فہرست مضامین

بھرت جی سُنز ہنومان جی بیہ سیجی ڈُلی کوہ ہت تیرس پیٹھ بہناوت انہنادن

اُوم

کرو کھ زگی ہونز رچپا کاری
رامہ لکھمن اوتاری آسے

لگ وِچارِس زگی ہند ساری
زگی نِشے گل راکھس ساری
سو رکھ گو دندہ گوردھن داری
تتھ منز وُچھوک مادو مُراری
زنکھ رازن ہسے ونہ ہاری
یشٹ دِنہ پورن برہمن ساری
کرتھ رازس گیہ کھے رازی
بُرزہ جامہ دلتھ کرتھ تیاری
روپہ سونی چھیک روپہ کماری
مَنس کُن کَن یمو داری
وپواس کرِ کرِ بودِ ونہ ژاری
ژودا اہن ورہین ورتھ تمو داری
تراوُد پانو نیتھ اہن کاری
نِشہ پھلہ کرِ سارِ نِم اہن کاری
ژنتھ پونچ رہ کمایہ داری

زگی ہندِ پوژ رھے تِم زنمس آسے
رامہ لکھمن اوتاری آسے
پرانہ رُوپہ دوارن بردِنہ آکھ
رامہ لکھمن اوتاری آسے
دشرتھ رازس گاشِ کیاہ آو
رامہ لکھمن اوتاری آسے
ونونس راج برتفس تھاو
رامہ لکھمن اوتاری آسے
شیکژ سوتی کمتی روپہ بکتن ہاو
رامہ لکھمن اوتاری آسے
ساری دِیہ پدیشک تھاوک ناو
رامہ لکھمن اوتاری آسے
اہن کارس ناش ہیو ناوٗ
رامہ لکھمن اوتاری آسے
تگمن مو گزتھ اوگن سندراوٗ

گورہ رستین پد کمو داری
رامہ لکھمن اوتاری آسے

آغاز کتاب

نمو نمو گنزندرائے
نمہ ایشرہ پوترائے

گوڈنِ سیپن شرن راز اگنیششس
گوڈن چھی آدِ گنپت بیہ کمار
دویم کرست گورس ہینس نمسکار
سدا شیوہ آن ژہ آسہ آندہ کارین کار
وچھن گژھہ کیا یہ وژ آگاشتہ وانی
اَچھو وچھو لولہ چوستہ کیو کنو بوز
ہچھت بوزِت وچھت لاگن ہیر اَن
ژہ دوہ سونتن غنیمت چھی جوانی
پنون دم چھوی غنیمت بوز ژکنت
رتن چھوی دم پنون کھارنتہ والن
رتن رھژرن سوبز سیت سھن بُیل
رتن چھوی دم پنون سوی رتھہ کھارن
چھلِت کھارن تہ والن چھوی لگن رس
قدریم زان پانس شہ ہمن دون
ہردی گنہ گٹھو پنون ٹس تت اندر زاد
چھونا افسوس مت گو ونہ گس گن
پنجر پولاد مر بہ ہمن رچھن جان
گژھی حاصل یہ کینژ اہ ژہ ژہ آسی

اَیکہ وَنتہ در اَیر شَئے
شری گنیشائے نمو نمہ
کران یس چھی رکھا بیت منشہ نوکس
سورن ژی سوی دِلک کاسی آندہ کا
دِئی سوی گور پنون یمہ بوہ سرہ تار
سِر یہ چھک نن تہ اُن کیاہ زانہ پرکاش
دوی ژج لج سینے نو پار زانی
نمت بہہ وچھو نن کیاہ شیو شمت روز
فلِس چھوی ژل ہلس چھوی تیسپن گن
تہِ نونک لِئ ووک اے یار جانی
چھو برونٹھم برونٹھ روزن چھوی تیم تت
تموک قیمت منک ملچار گالن
تھوس بردارہ دِت گردنہ ژھنس جیل
رتن یلہ رادہ بے حاصل چھو ژھارن
تہ بودھ کرسہ یہوی چھوی سنگ فارس
سو یدوے آسہ سترل ساپنس سن
شوامرِت چت اتھس کت لعل ہت زاو
نہ بوزت چھنہ وچھن ونہِ اتھس گن
کھٹن گژھہ سبر شرادِت رٹن پران
دِئی درشن دی از دِل دیا دکاسی

یہ تن چھُوی پان فِراہ آئینہ چھُوس ناو
گرِ چھُون آسی ژِہ ہیٚتھ تُتھ واتہ ناوی
تھوُس بر دارِہ دِت چھُوک پانہٕ دیوا
تریٚنت نودار تھوپر زلنہ رِتھی دیت
ژہ نو چھک کنہٕ کنہس کینژاہ لگوی ناو
پلن ہیٚٹ رودزن ڈیو یاد آسی
سمے ڈیشت میہ سیٚپن شاد و غمگین
وُچھک سمسار کیاہ برم بازِ ہاوَن
است وَنوَنِ سُو ہیٚتھ تامت نوَن دِل
مہ کَر اپراد کَت تھاو یاد ستٕ زان
اچھو وُچھو بوز کنو تس رازہ سندکار
سپُون لاچار شاپس نشہ ژِہ تھو کَن
دعا بازی چھہ تیتھ انتِہ کھوژِ ہیٚت روز
حلب شیش ژلی بوزنہ سیدِ کھے
کرُن اخراج راکھس بزن شہ من
متَس کھو رُشس ستس سیتن سَپن پور
پوزے بیگانہ آسی رَت وندُس رَت
سَتنیچ بَرژِدھ سداشیو چھُوتس سیت
پتھ سیتا ستک سُتھ رامہ لچھمن
سو راوُن چھوی تمس نشہ راو سار و
سمت شمشیر و تیرا گچھ گرُن تیز

تُلُس زنگار لاران ہیہ دریاو
گوہیٚت پاتالہ تلہ آکاش ہاوی
وُچھک باغس اندر کیاہ گُل تہ گلزار
ژلی ملچر نہ ڈیشک ولیشنہ سندر بیے
منشی اگنیان سارو سے کت ژِلتِش تھاو
ژلی یلہ رامہ رامہ وندِہ باسی
غم و شادی وُچھک آئین بائین!
اسر ورنہ منوشن کھوژہ ناوَن
ہیٚتو لاکن وُچھن نتہ کنہنہ حاصل
استہ نشہِ ژل منشہ سندِ کھل چھوسنان
تمس راکھس گبرز اہت چھو افنار
مہ گژھ ژہ نیز کر پرینہ پاپن
دیوگَن سَت سنیچ وت ژھار کت بوز
است نراوِت تس سیتِن گژھی ئے
شرن گژھ الیشرس ہیٚتھ گو وبھیشن
است یدبوی آسی دور ژل دور
کری پرنت جایہ پرِ پاکھن رفاقت
ژہ ست سیٚپن وُچھن گژھین گرژھن کینت
ہمت ہلمت است راون چھو درن
سو پانے رامہ چندرن منددہ چھاوی
ژلتش گردن چھیوِ دشمن کرژہ پیز

آغاز کتاب

نمو نمو گزندرائے
نمہ ایشرہ پوترئے

گوڈن سیپن شرن راز گنیشس
گوڈن چھی آدِ گنپت بیہ کمار
دویم کرست گورس ہنِس نمسکار
سدا شیوہ آن ژہ آسہ اندہ کارین کار
وچھن گژھہ کیا یہ وژ اگاشہ وانی
اچھو وچھو لولہ چوستہ کیو کنو بوز
ہچھت بوزت وچھت لاگن پرا ان
ژہ دوہ سونتن غنیمت چھی جوانی
پنون دم چھوی غنیمت بوز ژکنت
رتن چھوی دم پنون کھارنتہ والن
رتن رھز رن سو بز سیت سکھن ہیل
رتن چھوی دم پنون سوی رتھہ کھارن
چھلِت کھارن نہ والن چھوی لگن رس
قدریم زان پانس شہ ہمن دون
ہردی گٹہ کٹھو پنون چس تت اند ژراد
چھونا افسوس مٹ گو ونادہ کس کن
پنجر پولاد مز بہ ہمن رچھن جان
گژھی حاصل یہ کینژاہ ژھدہ ژہ آسی

ایکہ ونتہ درایرئے
شری گنیشائے نمو نمہ
کران پس چھی رکھا بیت منشہ پوکس
سورن ژی سوی دلک کاسی اندہ کا
دئی سوی گور پنون یمہ بوہ سرہ تار
سرِ یہ چھک نن تہ ان کیاہ زانہ پرکاش
دوئی ژج لج ہینے نو پار زانی
نمت بہہ وچھو نن کیاہ شیو شمت روز
فلس چھوی ہل ہلس چھوی تسیپن گن
تہ بونک پئی وک اے یار جانی
چھو بر ونٹھم بر ونٹھ روزن چھوی ہیم پت
تموک قیمت منگ ملچار گا لن
تھوس برداره دِت گردنہ ژھنس جیل
رتن یلہ رادہ بے حاصل چھوژ ھارن
تہ بودھ کرسہ پیوی چھوی سنگِ فارس
سو بدوے آسہ سنزل ساپنس سن
سو امرت چیت اتھس کت لعل ہت نو
نہ بوزت چھنہ وچھن ونہ اتھس کن
کھٹن گژہ سبز شمرادت ژن پران
دئی درشن دی ازدل دیا دکاسی

یہ تن چھوی پان فیراہ آئینہ چھوس ناو
گرِ چھون آسی ژِہ ہیُو تُتُو واتہ نادی
تھوُس بر دارِہ دِت چھوک پانہ دیوا
تریپت نودار تھوپر زلنہ رُئی دیپ
ژہ نو چھک کنہہ کنہس کینژاہ لگوی ناو
پلن ہیٹ رُودزِن ٹدِ ویاد آسی
سمے ڈیشِت میہ سیپن شاد و غمگین
وُچھک سمسار کیاہ برمہ بازِ ہاوِن
است وَنوِن سُو ہیُو تامت نون دِل
مہ کَر اپراد کَت نھا ویاد ستِ زان
اچھو وُچھو بُوز کنو تس رازہ سندکا
سپُھون لاچار نشا پس نشہ ژِہ تھد کن
دُعا بازی چھِہ ہیچھ تنچھِ کھوژِیت روز
حلب شیش ژلِی بوز نہ سیدِت کھے
کرُن اخراج راکھس بزنشہ من
مَتس کھور شُس تس سیتن سپن پورہ
پوزے بیگانہ آسی رت وندُس رت
سنیح بر ژِہ سدا شو چھوی تس سیت
ژیھا سیتا ستک سنتھ رامہ لچھمن
سو راون چھوی تمس نشہ راڈ سارو
سمت شمشیر وبراگچھ گرُن تیز

تُس زنگار لاران ییہ دریاوُ
گو ہیت پاتالہ تلہ آکاش ہاوِی
وُچھک باعنس اندرہ کیاہ گُل تہ گلزار
ژلی ملچر تہ ڈیشِک دلیشنہ سُند ریپ
مشی اگنیان سارو یسے کَت ژتس تھاو
ژلِی ییہ رامہ رامہ وُندہ باسی
غم و شادی وُچھک آئین بائین :
ایسر ورنہ منوشن کھوژہ ناوِن
ہیُو لاکن وُچھن تنتہ کنہ نہ حاصل
استہ نشہ ژل منشہ سُند کھل چھو ستان
یمس راکھس گبرزہ ہمت چھو اُدنار
مہ گژھ ژِہ نیز کرہ پرہسنہ پاپن
دیُو گنت ستِ سنیح وَت ژھارکت بوز
است نزاوت تس سیتن گژھی یے
شرن گژھ الشر س پیچھ گوبِشین
استت یدبوی آسی دُور ژل دُور
کرِی پرت جایہ پزِ پاکھن رفاقت
ژہ ستِ سیپن وُچھن گژھ ین گژھن کینت
ہمت ہمت است راون چھو دزن
سوپانے رامہ چندرن مندہ چھاوے
ژتس گردن چھود دشمن کرژہ پیز

کھما خنجر گنڈِتھ لنکایہ ژھارُن
گیانک جامہ چھِی سامانہ رَتِ گَنُ
پرکرت کیکی ژَتم رَ ژُن سہ منترا
ژرہ سنتوش دل اُوپدیش وَنواس
یہ دیویدار چھُوی گروالُ لاگُس
گرکتہ راچھ راگت بیہ راوُن
چھیہ کامح کل ترن چُھک وَنتھ کرن بند
وُنن کنتھہ فوج دم ژاتُن بَنُن دیرہ
اَنن ہَیل گوپِنُن سوی ہادہ ژیل ہیر
یہ کنہہ راوُی نہ چھِی پانَن ژہار
ہنت مندو دری چھِے انتظارس
سرہ وُن سُورہ ہیت آئینہ ژن من
گورو گنڈ مژ چِھ وَت کت بُوژکن دار
نِہ بُوژنہ سیت وُندس آنند اسی
نہِ ژانک پانہ دی گت کیاہ ژہ ہاوِی

سپر شوبہ وا اسنان اکھس چھو بادُن
انگدُ سنگر پوچا مودن وبھیشن
درم وشرت کوسلیا کرمہ لیکھا
گرژہت ادہ رام تُوچِھہ لینکہ کرِہ داس
سٹھاہ کرِ راچھ راکھس پُھکتہ راگس
ژہتِی ڈھاگُور کھٹو بیہ ادہ ناوُن
وچارچہ و نہ پک ژہرس گژھی تند
اسُر ملچھ منک گورہ شبدہ وِس نیر
کھسک آکاس ہر دیکہ کوچہ کُن فیر
لبک تلہ پلیہ ژَتِ تراوک اَنکار
مہ گر مشرب وچھان سنتکس شہاہس
چُونترِ ژیر وَشن ڈیشت مُکھت سیپن
چھُوکیاہ ژُوژن چھُو بوژُن رامہ اوتار
یہ گت رٹ یاد الشیروِیاد کاسی
کتک آسک ژہ کتو کتُو دانتاوی

پژرہون پاروتی جی ہند کلجوگُ کن ہند حال سوامی جی اس

دیان نار و ریشی بوژن ژبرہما
پرژھس دیو یہ ہی شیوہ جی پُژی وَن
تم آسن دھرمہ نِشہ وارہ ادھرمی

سدا شیو دپُوناہت آس یکجا
سپنہ کیاہ حال کلجگُ کن مندشن
دھرم ترا ون سٹھاہ لاگن گوکرمی

گژھن شاپن اندر ساری گرفتار
گژھن پاتن اندر سارنی گت بند
مہ چھوم تلعاس نم کتھ پاٹھ ہوکلن
وننہ دیویہ لگ شیوہ جی کنو بوز
ستمی گژہ یچھ نہ کینسہ روزنہ ست بھاو
وندس گت تھاو تمسند ناوہن کیت
آ غافل یم منش ہن رامہ سند ناو
اوی کانژاہ سورس منہ کن ہرس آے
ادی کانہہ تولہ کن پرہ رامہ رامہ
تسندہ درشنہ سیت پرزلی چھم پور
کنویش بوزہ بوزت شروژہ تس ہن
اچھویش ڈیشہ تس چشمن الیس گاش
تھون یم کن نہ بوزت من گژھک صاف
دپوس دیویہ شیوہ جی بوزہ ناوم
دپوس نم یلہ شوراون گو نمودار
منگن ہرت سارنی ہندہ دسنہ ہوفو
وننہ لگو شیو موکھس تسندس نمسکار
نموگن راونن لی کر بند انہ
دیوگت گت چھہ ست یلہ سہل انن
نتنہ لج بوم پی دیوی ہتون سبے
کرن پچھ کار پرتھوی آیہ لاچار

بڈن پاپن اندر کنھ پاٹھ چھوک تار
دژن چھس کتھ وچھن تم سکھ تہ آنند
تمن آسم سٹھاہ گومت ملت من
ہوکلن تم دوکھ نشہ ژہ سکھت روز
اما پالنس کرن تم رامہ سند ناو
ہوکلن نارہ نرکنہ نش تمی سیت
تمن ساروی منگ ملچھ چھلنہ ادیسر
دیس درشن بنیس ویکنٹھ چھس جاے
سو پراوی زندہ تنے سورگہ جامہ
تتھی پتھ دیہ سیت گژہ انہ گٹہ دور
گژھس ژھنتہ نار نرکن تن بنس سن
تتھے پاٹھ پتھ سرلس استہ پرکاش
گلک راکھس منگ ساروی ژلک پاف
تمک کارن تسند پرکچار ہادم
کرت تف لبنک زینن یچھ کرن کار
منتھس تتہ سہل ژانن منشہ ریف
سہ لنکا راونن نیہ یچھ کرن کار
مہ پوشم کش زہ نیرم پان پانہ
گو کا ہیوسیت نتھہ بوتہ راژ ژانن
مرن زووون شرن نار ابنس گے
ودان وشنس لشن گیہ ژیون زار

دُپس وشنن ژٕ گژھ چھم نٕ نم دارُن
گژھی لاگن ژٕ پانس یُوگہ مایا
کرم کرہ رانہ دشرتن چھُسہ سنتان
تتھوی بوزت سپن پرتھوی سٹھاہ شاد
سمت ساری ترٕ کوٹ دیوتا ہم
دپُوس دیوی ہے شیوہ جی دیا کر

ہم راوُن منشہ سندہ ورٕ نہ مارُن
بووِیشن رام لاگے چھگ ژٕ سیتا
زمی تس نشہ کہیے آدہ راوُنس جان
دُچھان آس کر بھوم نترن آندر پاد
زنم دارن نہ واندر سیتپن تم
ونم آوتار دیوہ نیرم منگ شُد

شروع بال کانڈ آغاز احوال زُن سپدُن رامچندرجی سُند

وننہ لگ رانہ دشرتھ آسو رازا
سنوگن شکمت بڈ شیو آسوماتن
تمس آس دراُجدیا جاے آسن
دُبھن سولِد برت پرباتن ہتھ کرن شران
گبر اسُس نہ زُنزِل آسوُتس من
سٹھاہ پرانس دوہس لیلاکران آسو
دپان شُپنس اندرتس دِتونہ درشُن
لگنہ باوُن سُپن راوُن توگاتن
سُپن ڈیشت سُو یلہ تھدوُتھ خوشی سان
دپن تس کُن گژھوم آسن ہرسنتان
اتِن تم رِش سٹھا جگ کرنہ لاگی
کروک جگ یلہ وبراوک تمک دِن
ترنہ وی بختہ بجہ گیہ پان ناوِت

مُدا مالک ملُوکُک چارہ سازا
سٹھاہ رژہ کامہ کرہ تم باگہ وانن
غریبن آسُو وندک غم غصہ کاسن
رچھن جوگین گوسانن سیت تھون زان
نتھی ہیتھ سریہ پانس پیٹ چھونین
شرن سیپن نراین پانہ ٹوٹھیوس
دپن تس گژھ مہ چھم زنمس ژٕ تس ین
سوگالت شکینک واین ینک زالن
وشنتس نشہ گو ٹوٹھیوم ناران
دپس تم کرژٕ جگ دیوہ بوزہ ناران
کھنس تمہ اگنہ منزہ کھیرس نہ باگی
کھنس کھیرس نہ باگی رانین ترن
دونہ وی باگ تمو کھی باگہ راوِت

تربن نِشہ پانہ رِشس سُوزن سُو کھرِ بت
کوسلایہ اک دِتھن کیکیہ اَک بیو
دیان دِ ے پانہ کوسلایہ نِشن زاوٗ
تریم آسک سہ متر الیش گرک باو
اَنک برہمن پنڈت تان ماجہ یان رایے
گورن ذا تک گنڈت دُپنک گرن کاہ
پرزا پرزلنہ لج یامت تھنہ پیے

تمو کھو یا گرت آسنک محبت
تمو دِت سُونہ لفظاہ نصف بوزو
برت تس کیکیہ نِشہ زاوٗ کُن تھاوٗ
شترگن برت لچمن جو نمس زاوٗ
گروہک ناوِن ہِن آسنک آیے
شترگن برت لچمن رامہ اَوتار
لزا گیہ راکھسن پالس لچک رِیے

اجودھیا باسیون ہُند لیلا

پربتہ تلہ چندرمہ دراوہ
تولک ببول اسہ دِوِاوہ
تول اسہ کھار بدبُد وِدہ پاوہ
یارہ بل تل چھیے گنڈِ گنڈِ ناوِہ
کراو کرہ ڈورِن نیرِی زہ لاوہ
دِیف چھوی پرزہ لان سونہ ستو داوٗ
تن دِت رازہ گرہ چورِیس ٹھاوِہ
است وندہ نِشہ موہ سترادہ
سنس پنس پٹ تھرِ تھاوہ
بارہ تہ طوطس گیلہ زن کادہ
تِی ون تم تتنہ بِی مِہ بوزاوہ
رازا دسنرت ہرہ ناچاوِہ

ستئے گاش آوہ سِیے
بختہ ہنزہ بومہ باوِسیے
ستئے گاش آوہ سِیے
بربر سُکھ نہ ساوِیے
ستئے گاش آوہ سِیے
ژھننہ گژہ زورہ اکہ ہاوِسیے
ستئے گاش آوہ سِیے
تولچ پے بو تھاوہ آیے
ستئے گاش آوہ سِیے
ستگورتس تہ ہیچاوہ سِیے
ستئے گاش آوہ سِیے
کوسلایہ رامہ جو زادیے

اسہ لگُ تار تمنٛدِ ناوہ
ستئے گاش آوہ بیٔے

سُندر روتہ وِگنیو برُوَسے چاوَہ
زگ زایہ تمسی تُس اسہ ناوہ
سمسار آوِ چارہ آدم کھاوہ
کِیا زِہ گو یورہ بیہ یُس اُتُھ آوہ
رَز و کنہِ چھس آمہ یپہ دادہ
سنٛتوشہ وِیچارہ بیہ ست باوہ
ہیرِ یہ ہیہ منتہ منز سو مہ اُوچھاوہ
پرکاش پائے کُس کیاہ بو باوہ

وُنٛد کِ غم غصہ دراوہ یئے
ستئے گاش آوِہ یئے
دانہ کونہ عازٕ ژی آوِہ ئے
ستئے گاش آوِہ یئے
یمہ نا یارہ بلہ ناو یئے
ستئے گاش آوِہ یئے
ہنہ ہنہ اندر سُی ژادہ بیٔے
ستئے گاش آوِہ یئے

تمن منز رامہ جُوزن ہیر یہ یز مَل!
ہمت بایَن ستیتیٕ یلہ آتس نیرَن
تمَن وُچھ وُچھ کرنہِ لگُ رازہ شادِی
دِیَن تم سارنی زرُر چ خبر وَن
خرچہ بابت کُنہ کانہہ آسہ محتاج
صُبح پھُل سارنی گوانہِ گٹہ دُور
یہ وِنزِگ کینسہ گوُنہہ نندِ ٹ کرُن نہ
شہر یکہ ٹوگنز راوُن پرِدِیان
یہی چھک دِدھ پرن اوِید ھا پرنہ کونہہ
انا ھَن ہندرچھن منٛہ رازہ تو کن

کِرن را کھس نہ رہیزن آنہِ گٹس تل
ترِکوُٹی دیو نا آسِ چرخہ فیرن
بشادی بوُمہ پٹ فرہ وَن مُنادی
گیس پی بُدھ دیس سیتن گنڈُن ہین
خبر کر زمہ نہ دھرمس دمہ تپنُ راج
مُنادِی درایہ راٹن راج مشہور
پڑھ انزِگ نم نہ ایہ مرت راہ مرن نہ
بیس لگہ کھید پانس پٹ لدن ہان
شنیح دری ادہ نزی نزادت مرنہ کونہ
تمن آیت نھون نم آن نہ بیہ پن

تتھی گوتر سیٚن پیٚزِن ستن یار
گٔژھن سیٚتن کرکٔ شالو وفائی
وچارِچ ؤت وچھت برارِ وصلاح زان
گوٚہس پٹ پھیرِ ون سیٚمِن سیٚن گاو
گوکلہ پوتِن سبق یُی لگ ونیہ تُول
یتادکرِش تپیشور جوگ سنیاس
کرن تیٚز کال تامت شادمانی
کرن کیٚنژاہ سو تیٚھو تیٚھو سوکھ تہ آنند
گرم بازار سیٚن دھرم کار راج
سمیٚ تیٚھ رازہ ڈلیشت زندہ سیٚن

پھُلن پمپوش ہیو پانس اندر نار
گندان تم پانہ وانِ زن ژاٹہ بائی
گرکٔ ہارن سیٚتن برار وسہ پان
دِپن تس ہمہ سیٚت سھ گاسہ ہت آو
تِچھو مونیرِہ استس کھار محصول
سیٚنِ خوشدل ژلگ مشکل تہ تلواس
مرن موقوف سیٚن در جوانی
زہر لگ راکھسن وہ گوڈر قند
تِمنش گے خوش تہ کاٹھ چھنہ کینہ محتاج
منوشن واسنا پھیرک ستنس کن

راجہ دشرتس نِش بِشوامتر سُندیُن بیہ ماریچ دِیو سندہ قتلہ خیطرہ رام ولکھمن سُندِن

کرن ژرتپ وشامترن پرِدن دِیہ
دِپن یلہ راکھسو کرِ یژ آوارہ
چھُہ ست یُی یلہ تس نِش وعدہ پالن
دِپن تس وادلدہ سُند واتہ تورن
چھِ گھٹھ یلہ دِیہ بِنن ویرت منہ ہادِم
دِھمنی سیٚت آدہ یت پان زالیٚ
مہ سیٚت دِن رامہ جو دِیہ راکھسن تار
سٹھاہ ناخوش سیٚن رازس کرن نیاے

دیان تس راکھسو دِتٔ واریاہ کھید
گژھت تم دشرتس ونٔ وارہ وارہ
دیو گت دشرتس نِش حال باون
مہ سیٚتن رامہ جو گژھ تور سوزن
بوگاس راکھسو نتہ موکہ لادِم
تِتھی دِمہ شاپ تیٚھ رُمہ ٹا راگالیٚ
نتے بدواک گڈے بوزراز ہنٹی نار
وششٹن دِپ گژھن کینہ چھسہ پردایے

یہ آمُت ئی کرِنہ اَوتار دارِت
یہ کینژاہ رِش دُپس رازن نہٕ بُوزِن
پکِن گو نیوٗن لکھمن سیت پانس
مُداَم کرُنہ دشرت رازہ لاچار
پتِن آسُس غرض سیتِن روانہ!
اَنِن مرت راکھسن پرت شایہ زِہ مرِن
دِتُن بالک وِرنہ یلہ تیر مارنج!
سوہ مارِنج دیت دَیِتِن ہند کمیدان
تِتھی رت پک کوٗلن طوٗفان سیتُن
وِیشامِترس دِتُن تسنٕزی خلش آس
وِیشامِترس سٕتھا آنند سیتِن
بُوِن لجے تس رِشِس چھی ترن تارن
وِیشامِترس تِتھی پرزٕتھ رامہٕ چندرن
تِتھی بھاگی زتھن دُپُتھہ تمس وِنِ!
گنگا یامت وست آکاشہ نشہ آیئے

گرُتھن چھُس راکھسن پرٕ جایہ بارت
پٔزی بوٗزُن گبرِ تس سیت سُوزِن
رِگندن کھیلن پکِن گے پرت مکانس
رِشِس سیتِن پکان گو رامہ اوتار
ببس رخصت ہنُک آسس بہانہ
لبن پیت جایہ نتہ ہیوا یہ مارِن!
پکن گورت چھکن تتھ دیو مارنج
زِلت گو زندہ زخمی گوس پتِن پان
تِتھی پیتھ راکھسن اَو مان سیتِن
دریا کرِنس گرُتھ تم تس علت کاس
مُدر گو مُوکھ تمس وھ فند سیتُن
وَنِن تس رامہ چندرِن سارہ کارِن
گنگا کتھہ پاٹھ وزِھ آکاشہ نشہ پن
گنگا کتھہ پاٹھ تم بو تراژپٹ آن!
مہادیون جٹن منز تس دِزن جایے

غائب سپدُن اہلیا سند جسمک سگ ینہٕ نشہ قدمبوسی رامچندرن

کورک آشچر وچھک یلہ جان جایا
پکنہ لگ رامہٕ چو یلہ لکھمنن ڈیوٹھ
وچھو موکھتی کرن تس آسہ پانس
رتی کرپاپ وچھتو کرتھ لبن وت

وَننہ لگ وشِنہ سنز وِشنہ مایا
غبار وُتھ پادِ کملن تت شیلایہ بیوٹھ
نتی گیاہ آس گرُتھن تت رِش مکانس
اہلیایہ پان لپتھراون دیس پت

وَنِنہٕ لگو رِشُن بکھتی ون یہے گی
کرِ دِمو پاپ منشو وارہ بُوزِ دو
اَہلیا سریہ ہِشِ آس شعلہ دِیوان
وزھی کامن وٗتل یلہ یِندرازِ رس
وَنِنہٕ لگو کتھ پاٹ اَژھ رِشُن مکانس
اَنِن دِیوادٕپن تس گگٗری لاگ
دِژِن تم بانگ اَدہ رِشُن گوہ بیدار
تُلِن گژ واہ اَتھس کتہ ندیہ پٹ رادو
وُچھس نمہ رِشہ بایوٗسل چھہ شرانس
کرٗوی ژہل یِندرازن گگٗری نوگ
پکن گورِشن تہ وٗانوی پننہ شائے
وِتس رِشن شاپ یمہ پوژھ یٗت ژہ اکھی
اَہلیایہ شاپ دِتونٔ برہنا اَہن
رِہنی زمنس امی پوژھ رامہ اوتار
سمیٚ اَنتھس گوژھی ما اہلیاسے
لجس پادن دِنے میٹھہ پژھ ماٗے
دِتو تس پاد گنڈ دُپنس یمہ سورِ دُش

آمی بکھتی سیت الِشر پانہ واتی
وِتس شاپُے تھاہن ست یہ بُوزِ دو
تمس ویرن وُچھت آسُن ان ہیران
پکنہ لگو راژ ترادِنت رِشن مکانس
وُنے بُوزِم اَما دارِم مہ پانس
ژہ دِیُو بانگ اَدہ راتُن تس رِشنس اگ
وَنِنہٕ لگو نندر آیم گوسنہ ہشیار
کرٕنہ لگ شران ندیہ بُوزنہ آدٕ
اَمادہی نہ پاپ ماکھسیمہ پانس
پگاہ لادہیم مہ پٹ شاپ یہی بوگ
وُچھن یندراز کران آیہ کرا سے
کرِی سُور واکہ سیتن زن نہ راکھی
سپن شیلا تِیان تم زبم دِمہ ان
ژہ یہ یت شاپہ کرِ سمیس نمسکار
چرٕن ہتیر دارُن وِشنہ ماٗے
لجس تو تا کرنے جا یہ جا ئے
ژہ رود زتم ورن تھا بد لاگیو پوٗشن

لیلا کرٗن اہلیا سٕند

لاگیو پوٗشن شبر سے
پانژہ بھوت چھی ژِ ہ سے

رامہ چندرہ چانہ ویرسے
وتان چھکک ژہ ہنہ ہانے

مَنہٕ منز آک نہ وَنے
اگنیان چھُہم یِہ مَنے
دِھان چانٛ مَنہٕ سَنے
شامہٕ ریپہٕ رامہٕ جُوہَ
بُومہٕ بار آکھ کاسنے
شاپ دِتُومہٕ بَرہمٕھاہَن
پاپہٕ سیت گیسہٕ شُدن
شاپ دِتنہٕ پنٛدرارس
لُوب گوے ژٕہ کامہٕ ویرے
یِمہٕ لُوبہٕ ژاک مکانس
وَرهتن پنٛنہٕ دہرے
ساس نتر تنس بَنیا و
دَیہٕ گنت وُچھو ہرے
نتِرن ژھمہٕ گٹہٕ
شاپ ژُلمہٕ پاپہٕ ویرے
بَرهما چانہٕ گژٕی ہُد
دِیشنہٕ ریپہٕ کرِشنہٕ ویرے
شیوہٕ ریپہٕ کرتہٕ صنائع
کھاتہٕ بھن وِشنہٕ ماسے
دِتھم یِہ درشنو ی
کاستم ژُونہٕ گرہنی!

رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
کام کرُود لُوب سے گنے
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
مَنشہٕ ریپہٕ زنم چھُوہ
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
ہندرا ژٕہ چاو کرَن
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
دیوَن ہندِس رازس
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
تم ساس گے ژٕہ پانس
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
دیوَن پٹ سو بَنیا د
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
ہا وتم پنٛنہٕ دِتہ
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
زیوَن کرنہٕ سَتڑی ہُد
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
جے کار آہلیا ئے
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے
امرِتہ ورشنو ی
رامہٕ چنٛدرَہ چانہٕ ویرے

آنٛنٛ چھان کٔس زانہ
بوٗمہٕ بار کاسہٕ وٕنہٕ
جے کارگوٗ نٕم رٕشہٕ مٕس!
پرکاشہٕ چانہٕ وٕیرے

کیاہ آسہٕ مہٕ لانے
رامہ چنٛدرہ چانہٕ وٕیرے
آہلیا یہٕ ہنٛدس آشٕش
رامہ چنٛدرہ چانہٕ وٕیرے

ظاہر سپدُن زمین نیشہ سیتاجی ہنٛد۔ راجہ جنک سُنٛد سیتاجی ہنٛد خانٛدر کمان پھٕٹراونس پتھ قرار دُن تہٕ تشریف اَنُن راجہ رامچنٛدر جی، لکھمن جی تہٕ بشامترن جنکپُورس کُن

زنکھہٕ زازس دٕپان کوٗراہ چھہ زامٕژ
سٹھاہ سنٛتانہ ٹٕرٕٹھ آوارہ آسی
دٕپن کرٕ جگ ندیہ پٕٹ دراوِ پانہ
سٹھاہ سنٛتانہ بایتھ لوٗل تٔس آسہٕ
سٹھا آشچریہ کٔرتم ہیوٗر کھارَن
کرک ٹیکا یہٕ کٔس تامٕت چھہ زامٕژ
وُچھک دُردانہ ڈیٹھک نٔن ستہ ماس
گمژ بٔرہ زَن پٔزٕ آسہٕ آسمانہٕ
جگر ہنٛدٕ رتہ ژھیٚن چنٛدرن تہٕ تارَن
دٕپن کیاہ سنہ بٔس گوٗنا کنٛن مٕیون
کمس وَنہ بوٗمتس اچھہ گوٗنہ مھوٗرن
ژٕھمن کوٗرن چھہ کم بب ماج لاگن

سَہ مالکھمی چھہ تمُنٛد گرہ آمژ
دِپن دریاوہ پٕٹ تس کوٗف کاسی
کھٕمن مٕژہ مٕژہ تل تم لب خزانہ
سِری سندہ خُوتہ پٕردہ ترادن سٹھا آس
چھہ کیاہ تمہٕ ڈٕینہ یمہ ٹرٕھ وِگنہ مارن
ژٕھنک کولہ پٕٹ چھہ پانس سیٚت آمژ
نٹھٕن وٕدُدھ دامہ خیٚطرہ ژہ دِدٕن آس
ہران آس مُنٛنہ اُش زَن دانہٕ دانہ
وٕدان آس ٹاچھ آسی ماجہ ژھارن
عبث زانُن ہٕژ گوناہ بٔس مٕیون
مٕرٕس تٕنے کیاہ کٔرس چھنہ دیٚنس مٕیون
یمن ہتہ وادٕ مٕن ادہ کاوٕ زاگن

زنکھ رازن دیوٗس بب چھسن یوٗ چانوے
نہ ما آسس خبر ییٚت گژھ بوٗ وا تا
نین گرہ ژوٗلہ سیتن تم سندر مال
کمانا اک ہھوتن تم تت تچپن پئی ژھ
کمان ذِرمژ شبوتن لتس پی چھہ تدبیر
لمنگ یُدوے بلا وِیر وسٹھاہ تت
یوان چھی وِیر ییٚت صبحن تہ شامن
تمے بلہ وِیریم ہھوکہ سیتن ژلن بال
منس کیٚت ہتھا ولتس بوٗنہ نا وسیتا
پکان گے واتِ تت شہرس اندر رائے
لمان کم آس تت دِیرس شوٗراہ[16] ساس
لمان کم آس تت بوٗنہ ساسہ بدویر
تچھن ہتھد کشش کڈت تت نیر تراون
زنکھہ رازس لِنشہ رِشؐ پانہ ژادی
وِشامترن زنکھہ رازس دِیُن ڈیش
کمر گنڈ نیر دشرت رازہ ژہارُن
ژلی شر اچھہ مژ رِت کرمنہ کار
انُن دشرت گرد توہ آشنائی
نچون چھی خوش یوان گاٹل ہنرمند
اغافل لنشہ پانس وانہ ناوُن
حکیما بے دوا کرہ زِندہ مُردن

وٚیس لنش لیکھہ ناوے رُت ژِہ لانوے
یہے معصوم سارِن ماچھ ماتا
زِچھن تتھہ بتھہ زِچھن چھی اچھہ اندرلال
کڈس یس کشش تہ شیرس لاگہ سئی ہی
دِیس لتس کشش کڈِت یس تراوہ تت تیر
اچھہ والا موٗلے کرنگ نہ حرکت
رِوان نیران دِوان تم چاک جامن
اماتت کنہنہ حرکت اک اچھہ وال
بوٗ چھس زانان ژہ بیت چھس کرمہ لیکھا
خبر رازس کرک تم ہت کمان درائے
دِیوگت وچھہ رِشس بوزنہ کیاہ آس
تچھن ہتھد رامہ چندرن تراوِنس تیر
صدا کرنس سمے ژر شورہ نادن
دِیُن لتس چندرمس پٹ سیر آیہ دی
چھہ پچھہ تچھن جان رُت رِوسن تہ بیہ تیش
انگ سارِ کمارِی تارہ تارُن
لکھن چھی رت ژہ ڈھیوی راما اوتار
فکر زج سارچی نوگیہ بجائی
ہنر منظور لکھمی وانہ کس آند
دچھن پوشیدہ پاٹھن آزمادن
قلم زن برہوا التصویر لیکھن

عمارتگر چھو بر آب روانہ
منجم تتھ خبر ز آغاز و انجام
بنن ئی تی وَنن درشٹانٹ ہاوَن
اپز پز وشنہ تم لاگن منز میوُر
کرن ساری دلیس چھی پانہ آسن
قبلس نان تتھی رازہ پرزھنہ گو
تتھی بھگوان تس مایا پنن ہاو
وننہ لگ دے چھولہ وان لانِ کارن
توے آسس شوین ڈرِ ڈز کمان تیر
سُو ابلاش آسُ منگ تس سارمت زدرا
مقرر گو وشامترس لڈک بور
وشامترن گژھت ئی دشرتس ون
تہ بوزت کوٗت سپن شاد دشرت
یہ وچھتو کرمہ لیکھا کرمہ آسان
لکھن بوزت زنکھ رازہ سپن شاد
سٹھاہ گوس ہن پسند خوشحال سپن
لزن شیچھ دشرتس تم رازہ زنکھن
سٹھا سامانہ پیرت رازہ دشرت
تتھی نیچھ ہن گژھہم یثر ساددان شاد
یہ وچھتو کیاہ چھو آسن دیہ کارن
مقرر تی سپن باساز و سامان

کرن سنگین بنا تعمیر خانہ
دلس لیکھت ز گردش ہائے ایام
اما چھنہ کینسہ نش یم سیبر باون
تمن آسُ لانہ تم پانس ہتن بور
خبر چھا کوٗنہ چھک دے ویاد کاشن
وننہ لگ کار دیہ سند آشچرس گو
یہ کت گراوہ قبلس کینسہ تم باو
ہتو ناحق چھہ لوکن بارِ کھارن
تمس وِ یوا چھہ تس سیت تراوہ لبس تیر
شُو تیر آشس دپن والنجہ زامت
ہتن تم مٹہ پانس آسُ منز میوُر
دیوانس رامہ چندرس چھی کرن ون
وشامترس لگس پادن وندنہ رت
منز میوُر چھی بہانہ کھر چھو کاسان
اچھن منز باگ رٹن رامہ جوُن پاد
وِزارت شیچھ لزن تس دشرتس کُن
ژہ ماو یوا کرن چھی رازہ ہیرن
گژھہم پن سیت ہت سالر عشرت
وشامترس دپن صد آفرین باد
گژھان چھی بلہ بلہ وان لانِ کارن
تتھی مہاراژہ گژھہ پن خوشن کھیلان

پگاہ سرین زِ کوہ پِلہ شعلہ تراوُن
سمت تس آتش قبیلہ سُارکرانوی

دَپان دشرت سمے نیر شورہ ناوُن
دَپان خاندر کرنہ گرِڈھ رازہ سانوی

خاندرکہ وقتہ گیون

وَنہ وَنہ منزہ رژواسنادرائے
اُدم شبدہ سیتن شکلم کرِت
لُولہ سیت سرسُوتی بیہ وزِیائے
وزِیا سنبرِت دِیوِیہ آئے
شُوبہ پھل دِتنے ماجہ راگنیا آئے
چھاوِت ہیہ پوش ماجہ شیو آئے
سامانہ گنڈنے ماجہ شارکائے
لکھمی سیت سیت روپہ بھوانے
وال چالہ گنجنس ماجہ کالیہ کائے
شیتلا تہ ططلا رامنیہ مائے
سونہ جامہ گنڈنے کوسلائے
گائترے تہ ساتِرے ترسندائے
پونہ سند لدرہ سند برگہ شاکھائے
وِششٹ تہ برہما وِید پران درائے
نمسکار بوہیہ نے کرمہ لیکھائے
بند رازہ دھر رازہ برق اندازی
بھرت جی شتر گن دُچھنے درائے

شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
وَنہ وُن ہتنی ماجہ بوانے
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
پنگلا تہ منگلا شارداہیت
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
وُترس اُدمایہ کرنے باد
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
سونہ مالہ مخنہ مالہ زِھنس نال
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
دِکس پٹ چندرمہ پرزلان چھس
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
زلن گامہ نارہ منزہ رٹنے جائے
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
برہما وِشن تہ الیشر دراو ٹھد
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے
چاو بران گنگی وَنہ وان درائے
شامہ ریپہ رامہ گرِڈھ سیتائے

ساوِدان ہَن گوس شادِ کرانے
نال مالہ ژہنہ یِنس گوسلامیٔے
منگلانہ منگلا بدرہ کل آیئے
ژِرہ سیت رامس لاگنہِ آیئے
تیپشر منیشر سیتِ یِنس درایٔے
نمسکار یوُینے وُشنہ مایایٔے
دیویہ وگنے پتہ برُونٹھ درایٔے
پتہ پتہ دیوی وَنہ وان درایٔے
کم کم پمپوش نیلہ ناگہ درایٔے
منہ کِن ژِرہ سیت لاگنہ دِرایٔے
پرکاش چُانی چھِی پرت جایٔے

منہ کِن تولہ سیت سہ متر آیٔے
شامہ ریپہ رامہ گرِژہ سیتایٔے
باوکہ سرہ منزہ ہا و پمپوش
شامہ ریپہ رامہ گرِژہ سیتایٔے
ترِ نہ وَن تولہ ژِرہ سیت ہنٹ درایٔے
شامہ ریپہ رامہ گرِژہ سیتایٔے
برُونٹھ برُونٹھ وگنے چھہ شوزکران
شامہ ریپہ رامہ گرِژہ سیتایٔے
ژِرہ سیت لاگہ ہاشر پرامس
شامہ ریپہ رامہ گرِژہ سیتایٔے
گنڈہ ژج اسہ چانہ درشنہ سیت

دیوی تہ دیوتا شرنے آیٔے
شامہ ریپہ رامہ گرِژہ سیتایٔے

راجہ دشرت لشِشٹھ مُن بییہ بشوامترن جنکپورکُن براہت گژھن

گُنڈک سامانہ شاروی رازہ پترن
برِت سامانہ اززربفت اطلاس
گرِن ہستن گُنڈک سامانہ اززر
گرک شادِی اَرابن گے سُوارہ
تیاری کرکھ ساری درایٔے شادان
طبل وایک سیپُن تیز شادِیانہ

سیپُن خوش رازہ ڈلیشت رازہ پترن
سٹھاہ نال مُکتہ مالہ ساسہ بدساس
سراپا غرق گے درزرو زیور
رٹھن ہستن ہٹھن وایک نقارہ
ہمن منزرامہ جوزن سیریہ تابان
زنکھ رازن گرہ سیپُن روانہ

کمانہ ہند پھٹُن راجہ رامچندرَنہٕ اَتھہٕ۔ بیہ پوشش ترٛاوِن گندھربوٗنِ آسمانہٕ پیٹھ

سِمِت تَم اَستہ اَستہ درائے خوشدل
سٹھا شادی کران منزلِ گرگ ٹطے
دِپان تَم رازہ زنکھن فرشِ مخمل
وُچھِت سامانہ آشچر کارسپِن
رمَن وُچھ وُچھ سٹھاہ گوشاد رازہ
کرک شادِی مُنادِی درایہ بازار
دِتِک دھرمَس خزانہ راج تہ تاج
سٹھاہ گونگر خوش شادی تمو دِیٹ

پکنہٖ لگِ رس رسہٖ منزل بمنزل
بشادِی رازہ زنکھن گرہ گرہِت بیے
وَنھ مُت لولہ باعنس ہی تہ مسول
وُچھت تَم رازہ لوکُ پرُ شادسپِن
وُچھِت بہار ازہ پرُ گورازہ تازہ
سِمِت پن رازہ زنکھن گرہ لاچار
بلاشک وائہ پِت پُس آسہ محتاج
کرِت پرُہ دھرم دان لگنس پُھن بٹِ

راجہ رامچندرجی سُندجانکی جیس سیت خاندرسپدُن بیہ گیبون

شبِرس لاگے پُوش لوَہ ہتئے
شُکلم کرِت اُوم شبدہ ستئے
وُکہ باورنکھہ مہاگنہ پیتئے
وِزیا سیت پہ چھے بیہ سَرسُوتئے
شیوہ ناتھہ ورنے آوہ پارِوتئے
جَمنا شارداچھی سیت سنتئے
بُوتیشوروَرنے آدراگنیا بوانے
ہنگلا تہ منگلا بدرہ گل آئے
دارس ارگِ پُوش لاگِ ہنگہ ستئے
زلا لمبُو دریبہ گنہ پتئے
بالہ ہامہ بالہ کایہ وَنہ وَن ہنوٹے

ستئے وانوی دِیواکال
وِیدہ شاستر درایہ رِت رِت گن
ستئے وانوی دِیواکال
وَنہ وَنہ منترہ شُوبہ دِاسنادرائے
ستئے وانوی دِیواکال
تَمہ ناپاوَن گنڈہ ہے سُون
ستئے وانوی دِیواکال
برہما کران آسُن دارہ پُوزا
ستئے وانوی دِیواکال
کرہ ہے پانپورہ کونگ پُوشہ ڈور
ستئے وانوی دِیواکال

اکِن گامہ شیوا یہ وَنہ وُن ہتوٹے
تُولہ چانِہ زَنگھُن گرَہ چھُپس ینٹے
شُنبرت دِیویَہ تہ دِیوتا ینٹے
لگنس دِہ ژاکِت رامَس ستئے
ترَسَندا پُونہ سنِد الدرہ سندا ستئے
وشسٹہ مہارِشؔ چھُی سنِدان ستئے
چھُی رازہ وُچھان بُرونٹھ تہ پتئے
اَگنس کُن ژی اَکھہ دارَ ینٹے
برَہما وِیدَ پرَان بُرونٹھ تہ پتئے
رامہ جُو ورَنے آو سیتا بوانے
کرشنہ جوٗن اَوتار دارُن ینٹے
نندہ گوٗرن گرَہ آمُت چھُہ یلتئے
رازہ شان بُزوان ترپُورشُندرے
لکھمن جُو ورَنے آوی مدماوَ ستئے
وِیشامِترَن ہل کرِت وِ تئے
بھرت رازہ ورَنے آو بھگوتئے
دشرت تنِہ کلہ بر دارَ دارِی
شترگُن ورَنہ آوی پدماو تئے
ترکوٹی دِیوتا سیت سیَت ستئے
ژِترکارُن ترَبرَوَن سیت ہت ینٹے
دیوی چھے کران پُوشن پھوٗتئے

اُوترَس اُو ناپہ کرَنے جائے
ستئے واتوی دِیوا کال
برَہما تہ برَہمن وِیدَ پرَان
ستئے واتوی دِیوا کال
اگنیان ترَاوِت بُن بُن ناو
ستئے واتوی دِیوا کال
رُوپہ بوَانے رٹ واسِہ گرُہ جائے
ستئے واتوی دِیوا کال
سَنز کرنہ آئی بدرہ کالی
ستئے واتوی دیوا کال
رادا ورَنے منز دارِہ کا
ستئے واتوی دِیوا کال
رِشینلانہ طُطلار کھیا کار
ستئے واتوی دِیوا کال
رازا دشرَت گرَہ ہیے آئ
ستئے واتوی دِیوا کال
سنزِ تَے سامانہ چھُی کرَان
ستئے واتوی دِیوا کال
لانِس چانِس جےَ جےَ کار
ستئے واتوی دِیوا کال
رازَہ کمُارِہ کرِہ پُوشہ پُوزا

شِیرَس پُوشْ لاگے گُونْزل نیل چھتئے
دِیوتا اندِ اندِ وُچھان چھی لتئے
لایہ بای لایہ چھک دِ ریرِ وُنڈھ پتئے
لکھمی تہ ہارِیَ آیہ پرَ بتئے
چکرِی شوُر دَ رنے آیہٗ بھگوتئے
دَکھیٖنا یہ بلہ دِیلہ واتوی ستئے
پکھِدار برہمنوی بہرِہ فتئے
منرِ پوُرِ بہرِہ منگنہ آوی یتئے
نندہ گوُر دُود ہت آسی یتئے
پرکاشہ چانے گٹہ گج یتئے

ستئے واتوی دِیوا کال
لایہ بائی گنگہ دِس منگنا دِک
ستئے واتوی دیوا کال
اشٹا دشہ بوُز سال کران
ستئے واتوی دِیوا کال
وَششٹ مہارِشْ نھال ہت دَرِ اؤ
ستئے واتوی دِیوا کال
دَکھنا دِنہ دِزِہ کرِدک یاد
ستئے واتوی دِیوا کال
شرِیرامہ اَسہ وُن درشن ہاو

اند کار وُندہ نِشْ کاس بھگوتئے
ستئے واتوی دِیوا کال

بقیہ قصہ

دِشا مِترن لگن وُن رازہ زنکھن
رنِک توزن اُنک ساری قبیلہ
زنکھ راز ہن پنِ اک آس کماری
زہ آسس باوزہ پتُرن نمن دُون
کرک تیزہی خوش سپٖن شود تہ شرت
کرک شادی آرابن گے سوارہ
شودشرت لین گونپنس ہرس گُن

انِک سیتاتہ پُتُرک رامہ چندرس
کرُک دِیوا نمن زود کینہ حیلہ
تہ پُتُرن لکھمنس خوش گیس ساری
بَرتھ بیہ آش مالس سیت شترگن
کرن خاندرنہ گرہ گو شور اُتشہ ہت
زنکھ رازن گرِہ سپٖن روانہ
پکن گو لُولہ سیت پننس گرس کُن

گرم بازار سپُن دھرم کا راج
پکان گو داُنت تت یلہ بارگو رام
دُپن تس گژھہ ژہ پانس ہے کھڑیت روزنا
پکن شُون رُوپھہ چھکن گرڈ اسواری
تُسند درشُن وُچھت تمہ پان گالن
یوان درشُن وُچھنہ ساری گند گلِ
وننہِ لگ شکھتہ بڈ وُسے یاد کاسن
مُژہ رِک گنج پُشراوِک غریبن
جمع ساری سپن ارکانِ دولت
دُپک نگرس سمِت کھر کھنڈ کھیاود
مُقرر گو پگہ صبحُن پَرَ باتن

سنش گے خوش کانہہ چھونہ کینہہ محتاج
کمان فِڑن دُپن تس کر ژہ آرام
ینایت واژون اسہ پچھہ پُوزی بوزا
سمِت نرِبہ آیہ لجہِ تس یار پارِی
ژہ آلژ کرنہ مخنتہ رُود والن
کرن آلژ جگر گوشس ہنن دِل
نوِس رازس سُبار کباد آسن
سُونس تل غرق سپن سارِ ہمن
تموکرِ ساروی رازس ستن گن
نوِس رازس پلنگس بہہ ناود
سمِت ین رامچندرَس تاج پُشرن

راجہ دشرتن رامچندرن خیطرہ تاج وتخت تجویز کرُن

بیہہ رانی کیکی ہنزہ وجہ رامچندرن بن باس سپدُن

برہست سرِ یہ بُودیلہ گوس گندرس
مہاراجا نزاین چھک ژہ زامُت
زنینتو ہرہ ہرہ لگ شورُ تے
شوہہ رژہ منس کیاہ سنہ سنے
اہرِت تراوِت دِہہ لگ شوکھنے
کمن دِسنارن لگ کھسنے

دیان ناردرشی دن رامہ چندرس
خبر چھینا ژہ کیاہ چھوک کرنہِ آمُت
اسار زان زن برم سمسار
بیگانہ گنزرِت پننی یار
اسار زان زن برم سمسار
نش کیاہ گنزرت یم چھم دیار

بیہ یم شُر باژ چھم بُرونٹھ کنے
کا یا دُوہ اکہ لگیو بنیے
اَستہ اَستہ دارِس لگوس تھکنے
زالمنہ سبتا پانے بنیے
اَگ تے نُنی گرُھک نتھ نَنی
سمیس دانتِ پکھ ژہ وُنے
شُونتٔ سوٗرِتھ ہردہ اَگ نٹنے
دیہ دیہ سُران یمہ سنز منے
ہر دیکہ کوچہ فیر باہنہ سہ منے
شمیت پانے اَسے دَنے

اَسار زانِ زن برم سمسار
ژہ گُونہ مَنس کرُت دِیچار
اَسار زانِ زن برم سمسار
ہا اَنہ گُونہ گوک خبر دار
اَسار زان زن برم سمسار
افسوٗس کھک ادہ تِلہ کیاہ نار
اسار زان زن برم سمسار
مُوکھہ ترا وِت بُڈچھ ہر دیک سار
اَسار زان زن برم سمسار
گاش ڈیشت ژلہ اَند کار

گٹہ دُور گرِھت پہ کاش نِنے
اَسار زان زن برم سمسار

ژہ رُوشتِ بہتہ کُولس پان ترا وِت
دُلیس تم نار دو بُوزِک ژہ پانے
یہے کتِ بلہ بندر ارزس نشہ واژ
دِپن لسں کنں ژہ گرھ کیکیہ پھر من
یہے شچھ اَس لچھ کیکیہ ڈل مَن
دِپان یلہ رازہ گو کیکیہ نشِ رات
منگلے گینتراہ سہ وُنکن بی گرِیم دِن
اَتھس ہٹھ واس دِت کرنس بندانہ

ہِی کُس یَتہ نِی کُس مَنہ ناوِت
سپنہ از رات کُت کیاہ تان وُکانے
اِنہ تم سرشوٗی سُوزِن بمی رازِ
تِتھی یتھہ رامہ چندرس رہنہ کڈت وِن
وَنہ رازس ہنوُن رازِن تھوُس کن
دُلیس تمہ دپ مہ مانگمی ژہ کیھرِ رات
دُلیس تم توژہ دِتومی ون گرِژی بن
ژہ یُدوے زُونگ پشری بو پانہ

راجہ دشرتھُن تہ بشوامترُن برات ہت جنک پُورس کُن گژھن

چھوکیاہ چیزاہ منگت آست دِمینا
وِچھونریہ باوہ کن یلہ ڈارنس کن
دِپن کیکی سٹھاہ لتس آسن دِلخواہ
قسم چھپنا کھمنت گژھہ وعدہ پالن
بھرت گژھہ رازہ آسن رامہ ونواس
تِمھی بوزِت وسیت پیورازہ برخاک
تہ بوزِت رازہ ٹھکن نت تِھر پیو
وِدن وارہ دپن لتس کیاہ یہ کرتھم
ژِد آسی رامہ چندرن مائے وارا
یہ کم دیونی زندی برتھاژہ بارن
یہ کم دیونی زندی دِرس ون اچھن تیر
آماکرتم کھما سوزن نہ ونواس
یہ کیتزاہ چھم تہ سارُوی دِمہ بھس
وَنزالنس زد ونیالنس وارہ وارہ
مہ کر ژھہ بازیت منز کیاہ نفع چھوی
ژہ نی بوزک دپش تمہ پان مارے
شُترگن بھرت ماتا مال گنمیت
یہی کت گبہ نیرسیس نزِگو
مہ دم رخصت پلنگس یہ ژہ پانہ
دپنوس رازن پلنگس وندی رتھ
ہنون رخصت بتس دلواس سپن

دِیک بیت ئن بوٹت ٹھکن ہمینا
تِمھی لتھ گوس ٹھیھ کرِہ ہنہ دشمن
دپس تمہ رامہ چندرن راج چھم داہ
مِتھر رچھہ ون شتھر گژھہ مولہ گائن
دِپن کیکی وچھو اِد بار کیاہ آسس
کرن جالنس تہ جامن سارِسی چاک
تِتھوی ٹھو سارِوی گنزرک سپن شو
جگرژ ٹھم شکم کتھہ نارہ برتھم
کرت لتھ کیاہ ونت بیت کیا چھورا
منتھس امرت نہ برگن مولہ گائن
مہ چھوم پی شاف پانس چھینہ تقصیر
مرہی لتس رست ون کرتم تمک پاس
مہ چھم اک رامہ جوبس چھم تتی بس
جگرژ ٹھم گیم والنجد پارہ
مہ بوزی تِھنہ ون بیت کاٹھنہ بوزی
یگاہ نیری نیر رزِہ پان کھائے
گیک سنجھہ تمتہ آسن تورہ آمت
وِدان آد رامہ جور ازس پرن ہیو
ہتر نہ لگ محنتہ اتش زن داندا
دپس تم شاف یدلن چھمنہ طاقت
سپتن لکھمن ہتون گے جنگلس کن

گرزُن ہیتو لکھمن کانپُیو آکاشِ
دُپُس تم رامہ چندرن یہ شمت وز
تہِ بوُزِت ماگ اَسی شرادُن ناف
سوُرُن ہمن ژہ وَنکن دَپ گرِ ژھوونِ
ژہ پدُوی راج بوگن چھُی نرِ نیر
وُچھک راوُن کران کیاہ سُکھ تہ آنند
پگاہ کس ڈاس کرِہ تس مرِ کہندہ سُست
شُو بلہ مرِہ تس وَ پان پوشسنہ یم زات
مرُن مشراویم تس راوُ سارُی
شُوزمس یینہ یم سارُی دوئی تراو
دوئی تراوِن چھِ ہی مایا یہ دُن نار
دویم اِلیشرِ بلن بب ماج زانُن
چھہ چورِم کَت ہی ژہارُن سنبج دت

دپُن رازس رٹِت راجس گرِ بس ناش
وَنے اُپدیش اِدِ ھیا نھا وگن بوُز
تہِ بوُزِت پن لگی سارِی ژلی ہاف
ژھا گنزرا و ژہی چنچل مرِہ سیپن
گرِ ژھک لنکا وُچھت راجت اَشیہ بیر
رٹِت ہمرازہ نھا وِمت گرہ گرِت بند
سو مرِہ ہے کونہ تس سیت بیہ مرِن گیت
مرُن سارِن چھُوادہ کس تہ بچن بات
مرُن ہیم زانُن تم زور رِتھ کھارُدی
دوئی تم تراویس نارن وَت ہاو
مِتھر زانُن شتھِ تراوُن اہنکار
ترِ یم گورشبدُ بوُزِت گرِداتہ مانُن
یہ پانژِم پان پُشراوُن دیس پت

راجہ رامچندرن بیہ لکھمنُن بیہ جانکی جلین جنگلس کُن گرِ ژہن

مقربی سپُن گرِ ژھ رامہ ونواس
اَنک کیکئی تہ پترنک برزہ جامہ
سیتی سیتا یکن گبہ پان یارن
وَدن سیتا گیک فریاد لاین
دپُونس رامہ چندرن روزِ یہ
دپِس تم گت ژہ یکے چھی پادِ مپوش

دلُن تم برزہ تراوُن خاصہ اطلاس
پرِنہ لگ شھر شُورِی رامہ رامہ
وَدن آس خون نترِ د آس ہارن
کرِت کینشہ پریشان سینہ داین
دپِس تمہ امہ دَنہ والنجہ چھم رہ
دپِس تم بوُزکنس تل چھی شُونس بدِ ش

دلپس تم کر ملکھ الت سفر زات
دلپس تم بوسم نٹہ امہ یکپنہ چانے
دلپس تم بہہ زہ گند تام مخنتہ مالن
دلپس تم بہہ زہ چھک نازک گل اندام
دلپس تم بہہ زہ چھی پمپوشن ہش تن
دلپس تم بہہ زہ چھک رنبہ ون چعر دشن دن
دلپس تم بہہ زہ چھک نازک ہبیہ تن
دلپس تم بہہ زہ چھک باغچ ہنبر زل
دلپس تم بہہ زہ چھک باغچ ہبیہ پوش
دلپس تم بہہ زہ چھکنا تازہ گلزار
دلپس تم بہہ زہ چھی آکھ برگ قوسم
دلپس تم بہہ زہ گرڑھ باغچ بر لاگ
دلپس تم ز اکر دکھ سخنہ چانوی
دلپس تم بہہ زہ چھکنا ماہ تابان
دلپس تم بہہ زہ گرڑھ شچھ سوز مالن
دلپس تم بہہ زہ راز سن پت جگر گال
دلپس تم بہہ زہ کوسلآ کرہی باو
دلپس تم بہہ کوسلآ ون رچھی جان
دلپس تم بہہ زہ چھک سارن اچھن گاش
گلابن کرنہ پڑ عاجز ہنبر زل
ونہ لگ رامہ جو سبتایہ کن بوز

دلپس تمہ زری سواد دمس گرڈ ہم رات
دلپس تمہ پی مہ آتسم کرمہ لانے
دلپس تمہ گرڑھ زہ رمہ اکرپان ز الن
دلپس تمہ کم کرسم تبر مندن شام
دلپس تمہ چانو دور نارہ زالن
دلپس تمہ چانو دور رچھم چھکس نون
دلپس تمہ وبہ ڈلیشت کنڈ چھ کھوژن
دلپس تم کم بمبورن کرمہ گانگل
دلپس تمہ زری وچھان رود منہ کنھ ہوش
دلپس تمہ یت نہ قیمت تت گلس زار
دلپس تمہ زری وچھان ہمیہ چشمہ لوسم
دلپس تمہ وہ کنتھو تھو تھم دلس داغ
دلپس تمہ مے لگی مازنہ گرہنوی
دلپس تمہ تورہ پادن تل دمی جان
دلپس تمہ تورہ زالتھم تا پہ تالن
دلپس تمہ چانوین آسہ نش کال
دلپس تمہ سیر بادن ون یتی باو
دلپس تمہ تاج ترادن کرگڑھی جان
دلپس تمہ ون کرک ہنن سرن فاش
کھٹت چندر مہ بقادن تارکن تل
مہ ودون پڑ ودت وارا زہ خوش رون

مہ وَدوُں وَدنہ سیتن پران لوری
مہ وَودُوں ودنہ سیت گومی رنگ بیرنگ
ولگ یلہ بُرزہ تراوک خاصہ ٹلمل
تہ یاں وُچھ شہر کولوکو رِواں درا یے
دلس پٹ داغ زٹ وز لیوُ گلا لو
گالبس سوسنگ ہیو رنگ سپُن
سپن ساری پرزلون گل اوارہ
پکان گے نت کوہس ہیٹھ آہٹ دُربنگ
سہ کیکی شبنہ زہٹ زج مجہور گیہ تیز
ژٹک منزل رٹک منز وَن کھٹک یان
تتھے تم گے ڈنڈکِ وَن منز رٹک جائے
خبر یلہ بوُز کوسلایہ کٹ گو !

مہ وَدوُں وَدنہ سیتن گاشں سُوپی
مہ وَدوُں وَدنہ سیت شیشن پوُشی سنگ
پکان گے ترنہ دی از راہِ جنگل
دیپک کیا سنہ وَلنس منز گنہ رٹن جائے
دیوک دُور رِ اکس ساعتس نہ ژالو
تہ ڈیشت حال مسول ہتونہ گنیپن
ٹھلن تل یلہ درشن دِن دُوبارہ
بدل گوز بیٹھہ پوشس کا رتیک گونگ
ولنس کُن لج خلایقن پوُہ ینس ریز
خلق پت پھیر ساری ای رِیوان
زنم کر یچھ تہ کرمس کیاہ چھوپر وائے
ونس لج رازہ پوُترس کُن زہ کُن ٹھد

راجہ رامچندر نس فراقس منز کوسلا یہ ہند بلاپ کرُن

کوشلایہ ہند ہ گبُرُ و
پِترَ یوُ را مہ رامہ
گتُو گو ہم ژہ تراوِت
اَپی کُس سنہ ناوِت
لگیو پت ژھایہ
نارس وُڈھ بو لایہ
کنِن جھے کنہ واجہ
زگتنک چھوک ژہ راجہ

گرُہ یوُ گوُرہ گوُرہ
گرُہ یوُ گوُرہ گوُرہ
کستو یکہ حال باوِت
گرُہ یوُ گوُرہ گوُرہ
ہی کر ہقس بوہا بہ
گرُہ یوُ گوُرہ گوُرہ
شری کرِشنہ مہاراجہ
گرُہ یوُ گوُرہ گوُرہ

پھیر ہے آند آندِی
جامہ چانِ سونہ سندِی
لُول چانوُن مہ آمُو
بیہ گژھو ہم ژہ رامُو
بیرہ ہا بازارِی
پادن لگے بو پارِی
بیرہ بوُ دارِہ پتی
تارِہ دِل گوم ہتی
مِہ دپیوم رامہ راجہ
آدنکہ سیرہ باجہ
مِہ کموَ شاف اَنِسی
ژہ گو ہم وَنواسی
ژہ پیر بھئم بُرزہ جامہ
پِرَ بوُ رامہ رامہ
لُولِہ منز لَلہ ناوَتِ
وُنِتہ نُو کینِہ ہاوَت
بیرہ یوشامہ لٹے
گاشرہ لالہ ترٹے
دُورِ رنُو بوُ ژالہ
لاجتھس مابہ زالہ
اَچھن ہند گاش گنوگوم

لاگے پوُشہ گُنڈِی
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
ژھار تھُو شہرہ گامُو
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
مدِہ نم نوک ساری
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
لاگبو کارِہ پتی
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
خوش آینہ اُورہ ماجہ
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
تمنِہ کوُنہ کینہ کاسی
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
بُو ژہارت گامہ گامہ
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
جگر سس منز بُو ساوت
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
بارمیان چھی ژہ مٹے
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
کسُو کر تھس حوالہ
کرہ بُو گوُرہ گوُرہ
سری پر کاش گنوگوم

سیتا جیہ نِش راوَن نِنہ خیطرہ گوسان لاگتھ ویُن ۔ بیہ رامچندر جُون تہ لکھمن جُون شکارس پتہ گژھان

R.C. Wantoo

کنہتہ چھپنہ آسش کنوگوم

ودنہ لگ رازہ یلہ احوال بوُزن
وُدن وارہ تہ جامن کرنہ پارہ
دشمٹن تس وُپن کیاہ چھکھ ساڈہ
گُبر زنمس ژرہ نش آمت نراین
شُنتر گن برت گیمت شنکھ چکرس
کسف چھکھ پانہ آدُت چھی کوسلا
کرونت زار باہ اگنس ہموپان
دپس تم منگ گرژہی کیا کوسہ چھی ہان
مین آسُوس پانہ تس آدنار دہارن
تُوہی باپت سیُن سو پانہ ونواس
تِتھی رازس سیُن درہم تہ برہم
نہ بُوزت رازہ یژ سیُن ودا سی
دپن نیکُن وُوہہ اکہ ون گومت اوش
پکن ازدُور تم بُونہ ڈیٹھ ژاہا یا
کڈن ترکش دتن تس تیر دارت
وُچھن ریش بالکا داک پان سارن
ودن وونولنی تم ون کیاہ کران تم
ژھ گژھ وُن پانہ زن بُوی گوش دگن ریشی
تِتھی گورازہ پانس نش نرآسش

گرہ یُو گوُرہ گوُرہ

وَننہ لگ رازہ پننس اِیشرس کُن
وَننہ لگ کیاہ سَنہ کنوگی آوارہ
یہ وُچھہ دیہ کاریت کیاہ آسو وعدہ
وَرن چھُی شنیشہ ناگگ پانہ لکھمن
چھہ سیتا پانہ آشر بوم زنمس
برن چھُی دن کرن چھُی زنم تیاگا
ودان آس آدتے ڈوٹھبوس ناران
دپس تمہ اک گژہم گبراہ ژہ ہوجان
کرت ہیتھا ژن راوُن چھوگالن
ہیتھا سیتا یہ ہند لنکا یہ کرہ ڈاس
وُدن وارہ نہ سیُن گاش تس کم
تمس بُونہ پراگ زنمک پاپ آسی
نتی بُونہ پاپہ وشہ سیت اُکھ شرگوش
گمان تس ہیُ سیُن کوُنہ کیاہ بلایا
زہن تم بے خبر ریش زادہ بارت
ہمتس تمہ تیرہ سیت زخمی گمژتن
پلُن ہت موج نابینا گمت چھم
تمن آدہ بادتس کیاہ آودریش
رمن نشہ ترنیس ہت گوژن پلن گاش

لگِس تم شانہ ژہارِنہ چیر کتھ آک
پرِ ژُھک اَتس چھکھ رَشہ کُس اَس کیا چھہ ڈیشن
وَنِن یامت یمن ہتو تم پتُن پاپ
گبُر گُبرہ کران ہیو تان گلی پران
ہتھس رِازس بَدل یِسُن رِش شاپ
دِدَنہ لگ نالہ تراوَن باگ لاین

بَدَل زانُوک تہ جگرس سپنک چاک
اَچھن ہند گاش اَسہ کتو گو پرِ وِی وَن
وَستہ پے دِدَنہ وی تس یِیِ ژُنُوک شاپ
تَسند دَرشُن کرن رُوزی ژہ اربان
ژہ کر انصاف وَن و اینا کرُن پاپ
جگرس دِ وہتس تم شراک لاین

جان بلب سپدن راجہ دشرتُن رامچندرنس فراقس اندر

وَندیُومُن بو پاد ن
وِچار ناگ وَتہ لارِی
برہمہ سرہ کن دِمی کن
اچھن ہندہ گاشہ میانے
کال راوم ہیہ نن
کَشہ تیر لایھم یہ
اَسِتہ فیرن ہرم تن
مہالشہ کُن یمہ بو
ہمسہ دارہ گرزہت رِٹی وَن
ژہ رُود ہم کنہ شائے
گنگہ بلہ یُن چھو آدن
غوصہ نو کھنہ یمہ چانُوی
چارہ نو لان وعدن

ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن
نُونرک تارہ پرارِی
ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن
خوش رایون شندہ بانے
ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن
لَشہ چھم نارن رِہ
ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن
ہرہو کھ دِن دمہ بو
ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن
کرانکہ ندی دِٹھ بو لائی
ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن
وَین بلہ بانہ زانوی
ژھانڈہ ٹھو رامہ رادن

ژہ زہ گو گھومہ نشہ دُور
وُزہ پان ناگہ رآدن
ناوتن ترادکینہ
ہاؤ مُوکھ تھاو لادن
برنہ بل ٹھنہ رافے
الگ دِزہ مہ نادن
نترن منزرٹے پاد
مرہ یوُ دُنہ چھوُ آدن
ناران ناگہ پرارے
پرارے سیت سادن
سرِلیس چھوگاشس چانوی
سُوی چھوُی یوگ سادن

نیزہ تلہ تلہ گرِ چھم سُور
ژھانڈہ تھو رامہ رادن
باوسِہ دُودُ مہ سینہ
ژھانڈا تھو رامہ رادن
رامہ رامہ کرِکہ بو ترافے
ژھانڈ تھو رامہ رادن
بُتنِ شہرہ کرن دِ سے ناد
ژھانڈ تھو رامہ رادن
وانگتہ جاسے ژھارسے
ژھانڈ تھو رامہ رادن
سُوی چھوُ پرکاشس چانوی
ژھانڈ تھو رامہ رادن

وہنہ نے لوگ رازہ یان احوال توُن
وُدن وارہ تہِ جائن کرن پارسے
ودنہ اگ دھرمہ رانزن کرمہِ یوک
دِپُس تمہ توُرہ کیاہ کرتھم زہ نیکی
نرِپُس تمہ توُرہ کیاہ اوپہ کاگرتھم
اچھن ہندگاشس اوسُوم رامہ اوتار
وُپن تس کُن دوس منتہ نہ النم دُن
وُدن تس کُن زہ وُنتم چھم تم سات

کرنہ لگ زاری پننس اپسرس کُن
وننے لگ کیا سنا کنہ گوس ادارسے
گیس لی ہان کوسلایہ لش نیوک
یہ کنہ آسوی تہ منتراوت یہ کیکی
جگرہ ژنہم شکم کنہم نارہ برتھم
گڈٹ ژھنتھم تہ کیاہ دِتھم زندسے نار
دزن جھس یم پنزن تم پالنم ون
تھوی نیتہ کھوٹنم نیتہ بو دلش نہ رانت

پھیرن گر راَمہ راَمہ صبح تاشام
پتہ پتہ راَمہ راَمہ لین سیٚنیٚن
کُن کِنس راژہ لوکن پیٹھ حکومت
وَنہ نِرٕ اَسو آمُت کرِتھ زالس
سَپُن بیہوش تخت و تاج ترٲوِن
پنجرہ منز باگ یلہ لُت لُت برِ دراو
ژٕٹِن جبہ جامہ ہوکہ لاوِن اَتھہ کھور
وچھن نہ کانہہ گبرٕ نہ کینسہ ہند مول
وَدُن وارانہ سمسار ریاں آسُن
سنوبِن یلہ نارٕ سیٚنین زالنس ژٕو
پھیرن شترگن ماما مال چھہ گیمیت
شترگن بربخہ مالِنہ ہنگنا وِن
... لگ بھرت جامن کرنہ پارہ
ژھن مرٕ سار سی فریاد لاین
پٔن چھاوُن کلہ چھاوِن گلس پیٚن
ژٕٹن سینہ وٚٹن نش نرودہ نالہ
سٲتھاہ لیتھ گُس ژٕرٕت آس ہارن
وچھن پرت جایہ کوشلیہ نش ژٕاو
ونمون کیاہ سپُن نتہ وان کھمی وہ
سکرِن دیہ اگی سینس وٹن چاک
دہ دہ وی کلہ ہنت تمہ للہ ناوِن

دزن راتس پہ باتس تہونہ آرام
سوانتہ ہوکھت گو آئینہ سیٚپُن
پرن شیوہ شیو دَوَن نتر وہرن رَت
کرنہ لگ چاک دامانس تہ نالس
وُچھت گو پاپن نیدرش ہاوُن
وُچھنہ لگ کس چھوزامت کس تمس نزاو
وٚٹِن نو دار ژھار نہ لگ چواپور
اکس اکِ دیبہ سیتن دیپ زن ژٕول
دِیُن کیکیہ پیٹھ ناخوش سٹھا آسُن
ہُو کیکی آیہ ہن تس ساودان گو !
گیک سچھ تم نہ آسُن یور آمِت
تم آیس تانِ تمن احوال باوِن
مرٕت گتہ مال ہیلیم سپر دوبارہ
ہتم درشن دِتم تش نادلاین
لین اکتہ سریہ گوہت انگیش تل
دِپن تس کُن بوکس کرِتھس حوالہ
دِپن یی آسن کیکی وَن بو مارن
ودن دیوس مہ کم ژٕہون معصوم اد
دلس تمہ ٹاٹھ گبرو برو نتھہ کنہ بہ
سٹھاہ کیکیہ پیٹھ سپُن غضبناک
جگر ژٕرٕت تمن سوراخ ہاون !!

کیکی لج وَدَنے
مَرِتت گو کیاہ میہ یَنے
سہ منترا لج ریوَنے
بُڈ فیرسے سُوسِنے
کوسلایہ آیہ نالن
دِپُن تن نارہ زالن
کوسلایہ دُپ تمن دُون
سہ مترایہ دُپ فرم سن
شور گو آسمانس
رازہ کھوت پیٹھ ومانس
ماریز لوکھ لگ پان
کالس کیاہ چھو آدمان
شترگن چاک دِت دراو
دِپن پیو معصومن واو
بھرت رازہ دراو لاران
ڈنڈک ون وات زبارن
وچھن بلہ سریہ رُوپس
کہ چھُن تان واتمت مس
وچھن بلہ بلنشہ خانہ
پھٹت زن آسمانہ
بھرتھن بلہ سوحال ڈیوٹھ

تھس لج رَب لدنے
رامہ رامہ لگ پرنے
زور لج نالہ دِنے
رامہ رامہ لج پرنے
سنبل کرنہ دُون گالن
رامہ رامہ لج پرنے
پیو رکھت کنہ وچھم پن
رامہ رامہ لج پرنے
بومہ کمپھر دُو نخہ جہانس
رامہ رامہ لگ پرنے
کیکیہ پٹ کرک بان
رامہ رامہ لگ پرنے
بوزنہ کنہ لنس اوسہ
رامہ رامہ لگ پرنے
اچھوکن خون ہارن
رامہ رامہ لگ پرنے
گرینہ سیت گٹھ گنت لنس
رامہ رامہ لگ پرنے
ہران آتش داند دانہ
رامہ رامہ لگ پرنے
وست ہیو تان پھر ہیوٹ

دپُن پادن دِس ہیوٹ
وُچھس پمپوش ہش تن
منتِھن تم پا دنستہ رن
دپُس تم رامہ جوُن
کتو چھک یوُر ریوُن
بُبن ماجہ کرمہ سہوُاد
یتہ یوُر چھسمنہ کنہہ یاد
ہبس ہپٹ نالہ تراوُن
بایس حال باوُن
بھرتھن حال ونوُس
دپُن کمہ کرُسہ بکس
کتھو شرہ آسو سوُی ساٹ
بومو یہو تسس ژرتس زات
دُوکھ تہ داد سخت ژالن
دوہ یلہ نکھہ وارن
وُندہ داد وار باہ گوُس
مندہ ین آنہ گٹ گوُس
کسو نکہ دِیاد کاسِت
بونو وُن توژ ہکے ییت
دوُدنہ لگ یب ژرتس ہوُس
نژھن ژہ دِت بران نوُس

رامہ رامہ لگ پرُنے
سپنیم خاک ہن ہن
رامہ رامہ لگ پرنے
بھرتھو کیا زہ چھک ریوُن
رامہ رامہ لگ پرنے
وچھُم کیاہ چھم یہ رُوداد
رامہ رامہ لگ پرنے
داد لد منزدہ چھاوُن
رامہ رامہ لگ پرنے
وست یو ضعف انوُنس
رامہ رامہ لگ پرنے
ہُبن کراسہ دوہس رات
رامہ رامہ لگ پرُنے
دھرمک وعدہ پالن
رامہ رامہ لگ پرنے
بھرتھس کن ونان اوس
رامہ رامہ لگ پرنے
یہ آسُم شوزندہ آست
رامہ رامہ لگ پرُنے
تِتھے ہیتھ شرستہ ہوُس
رامہ رامہ لگ پرنے

مہ نو وُن کو نہہ کرِم ہان
کتھو ژُھہم ژہ بھگوان
کتھو ژُھہم رامہ تراوِتھ
اَنی کُس امنہ ناوِتھ
ہمریس لگمہ گژھِ ہنے
وُچھتھ یتہ حال ساتُھوی
بھرتھو گژھہ ٹکس کُن
مہ نو وُن تو رچھی یُن
گٹہ بلہ شوو پھل گاش
بھرتھس سوریخ آتش

بوکس کرہ منٹ پنُن پان
رامہ رامہ لگُ پرِنے
کتھو نکہ حال باوِتھ
رامہ رامہ لگُ پرِنے
ہمہ نوُ زاہ مُول زانوُی
رامہ رامہ لگُ پرِنے
کوسلایہ یُور سوُزُن
رامہ رامہ لگُ پرِنے
ہیرِین تراو پرکاش
رامہ رامہ لگُ پرِنے

انچھو لگِ رتہ ہرہ نے
رامہ رامہ لگِ پرِنے

رخصت کرُن رامچندرجی سُند بھرتس جیس کھراو دِتھ سیتھ دِتھ

دِین پرزکن چھوب گبرس نراہن
یمن چھی پایہ سیتھ بب باجراوُن
پمنت زن چھی سو آسان آسمانہ
سو کر چھوی کینسہ کُن ادہ وُچھتھ زاہن
تمس چھی وسارِہ چینک لوب سوکن
تمس ادہ کر چھہ روزان کینسہ بنز کل
سُو چھوی ادہ ژوُر ہو آسن رٹن وَن

وُتو ہٹھ لوک بنہ رسنن چھہ لابر
رُتمن ادہ دِتھ نہ نوُ چھی کانہہ تہ ہاول
شوُ یدُوی مخنہ پھل مُول چھسنہ در
تمس چھی وتہ یکنس تیرہ ژاہن
تمس کر کینسہ منگنس چوپٹھ پھول
سو چھی ڈولہ ڈافہ دِیوان گولہ باٹھن
گلس بنن پایہ سینن شیُن زن تن

راجہ رامچندر جیؤن، لچھمن جیؤن بیہ جانکی جیہ ہُند جنگل گژھنہ خیطرہ رخصت ہیُن بیہ راجہ دشرتن بیہوش سپدُن

گبوٗر ماسِس نشہ چھوی گنڈِ اندلال
وننہِ لگ سوٗنہ کنِ وُچھہ ہین ہین ہوٗل
بوٗونہ ہس غوصہ کم کم چھیم ہمت
بوٗونہ ہس گرہِ نیرن گژھم ادمان
بوٗونہ ہس گرہ زان کانہہ ہیوان ہوٗنہ
بوٗونہ ہس گیم زن بن بن ہن پران
بوٗونہ ہس کیاہ بوٗ کرہ ڈل سارہ عالم
بوٗونہ ہس چھیس وُچھان کنہہ کنہہ ویم نا
بوٗونہ ہس لسنہ بب تس کیا چھو پایہ
بوٗونہ ہس لسنہ کنہہ دنِ باہی تہ بند
بوٗونہ ہس لسنہ کونہ آسی لسن جایہ
بوٗونہ ہس کس بوٗ ونہ یم دوکہ تہ دادی
بوٗونہ ہس لسنہ یم سنتان کنہہ دن
بوٗونہ ہس لیس چھہ ساری شنتھر آسن
بوٗونہ ہس کشٹ چھم ونواس زن
بوٗونہ ہس گولہ اندر چھس ہتھہ بوداما
بوٗونہ ہس ہیم چھم کر چھر شلپا زاہ
بوٗونہ ہس رچھہ پرن تل چھک شونٚرن ہول
بوٗونہ ہس بوزہ یوگ سوٗ چھم گرتھن یان
بوٗونہ ہس تھاو کن بوٗ ونہ کس سکتن
بوٗ چھس ہیومت ہچھر اتھہ رٹ کرکھنا

سوٗ یوگی پوشہ لس بب ماج پتہ کال
ییم نا نول کا سیم چھم گمت ہوٗل
سوٗونہ ہیم جامہ چھی آشہ سبت وینمت
سوٗونہ ہیم گرہ تنتہ یتہ سوکھ چھو ساسان
سوٗونہ ہیم گرہ ستن کنسہ نوٗ نہہ
سوٗونہ ہیم ست ہین کیول کنوی پران
سوٗونہ ہیم لسنہ ڈلوٗمن تس چھو کیا غم
سوٗونہ ہیم ییت چھیسی پوتر ہ اگم نا
سوٗونہ ہیم تس چھو اینشر جاپہ جایہ
سوٗونہ ہیم دے نمتس ویہ سوکھ تہ آنند
سوٗونہ ہیم دے چھوتس کنہہ چھینہ پرداے
سوٗونہ ہیم تس نشن ییم یوگ سادی
سوٗونہ ہیم تس بندرہ پوکس اندرین
سوٗونہ ہیم دے چھو تس تمہ ویاز کاس
سوٗونہ ہیم مہا بھارت واتہ پورن
سوٗونہ ہیم گوندہ کرشن دی چھو داتا
سوٗونہ ہیم صبح فل شوٗ دینہ پج رات
سوٗونہ ہیم سارنی دی چھوی رچھن دفل
سوٗونہ ہیم چھوان یوگن اینشر سنگوی ان
سوٗونہ ہیم اینشر س گچھہ پان لسنزان
ہہ ذک دتن سونک ورشن ہر کھنا

وُدُن وارٲہ وُدُنہ سیت کٔل گٔس پی
ژہ وُمنٕت چھُٹ مہِ لُسٕ سورہٕ ردٕہ راتن
مہ دُمٕی راتِ راتَس کونہ ہیُٹ آک
ژہ وُشمنٕت چھُٹ مہ لُسٕ کرہ غم اندریاد
ژہ وُشمنٕت چھُٹ ہمیس اَتھِ آسنہ ہار
ژہ وُشمنٕت چھُٹ ہمیس اتھ رٹنہ کینسہ
بُوچھوس پیُومُت ہتھر چھُکٕ کونہ ایوان
وُنت ژی لیٖسنہِ آسے کینسہ ہنر ست
بوولمُت دِیار چھوس چھم پرَان نیران
ژہ وُشمنٕت چھی ہمیس تُسِ آسن
ژہ وُشمنٕت چھُٹ گرے کانہہ گو ادارہ
ژہ وُشمنٕت چھُٹ یہ کینژاہ کینسہ ہیٹ گو
توٗئ ژہوٗپہ مائے لاگت چھُوس بوٗ زُوزن
ایا حیران چھوٗس آدہ یوُت کیاہ ژ بر
قلم تُل کریہ لیکھا بیان نوٗ لیکھ
وُچھُس یِم ہِل اچھر

چھِ یِم ژورِی اچھر لیکھُن چھِنہ زیاد
دوٗیِم پی شٔشتر کانہہ پوٗشُن گژہم نہ
یہ ژُورِم کٔت ژہ بہ میانِس منتر ہمنز
ژہ وُشمنٕت چھُٹ بوٗ چھُوس بوٗزن تسند زار
ژہ وُشمنٕت چھُٹ بوٗ چھُس تس پان ہاوُن

وَدنہ لگُ وادہ سیت ہنس وٕلس پی
ہمی وِزہ چھُس بُولتس نشہ پانہ واتن
یہ گُسہ وِیدگیہ اژ گژھہ دِیہ سُند واک
بُو پانے وانہ تس نشہِ دُور ژلس دِیاد
بُولس کیٖنٕ تھاوَہ لدلد مُختہ دِیوار
ہمتیس کرہ اتھہ رٹ بو سارہ ویٖنہ
خبر چھا پنہ ہیُٹ ماچھینہ دِیوان
بُو تھاوُس کُن کٔتھُن ہاوس دُ لُوگت
خبر چھا کُو نہ الیٖشرہ چھُکٕسہ ایوان
بوچھوس تس پانہ آیت مُہر وائن
بُوزالَن تسندِہ باپت لینک نارہ
بُوچھوس بُوزان وُننہ رستُوی ژہ کن تھو
مہ بُوزُم چھُک وُننہ رستُوی ژہ بُوزِن
کھٹ رُوزن مہِ نشہ تھَد وُکھہ نیر
قلم سُوی دِی نہ سُوی اژ مادُ پتر لیکھ
یہ چھُس شُد شُد نہ ہیٖتت سا بو تھاوس
گودن پی بو مہ ہیٹُن دُور ژلس دِیاد
منز مُوکھ کانہ ترہ یِم ژُدِشن گژہم نہ
ہمی سیت چالہ ساری دُکھ وٗنس منز
ہمیس آسی نہ دُنِنس کینسہ نشہ وار
ہمیس ساروِی قبلہ کرُدن تراون

خبر چھا کو نہ چھک ای ہیوں بوزن
ژہ ومت چھت لمی کونھ کینہ نالس
ژہ ومت چھت گژہی کانھ کینہ پٹ بور
ژہ کنت سنہ شایہ روزت چھک نبر
مہ چایم تیرِ نٹھ زن لادہ مورے
مہ سپن وادہ سیتن شروالس باگ
مہ لوسم اچھ وچھان راتس تہ دوہس
بوکرو چھ موکھ سوکھس گگہ یہ سیتی
مہ اتش سورم اچھن ہتوم بکن رت
بوچھوس پیومت پتھر چھم پران نیران
مہ راکھس گژہنہ پوشن یم گرن ناتھ
مہ رٹمت ون چھوراون چورہ زاگن
مہ ون راون یہ سیتا زورہ گژہنہ نن
گلن چھوس شین زن ییہ ہاو درشن

گیم ماز ومہ کج نتہ زر ژہ چھی کن
زلٹس پولاد گردن چشمہ زالس
پولادس ژہن کرہ تس شنزس سورہ
مہ سپن ژہن ونہ چھک نا گژہن سیر
ژہ وچھتم موج روزت دورہ دورے
ژہ گژہتم نادہ ستلیس شیشرم ناگ
ژہ گژہتم ژہوہ دے کیلاس کوہس
ژہ گژہتم ہر موکھس گنگا یہ سیتی
ژہ گژہتم سال کھنہ ہیہ مال ربیت
ژہ چھک شیس برن کھست آکاش نیران
ژہ گژہتم نندہ کیشر ہیت آمرناتھ
ژہ چھکنا ونہ ہلمت لدر لاگن +
ژگژ ہاک ویرہ بدرس آگنیادِن
دکھن گژہ چان والن سونہ ورشن

ہری ہر کونہ چھک درشن مہ ہاون
دزن چھم من کتھن کن کونہ نھاون

ہری ہر کھرکرمن ہتس کرن بند
شرن ادہ گوی چھوہن تتہ موکہ لاون
شرن گوناژ ہ کن ونہ ہیان زات
ژہ چھک گچھ راژ صبحا فولہ ناون
گلن چھوس راکھسن سیتن گیم کوم

کراین زور بل والتس نہ کینھ اند
ہری ہر کونہ چھک درشن مہ ہاون
توی گوم راژ دوہ دوہس گیم رات
ہری ہر کونہ چھک درشن مہ ہاون
الن چھوس دگنہ سیتن انہ گنڈ گوم

ژہ اَمِہ اَنہ گٹہ اَندرہ چُھکھ گاشِ ہاوَن
ژُلِن چھوس نارہ وُگنکہ نشہ بودھہ زَن
ژہ ونمُت چُھت سہس اَتھہ گاوچھاوَن
گیانک کیلہ بھلڈل آسو نزا ومُت
ژہ چھوت ونمُت چرس اَتھہ شال کھاوَن
بوکس وُنہ چُھکھ ژہ بوزن وال میانوی
ژہ چُھکھ اُتم ژورہ ہیت دَودھہ دوامپہ چھاوَن
بوکُتاہ چانہِ درشنہِ پُوچھہِ وُداسی
اَتِس سیت رَت چُھنا پرملاد ہارَن
سُوکس وُنہ یم نہ وِن ہنیس منِس ذات
تُوَی کرچھوس اِمِس نِشہ سیر باوَن
یہ قاصد مَن دِیس اَن خط وکتابت
گُرن اَت عَشق نہ کھت نہ چِت اَتھ چھوو نزان
امِس فِرمہ آس کاماہ خط ژہ نِشہ نَن
اکِس کنِتھہ ہیت ہین چُھوس سیلہ پاوَن
بورٹہ ناوَن گجم تِن چُھم یہ کوہ مَن
دزن چھُم ورزرن رُودِن نہ واوَن
بوچھوس جنگل رٹت اَن راکھسو گیور
نزہی گت چھی چھوہستن مُوہ پاوَن
بہ ہمن زانی نتھی لاگیت وُبرگات
نہیں اَدہ اَندہ پیت نان منِدہ چھاوَن

ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
وُچھن چُھکھنا شتر چھوم پتہ سہہ زَن
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
شترِیک چر چھو شالس اَتھہ آمُت
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
وُدِن چھی لُوک شتر چُھکھ مُول میانوی
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
وداسی کونہ تم یم بھگھت آسی
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
بوچھوس کھوژان بمس لگمت پرِدگات
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
ییتک نَت یا تتک ییت اَیہ شیچھ کَت
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
یہ ماگو خط رٹت بندت ژٹت دِن
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
گرزن سہہ زن دُزن چھُم نارہ ہن ہن
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
وُچھو یہ وُن مہ بَدھہ سَن کو رکن فیور
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن
اَنگجہ سیتن گراں دون پرِیتن واٹ
ہری ہر کونہ چُھکھ درشن ہِیہ ہاوَن

یہ مَن کرِ چھوی ہچھرِ کُنہ پیرِ ہکاوَن
خرِس سُند بانچھ ہو کھاوَن نہ چاوَن
نہ چھِس اَلتِس نِندرِ نہ چھُس دوہس کار
شُنیاہس پٹھ یہ چھُی بستی بٔاوَن
دوہس رالتس چھُکھ کم زال اُدن
ہنرِ کینژاہ چھ ہچھرِ اِم ہو اوَن
ژِٹھن واٹن یہ کرِ چھی کینسہ ہنرِ کوُم
نِکھن پٹ دُف نِکھن پٹ شرِ چھرِ اوَن
امایلہ سترہ کھارن کھرِ چھو کاسَن
دِپی مُنترت کرِت گوکلن نہ کاوَن
ینہ پندرازہ ڈال گوتم رِشن گو
دَنی کیاہ کرُ یہ یم سیماب کھاوَن
سُنداشیوہ پانہ یم ییٚتہ مَن کرِیم صاف
ژِلِس یم ہرِ وُ ہرِ چھیم لرِ ساوَن
وچھن لوسم ترِ یتہ یک پر باتن
یہ چھیم پی اَتش یک پرکاش ترِاوَن

چھوم زَرن مہرِ واسَن باگراوَن
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوُن
ژٔلن دریاو ہو لب تشنہ کُنہ تار
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوَن
شُوَن کیٹن ژٔٹن اُوٚن نہ دُون
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوَن
یہ چھِی نِشہ وَنہ ناوان ہشہ کُن زدُم
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوَن
دِیَدِ وونہ ناو چھوپھن یچنن تہ ماسَن
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوَن
تنہ پیٹھہ چند رِشس ژامُت سُولس زُو
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوُن
کرُس شینس کران پی شراوُن تاف
ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوَن
گوڈی کیاہ ژٔیرِ وُنہ چھُک کونہ اتھ

ہری ہر کونہ چھُک درشن یہ ہاوَن

گبس کیکی بھرت ہیت یہ ونیالس
گبس کیکی تتوی ونس سٹھاہ زار
خبر کنھ چھمنہ ون کیہ دِنہ دِلس بو
خبر کنھ چھمنہ بیت بوزنہ کیاہ آم

وُدن تنھ پتھ چھو رنگ فمواراآبس
یہ بخشتم ہرِ گبس پاین گرفتار
کرُن لتس ا[illegible] یہ پی پائی گبس بو
سُن دل سوختہ بازار پختہ گو خام

وِزُم پانٔی بَرِت گردن یہ شمشیر
دِیِن چھکس ون زمینس تَل گرِہم جاے
وَنھم ھُدپوشہ تھر چھس برہ گیمژ
آسن دُپنس ژہ گژھ چھک میانِ ماتا
ژہ کِنہ دُوکھ برِزنہ یِمہ ژلنہ سانے
ژہ ییٚت تان زندہ چھک تُنٹ تابن چھم ما ے

دِپوم پانے زِیوس ہنس پنز پنز
چھسی پالن ژہ کینژاہ ون کرم پانے
وچھِن چھکنا بوزن آکاشہ پیمژ
گُنوی نچ کیا ژہ کیکی کیا کوسلیا
دیِن پی لیوکھمُنت اوس کرمہ لانے
برت آسی ژہ وَی کونٹھس اندر جاے

شامہ ریپہ رامہ چندرہ لاجبتھس پامن

کامن چھِم چانہِ درشنہ چی

دُورِ چانو ون بُوچھسنہ ژالن
ژہارنہ درابہِ سی شہرن نِہ کامن
کرانہِ بودرالیس بر ہمہ تنت ژہارن
پامن لاجبتھس نہ لگیو نامن
پانہ چھورانہ جو ابیشہ آسن
شترگن بھرت چی چھی گدادھرِس
تسندی تیزہ شار یہوران گالن
سنتان اَسہ زاکنہ سیر پھکناون
رامچندرہ لگیو سہرہ نامن
یژھ سیت دِمبوُ دد دُھڑی دامن
رادنہ سنزہ وِیرہ زنم آگ دارن
لکھمی چھہ سیتا لکھمن چھوواہن

للہ وُن ٹھُو ٹھم زلہ وُن نار
کامن چھِم چانہ درشنہ چی
مایا یہ یژھ کوہ گیس بدنام
کامن چھِم چانہِ درشنہ چی
لکھمن شنکہ چکر باسانے
کامن چھُم چانہ درشنہ چی
مُوہہ مایہ اگنیانہ دُوریُس گو
کامن چھِم چانہ درشنہ چی
زِی رَست زاہ یہ چھِمنہ موکلن پانے
کامن چھِم چانہ درشنہ چی
بُومہ بار کاسنہ آمنت ژی
کامن چھِم چانہ درشنہ چی

دیہ ناو ڈوڈھ چھوی سدین نہ سادن
روز نم سہا چھم مہ مہرہ داسن
مختہ مالہ اکٹھی ششیرہ چھی آسن
زلہ ونہ اسہ کونہ انہ گٹہ کاسن
نو تاکیکی گرہ گرہ باسن
شبوہ جی چھیناژہ سیت سیت آسن
زمنس وشرت کشف اوس آسن
سیتا یہ ورنہ آگ لتہ تیہ اوس بابن
رامہ ناو چھی سار وندہ داؤ کاسن
سمسار شاروی برم چھی آسن
دلہ زار ونان ششیر تراو پادن
رچہ رچہ کامہ چانہ کرہ ون آسن
پرکاش پرت جایہ ژی چھک آسن
کامن چھم چانہ درشنہ چی

رامہ جوہ ون خوش آستم ژی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
سارنی آبن باسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
ونہ دودھ چھم نو کاسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
کوسلیا چھ آویتے آسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
گٹہ منز باگ کاشس باسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
آدنہ اسہ زاک جان سنتان
منز باگ وندس ژی باسانی

تنز لیلا سٹھاہ یلہ پانہ بوزن
تلی کرنہ ہر بفس گرہ شوزن
دلاسا دت بھرت شوزن بجانہ
کرن پٹہ کال تا ست کھرادراجہ
دپن یلہ تم زہ بارن گی اوداسی
پرکھٹ نس رازہ تراد کہ دوہیہ ان اوس

کرن خوش خوش کرت فرت نہ شوزن
اٹھس کت کھراو ڈزلس ننی یوزن
اٹھس کت کھرادوت کرلس ہندانہ
رچھن زن زوپن نمہ اودہ ماجہ
آکس اک ست کران بونہ تم زہ آسی
پرونہت سیت ہمس آپیادیوان اوس

"قلبہ راوِن کرن راجہ جنکن تہ پیدٕ گژھن زمینہٕ منزٕ سیتا جیہ ہُند"

دِپن ہلہ رامہ جو آوارہ سیپُن
اُدہاک سانِپُنس دِنونہ نس دَرشن
پِدُس گو تیر ہیت تَخکھس ہتھِن پران
نمی دوہہ پیترہ لوکُٹ سُت گنڈِت آو

وَننہ لگُٹ گرادہ منجی لکھمنس کُن
کھڑِس ژُکھ دھرمہ ازِیس تھہرسپُن
کرانَ تم دھرمہ ازِن کوم آسان
پیترڈلیشت کریا کرِمچ گنڈن ناو

قصۂ اہلیا

اہلیا شاپہ نِشہ ہلہ موکلاوِن ✣
خبر چھپنا تمِس کیاہ پاف آسوی
رِشاہ اک گوتمہ آسِس دِہان ناو
تریا آسِس پرزلوِن ہاہ تابان
کران تپسی تپسیہ رُفی بوپُن جے
پرپِیم رِشِ سُندسُٹھاشس اہلیائے
دِپن دوہہ اکہ دِل ہندرازہ کامُن
ہندر پَدوِی نِشہ ہلہ دراوَلاران
وَلس منزوأت تم تتہ لاگ تتھ سانگ
یہ کرکِ ہلہ گوکرہ سنزِس بوز پانس
وننہ لگُٹ ہیندرون یت کیاہ چارہ
پکان تانِ رِشس سندس ڈیرس اندرگو
ژہ کوہ گوکُ ارِ دہ راتن آرہ کرونتی
تہ بوزِت رِشس ندیہ پٹ آولارن
دِشن تم شاف ہندرازس کُرن کرود

پُتم چندرمہ ہشس سنتیاپہ ہاون
شُرَن سپُن دِپن تس شاف کاسوہی
دِپن تس آسوا ہیشرہ سُندسٹھاہا
کران سیوا رِشس گنزران باران
دوہس راتس شُوران آس تم دے
وَلس منزباگ پیرت بِرزہ کائے
سپُن دیوانہ کرِتم چاک جامَن
اچھوکِن آسوا رت سوہاران
گوکر لاگِت اُردراتس دِژِن بانگ
گنڈوہت وتھ ندیہ پٹ دراوتہ رانس
دِپن تم دارُرِش سُند ریت وارہ
ندِی لِج تس رِشس وننے یہ کیا گو
ہیندر یت کِن گرِس منزباگ داتوی
وُچھِن ہندرازہ گومت ہیرکارن
ہمگِن ہندہاں سپُن تس تتھی زود

ہندر گو عہادِ یوسس نشہ پرن ہوس
دِتن تس ورژہ گژھنی نترِ پانس
دِپن واراہ ودنہ لچ نا اہلیا
ہتو یلہ رامہ جو توت وانہ پلنے
غرض یلہ رامہ لچھمن ہیہ سو سیتا
ننندِ ہ اکتھہ سیت و تھِونت نفید گیہ شیلا

کرن زاری عہادِ یوپانہ ڈھیوس
سپن دلخوش شرن گو نار انس
دِتوس تم شاف گنڈھ سپن ژہ شیلا
کرِ ی سوی زندہ تیلہ ژلنے ژہ ہئے
پکن نت جایہ گے ڈبھک سو شیلا
کرہ نہ لچ رامہ اوتارس یہ لیلا

مشرت موِل ماج نشرت ژِہ ساری
رامہ جوِدہ لگے پارِ پارسے

پچھ ریپہ یلہ اکہ کرمہ اوتاری
بوتہ رات کھار تھن وراہ اوتاری
ہر کشف کیا آسس ہڈ اہنگاری
نرسہہ دارت ژِہ نرا کاری
یلہ دالنوس اکھ وامنہ اوتاری
دُت تپت چانی چوا پاری
بار گو رامہ یلہ اک اوتاری
نِم نترہ سیت کیت کھتری ہری
ژِہ اکھ چھک چونترہ بوز چترا تاری
ژِہ اکہ کامہ دیو رامہ اوتاری
کرشنہ ریپہ یلہ اک پراو پکاری
کمسا شر سپن سمہاری
ننزر ااحبت بودہ آوتاری

امرت زل سپون جارسے
رامہ چندرہ لگے پارسے
پرہلاد کرنہ لگ زارسے
رامہ چندرہ لگے پارسے
بوتہ راژنل گو سوخوارسے
رامہ چندرہ لگے پارسے
خالی سپن نیرہ نارسے
رامہ چندرہ لگے پارسے
ژِہ چھک آسہ ون سارسے
رامہ چندرہ لگے پارسے
گدکاک موکھنت گے سارسے
رامہ چندرہ لگے پارسے
کلہ یوگ گچھن گرفتارسے

درشن کرنہ ین دیوتا سای
کار گیر داؤرت چپرا چاری
ہوکلا دہ یک تم تہ نر گُنہ ناری
دِمہ ہے لولہ پھل کھِن چارِ چارے
وَندہ ہا ہی زُو کا شتم لاچاری
مَنہِ کال راکھس تہ ژلہِ دوہِ خواری
پرکاشہ گماش ان چوا پای

رامہ چندرہ لگے پارئے
سارِ رُوی سینہ سمہارئے
رامہ چندرہ لگے پارئے
گنڈہ ہے جامہ زرہ کارئے
رامچندرہ لگے پارئے
سینہ زُولنم لولہ نارئے
رامہ چندرہ لگے پارئے

ارن کانڈک گنڈ سیر تہ گلگشت کرن راجہ رامچندرن بیہ پُن راجہ بیدر سُندہ زاغہ سُند سیتاجی نشہ آزمائش ہنزہ نظر طاقتہ رامچندر سُندہ بیہ جٹاین گرس سُند راجہ رامچندرن قدمبوسی حاصل کرن

اگست ڈیوٹھن نمس نشہ بیوٹھ تُر کال
وچھوک نت پرنتس پٹ جانوارہ
ٹُلون ترکش دِیُون تامت دِمس تیر
برازی آس پادن تل پرن ہوس
جٹاین نا دِ اوسس خوش تمن آد
پکن گے آس لُت لُت سیر تراوِن
دُچھن دی گت سٹھاہ تِرہ آس لوگُشن
پکن بیہ دِنہ گرزن تہ پوشہ باغن
دِیوان دُن سن وگن تہ پوشہ باغن
پکن گے تان لنگ اکھ رٹ مکاناہ

پرژھن لتس تم ونس سارُوی ہنون حال
دلوُن لچھمن جوش یت کیا دچھو چاراہ
رتھی لتس جانوارس اَستا پھیر
دِپن ہنوی جانورَ یا گر تچھن ادس
ہٹوک پانس ستن کرہس سٹھاہ باد
لبن یت جایہ زِل تہ پان نادان
تھون آسِ مُشکہ بَر بَر سار پوشن
کھون بیتہ کنہ مُزان تہ ناگہ رادی
چھسینا رامچندرس پوشس اگن
بہارا تازہ دِلکش بوستاناہ

دوہہ اکہ گیہ تمس نشہ بت ہوا وا
دِتُوس تم رامچندرن دربہ ہند تیر
سمی چھُوی کر یوٹ کر یچھر آسہ الُن
کرُوک یلہ سادِ دان سمسار ہن ہن
تپیشور رِشن ستھاہ تتہ آسِ آسَن

وچھون سیتایہ نشہ گوپیدہ کاوا
چلت گو ڈُنہ چھس چلنس کُنی زِیر
تہ آسوس راتھس ہند بُول گالُن
برُوک آنندیلہ ڈیُوٹھک ڈنڈک ون
تمسے یم سارِنی کھر آسس کاسن

راونہ یینہ سیپ نکھا یہ ہندیُن تہ عاشق سپدُن راجہ
رامچندرس تہ لچھمنس جیس پٹ لچھمن جین لنس لنس ژٹن تہ
تمسند کھر دیوک لنشہ فریاد گژھہ ہون تہ کھر دیو مارنہ یون

رِشوون تتہ تمو یلہ آشرم تھو
درِم نارامہ جورت وہ کران آسو
ڈنڈک ون منز ٹاک آخرِ ییبن جائے
گرت رِت وہ وچھت سیتا ژن غم
دپوس تم رامہ چندرن رچھ پن شِل
دپوس تم رامہ چندرن لچھمنس ون
ونِنہ لج رامہ چندرس وارہ وارہ
دپوس تم گچھہ بیتھے پاٹ حال باوُس
وِری یدوے ژہ لچھمن لتس چھُو آسان
تہ یان بوزِ لچھمن تان کروُ مسکارہ
دپوس تم لچھمن چھُوی تنبہ لاون

ژتس تھاوِ یران پت گن بوزون تو
اما سیتایہ گُن وچھہ وچھہ مران آسو
ڈوہہ اکہ رینٹسا لارن تتوی آے
دپن مژرت تمس برتھا دِمس برم
دویم بنتھر کرون آسہ نِش چھو مشکل
یہوی بوزِ یہوی تھادی تمتھن گن
مہارا جا ژہ کر کنہہ میانہ عمارہ
تگی یتھہ تتھہ ہنون لُو چرژہ ہاوُس
دنے یچھ ژہ چھک ادہ رچھہ ہنون یان
دپون بالیس امس کریہ سیتا آ
اپنہ چھے گت یہ چھوی ونت راوہ راون

اَہس پرواچھُنہ یدُوے وری ژٔرِ
ژِہ چھک رانزا پری یدُوے رہ ورِہین
نہ یان تمہِ بُوز وار اگیہ کرِ ودی
دُپُون لچھمن جوُس کُن بُوز نیا نوُی
تِتوی بُوزِت سہ رینٛس آیہ درجوش
مہ فِر گردن دپان چھُوی نہٕ براد ر
پری چھس کنہ نزری رینٛس نہ چھس ہیز
کھٹُن پچھے ہُوکھ کنتھن چھی اَتھہ دارِن
وُڈانے وژہ یان ہتنہ وِہ ہاوِن
وَنِنہ لچ شربنیک ہت کیا چھُو چارہ
ہُورہ نہ لچ اَتھہ یدُ بُوزم سُورا دِن
وُندس یی گوٗس وَن سیتا بُوزارِن
وُچھن یلہ رامہ چندرن کیا گیس رائے
وُنُون ورتہ کھر دیوس لارِن تِس آد

اکھا چھس یدِ تمس ہِٹھ کُن وری ژٔرِ
اکھا چھےٚ یدُ سہ نزاوت بیاک کرِہین
تسندی کرِ ودہ سیتن دیت ہُوِی
ژِہ نے بُوزک بولاگے زونہ گرِہنوُی
دُپُون لچھمن جوُس خاموش خاموش
ژِہ یدُ وے ہیخ دولت چھےٚ مہ سبت گرِ
غنیمت زان آوی دارِہ کُن انہ
سِری چندرمہ تمن رانزہ کمارن
ژٔسانی لگِ اسان تِم بای بارِن
بوزا جبنس رامہ چندرن تولہ نارہ
تِتھےٚ دزہ وادہ سینہ ہیہ پران تِہ ادِن
سُو مارِت آستم ہیم پنُنہ لارِن
ژٔٹنس لنس ژج بارو دیوان دِیہ رائے
وُچھت تِتھو رامہ چندرن رن نہ زایاد

سیٖتا پکھایہ ہندراونس نش فریاد گژھُون ماریچ دیوٗ تٔتھ
راوُن بُن تہ ماریچ سندروُس گٹ بنُون تہ شکار سیدِن
راجہ رامچندر نہ اتھہ تسند بہ راوِن سیتا جی نین۔

دِین بُو نہ انسُوتس نہٕ ڈھُوبی راون
وَنِنہ لچ شربنیک تس راونس یی

چلت گیہ لنن ہن احوال باوُن
مہ نے فریاد بُوزک پاپ ما چھی

شُونگِت آسِس منوُشا گال دِنہٕ آم
کھرس باوُم شوتَم پاوُم بیک تیر
دِیُن چھِس ناوس رِی آ رامہٕ آتاہ
مہاسندر و نے لَس کیاہ چھہٕ رپیٹ
تہٕ یوُزِن راونس سیٹھ بدٕل رنگ
بِہوی آسُس مرنک نام ونِعام
وَقِت آگاش گو چھارُن شوٗر پانژ
جھلہ سیتٕ آو بلیہٕ مارنژ زٕہارُن
وچھوُن گوٗمُت سورہ اکھس برٕنشہٕ دوٗر
شُمبوٗ مرُت آسو تَس خفخاتہٕ درامُت
اما بلیہ آس راوُن ہبِہ لگوُس داو
وُچھوُن تَم آسو ہموٗت حزقہ برتن
دُپُن تَس کُن ژہٕ ونتم کیاہ گوُی حال
وُلِت کنِھ جندہ کیاہ گوٗی ناچ سراوٗت
دُپُس تَم رامہٕ چندرُن ہیٚبہٕ آم
دُپُس تَم راوَنَن وُن کہ ہندہ کار
دُپُس تَم راوَنَن بیتٕ کیا چھُ تدبیر
کرُن ید وار باہ کھر دیوٗ مارُن
دُویم سُندر اچھہٕ تمسی باگہٕ آمژ
ننھس وبراگیس دٕژ ثیرھ پرِی گَم
نرِ ھی پرزلن ہیچھ پزرلن چھوٗ دِس زُوُن

چلِت آیَس دُیوُم لگہٕ راوَنَس پام
نِچس کمہٕ داوہ وَن کَس باوہ یم سیر
وَلِس منتر کیاہ کران اسرن چھُ سمار
سرگہ لوک اندر ہندرَن تہٕ ماڈیٹ
کھَنِن تَم گنگ گیہ لَس ننت اندر زنگ
تِھتی تسِندِس مندرِنس گٹ سپوُن شام
کِھمُت یم رامچندرُن ہبِہ ہارنژ
زندے چھارا مہٕ چندرَن ماسوٗ ہارُن
ینگر نارِس گمُت سوٗرِس ستِن سوٗر
قفالَس لَیس سُونستر زوُرہٕ آمُت
ژُلس تلہ بلیہ تمِس ہپہٕ باس رَت دراو
تہٕ ڈیشِت راونس دزٕ مارہ ہن ہاہ
شکست آوی یہ کمہٕ آفرٕژ وَنوِی نال
ژہٕ کنِھ آسوینہٕ راوُن مندہ چھاوُت
تنہٕ ہیچھہٕ یوُب پرت چنِک منس درام
ہِہ بوٗزم یُی تہٕ ہِنتم جگرَس نار
گوٗس بُوُرامہٕ چندرَن سخت دِلگیر
رٹن تَم شرینک تَس سینہٕ ژہارُن
خبر چھا پَیس سُس آسہٕ نہٕ ازٕژ
گنڈِت کُن گوٗلہٕ تمہٕ نشہٕ کوٗنہٕ زہن تَم
بوکس دنہٕ دِینہٕ چھوٗکس ہپوٗمت ہبہٕ جھوم نوُن

نارُدمُنُ راجہ رامچندرس لنکایہ ہندہ خبگ خیطرہ ہچھہ ناوُن

تیر و قد خوش الوان زیبا نیر زل
ترٛهی چھس نن ونن ہتھ چھی ہیہ پوش
چھ قوسم پوش ہیہ تمسند اتھ کھور
دپوس تم تؤرہ غیرت چھم نہ معلوم
گنڈن دتوتم تتھ دی نیر اچھ کیا گٹ
زخم ہاون ہتھ ہٹ پان ترٛاون
پزیا برباد دن ہیہ زندگانی
دپوس تم راون غیرت بتدبیر
ژہ ونمی سیٹھ چھن وتھ تماشہ نمونک
ژہ چھوک غمخوار کر تم چارہ سازی
دپوس تم تورہ کم افلاس آئی
ژہ کر چھوی ونہ وچھمو موکھ تسند رات
بو چھوس زانت شویامت موکھ ژہ ہادی
دپوس تم تورہ راج شینک تراوم
مہ ونمی سیٹھ چھن تتہ دہ ژہ ہاون
دپوس تم چرخہ ئید بوتہ رات فیری
گژھس لشہ ئید دشمن لچھ ساس راون
ژھوروی ناو اپنون تتہ منڈ چھاوک
دپوس تم تورہ ون مارت بشمشیر
مہ ونمے بوز مار نجو بو مارت
ونہ مارنچ لگ ئید دے یہ مارم

گنو بوزم اما ونہ چھم اچھن تل
گناہن پٹ جای شوبانس ژہ کر ہوش
چھ ماتم تری ژہ گنز راو وچھ ماژد
مہ چھوم معلوم تل یلہ اسو معصوم
اچھو وچھو ونہ زخمن چھوم بکن رنت
ودن وار امتس احوال باون
شو آمت اسہ ونکن در جوانی
تگی ییٔ کنہہ مہ کر ونکن ژہ تقصیر
مفت لی شر بینک معاوضہ دمونک
ہتم سیتی ژلونک ہیت بباڑی
لبسک اگر کنہ شوید اک نیر لائی
وچھک تلہ یلہ گژھی نا ژہ دوہس رات
لگی دوکھ سمار کوی شونہ لینک راوی
تسندہ امہ گونہ مہ ترژہ سونہ لینک راوم
رگی لارن تتوی گژہ تنبہ لاون
گومژہ رن رامہ لچھمن گرہ نیری
انہ چھنہ تم نہ نیرن اتھہ ہاون
پژوی فسنہ ژہ راجت راوہ راوک
نکن دنہ چھوس بو راجنہ لشہ گموت ہیر
ژوی درکار چھوی وتھہ ژہار کنہہ ونت
ترک بوگن دنم راکھس گرت جنبم

ریمہ یُد وےٚ رامہٕ جُو مارمٕ دیٖم کان
تمِس سیٖت وتھو متنس یلہٕ یِ گِیِس آے
سوٚراوُن ہیوٚٹ اُڈنہٕ گگنہٕ اَندراج
پکَن گےٚ دَرن بدہ لادِت ڈنڈ کٔن
نظر تراوُن وچھُون اکھ جانوارا
پیٚون سیتایہ یلہ باغس اندر دیوٹھ
گکلس پیٚٹھ دَرن بدۭ لِت جانور ہیوٚٹ
دِپٕون تس رامچندرس کُن نظر تیر
تمِس ڈیشِت سہ سیٖپن تیز بیتاب
وننہٕ لیج رامہ چندرس کُن یہ مارُن
ونُون ہیتھو رامچندرن لچھمنس کُن
ژہ بہ ہیت راچھہ چھیے سیتا حوالہ
ژلنہ مارِنج لگ یلہ رامہ جُودراوُ
ژلنہ مارِنج لگ گوس پتہ لارن
دِتُوس تم تیر سِیز رادِت پھیر پیوہ
بہ تنادی تیر لایت سخت پاوُن
مرنہ وِزِہ راکھسن یی وُپ ہیتھو
امی اوازہ گل راکھسس زِبنباد
ہیےٚ کرک دیتہٕ سنز سیتایہ یلہ گوز
وننہٕ لیج لچھمنس گژھ ہاہ پاژہ لاران
دپُوس لچھمن چھُو ن گنہہ چھُہ نہ پروا ے

پیٚرن گھژہ رامہ رامہٕ انتھہ ہیم پران
دپُون دیوہ دِلشنہ توکس منز دیٖم جای
نُسو گو تم روس کٹ بونہ سوتہ سنز لاج
وُچھک سیتا بہت خوشدِل بگلشن
طلائی تن بگہ دن مخنتہ ہارا
پکن گیہ رامچندرس نِشہ کھٹ بیٹھ
دِپن سیتایہ یلہ ہُتھہ آشچراڈ دیوٹھ
خنجرہ یا تیرہ مارُن یا بشمشیر
سیپن تتُھہ نارہ سیتن خام سیماب
گرژھی نیرت نز ہیس پتہٕ لارُن
چھُوراکھس جانور گونہ کیا چھُو دلشن
تُہ پیٚت تا ہمت امس گژہ یوسُت والہ
رٹُون وَن موہ زِہ پھیر دِت جنگلس پراو
کڈِت گرہ نیٚون لاگن کوٚہسارن
دَدوی تتھو ہِنتھہ دِزن نارس اندر گیو
مرنہ وِزِہ راکھسن بُونہ نالہ نَراوُن
کنتُو چھُوک لچھمنو دَرشن دِتھمو
دِتوُن بُونہ راکھسن لچھمنہ کرن داد
وِوَنہ لیج لچھمنس نِشہ گیہ وُدنہ روٗن
گرِو گنہہ پای چھُوی ہو لوُسی ژہارن
گنز رُون واتہ پانے ژھُپہ کہ ما ے

تمیس کُس پُوشہ ناراٹن چھُو پانہ
تتھی بُوزِت سہ سیتا لچھ وَدَنے
ژٹن سینہ دپُون کیاہ گوٗم کیاہ گوٗم
دُپس لکھمن چوُن بہ چھُکھ ژٕ معصُوم
دوٗیم گرِ رامہ چھوٗ دِیہ یوت فریاد
ژٕ ژُ ورِم رژُن سِیٹھ کیاہ چھوٗ ملوس
وُپس تمہ تُورہ کَت گنزرا ؤ مشکل
ہم چھُکھ گنزرن نہ وِن چھپنا بُوزان
مرگ سوی پُس پٹن وِندہ اورہ یِن
گوڈِن پی اُورہ یاین ہندچھہ اطوار
ترٕیم تراوُن ژٕہ بوی لیسی شنزگن
بو گژھراوٕ آسہ ہشہ ہنزہ پامہ ژالن
جگرس چھُکھ لگن کیلن لگن ہند
اپُز چھی ہیچھنہ وِن امہ رایہ راوک
گوڈِن پی مالین نش کس بوزائیس
ترٕیم تھر تھا پٹن اُوسم یہ ناران
یہ ژورم چھیم ژٕہ کُن وچھہ لگن شراک
یہ پنژم پام چھیم کلہ ژٹ سپن تن
بوگژھراوٕ ژالہ لوکن ہنزہ پامہ
بوماری پان وِن کھمہ ژِلی ناغ
تتھی بزرت چھُو لکھمن جوگَتہ وَن

گوٗی کیاہ موٗج چُھس وٕدی ندانہ
ہرن اُش نار گنڈنس ہیتے تنے
دُوپی ییند کینہ گژھ ہم پتہ مار کم زوٗم
ژٕہ کر چھی راکھسن ہند وِ معلوم
ترٕیم کر کینہ ہندتت جایہ امداد
گنزرون پوست والت یوت ییت آس
ہمہ زوٗم چھی خیال خام دردل
مہ پتہ کس نقش گنڈ مت آسان
سُوٗ نس کُن لولہ کِن چھی گوا ہارن
دوٗیم آسی مہ ڈیشت دِل گرفتار
یہ ژُورم چارہ کیاہ آسوی یہ دُشمن
وُلس ومہ ناروِن یَت پان الن
پٹن زوٗ کونہ سینس بھرتھس وِند
سُوٗ تراوِت ناد مت شند ہندہ چھاک
دوٗیم ویوا کریت کَت گرہ آئیس
وُنیوم تا مت کرت گوٗم واک میدان
شتر چھُکھ کینہ متر ہیو یت سیت اک
شیٖم آسنکی چھہ کیا زندہ چھُکھ ژٕ لکھمن
ہرنہ لچھ اُش یہ نہ لچھ رامہ رامہ
یتہ بوزِت لکھمن ہُت برجگر داغ
تتھی پاٹھن کو کرمن پران نیران

ژٹن جامہ وَدَن گوجنگلس کُن
سُویام گوتام سَپُن پیدا سُوراوُن
اَنگَن بسامَلتِ آنگن اَندر ژاو
اَلک کَرِک لاہنس بوزِت نبر درائے
دُپُس تَمہِ گوم وُنِ گنڈم دِلس رِہ
دپُس تمہ گژھہ ژہ تت لنکایہ دِس نار
دپُس تمہِ رامچندرُن ہتھ وچھت نا
دپُس تم گوہ وَدُی بیتہ تاپہ تارُن
دپُس تم یک وچھُن لنکا ہُنس سیت
دپُس تم ژھکٹ ژہ گیمژ بیتہ وُداسی
دپُس تم چون گژھہ لنکایہ پٹ یُن
نہ بوزِت راوَنس گو کرُود پیدا
ژہ چھکنا پرزہ ناداں اے گلِ اندام
دیا کَرُو تھہ مہ پٹ تراوُن سُوسنیاس
یہ کت بُوزت تمس ستیایہ گو غش
گلابس سُو سُنک ہوزنگ لس گو
وُچھو سیتایہ یلہ آکاشس ہنت گو
کھٹِت یمرا ژہ گوہنت امرتچ ژنش
چُودشن چندرمہ رٹ کیتن پونم دوہ
چُودشن چندرمہ گرہتین آوارہ *
تتھی بونہ زان سرین تی گرہم جان

سَپُن پیدا سوراوُن جوگِ لوگُن
اَتھو سیت ہتُنہ بتس سیتا لُہ ون
اَتھس کت گڈوہ ہت آہی کران آد
دپونس دان دم رامس لگی آئے
دپُس تم وُتھہ نکان لنکایہ پٹ بہ
نہ بوزت راکھسن تس ہاووچار
دپُس تم خوش گژھک ڈیشِت ژہ لنکا
دپُس تمہ کور کر گژھہ پانہ مالُن
دپُس تمہ کور گژھہ ہنیس تس سیت
دپُس تمہ زاں وارہ گرِہ بوداسی
دپُس تمہ زامتر گژھہ وبگہ فرہ ین
ہرنہ لج اٹُس مرنہ لج کیاہ سہ سیتا
گوسیان تراوُن یہ ادُن چھیم پیان نام
تھوی سیوا کرنہ خورِش شراہ ساس
دیُن زِن را دلس تراوک کرِت کھش
حلب آہینہ زِن لتس کنہ پٹ چیو
رٹُت تنج تم وَدن دراہیں فِت زیو
گرڈہ سندِہ ہمہ صرفو دریہ دِت فیش
وچھن یلہ سر یہ ڈیوٹھن وکھنت از گوہ
وسِت آکاشہ پی ساری ستارہ
دِتن چندرمہ موکلاوُن ہیُن پان

وژہس یمہ کالہ گٹہ نیترن انیوپیوس
ژلن گونیوت داوس وت سپن تنگ
تیتھی تل شور و نہ کیوجانوارو

تجن کیشورٹ آکاش ہیت گوس
ودن آکاش سپن شوسنک رنگ
سمت تم آی ساری پان مارو

خبر سیدن جٹاینس سیتاجیہ منزہ نیچ بیہ جنگ کرن راونس
سیت بیہ مرن تمسندہ اتھہ سیت بیہ لنکاہس منز سیتاجی نن۔
بیہ باغس منز والن

خبر بوزت جٹاین گو خبر دار
پوتم چندرس وچھن یلہ ہیت ژلن کیت
دژان لتس کرک تتھی بیچھ کیا اندہ کار
کرت آوارہ کوہ باپت پری فرات
پر کرِ دکہ سیت چھوس آکاشہ تراون
کمی کنھہ کرنہ تم تنہ زور ہاون
رژن آسوس ژژن آسوس پرن تل
ستمین بیہ تمس سوبوت ساری
سنھاہ راون کران اوس ورتہ بل
تجن تم راون شمشیر لالیس
پتھر پیو پرژت گو چھوسنہ چھورن
دپس سیتایہ کرون زندہ چھوری
ونن سیتایہ کن ون یت بو مارت

قفس فوٹرن تہ لارن گو بیکبار
دپن لتس اوی ہیرت پاپک گوی ہیت
کوو باپت گرس ہنیس دیت نار
رما کر صبر لبہ ناوت مکافات
زمینس پٹ اڈج چھوس فوٹراون
پرو سیتن پتھر یٹ واتناون
ژٹن چھوس کلہ تا ہت چھوس کرن ژہل
اکس کلس ستن تس پران لاری
کلن دہن نرن اوہن گنی ژہل
ژٹس پر ژدرہ پاٹھن زوزہ لالیس
ولنس کیاہ راولنس چھونہ چونٹ فورن
ژہ ژنتھس پر تمکو پاداش ہوری
نتہ ہاوم امیس لتہ مو کلینچ وت

اَنِن سختی ہمتس سیتایہ وُن حال
دپُوس ہمیہ رَت متھت دِس پلِ ژھ وار
ہیُتھ یلہ رامہ چندرس باوہ احوال
یہ بُٹ تام رامہ سندرشن کرِی نہ
وُنتس ہم رَت متھت پل کھنُ گُپت ییو
دیوان ادسس برتھ پل ننگلان اوُس
نیین آکاش وُڈ لنکا یہ پِٹھ وات
نیین درشہر لنکا وا تہ نادن
انتسک وُن باغ ادسس تہ تھاون
دِتِنُ فریاد تل یلہ سختہ تتھ اَتھس
دوان آس سریہ گُو چرکت گرس کوم
ششتیچر میش اٹھم جایہ تس پوٹ
ہمتس سیتایہ یلہ وُلکادت لیس
شکرانس ناوہ چلرک کھا درکنہ پوٹ
دپین یلہ راوُن رُٹ گل سہ زالہ
دپِن تس رچھِن دِن سُتن رتن چھے
یہ آس شُوئے ہمتس تس اُوس نہ آشر
دُکن مندودری دالنچہ شر چھوم
رنجن ہمیہ کو چھہ کت ہت للہ نادن
وچھوتس ماجہ ماماز ک نُشک آو
لبن یلہ مایہ زالہ وَلنہ آیے

آمیس جانا ورس کتھہ پاٹ ماچھس کال
یہ زُھنہ ننگلت تہ زانی نہ پتہ لارِن
ونت وُبر اِوہ اَدہ بُٹ ہا ونس کال
ونس تیُو تام سپھ تیُو نام مری نہ
لبن وَت راوُن سیتایہ ہت گو
گو تیتھ یلہ ییو سُوتس آکاش ہت گوس
دزہ وُن نارہ ہثو ہت گھرِ پین آموت
کھنٹ ژا بن رُٹ دربار تھادن
اَبن مندودری دُو دامہ چاون
لبن کاشس تہ اکاشس نبل آو
کرِت زبوس تہ زنس دِ کرہ چھم پوم
گرزہت پرِ دیش ہمیہ کر پچھر سُنہادبوٹ
سپن آوارہ چارنہ لان آیس
کڈُن سنکٹ ہمتس دِ ان چھی بسن کر پوٹ
اَبن مندُودری کرنس حوالہ
کرُس سیوا ژہ سیت یُت تا گژِہس
دِن آسی راونس ما رنہ آشر
پیِن شترن دُتن لایق مہ کرچھوم
گمر کولہ یلہ لبن لوا کت سہ ساون
لبن ماچھس بنن دُو دھینچہ ماد راد
یہ ندہ زن گاڈ گیہ منز نیلہ کرائے

تھِقی پانٔس پیٚس لوٚلچہِ وٚترے
پیٚس زن نارہ ترٹ وسواس آتش
امارٕ المنہ کٔنہٕ کیٚن نہ کرُن وار
رٹن دَم کیاہ سنازاٹن وٹن آس
توٚہی وارٕلبنجہ کرٕتمہٕ نیلہ وَٹ کِن
خبر چھس بوکنن وٚنٔنس گرٕ ہیم ہارٕ
کھٹِت تھاون جگر چھُی خرچہٕ فیرن
مُورینہٕ لج آتھ کیا سنہ کُشن ستاچھم
دُدَن ڈنب زتھ نکھسٕ پٹ چھُی کھشن پورا
گرٕھی یُس ویرزٕ نوٚہی کوٗرہ سیٚتن
کرُن اہنکار ینتھ اوتار یم دارٕ
وچھنہٕ لج لتس ٹھوکھس کُن پرزناوان
ونہٕ لج یہ چھہٕ سی یُہ چھم مہ نامٕ
لسے ویواکرت سپنہٕ وانواس
توٚہی باپت ژھی تم تیٚت زٔلس منز
یہ بوزِت تمہٕ زٔلس منز باگ تراون
پرٕژھنہٕ لج لتس ژہ کم دوٗدا میہ چاوک
دُپُس تمہٕ بوزِنکھٕ رازن پچھینس
ونک بیلہ سیر ساری پانہ والی
دپن گولینکہ کھیری لچھمہ نارس
دھرم راز وٹھہ کیا زانک یہ کیاگو

لتبن کُونہ شراک وارٕلبنجہ ماکنزرے
لُچھس زن شنہ ژہٹ ژہ بترہ ژالیس
جگرس کِت کھٹِت تھاون لُسر بار
ژھچہ شمشیرہٕ داوس ژٹن اتس
اَوی گُنہٕ کِن گیہم ماسبرہ کتن بن
مُزرٕ بیلہ ہانگنیو مُوکھہ مخنہ گوکاژ
فنٹِت اَدہ تُولہ ناپرح یہ چھہٕ نیرن
ژھنیایم کولہ کوراہ سی بنا چھم
مرن بیلہ تِل چھوگرِدنہ پٹ وَسن بور
ژٹن گرِدن ہین تم تُورِہ سیٚتن
تلُن یم شیرہ پٹ تراوِمت پچھر بور
رٹن وارٕلبنجہ تَل دُودا مہ چاوَن
دنیاہس راونس ماژنہ آتٔر
لسی کونہ نوژہ فیرت لبنکہ کرِہ اَس
ترائن چھُی لدان ژدزہی یلین منز
لبن یلہ یہ دُوبارٕ پرزناون
رٕچھک یُم زِیٚونی یلہ ماجہ تراوک
خبر کنھہ چھمنہ ہُت کیاہ کرنہ آیس
کرنہ لگ ہان وچھہٕ وچھہ لل تہ والی
ودُن وارہ ونہٕ لج ڈھرمہ رازس
یہی گونہ دُ ہمہ یہ پنہ راوَن یہ لتس تھو

یہ کیا او چار پالنس ن گرژھی کور
یہ کرگو قلمہ چھگ تروار مارن
یہ کمہ وزہ چھگ تہ توکن اون لیکھن
سپن شیتل یہ اک تربیہ کا نوی
دپن چھس تس ہٹس پٹ شراک آسن
کرن تم ڈاک توکن ہنزہ وینی
یہ چھاگنز رن چھو دشرت رازہ سوری
ہٹس پٹ رازہ جو یلہ شراک نھاوس
اما ان بازرس کانن چھو کیاہ راہ
پزی ون گاٹلیو یمہ کنھہ پت کن
قلم تل لیکھہ رٹ رٹ جایہ جایہ

نتی سیتا یہ ہش پترن گرژھی کور
یہ تراؤن میل چھاگینہ خون ہارن
دپس تم قلم چھی ترکون لیکھن
یہ کررٹ لیکھ توکن کرمہ لانوی
نتی لیکھن اچھر سد دیاد کاسن
یہ چھازان یہ بوزنہ ییہ نہ کینسے
خبر چھپنیا چھویت لجہ وازہ سوری
توشر رس چونٹ پوز پوز بولہ ناوس
کررت لوٹ ہوٹ گوی شامن چھو کیاہ راہ
رچارہ وتہ یس نہ پکہ تس اتھہ پت کن
یہ ان فرفر یتمہ پرانی بلائے

نیرن راجہ رامچندرن بیہ لچھمن جیُن جانکی جیہ ہندہ تلاش خیطرہ۔
بیہ جٹاینس سمکھن

پگاہ یلہ سریہ کھت پیہ ژون تس یاد
ہرنہ لگ اُش کرنہ لگ مے ون بکھن واش
نظرہ یلہ دوہ وتھ ژہ ہارنہ لگ راژہ
یون یلہ دوہ گژہن نزلہ کت ستارات
دوہن یامت پرباتک جانہ ژہن نال
ہتھس تمہ برقہ دت تم لوگ دربار
شونگن یلہ تم ژہ تلہ وکھرن رٹن چھی

اکھتس کت ہت دُنہ وتھ تیغ فولاد
ژہ ہن دی انہ گٹس پیہ ژون اچھن گاش
کتھاہ چھاتہ ہارہ نا بارس ژہن با
تہ کس ونہ پانہ وان ہسلین تم زات
ونہ لگ راژ کن بتھہ کھٹ سندریال
گرن کھن چھن نہ ہن نہ دن گرم بازار
توی یم زیو ساری اچھ وٹن چھی

وَتہِ منز راوُنہ سُند جٹایُنس سیت جنگ سپدُن

گھٹیت پلہ کالہ سرفو ٹھو چندن کُل
سہ یامت کیشہ بند چھی ٹوڑہ راون
پرن دون تل کھٹن کاون پن ٹھول
امایم لعلہ ترِٹ چھس شعلہ دِیوان
ملاحظہ نے دوہک گنھہ آسہے راژ
دوہیچ صورت وچھن چھکٔ راژہ منز ڈیش
رٕو پہ تہٕ نال چھس زنگار الوان
چودِش چندرمہ ماچھی ترنگہ تسند
پہ گنڈہ پڑھہ چندرمس ہن ہن چھہ گالن
وڑھہ ات نارس تہ گنڈہ کارس اندر کن
تتھی پاٹھن سفیدی ہند چھو پرکاش
سری ہومو کھہ چھوتت گچھہ راژہ منز باگ
پہ امرت ٹس چھپن لس ویاد کاسن
گنڈیت تت نار کو سیتن چھو پلپار
کرہن شہارتت سرلیس کھٹن چھی
چرخ دِت نارہ ہیتھہ رُم رُم چھہ فیرن
پہ گیونارا چھوپت دوری وژہن پرد
صِفت صرفن چھہ پتھہ گنز رن تچھن چھی
سِٹھا امہ پڑھہ تتھی پت کن چھو بوزن
اما پچھنگت وزنک لس دوا چھوی
گٹن کٹرن دوا یامت شو ہاون

فیٹت لگ مشک نیر نہ فل پہ سنبل
پنجرس ٹھولدِت چھپت پیرکاون
لبک کرکینہ زا چایک شاہ ژول
امی سیت تو تہ کینژاہ دریٹ ایوان
اپر چھنہ رادِہی باژس پن باژ
سراپارات سارِی شونہ سنز ڈیش
چھہ تارک تختہ ہار و کینہ ادیران
سنبر رنگہ پوژِہ پٹ چھوس لاگمت گند
تہ یامت پوژِہ شومی پُن پُن چھو والن
سندیا سیمس پرباتن لاٹ ہت ون
تتھی پاٹھن یون چھی گنڈہ اندرگاش
چھوتت اندرزہ اچھہ زن امرتک ناگ
وپن تت منز چھو ماہا قوت آسن
گلن مارن تہ پن پٹ کر چھو شہمار
پہ کیاہ گو نالہ منہ نارس رٹن چھی
دزن چھنہ سہ چھہ تم سابوت ہیرن
دزِت گو نارِہ سیت تتھہ چھی دن گیو
تمو تچھہ تم تمن کن یم وچھن چھی
توہی ان رات کِتھ شنگ شنگ چھو وزن
اچھہ والن اندرِ دوست گو اچھوی
مرت تمہ سیت منش اچھہ مژہ راون

غرض بلہ رامہ جوٗن لکھمن یوان ڈیوٹ
مُجرا اچھہ رامچندرن دیت گوٗمُن
تلن اکہ طرفہ یام آسوس زہ خنجر
دپُس نام رالکھمن اک بی کرُس فند
دِتون تس شاف گژہِ گوہ رینز سٔتن
پکن گوگھرہ کُن ڈیوٹھن سُو لکھمن
دپُس لکھمن جوٗن سارٕوی تسُند حال
پکن گی گل رِیون ڈیٹھکھ دیون ناد
پکن گی دِن دِوان کوہن تہ بالن
پکن گی نالہ تراون کوہسارن
پکن نتر وچھکن رت پان مارن
نہ کُنہِ آسی یہن نہ کُنہِ رؤزن
وچھوکھ ڈیٹھکھ جٲین سخت غمناک
وُنِن شیچھ راونن سارے تمن کُن
دِتوکھ تس داہ ژھن پیٹھ تکنہ سیٹن
تمس نتہ رامچندرن وعدہ پالُن

دپُن کیاہ تان سیٹھن ڈُکھ دِتھ ہوٗٹ
سٹھاہ سختی کڈٕت تس پوٗست اوٗلُن
گرٕہن بیہ طرفہ تام آسوس برابر
رِکوٗ سیتن زہِ سٕنس سیت کرُن بند
وَنتُ سُول کوٗنہ ٹیٹ تام داتٕ لکھمن
پرٕژھنہ لگُ تس کرٕت نتہ کیا پرٕژی وُن
پکن گی خنگلس منز شیرٕ کال
گرٕژھن گو چندرمسٕن داد بیداد
سَرِ گیمٕر داغ تھٲوِت دُون گلان
پرٕژھن شیچھہ آس وُنکن جانوارن
سرِ گیمٕر داغ تھٲوت دون گلان
یہ وُن سیتا یہ تی پرت جایہ بوٗزن
یمُت برخاک غم جاہِن دِتھ چاک
ونتُ وُبراوِ دِہہ ژٕنہ تکمت شُین
پکن گے بوٗے بارِ نِم کوہن کن
مچھن دُون پٹ جٲین پانہ نۆلن

گیامی زامہ جوٗ دُن کوٗنہ آمے
مرس بوٗ وُنِ پرس بوٗ رامہ رامہ

دپن پی آسِن جانا وار سارے
مبر دوٗگھ کرژہ ینتھ ژہِ سانہ جامہ

گیابس اسن پنن کلہ دابداری
مرس بوٗ دُنِ پرس بوٗ رامہ رامہ

کرُس تتھو میل یم چھم دُون اَچھن لال
یہ وُن سیتا یہ نی لیکھس بُو نامہ
وچُھک ہِرہ سیت ہِز گومُت جٹاین
دیُن چھی برزہ خوتن ژیٚو دزامی
یہ کینژاہ رنگ تَس سیتا یہ پٹ گو
لبَن ناموکھت ژہن دوپن ہٹ درامی
یکن گی پرینس پٹ واندرو ڈیچھ
یموُن کیاہ یہ ہو جیح ریپہ بشامہ
کماناہ ہت نکھس بٹھ یم چھہ لارن
پرزھنہ ژُٹ پانہ ہلمُت لدر آمی
پرزھنہ لگ پانہ وان باوک پِنن رنگ
ہنو مالس دُپن مہ شچھ لزاسے
ہنو مانن وُلس سوزی شُو کارن
تو ہی تَس بسکہ رِش شُند گرہ گیامی
اُنن شُگر یو پادن تل پرَن پیوس
دُپس تم چون درشن مہ منجامی
شُو مُد سر دیت بلہ تم والین ہُور
وُچھس وآلی شو ژھپ ہت گوچھامی
وہر گو یچھ رِشہ رٹک دریاد ہاوُن
تریم وہرہ شُو والی تورہ درامی
کرُن پرکر دُھہ بالیس پٹ استادس

قلم ژہارَن چھُنہ تم چھم اچھر وال
مرَس بُو وُن پرَس بُو رامہ رامہ
ودن ژیہ باکِہ پانس شراکہ لاین!
مرَس بُو وُن پرَس بُو رامہ رامہ
نہ وُبراوُن وَنت سارُوی سپُن شو
مرَس نہ وُن پرَس بُو رامہ رامہ
وچُھک بلہ کوہ ہی واندر پیٹھ بیٹھ
مرَس نہ وُن پرَس بُو رامہ رامہ
یمن کیاہ رُاومُت یم کیاہ چھہ ژہارن
مرَس نہ وُن پرَس بُو رامہ رامہ
سمینہ لگ نکھہ نہ مزراوک پِنُن ترنگ
مرَس نہ وُن پرَس بُو رامہ رامہ
شُو والی کیا زِہ شُگریوس چھو مارن
مرَس نہ وُن کرَس بُو رامہ رامہ
وچھن درشن سنٹاہمن ساوِدان گوس
مرَس بُو وُن پرَس بُو رامہ رامہ
متا سور راکھِسن کنھہ کیا کرَن زور
مرَس نہ وُن پرَس بو رامہ رامی
گلیس یمکِس شو پربت ٹھانہ تھادُن
مرَس نہ وُن پرَس بُو رامہ رامی
استہ کِن زِدرہ تس نارا یہ ہت گوس

دتون ژُو کمہِ اَستنگہ کرودھہ کامی
دنیالس کیا ژہِ مارگ تنتھو بلاوِیر
ژہ مازونٹ مہِ مادِن وِیر پامی
دیوُس تم نورہ ژہ اِنصاف چھُینا

مرس تہ وُن پرس بُورامہ رامی
مہِ کیاہ کرُمی ژہ دِتھم زورہ تتھوییر
مرس تہ وُن پرس بُورامہ رامی
نیت گرہ باُسکاکِن پاف کھُتی نا

مہِ کرکرُمی ژہ رکھہ انصاف آمی
مرس تہ وُن پرس بُورامہ رامی

کشکندیا کانڈک گوڈ۔ ملاقات سپدُن راجہ رامچندرن بیہ لچھمن جیُن سُگریو بیہ ہنومان جیسن سیت۔ بیہ مارُن والی سُند بیہ تخت نشین سپدُن سُگریو سُند

کرِت گبہ چاک جامن خاک بر سر
تمو یلہ وچھو ژلمُک یژہ نالہ فریاد
کمانا ہت نکھس پٹ ہت چھولارن
ہنومانن ڈیوک کس کیا چھو معلوم
بوچھس زانان چھہ یم بارِن بلاوِیر
سمندر تیرہ سیت زن گاسہ زالن
دپن پرژہ ہک گرہ ہت یم پُورکت آہی
بکن گو پانہ ملمت رنگ پُوزن
اَنُن سُگریو پادن تل پرن پیوُس
کرک شادِی ڈلک غم غوصہ ژراوک
پرن یلہ پیوس لیلا وارہ ونُس

وچھمک کو ہتس اکِس پٹ آس واندر
ڈیک یم دِیو چھا کینہ آدمی زاد
ہمن کیاہ راوُمت یم کیاہ چھو ژہارن
چھہ صاحبزادہ جورا لوک معصوم
زمینس سیت شوُن اکاش از تیر
یون لیس بر ونھہ دُشمن لس چھہ گالن
سنھہ چھا کینہ شنھہ پدِ کرنہ ما آہی
سٹھاہ خوش گوپن پیغام شوزُن
دپن سُگریو واندر پادشاہ اوُس
اکِس اک پانہ وان احوال باوک
شرن سپُن دپُن یم غارا نُس

لولہ اَسِس کرہ ہُوی پُوشہ وَرُس
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن

مَنہ کِس باغس سَنتُوشہِ بُول وو
یزِ تل وندہ کرُ امرت سُولہ آسَن
یُژھ بزِ بزاسِ اَمِس اَس گارَن
سَنتِ باوہ سیمتن جی چھی گارَن
دیوتا آست ریف آسِن وارَن
تَنہ مَنہ مَنہ تَنہ یُژِھ سیت گارَن
والی چھوزور آور مارَن
لسند ہیمہ سیت تنہ چھوس بُوت ہارَن
مَنہ کِن باوی الیشرہ کارَن
پدِس والی لَس گولارَن
کُوہِن تراوِت لاگِن غارَن
ٹھانہ یُژھ ژہاران تنہ چھُم مارَن
ہت گوم تارایہ لگوس کوہسارَن
یُژھ سیت دُمی الیشرہ کارَن
یُژھ ہندہ سرہ منز لپوش کھارَن
ژِی چھُکھ بر ہمہ وِشن دمی کارَن
آکاشہ والی پرکاش تراوَن

اَمرِتہ زَلہ سیت سَگہ ناو نَم
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
ژھاران ژھاران پرت جایہ
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
زَمُس چانہ یُژہِ یُت ایوان
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
کوہن تہ بالَن چھ رٹمژ جاے
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
مَنا شرِ راکھسا زور آوار +
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
تریہ دَہرہ والی فیرت دراو
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
ہیمہ لسندہ سیتن کاپیاں چھوس
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
لاگی شیرس شرِیامہ ژِی !
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن
اَندہ کارہ گٹہ کاس پرکاشہ سیت

رات دوہ ژِی چھی پرکاش ژہارن
شرِیامہ اَسہ ہا و شوُبہ دَرشُن

ونگ یلہ رامچندرَن حال سِیتا
دُپن تس کُن ژہ چھُے بیگانہ دُشمن
دیان ہُنگر یو چھوم زِڈھ بُوی والی
مَناسُور راکھِسا اک اُوس تِرکوُر
نیچ ترٹ زن زسینس پٹ پیوان اُوس
کھیَن یلہ واریاہ بدراہ سیٹھن
اِنن ژرک والیَس راکھسن بُو مارَن
شُوگو کمزور ژل غارسَس اَندرژراو
گلیس پٹ غارکِس رُودس بُو ٹھانہ
سُٹھارت یلہ دُچھم سیٹھن نمودار
سیٹھن مُشکل دُپن کت چھُمنہ آسان
ودن فریاد لایم وائے والی
وَدن تم پنُن تہ وانْدرآس یکجا
دُپم مارِم شُو یلہ غارس اَندرژراس
نبرَ ما نیرِہ گوہ ہفو نم ہیہ ہٹھا نہ
تہ دبراوُن ونت تاراپہ ہت گوم
یہ کینہ آسوم تہ سارِ نی نیون یکبار
کھتُس ییت پرَبتس پیٹھ چھُمنہ کینہ ابات
دِپن ییت کِن دُو مُدسُر دِلبو مارُن
مُنگ رِش رت دچھت دِکم یہ گر پاٹ
لگِس ییت پرَبتس پٹ یلہ تُسند پاد

وسِت پیو بر زمین ہُنگر یو از یا
مِیہ چھوم دُشمن پنُن زِڈھ بُوی تھوکِن
شُوکرآن عیش بُوفیران بال بالی
نظرِہ سیت اُوس کران پرَبتن سُور
پیوَن پیس بُرونٹھ دُشمن تس کھوان اُوس
کرنہ لگ آزمایش واندرَن کُن
گیس یکبار راس ہارن نہ لارَن
تتو ی لاریوس والی یَت کرُن واو
وَہرتہ رَت وچھم نیرن نِشانہ
گمان یی گوم والی مُو ددر غارہ
تلُم پرَبت دِتم نمکس گلیس ہٹھان
کردُم سارِن وزیرن حال حالی
ترِیم وہری سیٹھن تام گو شُو پیدا
دِتو نم ہٹھان دُوُن وہرن نبر دراس
نبرنیرت کڈن وُن تانہ تانہ
پنُن آست رگیم پرَدِن ستِن کُوم
نگوم مارنہ تہ لارنہ ژارنم لار
زِمفِس تِل کلہ یدی واتہ ہت برات
تُسندرَت رُودہیو پرت جاے والِن
سٹھاہ ژرک آیہ تس اَدہ یی دِتن شاف
دِپن بیرازہ دیہ تس والیس ناد

توہی اَسہِ آس رَٹمژ ہیت بہن جامی
دُپس ہتم رامچندرَن گژھہ تہ دس ناد
وِپن سُگریو گوڈہ ہا دم پنُن زور
انگجہ سیٹن کرُن تت اک اِشارہ
دُپس ہتم یلہ سُو والی زور ہاوَن
کمان تج رامچندرَن زور ہاوِن
نہ ڈیشِت خوش سپُن سُگریو دِلتنگ
تتوہی بوزِت سُو والی دراولاران
کلس دِتنس اکھا بجو دوست پیو
سُوگو ہیرت سو کھسا دُشمن نہ پرواے
مہ کرآسم خبر چھک یُت کمزور
اَتھ وننم نہ اتھ سُس کُن مہ تھاوُم
ژہ صاحبزادہ آسک ناز پروَرد
اَسِن دُنَس مہ نُو بوزِم تفاوَت
تُجن اک پوشہ مالہ ژھنہ تس نالِ
دپان سُگریو زور چھ نیرہ مُورم
دلاسا دِت سُو گو بیہ لُونس ناد
دپن تارا یہ دُپنس ای پہلوان
خبر چھا رانہ جوما آسہ زانت
گلِن گنڈ زپرَن لیس گژھہ ونس نار
انگد چھی گاتی جسمن سند سُو سُوزَن

ژہ کیتھہ کرپای پادَن تل چھپہ آسی
کَرَو توہِ یُد بمو بوکرہ اِمداد
تلن کلہ سُرمدَن ہتم لوگ نت کھور
گرزہیت پیو دُور نت گی پارہ پارہ
اَکی اکھہ سیت یم کلِ آلہ راوَن
گلنہ سیٹن سُو پربت دُور تراوُن
دُپن بالیس نیر کُن نیر کر جنگ
اچھو کِن نارہ وُزملہ اوُس ہارَن
کھمَن بونہ راژپٹ درالیس فیٹ زِو
سُوگو تس رامچندرس سیت کرُن نیاے
مہ شایَن پٹ لدُت بیہ ترا دُست بوزِ
سُونگت دُشمن دوبارہ وُزناوُم
توہی دَروقت مردی دراک نا مرد
ژہ سیت تس والیس لگیا اتھ فرصت
ٹکن سُوزِن دوبارہ بکھنہ وُن خال
گرزہس یلہ دُن سُو مااوہ زندہ چھوم
نہ بوزِت دراو والی دتنہ فریاد
مہ گژھہ وُنکِن بوچھوس کھوژان ہیی جان
ژہ آسی پا پیو مارنہ آمت
دُپس بخشم مہ آمت چھک ژہ اوتار
گنہ بخشی شرَن سیٹن تمس کُن

جٹاین گرگس بیہ راجہ اَندرہ سُندس کادہ سُند تصویر۔ بیہ قدمبوسی کرن جٹاین سنز رامچندر جین

ژہ بی بُوزک سوی سُوزک کھٹِت روز
تِتوی بُوزِت سُو والی گو غصبناک
ژُلنہٕ سُگریو لگ گوس پتہٕ لارن
وچھن آکاش ہُو گنزرن پنٕن پان
وست پیو پتِس تل سورِ لس گوٗ
رِچھِت نامرد کتھہ سُورت دلاوار
کھٹِت تیراہ دِتُت رُودیہٕ انصاف
دُپس تم رامچندرن لایمی کان
کرِت اپراد تتھہ کتھہ کرازات
تِتوی بُوزِت انگد سُوزن گنڈت گُل
دِپُن بالیس ژہ گرہ رچھِرن پرن تَل
وُنِن لس پی تہٕ دہر تشہ گُوداسی
وچھُک نچھتر خبر اگرو نگر گے
چھوسہت پی یادروزس بای سُنرکت
دِپن لس بائے سِند سُنر گمیس ٹیٹھ
انگ ہلمت دِزک لس پیش کارہی
ژھنک زاموٗدنس ترٹ مالہ نالی

پرٕنی وُنمی گرٕ ھی یے زوپرٕی بُوز
بتُسندی دراو تم جامن دِتن چاک
رٹن یامت دِپن نامت بُو بارن
دِتُس تم رامچندرن ژورہ تتھہ کان
وُنن لس رامچندرس مایرن پیو
ژہ پانی چھکت پان کُس چھُی ژہ وتار
مہ پافا اُوسنہ پائس کھنوی پاپ
تُوی بالیس نیت آسٕ تہٕ چھاجان
کرن یُدوی وست پیہٕ یپہٕ بوترات
پہٕ رچھِرن ون مہ پاپک پھل پنن تل
مہ تیتھہ کرتتھہ مہ دِن لو تُم ممک پھل
گنڈوہس نار آسن سُنرگہ واسی
سپن سُگریو شہ ٹوٹھ بوتس دی
اَتن انگد ممس تنسرن وزارت
رچھِن تم بائے گاکن ماجہ ہند پاٹھ
بلا وِیرِس لگس پادن بُو پاری
کرک لس مٹہٕ ملکچ کو تُو الی

سندر کانڈک ابتدا ۔ سیتا جی ہند تلاش خیطرہ ہنُومان چلین ۔ جاموت پیہٕ انگد وغیرہ ہت گرٕھن ۔ پیہٕ وانتن ہنُومان چلین سمندر کود کرِت لنکا ہس پیہٕ ژالن لنکا

ڈیک تم ولکن ششش فروٗمے	اَتو پیغام سیتا کور کُن گے

ہیولشکر سیتن پڑھہ سیت دیو ژہوہ
اَسن تم دراے فیرت آمی دیشن
وچھک کہوور دچھن سارُوی پچھم پُور
پتولاکِن ہمو یلہ اک گُو فاہ ڈیٹ
اژیت تُت اک اکس کُن تھپ آن اَسِ
وچھک باغاہ بہشتاسُر گہ دارا
سَروقد قامتاہ آشوب عالم
کرن تیسی شرن گیمُر دیس کُن
دُپک تس رادسیتا راچندرس
وچک یلہ چشمہ مُتُر راوِک وچھک تَنگ
وچک یلہ اچھہ وچھک اک پرتھاکور
دِیُن کیلاس تت تُنشہ اک کنتھاہ اوُس
دِیُن بھہ وِن برُدجن اول ماسُو ہی
اَسَن ہیرن سُٹھاتم اَسس کھیلن
وُداسی گی یلہ وچھک جان جایا
ریوان لاران ہمو جانا دراڈ یوُٹ
سُوتُر کچھہ اوُس ڈیشت نغمہ تم لوگ
انگدتامت ونہ لگ ہلہس کُن
ستوی بوزِت سوجانا دار وسیت پیو
ہموُ دپہس سُو کیاہ داتی نِرُوی وِن
اچھن دُون گاش زَن اوسُم لگٹ بوی

ژہنڈ وسمسار ساروی رات تہ دوہ
وچھک یلہ منشہ لوکس سار ہَن ہَن
کھُنگ ماتال گرژھنگ چشم بَد دور
وچھک ہِن نیلہ کِن گیمُر سُٹھاگریٹ
پیوَن تُھہ کِن وسِت زَن نفر گران اَسِ
نلنگس پپٹ بہت اک گلعذارا
پری یا پرنزلہ وِن رئیس نہ کنہہ کم
گمُرپُرژ و اَسنا میلت پیس کُن
دُپک تمہ اچھہ وٹیو واتیو مکانس
کوہستا نامکاناک سُٹھا تنگ
سُٹھاہ بھُدرزن سُو تمہ آکاشہ لِنشہ دُور
چھہ کیاہ کت درندہ وِن تہ اک تھاوُس
اَسنہ لگُ تت سمیرس مُول ماسُوی
نِتی چھُی ادہ ہمن سپناٹ میلن
مُٹھک سیتا یوان ڈیٹھک بلایا
سُمبر اہیو سُٹھا بڈواریا زیوُٹ
دِیُن ازا لپشرن لُدم تیتوہی بوگ
ہنوہ انو تیتھوہی اوُسوی جٹاین
دُپک تم پارہ گردم دارہ دِنتو!
دُیوُک تم بوی داتم تھاوِتو کُن
ژلمُ تم ترا وت بہ تِم والنجہ چھک لوُی

زہ بارن آسس زور آدر پہلوان
اہنکارن پین بلیہ کڈ پکھن واش
تلن تاپن ترٹر سر لس ژکھ آۓ
دٕدمِ پرٕ تاپہ سیت رۄد منہ کنہ ہوش
شوراہ [۱۴] ودٲہ شت وینسہ گی ہنہ پُھہ سیپُن
بہ آوسم ماجہ کرمت ناو سنپاٹھ
وُچھن ییت کُن بوچھس منت کُن یپون تاپ
ہنوماین دٕلنس لتس بای سُندکار
وٲنس یامت تہ ژم تامت وُدن آس
پرہ نے لگو رامہ رامہ ناو بوزن
تموٗ پرٕ ژھ ہس تتھی سیتا وُچھت ما
جٹاین بوٗہی آسوس ہتنہ کانُن
زلُس کانُن تہ سیپُن ہُوکھت پانہ
ہُھونگس کھُت کونکس ڈیٹھن یلس منز
زلس منز زٕن پونمِ چندرمہ چھ کیاہ گت
تمِک بنگالہ بلیہ وُچھو آسمانن
شوراہ شت کرو تت تامت گُن زلِ
شوراہ [۱۶] شت کرو ٹھُدچھی درینٹہ ایوان
ہرن اُش کیاہ کرن تم ویرہ مارُن
کرن تدبیر کتھہ پاٹھہ لبو تار
پرندن پر فوڑن ڈیت ترن اُدس

دٕہن گییہ اُس کرِ سیر لس سیتن مان
یژھی تِچ زورہ وُف تت وا آکاش
دٕزنہ لگ پرمتس رُودس بوژہاے
زلس کنہ اگنہ جوشس لگو سومپوش
وُچھان آسم ییہ بُوستان چشمہ لتس کُن
جٹاین ناو دٕتس میلم نہ مازات
بہت چھم شُن ہتن کرِ وہن نظر صاف
سٹھاٹو کھُٹوی لتس پٹ رامہ اوتار
دِپُن کرِہ نامہ پٹ لتن بای سُندپاس
وٕدن یژ لولہ سیتن ہوکھتہ سیپُن
دُبوک تم بو نہ شو چھو ودرباغ لنکا
پرنہ لگو رامہ رامہ ہُوکھنہ سیپُن
ہمن سیتا پہ ہُند ہا وُن نشانہ
جواہر زٕن سہ لنکا تت زلس منز
اماثت واتنک واکینہ سہ طاقت
شوکر تلہ اُوس فیرت چرخہ زانن
شوراہ [۱۶] شت کرو تمکس واشنس تل
زلس منز سریہ زن آس شعلہ دیوان
ترن تت اتنہ کِن تم ژھالہ مارن
چھُو دریاواہ ترن یم دیہ سند کار
کتھاہ چھا کتھہ شوراہ شت کرو ترن اُدس

ہنومانٛنہ تہ واندرن ہنٛدِہ اَتھہ راونُن جگ غارت سپدُن

صلاح ژھارٕن صلاح ژھارٕن تُجک داہ
ونہٕ لگ اکہ وُہِنٕ کرہٕ ترس بُو
دِپن بیاکھا بو نمہٕ ہمِتنٕ دِمِس ژھال
ونِہ لگ لوک آسُس بالہ باوس
بو آسُس واوہیو اکاشس فیرنَ
کرِم وُہ چرخ گنزرِت منشہ لوکس
ژٕن دارِت دربِج وُچھہ تیک زور
انگد ہیور گو وتھت دن ژہال مارس
تمک اُدسم نہ عمرِ وُن مارہس ژہال
انگد دُپنک ہہ چھوم یاوُنٕ پنُن پوٗر
ہنومانٕ دُپس چھنہ چان ہم کار
ہنومانٕ دپک یاوُن ہہ ہاوِو

عقلہ کرِن تم زلس مار نہ لگ تھاہ
دَپن بیاکھاہ ترہِن تام وُتھ دِمس بُو
دپک زاموون مرد بادہ چھُم کال
تِجم اکاش وُتھ اکسی ہواوس
ہہ دُلیشت آس دیتن پران نیرن
تتھی رِش اِک وُچھس بو نہ ژرک اِن لتھ
مہابلیس تتھس فٹرادم کھوٗر
اَنِنَ راوُن رٹِتھ شرِباژ مارس
اَماکھوژان چھوس ولنم اَسرنال
دِمس وُتھ دِن گرہس شہرس کرس شور
بو یتہ آسہ سیت تتہ کر چھی ژہ آواز
بو مارسن ژہال ہیہ اَدِ یا یہ ترا وِو

وانِدرساری لش گی شرَن
ہنومانہ اسِس چھنہ دراني

مرہ مرہ کاس اتِہ دِرہ لگ تارن
درشنہ سمندرہ اسس سارِ کھوژن
زامون بلہ ویر سارویر گلن
رامہ جو تہ سگریواسہ مارن
ویرہ بل ژی چھی سمندر زالُن
رامہ جوٗ بل کرہ ژی محنتہ ہارن

اُدپای ژہ نک کر کنھہ ژی
ہنومانہ اسس چھنہ دراني
توہ کنہ اسس آہی شرن ژی
ہنومانہ اسِس چھنہ درانی
لالن ہارہ سیت مل کرہ نہ کانہ
ہنومانہ اسِس چھنہ درانی

سگر یو مُختہ ہارزِی کُٹ چھووٕرن
ضنایہ گرپاپن ہای ہای کرَن
والی بلہ دیر لتس گوشرن
راوُن بلہ ویر آیاوشرن
راوُن شہ ریت تراوُم گیرن
اَکھ تراوم تہ زٕل اچھو خون ہارَن
پاپہ بُڈگیس سگر یو بو مارن
تارا بڈُت گیہ منز ہیرہ کارن
رامہ چوُنہ تیرہ سیت پاپی مرَن
انگدُ سگر یو سیمیُن شَرن
سگر یو ڈیپس کیا چُھک کرَن
واندر سارہت وارہ گوشرن
ونیہ لگ ہلمت سمندر بوزالن
پرکاش تمہ سیت دبیش بو تھاون

اُسِی آی شرن چھی چان واس
ہنوُ مانہ اُسِی چھپنہ درانی
ہرہ ہرہ رات دوُہ کرانی
ہنومانہ اُسِی چھپنہ درانی
انگوچھس ولنہ آیام مے
ہنومانہ اُسِی چھپنہ درانی
ہنومان زامُودِن بلہ ویرہت
ہنومانہ اُسِی چھپنہ درانی
آہ کارتار اج کرَنے
ہنومانہ اُسِی چھپنہ درانی
سیتا کُونہ چُھک زھارانی
ہنومانہ اسی چھپنہ درانی
راوُن بُوزالن لنکایہ سان
ہنُومانہ اُسِی چھپنہ درانی

وُچھوٕن راوُنس بلہ آس افلاس
سمندر تیرہ سیت گیوزَن بُوزالن
آیا آسی سہ سیتا آیہ سانی
وِن زامُودِن ہت ہلمتن کار
دُودِس سیمین چمُت مالُول تمُسند
ونیہ لگ بلہ ہلمت دُو چان اُوس

ترس وڈھ دِت کرس ون سارسی ڈاس
چھوکس یاون مہاراوَن بوگائن
نکھس کیت وُن انَن لنکایہ سانی
چھو تھاومُت رامچندرن ہلمتی سار
وندس تسندس اندر ما آول تمُسند
سہریہ ڈیوٹھن دِپون زٹنگ منس گوس

سَنجن اَکاش وٕٹھ سمرین یون ڈیوٗٹھ
یہ کٔت سٔت کیا چھہ تٔتھ راوَنس زوٗر
دٔرن دیون دٕپس تِم کٔت مٔنس تھو
وُچھت سیٖتا خبر ہیت یِرہ ٹکن پوٗر
ہنوٗمانن پَرُن ہیٚت رامہ رامہ
وٕرھس یہ نارہ ٹمندہ ناوہ سیٖتی
وٕدنہ لٔگ لولہ سیٖتن ہِرنہ لٔگ پان
کرنہ لٔگ نالہ مٔت ہٕبہٕن ژٔرتس پوٗس
نہ ٹُن تِم رازہ رامَن موٗکھ مٔنس یاد
دِپَن یلہ سنگرہ بیٖٹھ تِم زورہ دٕژ ہال
سو پربت جستہ ٹمندہ سیٖت تِل گو
شو پربت ژہالہ ٹمندہ سیٖت سوٗن گو
تمی دوہہ چرخہ فیرن گیہ نبس زیر
تِتھی یلہ واہیو ہلمت وتہت گو
سِتھٔ ماہ بڑا ژدہا تہ ڈیڈہ پیٹ اوس
دٕپان تٔتھ رامچندرس کُن گمت مَن
شُرن یلہ رامہ رامہ گو شو آزاد
دیو سفتا چھہ مالمستی دٕپان ناو
دُپوس دیوہ ہنوٗمانس ژہ وُچھ بل
ژہ بل چھی گوٗت بیٖٹھ پوشی نہ کانہہ ذات
دِنی کوہ پوژہ شوتت لنکا پیٹ آو

دُپن رُٹنس سمبرس تَل کھیٚٹ بیوٗٹھ
ژہ کینہ وَنزِس نہ پیٚت تامَت کھسن پوٗر
تِتھی یکپٹ بیٖٹھ سمبرس چھی پکن رو
سہ پانی زانہ یلہ تِم دوٗہ پیٚن پوٗر
وَنہ لٔگ رامچندرن لوٗل آمہ
وُچھن بیٖٹھ رہ چھ نارس واوہ سیٖتی
لگن تہ رامہ چندرنہ دونہہ پیٹ کان
نندرہ ہتوٗ وزہ ناوٗن نندرہ ہتوا وس
وُچھت گو کوہ ہیو پَر سیپنس باد
وسیت پربت دِپان گو زیر پاتال
اماتہ تِل گژہیت پاتالہ بوٗن گو
اَماتہ سوٗن گژہیت پاتالہ بُن گو
اَما بوترات تمہ دوٗہہ چرخہ ما فیر
گژہیت لنکا یہ پر لنکا یہ پیٹھ ہیو
گژہیت ہلمت تٔمس آسمس اندر گوس
لبن وریلمتن ترامو گییس تن
وُچھت گو واہیو دِل سیپنس شاد
تسند وِیرت وُچھت یلہ وُیرت دِراو
ہیتھس دِشراوُنس سیٖت کیا گری ژہل
ژہ گژدھ لکان ادھ میلی شو کر ذات
کرن ما پاف ناشس راونس آو

رٹُن ہنومان جی ییہ کلس حرکت کرِن پنہ راوُن دریاوُس منز نراوُن

ژھ گژھہ وُچھہ بل ہتس آسرن سُوپوشا
پوٗن ریٖپہ سُودیٖت ڈیڈہ پٹ بیوٗٹ
کرن وِچار تم لتس ریٖپ تتھہ ہاو
تلم وُٹھ بجنہ پاتالس سٹن زیٖٹ
موٗچر نم گرنہ تتہ پانس چھہ کیا گت
ہنو مانن پرُن ہیت راہہ رامی
وُچھن ہلیہ موٗکھہ لتسند سُور درینٹ آ دِتس
وتہ لگ یہ چھوپر اکھس وہہ دارت
دِپن لتس کوہ پژھہ کرکھس یو چنچل
دِپس تم وُچھہ ہر نہ سی چھُی ژہ سامرِ
دِپس تم چون ماتس گرِژھہ ہہ آسُن
تہ بوزت دار تم آسن کرُن مان
یہ وی گت وُچھتہ ہلیہ تم لتس کرُن گراس
کرنہ لگ ہلیہ وان تتہ بد سٹھا زُور
ہہ چھم لتس رامچندر نہ کھراوہ ہنر درِی
دِپس تم کر کھما کینہ ما ہہ منگمی !
ہہ آسن جای چھمنا ھہر مکالس
ہیر دِیم گرژھہ ژہ ہلمت تتہ وُچھت ین
توی باپت ہہ چانوی بل دُچھامی
شرن آسی تہ پادن بوذمی سیٹ
وُدنہ وُٹھ ہلمتس پیٹ آلون پان

گرژھہ نہ ریٖہ بل گرژھن ادہ ماسو روشا
کرن جادُو تہ وہہ دارن سٹھا کریوٗٹ
لتسندہ ریٖپہ سٹن ہلمت تہ کھورُیو
پٹھم وُٹھ ژرنہ اکاشس سٹھا کریٖٹ
کڈن تم کاڈ وراز یوٗٹ چھی سٹ
یہ وچار ہی وُچھت لول چانُ امی
منشہ لوک بندرہ لوک سور درینٹ آو دتس
امی ریٖپہ سیٖت ژہنہ ما اسہ مارت
گژھی کیا منگ دمی منہ کرنہ یتھہ ژہل
دِپس تم کیا گژھی کت کُن ژہ چھی درِت
دِپس تم دار آسن ون کھر چھو کاسُن
پرُن پالُن دِتُن لتسندس سع کھس پان
کرُس تم ژہل گوہتانہ کُن ہر دراس
ہنو مانن دِپس ون کت ژ لک اور
کرت یت شانت تتہ ون پاپی کیا چھی
بوگوس مکھت چانہ رشنہ جی ژہ بوچی
کرم اگینا ہہ دیو وُیت مکالس
چھو بلہ ویرا ژہ دُن ہتسند بل وُچھت ین
ہہ بخشم دُن منس ماکنہ لجی کھئے
ژہ بوچی جی عمر آسنی سٹھا زیٖٹ
کرن لیلا ہتس پادن وندُن پان

زُو پانٛ وَند ہے چانٛۍ پادَن
لادَن تھاوتھم تہٕ وَندیوٗ رَت

رامہ جُوٗہ آگنیا کرٕ توٗرہ فیرنٛس
واک دُوشش ژٕرل پوشس لاگے پادَن
چھرنَن چانٛۍ شرنی آسے
درشنہ چانہٕ مُوکہ گیمہ آپرادن
آرتَ اس چانٛۍ آردنا کران
پاس کرچھک کھما ساغر ژہ آسن
دُولہ سنہ آسے بوٗژ ہارانٛ ہاران
بَل ژٕرے دِتھی لگہٕ یوٗ پادَن
لہ منتہ بلہ وِیرہ کیا زٕہ چھوک کاہنٛ
لیبہ ہیتہ لیکھمُت چھُی یی وادن
ہلمت شرن گو آدہ رامہ پادن
گرہ گرہ شرن گژہ ادہ رانہ پادن
بوگ نہ گیا نہ سیت ہی نوٗ نادن
پرمہ آنندہ رہنہ پرادک سادَن
پرت جایہ آسِت آہم بند وَنے
پنزہ کن پوشش زن لایو نادن
مایا یہ چانہٕ توٗرس ہنہ ہہنے
دیان چون چھت شیرزاوی پادن
ژھورمک بنبشورہ منہ سرنہ دِگنی

سارُوی سمسار تہٕ ژھنڈِت اگ
لادَن تھاوتھم تہٕ وَندیوٗ رَت
باگہٕ آم وُدیس تہ لبم درشن
لادن تھاوتھم تہ وندیوٗرت
گال پاف شاف ستاف کاسن
لادَن تھاوتھم تہٕ وَندیوٗ رَت
لاران دِیوی تہٕ دِیوتا ہیت
لادَن تھاوتھم تہٕ وَندیوٗ رَت
چانہٕ اتھہ وُپکار پرت زیون
لادَن تھاوتھم وندیوٗرت
سیتا رامہ رامہ لج پرنے
لادن تھاوتھم وندیوٗ رت
پرکھٹوی پر اوک موکھنی تھان
لادن تھاوتھم وندیوٗ رت
بَلہ بڈ وُچھتن موہہ اگنیان
لادن تھاوتھم وندیوٗ رت
سُوی وُچھہ سنموکھ چونوی دیان
لادن تھاوتھم وندیوٗرت
بوگیہ یوگہ منزہ ہاوتھم پان

بکھنیہ منزہ ڈیوڈھمک پرزلان ساد ن
ہُوبہ زال رودزم تور ژہ کنے
ہُوبہ زال کاسہ وُن زِی چھک سادن
جُوتیہ رینہ زِی چھک ہوسہ کانہ اپوسی
رنیب چھُون پرزہ من سِدِن تہ سادن
ٹولہ نار چھُون ٹس ہیہ منز ہنے
ہان کرتہ راونس چھوی چھُون وادن
گیِہ گرِہ ٹرہ وُن سوی رامہ پادن

لادن تھا وتھم وندیُو رت
نشہ آستھی مہ رادم زان
لادن تھا وتھم وندیُو رت
گنڈ منزہ باستم دِلیف زن مے
لادن تھا وتھم وندیُو رت
سنہ کیا تس راس ہنہ رُوزہ زان
بلہ بُڈ ہلمت وحقت گو
لادن تھا وتھم وندیُو رت

پکن گو اوُس لتہ لتہ پیر تراون
وچھن پلہ شہر لنکا آچھر پس گو
دچھون تتہ بارہ کنہ رُوپ سیر کنہ سُن
پتھر روکن ونھر ہنت لعل ویاقوت
وچھون دروازہ سُونہ تا کوتیم فوج
دلنشٹ کمار دلیشہ کرم اوس شیرن
ہیرا اشٹیکچ وچھن ساری سراپای
وچھون ینید سازہ سینہمت چھو گلکار
دلنشٹ کمار دیشہ کرم اوُس پرپا
میتھی نیرن تتھُوی ہیہ اوس واتن
رتمن ٹھکن وچھن تس راونس جاے
وسوکنہ دٹس وچھن لگمت ستتان

وچھن سیتا پرژھن آون تہ کادن
ونیہ لگ گت چھہ چانی ہی سدا شو
بلورک تھم حیرت جوہر لبن ژوُن ہے
سبز تا کوتہ تارک تختہ زمرُوت
پچوکنہ پر پیہ لاگِت فوج در فوج
یژن دارِن وُٹن براندن تہ ہیرن
دپن ٹرگس اندر ینہ رس نہ تتہ جای
ستنبالان ساتہ ساتہ درتہ دیوار
کمر بستہ چھ گلدستہ ہیک پا
ستہ یاوقتن جندر آیت پر باتن
تھِس اسرس منتشہ سند کیا چھو پرداے
لبن وچھہ وچھہ لبن زِنی تختہ ہارن

وُچھن گوسارنی بہہ وِلن بٕرو وچن
سہ لچھمی وچھتہ لچھمی وُچھنہ مغرور
ونت ہکہٕ زا اگن ہتہ اُدس وزاوہ
شما اُگ وادنتہ پت ساتہ آسن
ورن پانژٕ پون نتُ پان پانہ
کنزل وُن چھو کدرتس کیا چھہ مارن
گمژ پوترات کنڈٕ ہرشس وُچھو ژرل
بہت نتہ راگنیا لاگت سینیے وِیر
یہ کینژہ ہا تتہ نہ کرسارس جہانس
تمیے ساماینہ یلہ تم پانہ نتر ڈیٹھ
سٹھا خوش گو وُچھن یلہ جان جایا
دُپس تام ناردن وُچھہ کیا دُچھون چھوی
تھرن سیپن شیوس رٕ ڈوتس بہانا
شیون یام بوزلس تژ خوش سٹھا گوس
دَنشٹ کمار دٕشہ کرم منگناوِن
یمن گیے تم زہ یلہ سارُ دٕمی ژھندت آسیے
دُھک یلہ بوم تموسارِی برابر
پرژھک برہما چُھس سارُوی پرال دسر
دپوک برہما چُھن یلہ ناگر دزاو
دپون ماس ژہ کینژ اہ کھن بکن دم
نژہ ہت کرد یہ نھد چھم تہ دہ خوتہ ددگن موئی

وُتھر مُت فرش زن آکاش ہن ہن
یوان برہما کران نت ٹھاکرس یوز
کرم محرر تہ ناظر دھرم رازہ
ڈُون سوی دارہ سیت عامن تہ خاصن
دَین دیہ گرہ وشہ راوُن بہانہ
نگھس گیت زن گڈاہ ہرت پانہ لارن
یون پانے پر بالتس ٹھاکورس تل
تمن سارن سہ سیتا و اتینج نیر
رٹت یمرازہ تھو مُت قید خاس
ہنو مانس دین پادن دمس ہیٹ
دپن کرہ ناوکم پژھ وشنہ مایا
اُوما دیویہ دوہ اکہ پی پژہا گے
گرژھو م آسن ہُن کت گژت ہکانا
کرن نف راون ہنگمت یہ کراوس
لدن گرہ تھود یک ہیچھہ تنبہ لاون
پرزاپرت جایہ نشہ پانے ونت درائے
وتھت آکاش گے ڈیو تھک سمند
زِس منز شرگہ وارا پیدہ کر گوس
لچس وُچھہ گو دنھت گشفن لشہ آو
دلوس یم کھن ژہ اک مدشت نہ کرم
کرنہ اگ یدسٹھاہ گردن نتھی دُلوٹ

دھنش جگس منز راجن ہندیُن نہ کینہہ ہندہ اَتھہ نہ کمان وُتھن

وتھن گو واو ہیوزاگت گرِتھ ہیوک
دپن تتہ پارزاٹک اوس ناگل
دوزالس منز یلہ تم ہیت تھون زنگ
رٹن تم تونتہ سیتن وچھ تسند گن
دپن پانس اندر دارِث دِتن لنگ
لنگک گوڈ ہیوٹ پاتالس ستن سو
لدک گرِہ ایشرس یلہ گیہ ہمسا
لترک ٹرہ لینک تھزٹ دیتھت اژہ پانہ
منشہ لوکس اندر گیہ واجہ ہیت کرینک
منیشرس تہ برہمن آیہ سالس
پوستس سیت پوکھر لنکایہ یلہ ژاو
گرِن یلہ پوز پاتر ژال تراون
دپوس تم راونن لنکا منبہ منجھے
دژن لوہ سارسی گرِنس حوالہ
گرون تم ستکلیہ دژنس سہ دانے
سئو بر ہما سئو رہ چیز رمہ سئو چھ پانے
سراپا سئونہ سنز گرِنس حوالہ
ہون چھوی منشک پرت پوشن برن بول
موگرتف تمن یلہ گو آینس کار
گرِن تتھ یلہ تم خوش تلہ تتھہ گوس
اسر یلہ پار تم ہند رانزہ دیرن

پنجن دون کیدت تلن آکاش ہیت گوک
وچھو تم معصومن گوتاہ ترزِ تل
گو برہ سیتن گلس کھٹ پرتہ اک لنگ
ژینہ پدوے وسِت بوترات گرِہ بن
النہ لج بوم بیہ آکاشہ ہیٹھ گنگ
پنجن ہر ہانگن نمہ کن سپون زو
لنگک کن ہیوٹ تت پون ناو لنکا
وچھک وان کیا کرس ستیا پہانہ
کرس پر اوِش شیون دھر یک دِتھن یکہ
نہو درشن وچھت منگ کرنہ مالس۔
شیون یلہ ڈونٹ وارا خوش تمس آو
دپن دکھنا منگو کس کیا گژ ہودن
گژھم دھرمس مہ دن بڈ داتہ چھک دے
تمنے کیچھہ پانہ فیران بالہ بالہ
سمت ساری دیوتا آسے پانے
چھہ کیا کتھ لتس نشن دان اوس پہانے
یہ دیوی دار لاگت تھونہ زالہ
سِتھاہ ژالن نہ گالن نہ کینسہ ہند بول
دپن بونہ راکھسن دِتنک رٹت مار
دوہے دیون تہ اسرن ہند سٹھا اوس
کو لو گنہ درایہ راکھس بابہ ایرن

بُڈُس ہیندرازِہ گوٗ پیوٗراکھِتھن واو
رِشااک بڈُ پلِس تہٕ اوٗس تس ناو
صنٛدوٗقااک وچھوٗن پانس پران اوٗس
وچھوٗن مُژرت ترِیاڈ یٹھن ہرت پران
کنِک کھاٗرن تہٕ ناری ژِہنہٕ تہٕ اوٗت
زیٚنن گرِہ سیت پانس وا تہٕ ناوِن
کرِن تمہِ بیٛ بِرِنگیا پارِسی کٔن
سپِن ژِرٹاٹھ رٕچھہٕ تمہِ ایٚٹھ نوساس
وچھوٗ ترٛی بادہ یلہٕ تس اوٚسہ یادِن
وچھک تس ذٕہ موکھ سٕرہ ذٕہ دوٚگن ٢٠
وٕنِت ہکنٔرا موکھہ آسس اگنہٕ گونڈ
منزلہِ منز باگ یلہٕ کڈ ناک رٕنگن کاڈ
تہٕ ڈیٚشِت کھوٗژ رِشس دِپوٚنس تیٚوی پس
لگُس مسنت قونبہ کرِنس بہٕ ژِٹن ناف
آنِر یلہٕ گوٗس دِیدگ راو وٕنیشن
زہ کرٛمی ناپہ راکھِس درایہ تیٚم چوٗر
دیٚس ہادِن یہ رادِن وچھہٕ کوٗ نبیاد
لگوٗس یلہٕ مَس کمبھ کروٗ نس ژِٹن نان
دُچھو دیدگ اتھ گوٗ ہیوٗ وٕنیشن
منس پی گوٗس اتی تس اڈس ہوان
دِپوٗان تس ناردمن ٹھو ٹھک ژِہ لادان

وُچھو کتھہِ پاٹھ ژِنہٕ فونہٕ ہنزہ تِنگل دراو
پرباتن وُٹھ نٕدیہ ہیٹ ٹُنٹھ چھلنہٕ دراد
رٹُن ٹھب دِت اندرہ وُچھنک منس گوٗس
دوٚیم لتہ دُود چوان کنِکہا وچھن جان
ٹھوٗن ہُنس گرس منز پانہٕ کھارِت
گرس ہنٛس اندر تیٚم وارہ تھادِن
ٹھوٗن گوٗ برس وِیواہ ازِ منہٕ ساوِن
بڈِت بوزن سہ آخر راکھسن آسس
پرسنہٕ لیج ژِ ہٹھ گبروٗ تس زاوراوِن
موچپر وارا تہٕ ژِچھپہٕ ساسہ بد کرہ وہ
موکھس پوٗ ونٛد تس زن چپر و منڈ
وُترٕکن شبیرِ دکھنس کن وِ توٗن پاد
تمس پتہٕ زاو تس کہرِ دیوتہٕ یہ آس
ستھا رِشس کھوٗژ اگنس لگ سپونہٕ پان
تمس پتہٕ تھنہٕ سپوٗ بیہ وسترا اوٚن
کلس ہٹ ہنگ ہٹ کُن پل تمِن کھوٗر
رُم الماسِک کنہٕ چمٕ ادٕجِہ پولاد
ستھا رِشس کھوٗژ اگنس تیٚم تمن پان
تمس پتہٕ زاد بیہ دھنہٕ وٕنیشروِن
کرِن چھوٗس پانہٕ گو دیوانہٕ رادِن
ہُنو مانس وندس پوٗ چشمہِ اڈِن

لگن سپدُن راجہ رامچندرَجیس جانکِی جیہ سیت جنک پورس منز

پکھن گو اُدس تس سیتابہ ژہ ہارن
لبن باغابہشتا سُہ گہ وارا
سمت آس سارسمایک تیتی گُل
وچھون ہتومُت دِلس پٹھ داغ لالن
ارن گھرنکھس پٹ دین پوشن
ینبرزل برہ گہنہ زنن برگِ قوسم
ببر ہتاب گیہنہ پان مارن
لڈر پوشس دپان وٹہ فٹنہ زندو
ودن پھوٹس اکس چشمہ پوشن
سمت شنبلن ستن نرگس رٹن ہی
سپن رو زردُ سن پوشن سٹھاہو
گُلابس آس لایان نا دسول
غرض سیتابہ ینبرگیہ گہنہ ہی
وچھون ژامُت دِلس لتس دورک داغ
گُلس پٹھ گُمت سوہمت ژہایہ پل ہوٹ
وچھو در باغ یامت ژاد راون
ینبرزل نارہ سیتن کارہ پت گے

لبن مالعل چشمو مُختہ ہارن
ڈُھپن تتہ آسہ فیران ڈینہ وارا
اماتتہ باغبان کاڈی نہ تلہ بلبل
دپن ڈور پوتو چھوس یارہ ژالن
دپن جعفر گلابس چھُسنہ پوشن
دپن گوتاہ زرت ہکہ چشمہ نوسم
لبلک لیبٹس دپان وچھ گل انارن
نولک نی پانہ اسہ داتیا گردن زرو
تمن شمشیر مت گو لارہ سوسن
دپن لتس کارہ پت ہزلامہ ماچھی
کونکن وچھہ پانپوری روزت گیس پھولو
ہتم چھیم تور تمن ہ التس ڈوہس گل
تتھی پتھہ پاپن نرگس اندر جاے
ونہ لگ تام سوراون وودت ذرباغ
یہ کینژاہ گرہمتو ساروی نہ تم ڈوٹھ
پہ بہ فٹ پرتکن سامانہ نر اون
پہیس آینہ پانس ڈیشہ ون کھے

جانکی جی سُند لیلا کرن

چھر بوزہ ولیشنہ ریہ نارانو
پداہ کوہنہ چھُ ہمو ژھارانو

زگہ ہندہ رازہ شری بھگوانو
کاستم وگن چھس بو بھارانو
باغس بو آسٔس فیدرانو
راڈن یہ آم دیہہ دارانو
آکاش ہیت گوم دورانو
منہ چھس رامہ رامہ پرانو
کنن منز کرتم کنہ وانو
ژھکہ سیت وہتت گو ورانو
جٹائین ادس تالہ دیوانو
یہ ژہ چھک پنون پان گالانو
ژہی چھک کرمہ ہانڈ کاسانو
تنہ منہ چھوست بو ژھارانو
راکھیسہ سند گوم دکانو
ونہ منزہ یلہ گوک ژہ لارانو

پرت زیوہ داژ منز چھک آسانو
پرارہ گونہ چھو ہمو ژھارانو
اچھہ پوش وس شمرانو
پرارہ گو ہمو ژھارانو
تنہ چھس تمہ سیت لہ زانو
پرارہ گونہ چھہہ مو ژھارانو
لچھمنہ گونہ چھک ژہ بوزانو
پرارہ گونہ چھو ہمو ژھارانو
راکھسہ گونہ چھک ژہ زانانو
پرارہ گونہ چھو ہمو ژھارانو
ژہی چھک زگ تہ زیو باسانو
پرارہ گونہ چھو ہمو ژھارانو
بو آسٔس باغس پکانو
پرارہ گونہ چھو ہمو ژھارانو

زگ کنہ نارہ تارہ تارانو
پرارہ گونہ چھو ہمو ژھارانو

دپون تس راونس لعنت ژہ لأی
دپوس تم تورہ تسند ہم کم ہاو
دپوس تم گژہ ہو سو بوت ئین کانہہ ہانہہ یاد
دپوس تم روز خوش ون گوشونوس

بوماتے یہ پان برتھا ہیون ماری
دپوس تمہ اوی لسیخ شبنگ ان تہ ادٕ
دپوس تمہ بلہ پئی بیت تلہ ہی یاد
دپوس تمہ اوی ون لنکا یہ کرہ داس

دُپوس تَم کرِ چھِہ تَس پیٹھ پوشنِچ بات
دُپوس تَم روز خوش وَعدک بٔنہِ رٔت سیوٗر
دُپوس تَم وُتھ سوٗکھک سامانہ پراو
دُپوس تَم میوٗن بوٗزِن چھُوی غنیمت
غرض تَس کُن وُچھِت سیتا یہ گیہٕ لال
تمِس مَندُو وَرِی ہیٚت گوٚڈھہ کتھ اَتس
وننہِ لَج راونَس یدوَے بُو بادِ وَے
یہ مارم بوٗہ ماگرژہ تَرکہِ وا اسی
دُپوٗن آخر تمِس رُسوا گژھک نا
تنتوٗ چھی بوٗزِت سوٗرا اوٗن بیہ نبر دراو
دِدُن تَس کُن وُچھِت تن سورہ ناون
اَچھِن تمہِ واج لاجِن گاش بیہ آس
وُدُنہ ورژھ بلمَتس پیٹھ آلوٗن پان
خوشی سیتِن کران سیتا چھِہ شادی

دُپوس تمہِ کیازِہ آہم چوٗرہ ہیٚت رات
دُپوس تمہِ وِن ہمہ سَر تھاپھوٗن پوٗر
دُپوس تمہِ چوٗن ڈُوکھہ دیشِت تنَس تھاو
دُپوس تمہِ کَرِ ژہ بیہ دوہ پنٕنشہِ فرصت
خبر چھا کو نہ نیٚشر اوٗن دِیس پان
رتِن شش ژِن سنہ لَتَس نزار شتہ مایِن
اَنِت سیتا یہ ہنٛد فوٗٹک بو ہاوَے
تمِک ساری لکھن لتَس یاد آسی
یہ ماری پان آدہ افسوس کھِمک نا
ہنو مانن وُچھوٗن سیتا یہ نِشِن آد
گژھُن تس رامچندرن واج ہاوِن
مُراد تمِس گمُت شو بیہ زور آشن
وَندنہِ لَج رامچندر ینہ واجہ زوٗ جان
خوشیہ منز لَج وننہ ساری سعد دادی

آدہ بہار بُولہ بُلبُلو
سانوٗ وٗنو بر بوٗشادی

دراو کنکش گرزہ پان چھوبو
وُزہ ننار رَسے وُنہ چھے شُلو
کاوٗ قمری وُچھو پوشنو بو
باد وُندک غم غوٗصہ گلو

زرہ زُلنو وُندکی وادی
سانوٗ وٗنوبر بوٗشادی
آدہ نالن زَن فریادی
سانوٗ وٗنو بر بوشادی

راجہ رامچندرنہٕ آگیا پہ سیت لچھمن جوٗن سیتاجی جنگلس منز تراوٕن ۔

اشوک باغس منز سیتاجیہ نش ہنوٗمان جیُن واتُن

فیر ہیہ تن نیر سنبلو
پیالہ ہیت چھے ینیر زلو
ہاوِ درشُن اسہِ نیر نلو
شیشہ کران چھی قلقلو
ژاوُ شونت تےنب گو کھلو
ٹیکہ بٹنہ ننتہ ارِکم فلو
ناو وِہن تن تراوزلنہ تو
کھسو پربت وَسو تولہ نلو
چھاوُ اچھہ پوشن لچھہ نادہ گلو
باقی فاضل بوز داہنگو
ہاو پرکاشن گاشن ہیو فلو
چھمنہ یوان راتس نلو

ہرت زہین خط آزادی
سانو ولو بر یوشادی
چھم ہہ گیمت تولن لادی
سون ولو بر یوشادی
بوتہ راہ پٹ ژلو فسادی
سانو ولو بر یوشادی
دراو شہل پان کمنہ باگہ رادی
سانو ولو بر یوشادی
کر خبر دِنہ وچھو میان دادی
سانو ولو بر یوشادی
وچھو سیرین فرہنادی
سانو ولو بر یوشادی

ہنگو ماہن دیشن گرکن ہموت
دلوس نمبہ تورہ فیرت چھک ژہ ساہ
دجیس ہلیہ وسنا تت یی چھو دستور
دو یم لتن راہہ چندس روزہ پاما
ژہ وانتس ہیاتہ ژوہ یی تن شو پاہ
شو غیرت گوس کنت کا دس دس کان
پرنہ لج راہہ راہہ ہایہ کیا گوم
گلا تتھ یتھنہ جاہن داغ ژاہمت

دنگ یدرفے بوتس نشہ واتنا وت
ہہ واتیم ہول راوُن یی چھو وعدہ
سونس سرتل آہنگارس کرن سور
نین آدہ راونس نشہ ژورہ سیتا
ہہ نینن ہوکہ لاوت قید خانہ
نینس ون راون زانن یہ آسان
گیم پرزن ترین سیتن ہہ کیا گوم
یہ گل چھکنا وچھن کیا برہ گومت

ہتۆگی بوزِت ہنُو مان دراوِ ازٛ باغ
پگاہ ییٚن راٛمہ لچھمن تہٕ کرن جوش
بلاوِ یر ابدہ بد آسن تِمن سیت
تِتھی گنزٕرن دِیُن وَن چھُم غنیمت
ڈِیہ وتھ ساڑ تہٕ باغک چنٛدن گُل
سیٚپن تڑ شور تہٕ دتیہ راونن بوز
ہنُو مانن تِمن باگر پچھیٚنن
خبر لیہ راونن بوزن برابر
ہنُومانس دِیُن گے زور پیدا
ہنُو مانن دِیُن کر وارِ یا ڑھل
پیٚچھن تل ہرت کڈن تہٕ تانہ تانہ
نچو تمیند دیان کرٕ وارِ یا ڑھل
ہزیمت راونن لشکرس کھوت ڈیٹھ
دِیُن لشن کُن زہ چھو ینا دانہ انصاف
ہزن لشکر سیتن یلہ گو سولاران
تِتھی تہٕ بلہمنس لارن بدس آی
جمع ساڑ ابدہ بدسیٚپن چھ کیا کٔت
ستھا تِم ہیند جیٹھ نف کرایٚن
کمندیس بو دِتن دارِت گڑہ ہیند
کمند یا مرت تمس دارت دوا اوس
تِتھی تام دُونت ناڑ دُچھنہِ کارن

دَیُون لشن راوِنس تھوہ ہا دِیس داغ
بوٗلہ کٔت شایہ زوٗزت آسہ خاموش
جمع آمت جمع ییٚن ڈینہ کونہ کیت
بلاوِیری پیٚن ہاوِن چھ فرصت
کڈنہ لگ ہولہ دیتن زمین تل تل
دِنہ لگ راکھسن ہند فوج تہٕ شوز
کچھینک تنیجہ پن بنُ ژرہ بچن زن
نچو سوزن ستھا ہت فوج لشکر
تھون نہ راکھسن پنچ اُہیدا
انن ہرمُرکرت تھاوِن زِنجہ تل
تِتھی تیتھ دُچھ کھوان چھی دانہ دانہ
انُن زھارت دِتن دارِت پیٚچھن تل
انُن زھارت نچو زٹھ ہو یند جیٹھ
دُچھن چھکنایہ زمیدارس پوی ناف
دِنہ لگ کینہ خبر چھنہ کیت مارن
دِتن دارِت بہ آکاش زن نہ آیی
کڈنہ لگ ہولہ کوہ تھاوِن تمن پٹھ
دِلس دِرشن شیوُن ورتی منجاین
سو خوش سیٚپن ہنومانن کرس فند
نچو سیتن زٹت تامت زھنان اوس
دِیُن تام بلہمنس کُن رٹ بگر دِن

نِهتھی نارِ دُہنو ہانس وَنِن سَنار
کرن لبزمی نہ وننس تتہ سٹھا زار
سِپُن لاچار برہما جُو کرُن باد
دِیُس بَرہما جُوَن کیا وَنِ مَننس چھِیُ
دِیُس تَم تُورہ یِم بُو گُرسہ لاچار
سُو گونِشہ ہَلمتس وننس سٹھا زار
دُچھیو برہما جُوَن گُرِنس نمسکار
رٹھِت لتس راوِلس نِش واتہ ناوُن
وِبیشن آو لیلا کرِنہ لَنس ۔ کُن
تِہ جُو زِت پَیڑ سِپُون کرُودِی راوُن
تَہ یام دُچھِہ راوَنَن گوتاہ سِپُن شاد
دِیُون اَنترِن دِتھو تھُد وارہ پاوِیوُن
تِمن اَنترِن کمی ما کنہنتِہ زُورَن
تمنا یِلہ تمن اَنترن پِنُن شُور
گَلِس حرکت کرِن راوُن وسِت ہیو
سِپُن رُسوا شُو راوُن یِلہ دُچھُن جُوش
وَنُن دَر بیخودی زَن پان پانس
ژِھنم کُش نالِ کنِھ پرِبت بگرِدَن
ٹاکِن گَے پَربتَس سُور اخ تارُک
انگُس سارِس جہانَس فَنب ژھارِت
سِپُن ارشاد تس وَن نارہ گژہ دِن

مَہ ژِھن تراوِت اژِہ رَٹھ وُکِن سِپن ہند
مَہ ژِھن تراوِت اژِہ دِن دارِت یِہ زُنار
پکان اَدہ دِیتہ پران یِلہ لتس وُنِن نار
دِیُس تِم راکھِسن اَشتر اَپُز چھِھی
دِچھُن فوٹہ وِن تِہ مَہ ہتُو تِم دِلِس نار
سِپن برہمن بگِردِن رٹھ یِہ زُنار
اَنِن تِم زِنزنتِہ لگ اَدہ گو گرِفتار
گنڈِت لَسندِس پلنگس سیت نَھاوُن
دِپُن تس کرِیہ قاصِد واتہ مارُن
مَتر رکر تَم ہنُو مان تَنکھِہ پاوُن
وَننِہ لگ بر پسر صد آفرین باد
بَرَس پیٹھ پوست والِت زِندہ تھاوِیوُن
اَما حرکت مَلی کرِ نکھِنہ کھوُرَن
وَٹِن تِم زنگ تِم تراوِت زُنِن دُور
پَتھر ہیو تخت دَریاوَس اَندر گو
ہنو مان ہیو پتھر زَن گو شُو بیہوش
ہِہ کر مارَن خلِش کاسِن جہانس
لِٹس کر نارہ گنڈِتم زِ انسِم تَن
ساپُن ڈنڈ ورہ ہلمَت لِدر مُورُک
وَلگ تس لیچہ دِتھس تیل دارِنت
وَزُن ہیہ جلد گژِہ سیتا یِہ نشہ نُن

سہ یلہ دُشس تمس مشہ رامہ سُند ناو
سہ سیتا یلہ دزن لتس ڈینشہ نارہ
مُدا لتس تی کرک دُچھنو تُھندکار
دزہ وُن دیپ لتس سیتا یہ نِش ہیوک
ودنہ لگ یت سینُن سیلاب سورُی
اشکہ تمہ ادکلنہ وژہ نادہ منز باگ
مُورنہ لج اتھہ دُونوے وُٹھ چھ ژاپن
ژہ گنڈنے رہ مہ گنڈتم جگرس نار
اگنہ رازدیہ زالُن مُفت نو چھی
یہ موزالُن شوموٗ اکاشس زالی
شوموٗ بوزی یہ موٗرُ وزی کھٹتاون
دزن چھس کھوژ دن ثربون بورا نے
مہ چھم لتس راچندر نہ کھرادہ منزدی
مہ سینُن چانہ سیت دالنچہ منز نار
دزنہ نِش اگنہ اسہ ونگ ژہ نزلے
تھوی نو اگنہ ترن بونن اندر جائے
دُیش اگنن مہ مارم دے چھُو داتا
خبر چھینا یہ ہلمت باوتر چھم
یہ ماتُوسم گمبگہ بابت بوٗزت اسس
اگن تلہ دانہ پُشرون مہا کالس
ژہ ماتا ونڈہ ہنِ دُن سا ودان تھو

وُدُن ہیہ کیا زہ ہلمت لینکہ یٹ اد
تمن شنچھہ شوزہ کنہہ ہیہ نہ دُوبارہ
لرُن لنکا تہ گنڈ لنس سارسی نار
ودنہ لج کیا ڈکس میانس وبن لیُوک
بوکھوژرن گویہ عالم آب سورُی
نندے زن گاڈ گیہ ننژہ تادہ منز باگ
ہنُوما نُو ژہ دلکھو میانِ شاپن
شرن گژھہ ونہ بواگنس ویلہ تہ زار
چھُو قاصد راچندرُن گفت نو چھُی
اگنہ اکہ کھنہ منزہ بُنیاد گالی
یہ ترژہ نالہ ہیچھہ نیری فُٹت دن
ژہ نی بوزک اشگ سیلاب ولے
تمس خوتہ مہ ٹوٹ سنتان کنہتہ نو چھُی
کھماگرہ ہیے مہ ماڈُن یہ ژہ سیت وار
گری ژھتہ وُن نہ ساکھات تن مہ چھم دے
اشکہ سیلابہ سیت کرہ ہلمتُن پای
دُیر چھمنہ یہ چھم سنتان ماتا
بوزالن لینک مہارادن شنز چھم
کمارہ ڈکہ ٹدہ ہیٹھہ ماج کیا ماسس
خلل ٹیدوے امِس گژھہ مُویہ اتس
نِنی سُن نارہ نیرت یلہ دزس نزد

دِپَن اَگہن نہ واَدن کرِ اتھ وُاس
یہ اوُسُس سُن تہ نوُرُن تَمہ سنگرہ سیت
وَنَن گُنہ جایہ اوُسُس چندن دار
سِٹھا وُتھ شور کاہ شت پوُرِ زالِن
کتھا چھیا کاہ شت کرُوہ ہندِ پاہ دار
تتھی تم راکھسن جبروت ہاوُن
وَونہِ لگ راکھسن سمہار جنت گو
کرَن سیتا تمِس یتہ گڈہِ اندلالی

لوُرِ نہ لگ لنک گرِ ہمس سارِ ٹی اس
وَننہ لگ نت سُننس تل غرق گے گیت
فرِ دنس لُٹ تہ گُنڈلنس سارِ سی نار
ستن گو سوُر بیہ تم جوہر والن
کرِ راَنس برابر وُچھہ تَنِہ کار
بہوُ برجو لنشن اک برنج تھاوُن
تتھی لنکایہ شہرس انہ گُٹ گو
لدُن لنس راچندرس پٹ یہ تیت فال

لنکایہ پتھہ رام چندرس لنشہ یُن تہ سیتاجی یُہند حال وَنُن

درِشن بیہ ژاَل تمہ لنکایہ لنشہ دراو
نکمس کِت کوہ ہت گو پیو برابر
تمو بُر چاو یلہ ہلمت یوَن ڈیونٹ
گڑھت وُن پادشاہس باغبان
ہنہ سگر یو لگ جامن ژھنس تن
وننہ رزرچ خبر لگ یام ہنومان
تمسن ڈلیشت برنہ لگ ٹول اکس اک
ڈنگ راَس ہنومان باخوشی او
پرِ ژہنہ لگ لنس سہ سیتا گُنگ داس
ژہ یلہ وُچھنگ ژنس ماکنہ کرُن میوُن
ودنہ کنہ لج اسنہ یلہ لنکہ پٹ بیٹ

تسنز تیزی وُچھت شرمندہ گو داو
تتی نایت گوہمس پٹہ آس وانذر
گرژھت سگر یونس باغس کرک بوٹ
بُوکیا کرہ چھپنہ ون ہلمت ژہ مان
نہ زانُن ہلمتن رزرچ خبراَن
پکن گیہ راچندرس لنشہ خوشی سان
کرِ نہ لگ تم تمس منزل مبارک
برِ نہ لگ رامہ جو سیتایہ ہُند جاو
زِندے چھاکنہ مرت گیہ کیا بنت اَس
شوکمس پٹ چھا تمس ماگنیہ ہند کرُون
بوُ ماپیوس ژنس یلہ راونن ڈیٹ

وَنَن کیا وُن گمُت بَر تھا چھُوسا یاد
سُو مالچھمَن ہیو تس لَشہ اوُس ٹھُوٗمُت
تُھند ماغوٗصہ کِنہ تَمہ وُننہ بایَن
سنہ وَزمژ آسِنا زَلہ اندرہ تازہ
اَپُز چھُنہ ماجہ مالِس ژُورہ نرامژ
خبر چھا رُوزمژ آسا تَمِس زان
دِیُن ما ماجہ تِس ہیشہ ہُند مالہ
دِیُن ماور دِلو کِنہ ہُبرزہ چھُم نالِ
ژہ وَنیتھس نا یہ گو دے مندہ چھان
وَنن تمہ گرادہ مالِس ماجہ مارس
دِیُن ما وِیگہ ہٹ وَنو اُس کرنس
تہ ما وُننک ہیہ خالی کھیوڈیل ہاک
تہ ما وُننک ہیہ تراوِت گوٗ شکارس
بُوچھس گزرِت یہ کَت ماکرہ سِٹھا طول
وَدان تم تس وُنن سیتا یہ ہُند حال
خبر چھا نچھترس پٹ گَت چھہ زامژ
سنہ پژھ آدارہ بیہ تھقہ کا نہہ آسِن
قسم چھُم چون چھِک پِرت چیزہ تِس پاک
قسم چھُم چون تس لِنس چھُس بُوتہ سرن
وَدان ییہ گاشہ تِس دیٖچھم وُنیمژ
اما چھیمس تہ با اک چھس وفادار

اَسَن ہوکھہ آسِ کِنہ تس غوصہ بیداد
تمس نراوِت سُوہہ پَتہ اوُس آمُت
ژہ ما پڑژھنس اَمِس ماتم چھہ لایَن
دِیُن ما اوُرہ ہیشہ کرِ لَس اوارہ
وَنُن ماکس بُوچھس باگنہ آمژ
یہ یا مرِت وُننہ تام ہیہ تس کھس تان
ہہ مارِٹ بَب تُھند گوٗنہ دوہہ نالہ
بُوچھس کھاران تہ مابوزم تُھندِ مالِ
اَپُز پژُ وارِ وک مالِنہ باوُن
ژھنن ما اچھہ وٹِت انھہ سَرفہ آسِ
بہ اَسمس ران کَم پژھ داس کرنس
تہ یلہ وُننک نہ تمہ ما پوٗل سنت دِک
کرُن تمہ آدہ ہن سُورس نہ نارس
اَمی کِتھہ سِینہ گَلن تس نالک مُول
خبر چھا گوٗنہ اَن تس اِشرن کال
خبر چھا کیا کرِ نہ تمِس چھِہ آمژ
مرِن یا دی کرِن نس دِ یاد کاسِن
ہیوان چھم یاد چھم دالنجر لگن شراک
ہیوان چھم یاد چھم زَن پران نیرن
گژِ افسردہ زَن تَہ آکاشہ ہمیشہ
رژھن ہیکس نہ تس زَن ہوج غمخوار

سمندرکونل بیہ نیل دغیرن ہندۍ اَتھ تعمیر سۘپدن سیت بند یعنے سد بند بیہ پرتِشٹھا کرُن راجہ رامچندرجیُن رامیشر مندرس

گلن تخ زن چھلن اَشہ سیت جامہ
دُچھم یُی تی مہ وُنمے بُوز پانہ
تہٕ بُوزت رامہ جوٗ بنیاب سینپن
تِتھی وُتھ شور اکاشس ہتنہٕ گنیپن

ہرن اُش تمہ ترٛن تِژ رامہ رامہ
وَنن کنہ کتھہ تمس آیس نشانہ
جگرس نار پانس آب سینپن
شوٗ نار ح یہ دُچھت سیما سینپن

راجپندرجی ین لشکرہ کشتی کرن بیہ کدل بنا وتھ ہاپتن تہ پنزین ہندہ فوجک لنکایہ وانہ سیدن

خبر گیہ گرم سمر اُدک قشونا
یکن مخنتہ چھکن وا اندر تہ تم پنز
سمت گے وات تہ ڈُوبھک سمندر
کرنہ لگ رامہ جوٗ ورنس مدارا
دلاسا کرنہ سیت بُورُس نہ ورنن
ورن سیپُون شرن گرنس دلاسہ
گرن رد تیر وُترا کھنڈہ کِن پیو
دلِس ورنن دوٗبا اک اُوس آسن
ونس منز وا اندرا اک اوس تل ناو
ونِنہ لگ تس دُوبِس ہتہ کنہٕ چھکن آسن
نتی پانس اندر رٹھنہ نے چھکن کن
ندا تمِ تی کرن دُب آو لاچار
گڈن تم واک پیسہ کِن زہن بدریا
سدا شیو چھینہ رشِ سندہ واکہ فِرن

کتھا والی تہ زامُو ون نمونا
دپن کنہ ژہال مارو کنہ ترومنز
دچھت پانس پرندن لگ فوٹنہ پہ
مہ ہیت پانس ژرہ کُنہ کِن ہاوُتارا
تُلن تام تیر زل زالن بُوہن ہن
یو چونوٗی بندہ بیت تام زندہ آسہ
سپُن نتہ ڈاک ڈُوڈُسوٗی شنیاگو
چھکن وستر رشن جوگن سنیاسن
کھرس زک دُوب دچھت تیرتس حسد آو
چھلک نے چھلمتُوی ہتہ کنہ ولن اَس
پرلییس تام گژ ہان آسی نہ راہ تن
رشس لشہ دُب ودان گو تیژ ونِ زار
برت دیہ تت زلس منز سپن ناو
بہ کنہ پانس اندر زُھن تم تہ ایرن

شوچھوی ونکِن دِوان لنگرہ اندر شوہ
تہ بوزِت رامہ جو گوتاہ سیپِن شاد
بنچھِس بیٹ رامہ جو تیلہ فوج ہیت گو
منادی درایہ سُتھ گنڈنس دیوِ شوہ
اَنِن تل پل تھوَن پانس اندر تم
خوشی گیہ سارِنی سُتھ جان گیاؤس
دوہن ترِن سَتھو دِتک ترِ تا چہل رو
خبر تیلہ گرم سیپِن دور نزدیک
خبر بوزِت سو راوُن گو خبردار
انگد پیغام ہیت گو بیہ دوبارہ
دپِس تم راوُن سر باو کیا چھی
پنُن کُس چھی کمس سیت جھگڑ کمس زانک
پنزوی وَن کیا ژہ آخر کینہ درِ دل
آسان انگد جواب دِتنہ دِلخواہ
دپِس تم تورہ تمسی چھس بو زانمُت
بوچھس تندسی نہ بہ پیٹھ یم کر بوشران
بواوُسس دو دچوان تمہ وقتہ معصوم
بواوُسس دو دچوان اَسس لنزِ ونگ
تِتھہ رنمک بیتھ ہوٗلس رٹن سِہہ
گرم تم والین گرگھ اتھہ ترادن
دپِس تم راوُن گُت گو سوٗدالی

کران خدمت سو چانی رات نہ دوہ
وِننہ لگ برورن صد آفرین باد
تمس تامت بلا دِیرن ژلِتھ پیو
اتھس کنت پنز تہ واندر آی ہیت گوہ
گنڈن سُتھ تا بہ لنکا بیہ یہ کر گم
کھجر ہنت گرہ نہ چھ ژوز ہرت اوُس
ترہ عالم جمع آمت اتھ پز بوزہ
سیپِن ژس راونس دوہ گوش تاریک
حکم کر تم گنڈِو لنکا پہ دیوار
کھننس زاجن تہ واجن دارہ وارہ
پتھر بہ وَن ژہ آخر ناو کیا چھی
مرنہ کنہ زندہ روزنہ کیا گرنہ اک
ژہ لورت لینک امہ لنشہ کیا ژہ حاصل
تتھی پتھہ راونس تمہ سیت سپن داہ
انگوچھس لس ژہ اوسک ولنہ آمت
انگوچھس ولنہ اک اسے دیونادان
منتھی کنتھہ میوِن پتھہ کرِ وارہ معلوم
ژہ نیو ہیم اکِتھہ تمو دارا وزِ ونگ
نتہ بیتھہ دودہ شرخفس دِوان ژھ
پزیاہ دو شٹہ ونکن زورہادن
زندے چھا کنہ گرن تم خانہ خالی

وَدَن وُنَس کَرُن تَمہ چُون ہیوپاف
دَلیُس تَم تُورِہ فیرِت اَسے براَدَر
کِنتھُو لَتس بال سَند کَر تُوت تراوُت
لُسند اَنہ دَنہ کِنتھ پَیہ دِن دِتن کھُن
چھُوئے طاقت ژِہ یَک سِیتَن یمےبو
دِمے حِصہ ساری گوی سَتہ کِن بَرَبئ ؤل
دَلیُس تَم تُورہ کمہ ذاتو یہ ہُووَن
پَنُہ وی وُ سَمہ اَچھیئے اقبالمَندی
تِہتُوی یُوزِت سَنو رَ اوُن آودر جوش
ہِہ یُد وَسے بارہ ہم کیا چُوان پایہ
اُدَدَنہ وُتھ تاج پادِت نِیوُلس اَزدوَر
جمع رَاَچھن سَپُن لَتس آورک تَن
اَچھِس کِت تاج ہِرِت رَ اَزس لَنشہ گو

ہَتُوس زُو راچندَرَن گَرژِہ اِنصاف
پِسرنے کا شِکے آسَک ژِہ دَختر
زِندَسے آسِت مَرِت کِنتھ مَندہ چھاوُت
ژِہ ہِیو سَنتان لَتس مالِس گوژہارِن
ہَموُ لَتس خُون اَز افسُون وجادُو
گُمان گَژِہ سارِنی زَن زِندہ گوی مُول
ہِیَ گَردِن دِنے وُن راَمہ لچھمَن
سَنژَن سینین ہہ کَرُون خوُدپَسَندی
گَنڈُک اَنگدِ یِکُ اَنگدَن کَرِ دِہوش
نہِتو لاگَن لَنگک ہیلِنے بلایہ
کُلس دِتَنس اَکھا سینین سِٹھا شوُر
مَنتھن مارَن وَتھِت گوژہالہِ مارَن
شَرَن سِپُن تَہ پادَن تَل پَرَن پیو

بَبکینَن رَاوُنَس لَنشہ جُدا اَسِت پَدِ رَ امچندرجی لَس لَنشہ یُن بیہ لَنکا پَتہ سُمند پادشاہ بَنِن

دِپن بَلہ رَاوَ لَتس نِیونُورہ تَم تاج
پِرَژِھانَس تَم وَتھ بَت کیا چھُو تدبیر
سِہل زانِت کَنتھاک آس اَپان
سُوکھَس یِٹ ڈُکھ وُچھت پائےپَن اوُی
ژِہ کیا غم چھُی یہ گوات راَکھسَن ہیوُل

وِبِیشَن تِل گَرُن تَمہ مالکہ اِخراج
دَلیُس تَم تُورِہ پالَس چھُی یہ تقصیر
سَپُن مُشکل تَہ مَندِہ چھاوُت یَنِن پان
وُچھِت شمشیرہ جان گَردِ یَہ گَژِن اوُی
گَژِھی دِن لُتھ یہ نُوُلت ناپَن اوُل

راجہ رامچندرنہٕ اُتھہ لنکایہ ہند راج تِلک بیبھن نَس میلُن ۔

R.C. Wantoo

وُنیالَنس یَہ نصیحت زہرِ قاتل
اَمی کتھہِ سیت راوُن سورُہ نووُن
کرِن آوارہِ تمہِ گرِہ بارہ نِشہ گوَ
دِتُس تمِ رامہ چندرَن راونُن تاج

دَنُن آسان اَما بوزُن چھُہ مُشکل
وُدَنہِ لگُ جہلہ بیٖنن جنگہِ تراوِن
شرَن گوَ رامچندرَس ہیٹ پرَن ہیوِ
دِیُوان لَس تِہی دِمی لنکایہ ہِندِ راج

جنگہِ نشہ باز رُوزنہ خیطرہِ سگریوَس راونُن چِٹھہ لیکھن

طلب واتُس یدَس ہیٹ دراے خوشدل
یہوی یلہ راوُنَن پیغام . بوزُن
مُدَاىِ لُدنہ سگریوَس نمسکار
اَما بوزُم ژہ کِم تامت بَرِی کَن
یہِ چھُویا یاد یلہ تِم بوی مورُی
ژہِ بدُوی ہیتھِ چُھک دریادری کر
ژہ کُنہ کمہ سانتہ ماری چھِنیہ کُنہ بات
ہیٖی نے وَت بِنس بَت ژَل کھٹتُو ژ
ژہِ نے یکُ ڈیش ادہ چِربَس کرِ گوُل
گزِھی یِیے زندگی گژہ آن بانِن

یکنہِ لگِ لبنکہِ کِن منزلِ بہ منزل
سوکھا سروانْدرَن ہیت نامہ سوزان
مہِ چھُم تی یاد چھُم سگریو بایار
تُوسے مار نِہ ہیت آہم ژہِ دُشمن
تِہ بوزِت راکھِسَن وُتھ مارِنی ہوی
ہمت شتھرس ہمو خونِ برادر
غنیمت چھُی ژلِت وُلہِ ہیت مہِ نِشہ وات
دَزَن چھُم دِل پَتہِ گمی وُنمی پزِی بوز
تمی سیت رالہِ تَیِن لنکایہ پٹ ژول
خبر کرِ مے خبر گژہِ شرط نہ انِن

سگریوُن راونس جواب

سیٖٹھن دِلی خستہ تِم معاوضہ نمک لیوک
نہِ ژِرُن یلہ پرَن چشمو ہَرُن خون
مُدَاىِ لیوُ گھنس پَتہ کِن ژہِ چُھک دوست

گژک سرتبہ نشہ نس راونس نیوک
اَچھر شمشیر تمہک مضمون چھکس نوُن
اَما فیوُرک ژہِ وائُن وُلِن پزِی پوست

چھوبی پرواد یاونیچ چھہ کیاہ جائے
چھوکیا آدہ سیٚون پایہ چوٗن لتس غم
ژنجن بڈ چھو نارایَن ژٕر اکار
کرُن پی لتس ثرھہ راکھس واسنا فبر
میہ کیاہ مٹہ چان گردن چوٗن زٕوجان
چھو نارایِن وُچھان مختار پانہ ژٕ
خبر کرِکنہ ژہ چھے کس سیت گیی کوٗم
ژہ چھک پاپی ژہ کرواتی اگن ہٕن
چھیی کِنہ زور ہاون ہاوِنکن ژٕ
ژہ پی بکِ آی اس لنکا گژھی ہٕن
یہ خط بِلہ راوَن پرٕ پانہ سوی اوٗت
تہ بوزِتھ گوشو راوُن بازہ ہاوَن

شُنیا کرِہ سارِسی لتس کیا چھو پروایے
گژھہس دیہ یاوہ منز اکِ پان فراکم
کرُن چھُس پانہ لوکن پٹ لدُن پآر
فری بلہ زیو کرُی بلہ تارَدن زیر
بوبلنی پایہ سیت چھُوس حال حیران
خوشی آسس تہ کرِہ شوٗری بہانہ
وُچھَن چھُک تریہ نظر چھے لنشہ ہنز دم
ژہ وا تاک اچھ کڈِتھ ہوٗن زندگی کھُن
نِتی وُلہ گُل گنڈتھ لیلا وِلس دِن
تِتھی آدہ پانہ کِنہ تم چانہ گردن
دِین تام رامچندرُن فوج تَت وات
کرِن پایا تہ سیتا تلنبہ لادن

رامچندر چلینہ مُجلتہ لنشہ بار زوٗرنہ خیطرہ سیتا جیہ راوَن نقلی شری رام والان

کرِان تم رامچندرُن شیر وارہ
اَنُن سیتا یہ لنشہ وننس یہ رُوئیداد
لڈِتہ آیاو میہ سیتن چانہ پاپت
بوٗبلہ گوسس نیٚدس ژُل خون ہاربن
ژہ کر شادی شوکھک سپانہ پراد
وُچھن سیتا یہ بلہ ڈیوٗٹھن تِتھاوت
رٹُن بلہ نالہ وچھنس وال ژالہ

مُوگُنہ ڈگنڈ تُس تہ ژہنس مختنہ مالہ
یہ ماوس چوٗن تربھاگو شُن سیداد
سپنہ لار آشس پننز تہ ہاپت
مرث گی کِنہ تہ کِنہ لگِ کھوٗ ہسارن
غمک تل ژُل تہ پرانی دیاد مشراد
با آئینہ شوی ہمیس ژرہ کِنہ تفاوت
کھرِ ثس زالہ دپِن تتھ نارہ زالہ

مۆرنہِ لج اَتھ کرنہ لج نالہ فریاد
دِپن کیکیہ بلہ کرُنگ ژہ وَنواَس
شۆوَشرت رازہ اَسہِ پت کِن مرگوٗ
ڈنڈک وُلنس اندر راکھِس ژہ گالِت
تژر ہاوُت ہمِن دَیِن کرُت ڈاس
بُوانِنس راوِن ہمہ شایہ ژُورِے
مِہ بوُزم بلہ ہمتس وَیتس کڈِت پران
ہنوماں ووت یُت کرُنم یدارا
وَزن چھَس ژہِ مہ وَنکن کیا بنت آم
جگر ژَٹھم ژہ رٹھم دُور میدان
دوٗیم بلہ بوزہ کوٗسلیایہِ احوال
تہ ژیم ہم بای یامت چوٗن بوٗزن
یہ چوٗرم چھم لگن سینس مہ ترِوار
نیبی پاژم کرُن لتن الشیرس اوُس
ستِم ست یی بوُسیتاپان مارہ
اشٹہ بیروژہ پران درشنس چھےَ

گلاَن دوٗن کرُن از داغ بیداد
بوٗہ شر ہتھس سیت لکھمن روٗداَسہ داس
کرِت راجُت سٹھا دوٗرِ رزرِت گو
دَشن وُ الُت رِشَن ہندواک پالُت
یتوٗ وَنہ منز بہت یارِت شوٗراہ ساس[16]
دَزہ وَن نار ہتھوٗتھم لاوِہ موٗرِے
ٹِکن نزاوُت ژہِ کشکندابہ پرستان
بوآسس مُدہ کرلس رِندہَ وارا
بوٗآسا زِندہ ژہ آسک مُردہ شریام
مَرِت گژھ وُن ترِت سینس لگم کان
وَدَن چھپِت لال گژھلس تلِ بیس کالِ
گژھن ہم شانت اَدہ یا زندہ روٗزن
سوراجُت ڈاک گژھ کینہ اوُی ناعار
شیِم شینکا گجم وُن وَی مِہ کھور کوٗس
گیس آوارہ وَن کینہ چھمنہ چارہ
شبہ درشنہ امر تہ ورشنس چھۓ

شریرامہ بت کامہ کیاہ اوٗس کارن
ژہاران ژہی یتہ لاران چھس

اَکیہ ہندہ وَاکہ لگ کوٗہسارن
ہمہ کن لجای اَس جنگلن تہ خارن

تُت کوٗ [illegible] ستر گن آباو
ژہاران ژہی پتہ لاران چھس

رُوشہ رُوشہ فیران اَسی پوشہ زارن
باغن تہ ناگن تہ دیوی دارن
بانہ ہاوتھ راکھس بانہ گارن
وِنت کرمی تہ گوہس لارن
کت میان گبہ کوچن تہ بازارن
وچھنس تہ کھُنس کالہ شہمارن
حِسہ لِنشہ ڈاجنس ہم سمسارن
راون آم برہمنہ وِہہ دارن
کبشوہ رٹت گوم ہور ہور کھارن
تیزی کیا ہاوتھ زور آوارن
کِنہ برش وچھہ دیہ شُند ہیبان دارن
کِنہ وشین مت کِنہ ویوہ ہارن
کرودھ سان بنیس تم بدکارن
سنہ گوم ونہ کس تنہ چھس پوننہارن
تھُد وتھُہ کن تھاد کتھن تارن
ژہارت گامن تہ بیہ شہہارن
پرکاشہ گاش ان ہوہہ اَندکارن

اُدچھان ہنہ ہنہ ولِشہ ما یا
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
آوارہ کُرِنس تہ فرتھ رائے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
شیرس پٹ آسنم چان جائے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
گاجبنس تہ زاجنس کیا چھُو میون پائے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
جُبایِن آیوس تہ کُرنس بیائے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
کینژرن نہ زِنہ مرنک پرواے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس!
اَشک ون منز مہ کرتھ جائے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
لسہ نخ بات چھمنہ لسبہ نخ جائے
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس
دیہ شُند ناورٹ کیا چھُو پروائے

مرہ ہند معل زان چھرن تہ دہارن
ژہاران ژِری پتہ لاران چھس!

کرنہ لگ شاد وار ابرنہ لگ چاو	تہ ڈیشت گوشوراون خوش نہ دراو

دِیُن سُہ ماکنس سیتایہ آئس
یہ راوُن چھوُسی ژٕہ ہا وان بازگاری
سپُن خوشدل دِیُن ییتِ رامہ جوُ دوت
نہ ژحِن پانہ نار اپن چھو شری رام
مدار اکرُن نہ لَس کینہ چھینہ پروائے

وَننہٕ لِج لَس پیوان چھکناژہ پاس
کوی ہا پت کرِت پانس ژہ خواری
دُچھک وِن راوَنس مُولس دِ ییس ڈرُوت
ہمیس دشراوَنس ٹھوہ پاوُنس پام
نبیٔ پانس سَتِن وا اکٹھ ہ بر جائے

لنکایہ ہندس میدانس منز لکھمن جوُن فوج ہنتھ گژھُن جنگہ خیطرہ
میگناوُن ییُن مقابلس لکھمن جوُس سیت

سمندر رامہ جو شہرس اندر ژاو
کھوُرِ کنہ تم ژٕہ زن مارنہ لگیہ یو
پکنہِ لگ رامہ جو انداندِ پلاٹن
لژِن سیتایہ شچھ اَس آی خوش روز
یہوی یلہ راوَن پیغام بوُزُن
سمت تم ایدہ بدرا کھس نہ بنیار
گژھن کنہ وہہ کرت اندہیر لاگن
گژھن کنہ ہنز تہ کنہ تم سیپن جیس
یدُس یلہ میل تم راکھس تہ واندر
دُچھت زامُو وَلَس غیرت سکھٹھا آس
ہنومانن اسرِ یلہ مارِ وا راہ
کھسیت گوبر ہوا تم تیر ترادُن!

اَنگدُ سپُن اگُن ہلمت لدِ رواد
دِچھن کن دراو زمامودَن نہ سگریو
ٹکِن دراو برُونٹھ سارِن پانہ لکھمن
ہمو ژور راوَنس بیہ سانہ اکہ بوُز
پچھو زٹھ ہیو سپاہ ہت تو رسُوزُن
اَندرجیٹس ستن لاری یک بار
پکَن کینہ وزَن بدلت چوژ لاگن
ابر لاگن تہ والن رُود یاشین
ژمَن آسرِن سپُن زن کورہ خاندر
کھژس ژٕہ کھ پڑ نہ مارن ساسہ بلہ ساس
اندرجیٹ لگ وننہ ییت کیا چھو چارا
سٹھاہ مارن تہ وار اژلہ ناون

لکھمن جوٗن علاجہ خیط سنجیونی دوا انند گژھن ہنومان جوٗن ہیہ وتہ منز کال تیم دیو مارٗن

ونہ لگ رامچندرس کُن دبیشن
بیس جادو کرت دارت دِلس تیر
ہنو مالس ونہ لگ راہہ اوتار
بچھمن رات دُوہ تس سیت سیت اوس
نندر ییہ ملمتس خوش گواندر جیٹ
غرض لکھمن بزخم تیہ جادو

خبرداری کرو گرٹھ مارہ لکھمن
گرٹھ ہس ملمت سپرُون پی چھو تدبیر
سلتِن نک لکھمنس ہ ورس خبردار
قضا ییلہ آس پہ ہینک مشت گوس
برش لاین تہ ستی لتش لکھمنس بیٹ
سیٹھن بیہوش لتش ہوشش نہ اک ہو

لکھمن جینہ چھکہ لد سپد نخ خبر رامچندر جیس گرٹھن۔ سیہ بیکین
ون سنجیون بوٹہ ہند لکھمن جو بنہ شفا خیطرہ

خبر ییلہ بوز مرنج راجہ رامن
ودنہ لگ زور زہ تراوِن نالہ فریاد
وَدن پی رازہ دشرت غم کھون گو
نمتس ییلہ لوک ون دِیہ نار پالس
تمک ادشمنہ عمر پی چھیم یون عار
یہ کیاہ کرہ زانہ دُن کت شابہ روز بت
وَدُن وارا برٹ بُد آسیہ ہم یوُر
دبیشن لگ ونہ کُس آسہ تیتھ ویر
چھو گا ساک ون اِمرت سنزی وُن
اَنے کا نژاہ گرٹھہت صبحن برپا تن
اماشُت نام گرٹھن وارا چھو منزل

سنتھنہ لگ خاک دِت تم چاک جامن
وِبُن کیا گرہہ آکاشن یہ بیداد
نمتس تیہ پیالہ زہرک لکھمن چو
تیتھوی ودِہ بیتھ گرٹھہن چھلہ آسمانس
پتو لاکن دبیشن گرٹھہ گرفتار
دِلس کر سوکھہ شُوراوُن حال بوزِبت
میہ پٹ کر داتہ ہے بیتھ کینہ ہند زور
کمر گنڈہ وِن وُتس دو ہک تُو تدبیر
کو ہس پٹ رات کیتو پزلن شمع رن
سرِی کھسنی سو بیہ گرٹھہ زندہ لکھمن
شُوراہ[١٦] شت کرُو ھہ بیہ بیتھ بُن چھو مشکل

ہنومان چلِن سنجیوَن بوٗٹی اَنہٕ گژھن

منیچ ہتُ اُوس ناہلمنُ پکن ورا و
رُوماتت پربتس پٹ ووُت یکبارہ
دَپن بلہ راوَنن لوٗزن یہ روئداد
وننہ لگُ لس ژہ گژھہ سنیاس لاگتِ
کَرُن باہرہ ننہ گژھہ اَنہٕ سوا وَشد
ژہ چھُک غمخوار گژھہ شہرس گنڈی تاج
تتھوی بوٗزت سو گوُشُ ووُت یکبارہ
کَرَن تتپی اَتھو شمرن فراُوس
ہنومان ووُت بلہ تتُ جان جایہ
پرن پوشِس رشِس کرلس نمسکارہ
سنٛھاہ زاری کرت پرچھنس نم واک
دپس تم تورہ شوُزس رامچندرن
ہمتس پوچھتُ نزاع دشراوُس سیت
لتھندی ہر نہ چھُم وارا تہٕ دلریش
ہمس اَوشد سو گژھہ نو زندہ پانہ
دپس تم رِشِ مہ گژھہ از روز رلتس
غما تراوِت ژہ گژھہ حتیہ ترلِش باگن
یہ زَل چھُم جورہ بند رازس مہ اَکھنتُ
گژھس نیچھر گھچر ژہا رس تہٕ لارُس

نِنھی تُل تم قدم نیتھہ چھی وفن وا و
وچھُن تتہ راکھسوِت بھاوست نارہ
سِپُن نیچیس نہ کال ہمسپن تُن ناد
کرِت اِسن ژہ بہ تت جایہ اگِت
سَپنہٕ نو زِندہ لکھمن گو سنٛھا بد
دِمی اَڈراج زاہ بھاوَت نہ محتاج
ملُن لسماولُن سنہہ ژم جٹا وار
وٹھو سیلتن اپزِ پزُ کینہ دِیان اوُس
رِشاہ ڈیٹھُن شوپرت ترٗزہ کانہ
شُرن سیپن تہٕ وننس وبلہ تہٕ زارہ
لوکٹہ واندرہ ژہ کمہ آشا یہٕ تیتُ آک
بَرِ شہ سیلتن گمتُ لس بارہ لکھمن
لچھن ہنزگت چھ کیا تتہ بارہ گی تتہ
گرزن چھَیس چھم دزن والنج لجم ترِیش
مہ دم رخصت تہٕ فرصت چھم نہ دانہ
بُو پانی واتہ ناوَت تتُ پربالَس
دَہا دم دِت خوشی چھی فیر باغن
تتکہ بلہ سیت چھُم پتہ سر مہ کھمنت
ہلگ نی واتہ کن ادہ ژہالہ بارُس

زلس کٔن وٕھتو تہ منہ کٔن آسو دلتنگ
ہٹھس کھارٕن کلس لاینہ لگس ٹاف
سپٕن آشچرِ یہ وٕننس وارٕہ وارٕہ
مہ اُوسُم شاف تی کرِ ھتم برابر
یہ رِشٕ وُچھتن یہ چھُی راکھس دغاباز
نہ بوزِت گوٚمتس دٔیتس ہنومان
شو مارِت کرِنہ گندرون ستن بناے
دپٕن سنٛزی ولس لاریو برؤ دی
دپٕن گرٕژہ بی سوٚالشر مال دم بوٚر
صلاح چھُم پی تمن پربت کلیوسان
تلٕن پربت نکھس کیت آوا کاش
برت ہوشیار سپٕن تنبلیت دراو
نکھس کیت ہت ژلن زن سعر نہ سنز لنگ
ہنو مالس سو برٕتن تیر بلہ آو
پرنہ لگ رامہ رامہ گیاہ یہ سبداد
تتوی بوزِت برٕت گو ژالہ تراون
تسنزہ زوہ بای سُند بلہ ناد بوزن
وون وٕننس چھو کیا تسن بای سُند حال
ہنومانن وٕنن تس حال سوٚرُی
تسندِ لسیہ نگ دوایت پرتس اوس
دپس برھن نمک نو پارہ چھُی غم

کرِ ماک آتش زلہ منز ژم ژنگ
تسندہ درشنہ سیتن ژل تمس شاف
سیٹھا لیلا تہ کرنس زارہ پارہ
وٕنی ون اک کنتھاہ نت کرٕژہ بادر
کرٕن چھُی رٹ نہ اُو شدِ کرٕژہ پرواز
رٕٹن زالگیت ژٕٹن بن تراولس تان
ژمن مارِت تہ کینہ اوسس نہ
ہٹرس تم ژھپ تہ سیپن داره گردی
دوہم دٕہِم مہ واندر دراک کمزور
برٕن پٹ واتناون نٹ باسان
تس سپٕن ہنٛل تم لگ کرنہ کاش
وچھن آکاش بلہ ڈیٹھن بنس داو
دٕتن لس تیر آسس راون شنینک
وُچھو کنھ پاٹھہ ہیو بونہ اژ پٹ داو
یہ چھن چھا دیو چھا کینہ آدمی زاد
سیہ تن گیہ گستوین نہ کاون
پتھر ہیو پر وٕدن بیتاب سیپٕن
مہ لس لس دور گومت وٕ ہر کال
شو لکھمن اندر جیٹن ازرات موٚرى
ژہ دتھم تیر پربت ہت وست پوس
بوتس پٹ ژھنت نت یت بیکدم

ٹلنگ پربت کرِکھ یامت گُنی گت
ہنو مانس نہ تُورت خوش سپُن مَن

ژہ تیرس پپٹ یہ لنکاوانہ ناوت
وَتھت گو کوہ ہت پیوادرشک فن

لکھمن جُون پلُن سیہ لکھمن جُونہ اَتھہ اندرجیتُن مرُن

وبیشُن آوژ ہاران نوشدارو
سپُن سیہ زندہ لکھمن دراَیہ آواز
شُو یام گو زندہ بالیس گاش سیہ آس
وبیشن لکھمنس سیت رُود پانہ
شُو یام لکھمن جُون بازیگری ڈیٹھ
اَنگد سیہ زامُودن ہلمت لدر دراو

دِنگ چِھن لکھمنس لشں ژُل شُوجادو
کرِکُ ہلمت لدُرہ تامت سرفراز
خنجر ہت پانہ وُتھ اسرن کُرسُن واس
اندرجیتُن ہمش ہاوُن نِشانہ
کھٹُت ژہارُن رٹ مارُن اندرجیت
گرزہت پی راکھسن سیلاب بَن آو

رامچندرنہ جنگہ خیطرہ کُنبہ کرُن وزہ ناوُن !

سپُن دیوانہ راوُن ترانہ تُوریو
دیان لشں اُوس بویاہ اک دِلاوار
سپُن کرُودی تہ منگن اُوس بیحس
ہزاری بُھتد تلِت وَنتُس رُدیداد
تہ تُورت دراے تم ساری بیکبار
وُچھاک کُنبہ کرُن زن اُوس کیلاس
ہواوہ لنبہ سندہ تم زلہ ناوِن
کِرت تدبیر لگ تم تتہ کرنہ کار
اَنگن دِہ ناس کنکن ہند سٹھاجان

اِندرجیتُن خبر تُورت شُو ہوُریو
ننہ رت شُورِت گرزہان اُوس نندد بیدار
دِپُن ویرن گرز ہو لنبہ کُنبہ کرُنس
بغیرت سیہ دوُہ اَسہ کاسیہ نِدِرہ وباد
وزیرہ تہ ویرتم گاٹل تہ ہُشیار
شُونگت ڈیو ڈھک پتِ تم بردِ ہنگن آس
پلن چھاون تہ گرہ لنبہ دُور ترادِن
فِرو ہُس ہست تہ نگریٹ گو نہ بیدار
زنگن زنگولہ ہُو کھہ زن سرنہ یان

ژُنگ تھ ٹیٹھہ نَژن طاؤس باغس ‎ مُشک تھہندی ہمتس بونہ گودِ باغس
امی سیت گو وتھت زن ورندہ پرت ‎ اُنگ کھُن چھُن ہمتس ویر دوئی کوٹ
شوراہ ساس زیوہ تم بونہ بوچھہ ہت ‎ شُر ایک ساس نژہ تم ترلیشہ کرنہ چی
وُنگ لَس کُنبہ کرنس حال سُورُی ‎ اندرجیت تھِتھ بچورا امَن ژہ مُورہی
کرِن نتری سِٹھاہ راکھس کرن پَت ‎ سپدِن دلجِننہ راوَن چانہ باپت
کمرگنڈ نیرِ وُن ویرِت پھُن ھاو ‎ کرُوک تم شانت ساری ناد پِن بھاو
تمِن لَگ ست کرنہ بوی ویادکاس ‎ پکِن گو وُوت منزنت عام خاص
تمن ڈیشت وتھِت تھُد گو شوراوُن ‎ وچھِن لس مُوکھہ تہ تخنس بہہ ناوُن
دپُن لس بابہ میانے کونہ چھُی عار ‎ مہ وُوت سیلاب کھوَرن تل ژہ ہو یار
خبر چھئیا اندرجیت کیاہ پہلوان ‎ تہِتھس زُور آورس دِت لکھمنن کان
تنی سٹھہ گوس ژیر آوارہ ڈیٹھم ‎ گلن چھُس شیَن زَن مُودُو ر رُودُم
دِلُس تم تورہ چھُینا ہوش پانس ‎ ژہ چھُی براز ہ ھکومت قید خانس
ژہ چھُک ویرا امَن سارِن کرک ناش ‎ کران نیدر ازہ چھُی شاباش شاباش
مہ بُدوی حکم فرمادک بولارک ‎ رٹنگ گردن ژُنگ ژہ ہارکنہ مارک

کُنبہ کرن جنگ بیہ رامچندرن اَتھہ تمس مرُن

سٹھا سختی کرِت یلہ وُنہ ناوُن ‎ وَدِنہ لگ لس پنُن احوال باوُن
دلپس تم کُنبہ کرن کرژہ فرصت ‎ بُو یامت نِندرِ وتھہ تامت جمک ریت
کڈُن ترکش ذرہ جبہ جامہ تم وُل ‎ نکھس پٹ ہت کماناہ دراو بل بل
اچھِن نش فش دِوَن لارن بڈس آو ‎ کھلس منز باگ پادر سہہ زن ژاو
رُٹن یس لس ژٹن سر زن کپر پھان ‎ کرَن پارہ دُوبارہ کھنہ تس جان

وِچھُن یَس یَتَس کچھِن اژدرہون جان
تُلِن یَس یَتس دِوَن وارِت بہ آکاش
ستھا مارِن تہ مارِت دُور تراوِن
کرِن تیری تہ خونریزی کرَن آو
ہَتھ ہپو واندرِ ویلہ کھبو ہز نمیت
کھفرس یلہ ژرک یمِس لارِن پُدِرس آو
سپُن آکاش ہژ بوترات گبہ کَن
کمان فِٹ تیر سُورِت ورا یہ شمشیر
گرالت اَک اکِس لایِن گرامشت
گراگرِ سپُن استادہ روزن
گراتم زرکو لاگن کھسان ہیور
گراگٹ سپِن جبروت ہاوَن
ستِن دُومن سَتِن راتن کرِگ جنگ
پتو لاگِن اَسِر سپِن زبردست
سپُن بیہوش یلہ تُتھکن وستہ پیو
رٹِت یلہ واندرَن ہُند پادشہ نیون
سپُن ساتھا گژہت بیدارِ سگریو
دندوسیت لست رٹنس دوِن اتھن کن
پکِن گوراَمچندرس نشہ اَسِن اوس
پکِن گورت تُھکن یلہ واندرَن منز
وچھِن یم آس یَتس کن تم چھہ کھوژان

ژلن یس یَتس ولن زن یار پچھان
ڈیپن یَتس کرنہ نہ روزن لسیخ آتش
رٹن وارا رٹِت تمِ ننگلا وِن
کرِن میدان خالی زِن نہ کنھہ راو
نہ سگریون وچھن نترن کھتس رَت
تتھی تم میل بیتھ نارس ستن داو
تتھی ماشیشہ ناگس پھرگیس پَن
ژٹنگ جبہ جامہ تھف لایک رٹنگ گیر
گرا تتھکن ہیون تم پشت بر پشت
گرا ژاپان بدن خونی گژھان پن
پیوان تتھکن وستہ یلہ تیزیوان گیوور
دِوان دکھہ اَک اکِس کن کلہ چھاوان
ڈنک پاتال پد آکاشہ کن ہنگ
دِتُن دارِت بیتھ سگریو گو لپت
کرِس کنب کنبہ کرن ہیت یمس گو
انگد بلہمت پتی گی یام موژ یون
وچھن ہیت گو چھہ کت اوس لان دیو
کڈن یتس موُلہ تراونس بر بتھاہ نن
سُوراکھس تتھہ کرت لارن پتی گوس
وچھنہ لگ لس تتھبس زن چھس پمر پزیر
ڈکن دکھ رانہ جو تام تس دِتن کان

شُمبرا ہیو وسیت بُوتراچ پٹ پیو
خبر بوزت تبر زنن راوٗنس آمی
سٹھا لاچار پکہ سپنن سوٗراوُن
نہ پلہ بوٗزراوٗن تتھ ہیوا سُر پیو
صلاح کُرُم ولس سیت کیا چھو چارہ
اما کس پکہ ونت وُتھ چھس بوٗ فنیش
شوکھن موکھہ چھُم ونن زہر اکھوان چھس
سلاح ساری اٹھولنشہ ولہ رن چھیم
پہ لدِ ثم نامہ پیغام سوٗی مہ پوٗ لم

فلاٹس ہن ہن نہ اڈجن شرمہ نس گو
سٹھا گو آچھرس زہار نہ لگ پای
گیس پی بُد دیس تی اوٗس ھا وُن
سپن بانبرہ وگنہ سیت شین وگلیو
پہ شچھہ بوزت گژھن چھم پارہ پارہ
پہن گردن بو چھس پولاد ٹیشن
گچھم کان راکھس ہنز وسہ کھوان چھس
امس را من زخم دالنجہ لگن دِ چھیم
ڈولم کت شا پہ کلہ سونہ لینک را دم

راوُنن مہراوُن وِیوس لنشہ مدد منگنہ گژھن !!!

پہ راوُن ہت نینہ برزِ ناشہ راوُن
سُو چھُم لایق نہ سنگر امس دیم دائے
نمس سیت وہینہ ہنز چھُم دوستداری
وُچھس گٹہ کار گمانن ڈاج راوُی
نتھی گولنس لیش وُنن یہ احوال
حکم لمسند نتھی واوس نہ نٹھ آس
خبر چھیپا سوٗ کیا سہ اوس گرزان
تسندی مرنہ چھم دارا جگر ریش
ہنومانن سہ لنکا نارہ نا جن
سمت نیر دمن سیت بُد کرُ وزیاد

ونہ لگ پی مہ چھم گور مہہ راوُن
اندر پد وی لنشہ لس چھیم بسن جائے
گژھس باوس پہن احوال ساری
وچھو پینے اسہ برز ناشہ راوی
کُدبہ کرُلس تتھس رامن ان کال
وُچھت راوُن مہا کالس نہ نٹھ آس
تسندی ہیبہ پرتھوی آس لرزان
گیم سونہ لینک ہن اژدردیم فیش
دوٗیم ثم راکھسن ہنز کان گاجن
کتھا چھا راوُن گرہ دیہ برباد

تِتھی کُر کینھہ طِلِسما یُتھ ہٹا وُن
دِلُس مُم تورہ لَنس سیت چانو چھنہ پایے
یہ گوپت کُن تہ تَت مَنہ تَلمُتہ پرچاش
تِتھی وُنِنس ہتھی تِتھ آو ورچوش
تِتھی چھلس سِتِن آتش رُٹن جیبٹ
رفیقا یتھ وَنِن کراوِس دستور
ژہ کیا چھُکھ غم پلنگس یہ ژہ پانس
مرد نا مرد گوک دَر وقت مردی
مہ لاگ کمزوریَن مجلس گرم چھی
ہنومانا پہلوانا تمِن چھو ہی
دلاوارن اندر وُتھیم دِلاوار
نہ بوڈہ وُن یان سندرہ وُن چھونارہ
تہ ہروُن ماد نور ڈُند چھس گرانبار
تشائی رام سُوی آتھم بنومُت
قالہ سِتِن لکھِمت گومُت دہرم چھس
سِلاح سوُرمی دِمی سِتِن یُدس ییر
مہا بہادر مہا بلوان سنا چار
ژہ شیرس تاج لاگ اچت چھوی چانوی
گنڈ جبہ جامہ وُن ییر دیُدس رُ وُد
طبل وا لو چھ بلوان سان لشکر
آرا بہ تِتھ کرو یُتھ گینیہ اگاش

تِگی یِتھ تِتھ ژہ کر راوُن بچاوُن
صلاح کروُن تمِن سیت ژھیکہ ما یے
مہارا او نہ کرِ ی مارا مَہ جُو ناش
وَنِیہ لگُ وِن بو کرہ ربر ملال نوش
وَنِیہ لگ نر کہ لَنشہ بو نہ نار گو عیب
رفیق سوی لُس رفاقس سیت سپنہ پور
خجل زدہ گژہ پگاہ راوُن چھانس
لِزا چھینا ژہ شراوُن کھیہ سر سوی
ژندی راوُن تہ وَنِہ وارا شرم چھی
تِگی یِدوی ژہ گڈِنی بار نوی سوی
دلاوار یہ کُن اسرن دِتن مار
نہ ملکہہ وُن تا پہ نی مرہ وُن ہتھیارہ
سپاہن فوجدارن ہند چھو سالار
شترس رامہ لچھمن لَس سپنومُت
کرم چھُس رامہ لچھمن بدشرم چھُس
ہِہ کر کینھہ [illegible] سپناپن شیر
[illegible] وُنِی [illegible] وُنا گو دِتھ سِندہ [illegible]
[illegible] رامہ پات تمِن تا جپ چھو چانو
خبر چھُس سِتِن راوُن [illegible] مود
پکو [illegible] چلِن سار [illegible]
چھیے راوَنہ نتہ راوُنس سپنہ ناش

تلو بیرو ستھن آکاش نٹ تام
انیکھا فوج ہیتِ ڈیشن یم یامت
یہ شیچھ بوزِت وینہ لگ مہہ راون
چھو کیا ورلب تیھن منش ستن یدٔ
تمن ہی ساسہ یدٔ چھم آژہ متنا
وَنِنہ لگ ون کرک بہ بادسارِی
مہاراو نہ ژہ فرصت کرنہ رالتس
یہ بڈ وگن اندر کوہ چھک کھون وہ ر
وتن تہنزن زمینس ژہ دِ لکنا
کھلس منز باگ پادرسہہ دو رک
پکنہ میانی بُنل سپنک جہالس
ژہ کیا چھی غم ژہ پانس بہ خوشی ست
تیتھی بیر و میدس جبروت ہاو د !
کروروُ ابدہ بدینہ وشوارہ
گوڈن یم پادشہ چھک تم ژہ پالک
کھمک سینا چمکت نٹ یم یکسن
تیتوی بوزِت سو راون لینکہ پٹ گو
اَنن تدبیر دان ڈپنک دِیودائے
کرِ و تدبیر کینژاہ بھٹکہ راود
نتی راون مرِت گژھہ چھین یوکھوڑن
طبل وایو تیتھی بیر و اراس

ژلن تم سیتھہ ونن کھینہ آی کمتام
مجال چھانٹ ہکن یت پت ژلن پٹ
خوشی کر راد نو ید چھینہ ہٹاون
کنوی اتھہ چھک ستا کم راد رہی ید
ہردی ہاوی ننگلمت چھم چھانا
وچھت مُوکھ سیون ژہن تم پاپہ ہوری
گژھی معلوم پگاہ صبحن پہ بالس
ژہ گژھہ راجت کرنہ لنکایہ پٹ بہ
ہیم لیس برونٹھہ لس ننہ رت جمکنا
مجال چھا کُنھ کُنِے ادہ زندہ چھورک
چہ کار کیا رِی چھہ اژدرس دہانس
دنک شبخون کرک ایرہ رلس سیت
جہالس عالمس منز ناو ہٹاود
لبم سپنک سپاہن اک اشارہ
سہل پاھٹن طلسمو سیت سبا لک
پگاہ ڈیشک کنوی تتو رانتہ لچھمن
مہہ راون لمس پتہ کوکن گو
سپن راون گرفتار کیا چھیت پایے
سحر یا باز یا تدبیر ہاود
مہہ راون تتو کراد چھوڑ ورن
الو ندبہت حکم د موسنز الس

ہمُو وہِس وَنِکھ بُد کرِ و نہ !
یہہ اونہ راسمن بد چھُنہ گفت
اَنِک برہمن تہ سُنبرا وِک پنڈت ژَن
ژہ کر فرصت زنک ہنگامہ لاگو
ہسں روز و یامت وا تہ اُڈرات
شُنگیتِ ہم برسنگِ ہرمرچھ آسن
ترتھی بارِ یا کرِ و غفلت بناو ووک
کرک مقرر یہی کت آئے برہمن
شرن سینین تہ ونس سارِ کارَن
سَندیا سمیہ ہچھ تامت پربالتس
سپاہن ہند گنڈِ و اندِ اند پلاٹن
پتوی بورزت نہ ہلمت منگہ ناوُن
حکم سپنن ہتھی رُوزِ و خبر دار
تتھی ہم ہلمن آندِ اند گنڈن گبر
دیوگت وچھ ہمن سارَن نندرِ پی
کرُن چھس پانہ ناحق ہان کھارن
چھُو پانی بُلبُل و گلزار پانی
چھُو پانی سر یہ تیز پانی چھو نرمل
چھُو پانی دی برھما دیش چھو پانی
چھُو پانی یاترا پانی دیوی دار
چھو پانی پانہ دی آسن بہانہ

بُدس ویشے خبر تتہ یا ور و نہ
صلاح ید وہی چھو کا پی ہند کرو زرف
ہمنش ہومنس لگی اک رائے لچھمن
سہل پاٹِ پادشاہن ژورہ راگو
نکھس کتِ ہم گرزہن وَالن بہیک سات
کرِ و غفلت ہمن عامن تہ خاصن
گرزہن ہجین تہ نندر امست پاد وک
نِشہ نتس رامچندرس گو وبشن !
مہہ راوُن تہ راوُن بارِ ژہارن
خبرداری کرِ ن گرزھ رات رالتس
مہاراجا پلاٹن در پلاٹن
سپاہن ساری سالار تھاوُن
خبردار رات رالتس رُوزِ بیدار
وشہ لگ رامچندرُن حکم چھم شیر
مہہ راولنس ہمی بہانہ گوے کھے
یہ ماچھی سمیہ پتھر بہانہ ژہارن
چھُو پانی سنبل و سبزار پانی
چھُو پانی لچھ کرور پانی چھُو کول
چھو پانی شری کرشن شری رام پانی
چھو پانی دیو یہ رنگ بوینس ہمکار
نِراکارن ہھون اکارنشا نہ

وُڈ وَست زان تَرَن تارَن زَنگیج سوی
زَگت رَکھیال چھُی دُپہ کارَ تمُسند
نرِاین دُون اَچھِن منز گاش ژُونُوی

زَرسِن زَرَس شَرَس چھُی پرکَژ سوی
نَنَر رِیمیوُ نُوی یہ چھُی پرکاش تمُسند
نرِاین اَتھ چھِم پرکاش ژُونُوی

مہراوَنُن نصف اَرِ لشکرَ ہیتھ یُن بیہ رامچندر جی تہ لچھمن جی یُن تل پاتال رَٹِتھ نِن

مہ راوُن یہ وُچھِتھ گیا گوُ بنیاد
سُو دیت یکہ پَننہ مجلسہ منزہ نَبر دراو
ژِہن بندر اَنہ لَگ پا مَنت گو گُھٹ ہیوُر
سِپُن اَتھ سیری چندر ہیہ یہ گیا گو
ستارہ پی دَست زن زُونہ لَگ گراہ
مُدا ژَن دُون شُگت ڈیچھن ہیہ سیتا
سِپُن شَر خوشِس تہ آگا شُس تخچ نُہال
ژِیِن اَتھ دَپان جیستہ دَھت گو
تھُون تم وادِہ پاٹھِن آتِس پیٹھ

برابر اَرڈہ زاتن پیوُ تمِس یاد
اَیند رَنٹو یہ تہ بیندرَ ازِس بَنِل آو
سِپُن غرق عرق شَر آس زن گیوُر
مہ راوُن گھست درِ بقیہ پیٹھ پیوُ
مہ راوُن گَژھِن ناتِس چھُو بدخواہ
وَننہ لَگ راوُن بیہ لَب سہ لنکا
اَچھِن منز باگ ژُن نَترن بندی لال
وَنقت گو جایہ پَننی پیٹھ ژَکِن گو
وَننہ لَگ ہم نَہ چھِم کھُرکاسِنس پیٹھ

ہنومانَن اَنگدُن سُگریوُن بیہ تمام فوجک ہوشیا گَژھُن تہ رامچندر جی یُن تہ لچھمن جیوُن لشکرس منز نہ لَبُن ۔ ہنومانَن تل پاتال گَژھُن تہ دُو شبوے باگی آنُن

سِپُن ساتھ گَژ ہت بیدار ووشُن
وُچھِن سیتا سہ گیمُر ہت وَندِ ہوش

وُچھِنہ لَگ بر وَنتھ پیٹھ کتہ رامہ لچھمن
وَننہ لَگ وُن تُو گَرہ زہر ہلال نوش

جگرس رٕہ لجِس دٕزہ وٕنہِ لٔتہ سیت
دِتھٕن شٔنکھا سین بید ارسِیتا
وُچھِنہِ لگِ اک اکِس کٔن پانہ وانی

مہ ڈُب گونار ژھتہ نرگس اشہ سیت
شبدٕ بوزِت نہ رُوزِت گے بیک پا
کھون افسوس کٔٹ گے دیرسانی

ہرنہِ لگ واوہ پوہ پن
کٔت گے رامہ لچھمن

برونٛٹھ سینہ لُولن
نوٗن زٕن پیوک زخمن
سینس دِینک چاک
پان ماران وہٲشن
سارِوی ہتو کھہ رِیوٗن
پاپہ دٔشہ سیت لگ زِہن
بیہ دِیہ نا سُو درشُن
وُچھان لج زُون چشمن!
بادہ کٔن اسہ زہاران
فراقہ زون چھہ گگن
گگنہ لگ نُولہ سیتی
انگدٔ سگر یوزامووٕن
والنجہ گیکھہ پارہ
شیچھہ پہ ژھان کاڈن
پہ بیمہ پُزِد لج زمِن رِی
سری ژٕہ ہا رون پرہ ہا تِن
گٔنگہ منزہ دیپ چھو پرزلن

رمہ رمہ رام بولن
کتھ گے رامہ لچھمن
پالس لگ منتھنہ خاک
کتھ گے رامہ لچھمن
تُول اد رامہ جُون
کتھ گے رامہ لچھمن
امرتہ شوبہ درشُن
کتھ گو رامہ لچھمن
نیٔر و خوٗن ھاران
کتھ گو رامہ لچھمن
النہ لگ ہولہ سیتی
کتھ گو رامہ لچھمن
بیہ ین نا دُو بارہ
کتھ گو رامہ لچھمن
درشُن باوہ نا دٕے
گٔتھ گو رامہ لچھمن
رامہ جو نہ بیہ لچھمن

پرکاشس تِی چھوٚپہٕ ژھن

سیٚپُن شرمندہ ہٕرِ پانس لدنہٕ لگ
رٕتس مازس لچھس سترٕمنَ رٕ ی
ہوٚہ ہ ہلمُت تِمنَ منز اوٚس بلوان
سَپٕنک تُس ؤ دِنہٕ یایہ لگ ہنو نان
تِتھوی حالہ وچھت دِیون تہٕ رٕس گو
سمِت سارِن وٚڈک نارہ بدلن ن
کھڑک یم تہٕ الہ زن ژہ ہنو کھنیٚن
وَندِس ژلیتہٕ سِنہ یم اٚسس غمگین
یہار اجازہ رچھہ بنیٚن پران تل
مہٕ بُڈ کھبوبن اندر وُنغہ نیر ذلت تراو
یہ کیا گو رامہٕ لچھمن دوٚرسینیٚن
ژٹک سینہ ژٹک تِس ہلمتس یاد
وٕنِنہ لگ بلہنتس کُن تم تِمہٕ گُن
جگرٕ دِ دمُت کنِن ہیٹ زِن دوِن فیٚس
چھپہ لکھمت اسِ گمٕت لیٚ تشنہ ساری
کٕمک آسی دٕوٚک رامنَ لگن اج
تِتھوی بورٕت دِ دِنہ تان لگ ہنو نان
وَتِنِہ لگ وِیلہ زارتس کُن درِژن تن

کتٕو گو رامہ لچھمن

ژرنَ گو رامہ چندرس ژٕ ودنہ لگ
سمِت ساری بلاوِ یٚری لٕشہ بی
سیٚپُن لٕس دیدہ گریان سینہ یان
اشروانی سیٚپن نارِین تہ آؤدان
ژی ستیل تہٕ تمہٕ رفتارہ لٕشہ ہیو
نَحصِر آیک وَدن اچھہ دادِ لدِ زن
برازی آی ساری ہلمتس کُن
ستِرن سینیٚن ہنو مانس سیٚپن لین
چھپہ جانی قوم گژہ باون پنُن بل
بلا دِیٚرو بلاو یٚری پنُن ھاو
جگرس دِرِ منتس کنیتہ سُور سینیٚن
ژہ ژہ ہاندُڈن رامہ لچھمن داد وبیداد
منگُن چھی دی نمت اسِ رامہ لچھمن
یٕژ ہان درشن منگان چھی ترِیشہ ہتہ تریش
منگان چھی رامہ لچھمن اسِ برارِ ی
شہٕ کھنڈی دیو بہارِشِن چھپہ تم تاج
ژٕتن جگر زِنسِس ہیٹ سنِھن یان
ہرِ نہٕ لگ اَشِ ژُر نہٕ لگ رامہ لچھمن

اُددی سینیٚن ہردی نُولہ ناد
رامہ لچھمنہ شوٚبہ درشُن ہاو

دیا سا غزہ ژی دیا واوٗ
ژٕرنٕ تل رٕچھو پرٕ ون پون اوٗ
اَسِ چھی آرت کران دِلہٕ زٕ اَ
سٕت منگٕ سیت اَسہٕ تہٕ دارہٕ بولہٕ ناوٗ
آرت اَسِ آی آرٕ ژٕ سون کاس
داسن پاس کرٕ کرٕ چھ پرٕ منہٕ بوٗگہ ناو
درٕنقس تٕہ درٕنقس سرٕ وٕ سرٕسٹ چانِی
اوٗشک ژی اَسہٕ چانوٗی رٕپگہٕ چاو
یدٕرٕ کامنا بیہ راوٗن فوٗج ہرٕت
تارٕ وٗن ژی چھوٗک یتٕ ندیہ اولنگاوٗ
گوشرٕن لُگ ؤنٕنہٕ ہلمت تیٚھُ گیان
ناحق زٕمہٕ ژٕھِ ہلمت منِدہٕ چھاو
نُن نیرہٕ سمیس راوٗلس گژہ ناش

سٔامہ ریتہ راچپنارہ نارانو
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ہاو
کٔلِ گٔے بوٗلہٕ وِن جانا وار
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ہاو
سپٕن اَسِ چانہٕ کھورِہٕ تلہٕ کی داس
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ہاو
اَگاشہٕ وٕژھ دیوہ ورشٕٹ چانی
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ہاو
راکھِس ینٕ دیہ دارِت کِنت
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ہاو
باوہٕ سیت ژٕھوٗس بٔشری ناران
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ہاو
آتش چھم گاشہٕ پرارہٕ فولہٕ پرٕکاش

ژلہٕ کھٔے اتھینس امرت زٕل چاو
رامہٕ لچھمنہٕ شوٗبہ درشن ھاو

وٕدنہٕ ہلمت لگ اَشہٕ کنہٕ ہرٕن خوٗن
ہیری ریتہ ژہٕ ساتھا ہاو تم پان
ژٕہ ہاو درشن فوٗلہٕ لگہٕ زٕہِچھ ٹوٗشن
بسنت پلہٕ آو ہارٕ گُل وٕندگ ملٕ
یٕنک یاوٗن نہٕ شراوٗن مُشک ترٕ اوٗن
بہا وٕنہٕ پت چھوٗک ژی کھیرہٕ ساغر
تریم امرِ تہٕ بُرٕ نٕاک سینہٕ ٹوٗلن

نرایٕنہٕ چوٗن دُور چھم چھُکس نوٗن
شوٗبہٕ درشنہٕ سیت شُد اوٗ گژہ ہنوٗمان
سنگر بالن تہٕ بالن اند گوشٕن
فولِت ینٕ ہست دِپنینس ژہٕ پتٕ ژٕل
مُشکہٕ سیدِت سیت بارٕن اڈہٕ فولہٕ ناوُن
۵۲
دوٗوٗ نزاہ وٗ پنیشدن ہندہٕ ژہٕ آگر
اشوچک موکھ وچھت شوٗلن تہٕ بوٗلن

گٹکٕ وانِتھ چھِ سردی پان ہاوٕن
نگھر کیاہ کرِ مکر مٹہ فیرہ دٕرہس
پوشن ڈلیٖتھ دوہن تتھ جامہِ زِہن نال
بیٚس اَدٕ ماگ زٕل کرہ پٔنن پان
پھگن وانِتھ لگن چھی اضطرابس
چیتھر وانِتھ سوگرہ سارن ستر ناش
ویہک وانِتھ چھُو پانس پانہٕ میلن
ڈلک مل زُل گیاتک کرتہ دربار
دوادادن چھکن میانن دیتم زئی
پرکرت چھم میان گرہ گرہ پی منگی دان
کوکھنڈ زٕ میانہ سیتن گوکھٹِتھ پان
مہ دوتم جان برلب جامہِ اندٕ تن
دل وجانم فدا ی رامہ لچھمن
ستر گیم نال کرتم آل جگرس
بو چھس پیوست ستھر ون کٔن یتم
نہ اینہ ون زہ رستوی کانہہ گرھمنہ
زہ چھکنا ترن تارن عالمن دوون
بہ ہیوتوی من زہ رستوی کنہہ مہ بابن
رٹم دامانہ چھ نوی سارہ دیسنے
یہ من تنوی زہ کت رٹھر مہ بدریسٹھ
ہمت ونده منزہ ٹھاکور گژھ دینا
دویم یا تا زہ پیاران دود دئی نا
ستہ ما آسی وُدان ون راجہ زادن

تنگ بزن چھہ کرتم ہیر   نہ ادن
ونشس سات چھس کیاہ ڈاس کرتن
گرھت زہ چشمہ درشن ہاوہ یٚژ کال
لسند درشن وُچھت سارن زٕلن ہان
دوان جوہر تہ زیور آفتابس
اسریت زلہ سریس گژہ زن گاش
خوشی سیتن اسن گندن تہ کھیلن
بنھا وت یانہ البشر چھک زہ اوتار
مہ چھم لی آتش زرن تل ہیم زئی
نہ اینہ اشرمہ رہ اچھی سانی سان
دتم درشن نہ اینہ کاستم ہان
مرن وقتن ستران گژہ رامہ لچھمن
سر مین زیرپا ی   رامہ لچھمن
جگر پارہ مہ گئے پیکال جگرس
زخمہ کھنڈ زٕ ستن سار وی دیتم چوٹ
زہ رستوی کینسہ کٔن کیول وشمنہ
زہ چھوک تہ بہ گوکہ سامی زئی کھوم کن
بدن جان تی ڈکہ میون اشن
زہ رستوی کر بولاری پتہ کینسے
زہ چھکنا آسہ ون شندرتہ ریسٹ
چھلے دوده کھور زہ نامرت چھمینا
گوشلیا رامہ لچھمنہ کھونہ ہٹی نا
ہیم نا رامہ لچھمنہ سیت ساون

ہنُومان جُونہ اَتھہ مہراوَنن مارہ گرٹھن ۔ بیہ ہنومان جون راجہ رامچندرتہ لچھمن جو تل پاتالہ اَنُن ۔

ژٕہ دِک درشن ہَن دوٗد ٹھِنٛچہ نیرِک
یِمی چھِم شرٲکِہ جگہٕ رٕس باکہٕ وٕدہِ نا
شریم مارانزہ دشرت آسہِ بیاران
یہ چھوٗرم یام سیتا تُوزہ احوال
موٗکھس سپنس بدل رنگ تِنہٕ گرٕھس شوٗر
یہ پیٛنِتھرم ہتہ بادہ چھیٖ وبیشن
تمن کیاہ پای شر ناگٕت چھوٗ چونوی
شیم چھوٗہی شتر راوٗن بیہ شوٗگالن
اشٹہ بیر وچھہ پرادان درشنس ژٕہی
شریت لوٗدار بخو بر زلنہ ہیُی دیپ
وہم دشایہ کِن چھوگ دشہ سُندر ژٕہی
بہم لنکا یہ پٹ راجٕت چھوٗ چونوی
تریوٗ دشہ سریہ ونِ یژ شین گالن
بہو تُر جو نشِن چھِم گاشس چونوی
پونم ہندہ رامہٕ چوٗہ موٗکھ ہاوشہارس
دٕنہِ انگ ہمتس کنٕ یِیٔ وبیشن
نتہ ساری ہرن ہلمنہ کھنی رن
وبشن انگ وننہ لتن ویرہ بدرس
تتوہی توٗزت ہنومان آو لاران
ہیٹھاہ ژٕنژل گمت آتشس ینن ہن
خبر چھاز نمہ ژٕ دہ کوہ ہاژ کرنھم
ژٕتن پاتال ڈیٹھن جان جبا یا
لصرلفا لنکہ ہنر تت جایہ پیٹ ما

وُندِک دادی ونِت سِرہ مای فیرِک
ہٹکہٕ رتہ راچندرس نامہِ لدٕہ نا
یمیم ہہ ترشس دیمہ کرہ ہرہ ناران
ہرن برو نیٹھی تمس شتھر بادہ ماکال
وشامترس رشس ونِ کیاہ انگ کھوٗر
چھوٗ شیرس لوگمت تم رامہٕ لچھمن
وپای شر ناگتن تہٕ وت چھوٗ چونوی
شتم ستئی چھوٗ سیتا موٗکہ لاوٗن
شوٗبہ درشنہ امرت ورشنس ژٕہی
یتن گرت رٹن ژہ ہارٕن سِری ریپ
مدر دانی تہ ایکا دشہ لدٕر ژٕہی
شہ کھنڈہ کِن رِہتن تا جبٕت چھوٗ چونوی
چوٗدش چندرمہ سیتا موٗکہ لاوٗن
دِتم درشن تہ کاستم ژٕونہ گرانوی
انوٗی رانزہ دشرت رانہ پارس
دِمی ون نیب گتہ چھوی رامہٕ لچھمن
پرےماسپنہ وٕنہ چھکنا ژٕہ نیرن
ژٕہ گرژہ ٹیکان یکن بٕن پاتالس
وکھت گوٗ واد ہیتو شریہ امر ژٕہارن
دِوٕن ون سنِ وگن دچھہ ہن نرائن
لگم کھرہ کھوٗنت ناحق کاژ کرنھم
دچھن بڈ بارگاہ آنداند قلا یا
وچھن اک بالکاہ تٔنہ ڈیڈ وانا

اسنہ بلہمت لگ یا ہمت شو ڈیٹھن
تہ گتھ پانس اندر ازلس ہر دم وَت
اسنہ باتک لگس یا ہمت یہ بوزن
ہنوہانن دلیس کیاہ چھوی خیالہ
بیابانک چھم وندر گس ہوکہ لاوی
پیادہ چھک سوارن سیت دِوان گاد
تہ یہ پانس ثہت کوہ چھک منگن ہرت
مشان کھیل سیت ویرن بانہ سپنک
تھتوی بوزت سو بالک آو درجوش
چھوکیا ویرانس ویرت چھک ہاون
تہتھی پت فیوز کرنس کانہ درشن
تھتی ویرت وچھت زبر ہنوہان
وچھت لس کن گانہ لگ ہولہ سیتی
وننہ لگ نالہ رٹہ ہن لول برہ ہس
وننہ لگ لولہ سیتن کتھہ دِمس تیر
تلن ترکش تہ لس کن وسیم ہاون
گدان کش ترکشس سینس دِتن چاک
وننہ لگ یہ چھو بالک دِنتا ریپ
پرہاتک سیر یہ زن یہ زلن سرزلے
تیم کر اتھہ اتھن وچھہ ہس لوٗ اچھہ
ہمن ونده منز گھنہ منز آپس شیر
انن تہ ہارت تھدون منز باگ عطرس
موتہ یہ ناگن ڈکس ہٹ تکہ لاگس

اسن تاہرت وننہ لگ بالکس کن
مہ چھم ہغاص نن کینہ چھم کرن کت
یدس ولیشئے دپان استادہ سنین
تہ گتھ استادہ چاوت زہر پیالہ
کسو ادہ یت اتھی دود دامہ چاوی
زہ پت زل نتہ دمت ییتہ گردبر باد
گتھک زخمی آنگو آنگو چھک رت
مشان زی شیر خوار آوارہ سپنک
وننہ لگ ون زودک پاتھن گرت جوش
گنتر پتھس شمر توی چھک تمنہ لاون
ہنوہان لگ منگنہ ر اتھن سو درشن
تثرن سینین تہ اگنس لگ تہمنہ پان
رٹنہ لگ تیر تمند لولہ سیتی۔
گتھت نکھہ دون گلالن بوسہ کرہ ہس
گتھم اسن یتھوی نچواہ بلاوِیر
موکھس تیندس ہٹ کرتیر زادن
دپان پرتھ ہس گچھت کتہ اک کس زاک
پرزہ لن گتہ کو گھس منز باگ زن دیت
گرن گتھ دور یہن ادم تمہ شیواے
لبن لب لاگہس کیا تسنہ لبن کر
کرت دو النج وتھ باوس دِلکہ بیر
جگر پارس جگر دیباچہ وتھر سس
وندہ ہس پان پادن دِکہ لاگس

دُدُم جگرس تہ کیاسنہ میلہ کرہ نا
رٹِت لمنہ ہن تہ وُچھِہس پولہ ماٹے
آماکیا کرہ یہ دیت گژھنہ ژھنہ گژھن
یہ پُوپلچ رِہ سیٹھا پرسند چھ تھاون
وچھِوِن پُولہ نار گوتاہ ٹلن جوش
وُندس ویشے ہمتس گوبی پرویزن
وُنی زنمہ نیاگس پٹ لزن لت
کھٹن پاہنو رتن ڈیٹھن سو شمع
گوڈِن چھس ورنہ آشرم پان تارن
لدنہ لگ تیر تیر انداز کا بل
دِلاوارن کرس شاباش شاباش
ژلس ویر وکرگ ہو ویرنی کار
گبریت پانہ وانی ماچھِہ کھیلن
ننہ پالنس ہنومان چھی بَرَن لول
فوٹت تدبیر تیرلایت کمندہ
ستن دُوہن ستن راژن کرک یُد
دِلتس مالوکہ تیران شانہ پتھر
پرنہ لگ رامہ رامہ شاد سپُن
تِھچھوی لاریو تیتھہ چھی واولارن
کرن سخت تہپ ہنومالس خشم آو
اکھادژلس کلس تراون پتھرپٹ
پہنچن تل ہت سو بالک یلہ کرن گبر
تھچھی ونولس یہ داتی ب ہنومان

یُدس ویشے یہ سیتن کھیلہ کرِہ نا
یہ کرہ ناگرا یہ لگہ ہس پُت ژہاے
یہ گژھہ وُن رامچندرُن ناو بجُن !
کرن رسوا یہ خلقت جس نہ تھاون
کرن سوشسترس تھاون نہ کینہ ہوش
یُدک ہتیاہ کرِت تنہ لاگہس تن
شکاراہیو سولاریو شمعس پٹ
وطن چھس سونت پٹ کر فیرہ دما
پتو چھس رامچندرن ریپ ہارُن
ہنومالس نِت لس پٹ مقابِل
دِلاولدار برخوردار توباشس
ببس ماجی تتھس پونی نمسکار
تہ ماچھی پارُن پالنس سیت ہیلن
یُدکہ بہانہ کاسان جگرس ہول
فرک شمشیر نٹن شیر درندہ
پتھرپٹ ہیو ہنومان گو زخم زد
زخم زد گو زخم زد گو سوا ابتہ
دماہ دِت بیہ دِپُن استادہ سپُن
وُین وٹھہ دت رٹن تامت بوبارن
تِھچھی کھیلن پتھی نارس ستن واو
کڈن خنجر کرن سِدیر کھرس ٹٹ
وچھولنس بالکس گستہ واسنا فیر
سُوبُد بوزی یکن ماری ہیی پران

سوکتھ بوزِت ہنومان آچھرس گو
ژہ کمہِ کارنہِ واتوہی سب ہنومان
ژہ یدوی پزِ ونکہ شریت بوچاوت
نمتس کتہِ تری شینا پٹھ چھانگلن گل

دویم دمی کرِت رلِ لتس ہیس سیت
دپُس تم مختصر پاٹھ بھادیم کن
زنمنہ انتریہ کینہہ بوزِم تہ بادی!
دپن یلہ ہلمتن لنکایہ گنڈ نار
دزِت لنکا وُفِت آکاشُس تہِ تہت گو
سمندرہ آس گاڈ آس وارِت
خبر کینہہ چھمنہ ہیت گتہ آس کس زاس
سو چھم ماتا پیتا ہلمہت چھو میونوی
مہاراجا ژہ دُنین ہتو تہ لادن
مہاراجا تہندہ پژھ چھس پریشان
زنمنہ کھندرِ لگس گتہ اشہ دہن منز
دنہ لگ لیس ہیس تشہ پرہ زہن گو
یمن وہک پھولی اگہ سار پوشن
یون جیث پایِن فیران ناگہ راون
گلن نامہ تلہ گنز اشاہ ڈیشن
بہادرے بہا بُوزِم ہنومان
بجگن یلہ دُوت بیشکرِ تل یون تاب
ہنوانن پزوہی بوزنن یہ روداد
وچھن لتن گن نیزِ داش ہرن اوس

ونُن لتن وارہ ونتم ہی یہ کیا ہ گو
بونو مارت تمک ون ہیب دلشان
کوہٹس پیٹ کلہ ہیت تولنا وت
تمک دِم ہیب ادہ مارت نو بالکل
سری سندپاٹھ لیس حکن ہیس سیت
ژہ رستوی کس بوزنہ کنُس ون ھوم کن
یہ چھم دری چان کینہہ گرژ ہایہ بھادی
بلا ویرن ائسر مارِن ہیکبار
ارکہ ہت اُوس شکر بو نہ لتس دِست پیو
شوامرِت بنہ تمی ژہن ننگلاوت
لگس شا ٹھن گمن کریڈن ولنہ آس
یتیم گرسنہ مہِ کا نیم زونہِ گر ہنوی
تگروزہ نادتم یمہ بک بوپادن
خبر گسہ ہان چھم سب چھینہ ڈیشان
ہنومالس ژہ ونتم دوِہ کرم سنز
ونن کیاہ وِتھ واوس نیتھ نن گو
اشوچ واتت چھہ روزن ادہ گوش
کنک واتِت لطک لیٹ گی ہزارن
اَلن ماگِ داوہ موُر پوہ زالہ گھس
نگر دوز چھس بو تسندی ٹوُٹھ تن
چتھر واتت گلم دُشمن ژلم پاف
ژھن جگر گرن فریاد فریاد!
نزاین سارنی انسہ انہ گٹ گوس

کو دا ینس دِوان زلگار دو یِر ر
وینُ لتس بالکس بوجھُوس ہنوماں
ہتو ی بُوزِت وتھت گوپُوس پادن

کو وجھلس دِوان بلہ زار دوُ یِر ر
شرِن گژھہ رامچندرس سیت گیی ان
کرُن نوتاتہ بادِک پوُش لاگن

کرُن توتا ببس کنُ ونہ زاری
ہنو مانو لگے پادن بوُ پارِی

مِہ درشنہ چانہ سیتن آندہ کارژُل
گرہیت نزِ مل ونان زی کنُ بزاری
مِہ درشنہ چانہ سیت دِل شادسپُن
بو سمرِت شبرہ لاگی پوُش سپاری
ژہ چھُک بلہ ویرچھس تُولین زی کنُ
پرن بمپہ رایہ اوتار آیہ اوتارِی
مِہ درشنہ چانہِ سیتن آمہ پرکاش

ژلم بلہ زار بیہِ راکھُس منگ گلُ
ہنو مانو لگی پادن بوُ پارِی
ینہ چانہ راکھسن طوفان سپیُن
ہنو مانو لگے پادن بوُ پارِی مُد
شرِن گوُمت سہتاہ ننپس ببس کنُ
ہنو مانو لگے پادن بوُ پارِی
وُچھت یتہ موُژلم آم دوُن اچھن گاش

لگے ناژ زنہ کمالن پارِ پارِی
ہنو مانو لگے پادن بوُ پارِی

کرنہ لگِ نالہ ست غم غوصہ تراوِک
موکھس تم بوُسہ کرتس غوصہ ما چھُی
ہنو مانن کمتس احوال باوُن
نہ وبراوُن ونِت تام ڈیڈہ تمہ زاو
یمی دُوہہ رامچندرن گرنہ سواد
سوگژھہ ناپیدہ کیا سنہ وایہ نایوُر
نتی ون لچھمنو گبنژاہ ژہ کرپاے

یہ غوصک ہوُل جگرکِ حال بادِک
چھلے کھور دُودہ سیتن لوُسہ ما چھُی
شُتھر راوُن نہ مہہ یہ اوُن چھوپاوُن
کرَن شادِی سُرنہ لگ آمہ شُندناو
سیتن لتس لکھمنس ہلمت کرُن یاد
سوگرہ ہے پاکبنژاہ ہاوِہی زوُر
منش ہمس پردھیت وُتھکِن آے

نتی ون لچھمنو بت گیا چھو چاره
دپس تم توره بھگوانو پرنی گیاه
یہ کینہ کرنوی تہ کرنوی چھوی ژه پانی
ژه چھک پانی نرن ن بڈ نراکار
چھہ یم تف زف یگن ژی لش بنیامت
یہ گمہ ثریہ چھک لوگن پٹ بار کہارن
تیتھی گو اک اشاره وُوت ہلمت
وچھنہ ہلمت لگ دیٹھن کنی تن
سوکینہ سنہ پرنگ پلنگ کینہ پاسبانی
شوکرتہ سنہ جاه وحشمت مال و دولت
سری چندرس چھوکیتن نال و لمت
وچھت ہلمت کرنہ لگ ترا ہتہ ترا ہی
اسنہ لگ ہای بارن بلہ سونٹ ووت
کرن درشن جتھنہ لگ پاد چمن
زیک سامانہ ڈلیتن آتھرس گو
شرن سپن پدس پٹ کڈنہ ارشاد
وچھن دیتن ہندی انداننس گیر
رمن منز شیر ہنو زن گرزنہ لگ
پیاده اند بند لچھہ بد شو اره
سپن گگرای کت کمننز بہ کرودی
کڈن گرزه دپن دیتن کسن کھیے
جمع ساری سپن راکھس تہ ممبر
سیہ رُوی وسیہ تن تم رونده

دونہ وی اس گمت یت نژ آواره
مہا یو گیشور و ویر دونی گیاه
منوش سپٹ لدن کوه چھک ہانی
تپن ویدن زپن ہند سرد آکار
گرم کشما نڈ ژی لشہ چھی ننیامت
خوشی کر آسہ ہلمت یورلارن
لمو یا مت سوچھ تامت اس ہت
اتیتھا ہیو چھو گیمت رامہ لکھمن
سہ کینہ سنہ پادشاہی حکم اری
سوکرنہ سنہ شان وشوکت عیش وعشرت
دوباره زن ڈ ندگن منز چھو ژلمت
وچھن یلہ گٹ گمت سریہ پرزائی
ہنومان تہنده درشنہ ثریہ گمت گروت
ہرنہ لگ اش شرنہ لگ رامہ لکھمن
نمسکار اکرت رازس پرن پیو !
سٹھاه دلخوش سپن پرسینس باد
سٹھاه خوش گو پدس پٹ درادچون شیر
ارده راتن نقاره زن وزنہ لگ
پکن بت رات ژٹن تم سنگھاره
لمی لگرایہ سپتن دیت ہودی
سٹھاه تتہ مودواراه زخم زده گے
سلاح گند گنڈ ہنو بالنس برابر
سیبہ جانمہ ولت رہزن گزنده

بمتن کیا مینڑہ کریلاتٹ خیالس
تیتھن دیتن منش کیاہن خیالس
دپن ہم دیت بلہ ساری سمیت آسے
ہنومانس دتن بل ویری ہنسد
یوان یُس برونٹھہ تس زٔن سہہ چون رَٹ
دوان کینژرن کمند کینژرن دِوان تیر
وچھت عزت بمتن دیتن سیٹھن تیز
کرنہ لگِ بازِگاری سارِ ہن ہن
ہنومانن سہ بلیہ وچھہ بازگاری
ہزیمت دیاہ کھیوک آبدہ بدِ مارہ بلہ گی
دپن زن تلہ کترس ہیوک تلہِ تاف

پرنہ ونن تھننرنٹ آس کالس
گمت آسی اوبزان موٗیہ والس
ہنومانن لگ ونہ شری امہ گرپائے
کرنہ لگ پانہ درشن تیزی ہند
یوان یُس تیہ تس دارِت دِون پٹ
دوان کینژرن خنجر مارن بلا ویر
ہزیمت کھت ساری گی خونریز
ہنومان رامچندرس لنش کنوی زٔن
اَنہ لگ کوہ کوہن تل کرنہ ساری
ہنومانن پرزنڈ آوارہ ہم گی!
بیکسات سارِ گالن چھنہ کنہ بات

مہہ راونن مرنچ خبر راونن بوزن تہ تمسندہ خیطرہ راونن وُدن

مہراونس لنش گی کینہ جھکن رٔت
لکھس پیٹ رامہ لکھمن تتہ تلت نیوں
دزن لگ اگنہ کونڈ تسندس موکھس
تتھی لارن ہنی بوزنہ کرک کرن آو
تتھی پت فیوز گرنس اک اشارہ
دُویم ہم تمس سیتن رٹن ہم
پکن رتہ کولہ دپن سیداد سیٹھن
بلاویر رامچندرن وچھہ ہنومان
ژہ وچھہ لکھمنہ کم گی ویرنی کار
مہاراجا ژہ لنش قطرہ لبو نہ

ہنومانن لبن ساتھا فراغت
مہراونس دپن زن ہیوچھوکس ہیون
ہنومانن ژھنن زہراچھکس ما
برن چاونس لنشہ چھی آدمی کھاو
کجے لنس لنجہ تہ گرنس پارہ پارہ
ہنجن تل ہت پینک پاٹھن رٹن ہم
ونہ لگ راکھسن طوفان سیٹھن
تھکنہ لگ لکھمنس کن ونہ اسان
دپس لکھمن جون جھکپانہ اوتار
سمندر چالسنی اَنتر لبو نہ

مَرُن والی شُند راجہ رامچندر جِینہ اَتھ بیہ وَدُن تارا بیہ اُنگد شُند

R.C. Wanloo

یہ کینہ کرنوی نہ پانس پانہ پاچھی
غرض یلہ شتھر ناشس گوبہ سمانت
مکانس پٹ تھوون تم رامہ لچھمن
سمیت ساری نرہ ژگناٹک دیوتا آیے
کرت درشن سین پلمت سرفراز
انک لتس پیشکشی پوشہ مالہ
یون تم گرن منزل مبارک
وننہ لگ دیوتا ہن گن ویشن !
پدس شہر گران نیران ہنومان
برگ سبز اورن ہت پلمتس آو
تہ یلہ وچھہ پلمتن ہادن نشانہ
وچھن پٹ برونٹ سوردی کیاہ یہ ؤیداد
دلس ٹکرہ لگم بادم یہ انتر مد
کرن زاری وننہ لگ لتس یہ پلمت
توی فرم تہ بربرہ دمتہ پتھر
مہاورتس لجس ری زن ہو کھت گو
ہنومانن تہ بوزت کڈنہ جامہ
تہ یلہ وچھو ساردی شرمندہ سین
سمیت لتسندن پدن تل آی یچا

بلا ویر پلمتوی بہانہ پاچھی
کھست پاتالہ پلمت آو بیکسات
آسن کھیلن گندن تت وو بیشن
نش لتس رامچندرس ورشنس ژاے
مبارکباد چھوہ یہ کنھ لبو تار
ژھنے ہس نال گنجے ہس وال ژالہ
مبارک صد مبارک صد مبارک
نتھر چھوہ پلمتن اک رامہ لچھمن
لوکٹ آست ہوکٹہ شیران ہنومان
لدر پیٹھہ چھی ونان پزبوز کن تھاو
تجن کن تان فوٹرن دانہ دانہ
تہ فیرت رازہ ورنن کرنہ سمواد
انپامی پیشکشی والنجہ ہند ہر
منس گوم رامہ رامہ آسہ پایت
ژہ کیاہ چھی غم کھون چھکیا زہ خطر
شرریس چھا لگھت سموادتی گو
تلن بھد پونت ہاون رامہ رامہ
پدن لتسندن تل پوسہ ہتاک دن
شرنہ لگ رامہ لچھمن کرکھ لیلا

پلمتہ ئلہ دیرہ ژہی باگہ وانو
رامہ لچھمن پانہ نارا نو

برہ ہاورن لدرہ گن مرنہ گن	سارِی بادہ کن چھی ژہاران

سارِ گیِ توتا گیت گا و انو
وَیہ لیہ ییہ اَسہ راوُن گرٔھ ناش
ہر دیس ہیا ئس منز دِتہ بھٲ نوٗ
اوپنیشدن ہندی چھک ژٔہ سار
تہندی سورییہ سیت دیشہ بر پزلاو
داسس گی داس رِشن ییہ سدتہ ساد
دِیان داریناییہ پرانہ ژٔ ہی سورانو
دیوہ رِییہ زیوہ ذات کرت اوت پیت
اَنتر دیوہ زیوہ چھک سادانو
بۆڑ چھکھ تتہ دہرمس کُن اَسہ رت ہاو
آرتن آرژ رچھک ژٔہ کاسانو
بادہ سیت چاوہ سیت آدبیش
ٹھکے رَنہ سیت گڈ دیو انو
دَہی یلہ ہیلیہ ییہ سپنہ شتہرہ ناش
آیہ گرایہ باران درایہ بھٲ نو
ژٔ ہی چھک آکار ژٔ ہی چھک نرٲکار
ژٔ ہی چھک ژٔ ہایہ رُست دِفتہ چمکانو
ہی کبیرہ ہی ویرہ ہی ستر پرانو

رامہ لکھمنٔ پانہ نارانو
داس چھی چانہ ینہ کرتہ لتہ داس
رامہ لکھمنہ پانہ نارانو
آنہ گرہہ پننے کاس آندہ کار
رامہ لچمنہ پانہ درشن ہاو
انتھس چانس چھٔنہ لبان آو
رامہ لچمنہ پانہ نارانو
لنشہ ڈکرت اوسک ژٔ ہی ییہ دت
رامہ لچمنہ پانہ نارانو
مہابییہ سمسارہ لنشہ ہو کلاو
رامہ لچمنہ پانہ نارانو
شیر سَن لوگمُت چھو رامہ لچمنٔ
رامہ لچمنہ پانہ نارانو
سرِیہ کھٹ پرتھوی پیوپرکاش
رامہ لچمنہ پانہ نارانو
ژٔ ہی چھک شامہ رِییہ رامہ اوتار
رامہ لچمنہ پانہ نارانو
ہی یادوہ ہی کرشنہ ناہو

ہی مادہو پانژ لوٗت ژٔہ آسانو
رامہ لچمنہ پانہ نارانو

ہنوٗمانن سو بالک منگہ ناوُن
کرنہ بالک سٹھاہ لگ وِیلہ زار

پدن پٹ رامچندرس لنشہ بھاوُن
ہنوٗمانن لگ تھکنہ لتس بالکن کار

نہ بوزت رامہ جوٗ واراہ پرسندگوٗس
رٹِت تم موٗختہ مالا نارِل ژھنس
پرسندگوٗس مہہ راوٗن راج دِتنس
مہہ راوٗن راج لتس ٹھیکہ راوٗن
گلتِ راکھس گندہرب دشمس اندرگی
خبر بوزت تہر زن راوٗنس آی
سٹھا لاچارہ بِلہ سیپٹن سوٗراوٗن
کھوٗن افسوٗس پٹر ژاپنہ لگٕ زِیو

وچھن بالکٕ وچھت لتس شانہ وِگنیوٗس
کنن کنہ دوٗر سونہ سندِ والٕ ژھنس
موٗکٹ گنڈنس کلس پٹِ تاج تھوٗنس
پلنگس مہہ راوِنس بہہ ناوٗن
گرم بازار دھرمکٕ راج بوٗیی
سٹھا گو آچھرس ژہارنہ لگٕ پاپی
گییس پی بُڈ دیس تی اوٗس ہاوِن
منٹھس کیاوَن ژتس لتس پوٗسیدا شیو

شِبو جی مہاراجس لشہ راوٗنس عطا سپدٕن۔ بیہ راوٗنن جگ خراب سپدن ہنوٗمانہ اتھہ

سٹھا کانپیو پٹرِ لتس پوٗس تلواس
نٔشرن سیپٹن شبوٗس وٗننس بزارِی
دپن لتس رامچندرس کرِہہ بیداد
پِرن تل گومہا دیوَس پِرن پوٗس
مکیشورلتس دِتن گرژھہ لینکہ پٹ وات
اَماپتہ بھاوہن نتہ بھُد وِھبنہ
مکیشورِسیت پانس بلہ شوٗبت آو
یہ گوژہل آوزَل لتس لگٕ وچھنہ دوٗر
وچھن بڈ بر ہمنا ڈیوڑھن بوزن تام
دپس تم تورہ رٹ بمہ پان نادِت
دپس تم تورہ داتو اوٗرہ کنہ نیر
رٹس تم پاپہ سوٗراوٗن گونبردِرٕاو

انٔن پوٗستک تہ گوبرکوہِ کیلاس
پِرن پوٗس پادِہ کملن لگٕ سوٗپاری
دِتن باَرَو وَدن فریاد فریاد
نٔشرن سپٹن پرکھٹ شیوپانہ تھوٗس
تھوٗن نتہ رامہ جو واتی نہ نٔت زات
اُلی بمہ جایہ ادہ حرکت کر بینہ
دچھو کنہ پاٹ لتس نارٕو پر گڑ ژاو
دپن کانژاہ گرژھم رٹہ ہم یہ بٹھا کور
دپن لتس کن رٹم ٹھا کور بمنزِل آم
دوہم گریلہ گرژھم تلہ ژھن ژہ تراوت
یہہ چھم منزل گرژھن واراہ گرژھم زیر
یکنہِ لگٕ زل کمتس دریا و دریا و

سپُن لاچاره راوُن لگ رِوانی
دُپس تم برہمنن وُنِ سُور وعده
وچھو کیتھ پاٹھ راوُن زُہلہ راوُن
لبجاوتس ٹھاکور رس راوُن وَندِنہ رت
مکیشور سیت بُن سُورُس ہمتا
انُن ژُہارِت شکراوُس بِنِ گور
یہ کت ست چھی ستن دُوہن اگن زال
اَمایدُوی یہ زُف کرہ کُنھ اَواره
کھنِن تم بَن گوفاه منز باگ تَتَ بوٹ
گژہت تم ملہتِس ہتو حال باوُن
گیس لارن انگدُ ہِلمت وبیشن
ملی ٹھدُ وُٹھنہ تس اَسَرِن دِتُک بار
ہنو مانس وننہ لگ پی وَبیشن
سُو گو مَندُودہری انُن تس ستیہ زه
کرنہ لگ ناسنر امندُودہری کُن
یوُن چھم پنہ زنہ واندر چھم پہن فاش
کرن فریاد نیتر وکن ہرن رت
وُدُن وار اُدکس ننس دِژن زِنڈ
دُپس مندُودہری وُن چھمنہ طاقت
دُپس تم راوُنن یم رامہ چھُ مار
خبر چھیہ نارائن پانہ اوتار

دِژن کرک زوره زال آو کوره کنی
ٹھوُن ٹھاکور معلق الیستاده
منیشور گو مکیشور وُدِنہ ٹھاوُن
وٹھم ٹھدُ تم ہوُلی کرلنہ حرکت
تسلّی آگوس فیرت گو بہ لنکا
دِیُن تس کباه کرو رُودُ منہ کینھہ زور
زِیپِت منتھر ہمُن پوری نہ زاه کال
شتھر سنده ہوکھ تلہ سپنہ نہ باره
اگن راوُن ہمکُ دوه بای تس ڈیوٹ
زه گژھہ راوُن اگنہ تس ناشہ راوُن
وچھک راوُن تیس پٹھ ہوُد ہمت زَن
کرُن لگ زف تنس تسندس نمسکار
زه گژھہ مندُودہری سختی سٹھاه اَن
دِیُن تس وُنِ ژُہنی والیجہ نیزه
گژہت تمہ حال سُورُہی راوُنس وُن
ژُلُم تراوِت گبرُ وُنِ چھم کہنہ آش
نہ بُوزت دراو راوُن آس غیرت
دیس اوُسم کرُن تپسی گیم کھنڈ
دُوہی وِمی زه زاه بُوزت نہ کاٹھ کت
تھو یم پاپ کرِت آس یم ہار
مُدا چھم ہوکھت گژہن ییتھ چھس کرُن کار

سِلاح سُورُہی گنڈن سیتن تمس آو
وژن دِل تس گرزن سہہ زن بُدِس آو

شری رامہ شندناوئس ہیہ تتہ منہ
شوٗہی آسہ وے گوٗنٹھہ واسیٹے

بگھوت مایا رنگہ رنگہ آسہ وٗن
شوٗہی یُس ترزگت آسہ وٗن آسی
بھگوان چھوٗ پانی اوٗتار دارِت
توٗلہ سیت چاوان امرت کھاسی
موکھت گرٛ ھہ بھگوانہ سندہ اتھہ سیتن
آشا چان چھم آنندہ واسی
نیرہ ہانہ نیرہ لش کیٛھ چھنہ چارہ
نندر چھم تہ پتہ مَن چھم اوٗداسی
توٗلہ سیتن چان لیلا کرہ ھا
یُس سُرہ بھگوان باگہ وان سو آسی
وبیشن ہلمتس کُن اوٗس وَنان
اَمہ تپہ لش پوٗس امس ہیٚفو ناسی
طاقت چھمنہ کیٛھ یُد کرہ ہا نہ
آپدا پانہ لش بھگوان کاسی
ہی نراینہ چانہ نامہ سُمرنہ سیت
چانِس درشنس براران آسی
پاپہ دشہ سیتن مَن چھم مہ لرزان
پاپکہ سیتاپہ ہندہ نہانہ آسی
پرکاشہ پننہ سیت اَنہ گٹُ کاستم

کاسہ وِن اَندہ کارین اَندہ کار
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
اَسہ پاپین گرٛ ھہ پاپ ہارت
شوٗہی آسہ وے گوٗنٹھہ واسیٹے
کانپنہ عمہ منزہ کیاہ نیرے
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
کیاہ سناوِ ندہ ناوِ پچارہ
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
مَرہ ہاناو چھوٗن گوڈہ سُرہ ہا
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
راوَن چھوژ ہاران بھگوانس
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
پاپوٗ ہوٗ حب نیرہ ہانہ
شوٗہی آسہ وے گونٹھہ واسیٹے
موٗکھت گیمت وَن بیہ گرٛ ھن کیت
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
پرزہ ناوان چھسنہ کانژاہ لوٗ
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے
پرمیہ سیت ہاوتم گٹہ منزہ گاش

لش کیاہ چھوٗیُس چوٗن پرکاش آسی
شوٗہی آسہ وے کونٹھہ واسیٹے

رامچندرجی یس جانکی جبہ مندہ تلاش ژنہ باز نھاونہ خیطرہ راونن نقلی سیتاہاون

کرن جادوگری وچھنوتسند کار
کمن کنہ دورتنہ لتس سورگہ جاہ
پونم چندرمہ موکھ لتس شعلہ دیوان
لزرن شنچھ لتس ودن واراہ گگن گنیش
زھتس کھارت اِن سیتایہ منز باگ
یدس پچھ آورالکھس پڑگمت شیر
تہ یام وچھ رامچندرن لگ ونزہ زار
دِژن کرکھ زورہ کیا رودادسپن
اسندہ باپت بوفیرس ژون وشاین
کِھما کاری زنک رازن کومارِی
بوکشکندا یہ پلہ سپنس روانہ
دِپن لتس رامہ جویت جایہ بیتن
بوگیاکرہ کھرشہ سرگس پٹ وِمالس
وبیش آوکرنس زنارہ پارہ
بوگرژھ پانس ژلن واندرکنارن

کرن مایایہ ہنز سیتا نمودار
ونیمزاچھ پرن نمتہ رامہ رامہ
آبادشہ راونس پٹ آسِ یوان
بدن دودمت چھ ہاوان جھمپ نہ کنہ لیش
تہ ڈیٹھ راونن گوشراونس باگ
رچن شمشیر لتس تراون ژرٹِ وشیر
وداسی گوتہ ہتنس سارِسی نار
یمس سیتایہ ہند بیداد سپن
ژٹم منزال گرہ ژہنہ گوس باین
ہرت گی جبرہ مہ سپن تیرہ ناری
ہنوہان سوزمس لدمس نِشانہ
نرکہ منز باگ موکہ لاوِت مہ نِتن
یکن گرژھ فیرہ وِن سارِسن جہانس
ژہ کوہ باپت سپنمت چھک آوارہ
ونن منز ون دمس پرت آجا ژہارن

منہ نوم ہست گنڈ قید کرنوس
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان

پانی اِیشر چھک اوتارس
پانی لگمت چھک وِدہ ہارس

اگاشہ دِیوتا چھی نوتان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان

کِنہٕ بُد واتی نہ یَت دیہہ کارَس
زو پان وَندہ ہا گنگا دارَس
یُوت چھا مُوہ بَرم یَت سمسارَس
پمپوشس لاگہی پوزہ اُدم کارَس
سیتا چھہ یہت منز گلزارس
دِن رات لجمرٔ ژٔری زار پارس
پُرھہ یہ کر راوَنس جادو گارَس
ٹنگہ آی اَیس نہ سوزِن سوَیم دارس
لڈہ لس ہیر زَن دراک شِکارس
والِتھ یتہ زالِتھ منز نارس
پرکاشہ گاش اَن مُوہ اَندکارس

پانی کامہ کرہ وُن آسمان
کھنڈہ کھنڈہ ژہاندون شری بھگوان
غم ترا وکو نہ چُھک دَم دِیوان
کھنڈہ کھنڈہ ژہاندون شری بھگوان
کھنہ کھنہ دیہان چون ہنہ سوران
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈان شری بھگوان
رنگہ رنگہ بایا چھُی ہاوان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈان شری بھگوان
ژہارن تہ بارُن لایُس کان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈان شری بھگوان
وَت ہاوتم سَت دِیچارہ سان

یَت پوزہ سَت بَرت ٹھاکردارس
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈان شری بھگوان

راوننہ جنگُک حال ؟

تہ بوزِت وُٹھہ یُدس لاریو یکبار
گنڈِن وَسنز مُوکُٹھہ شیرس سنبالِتھ
وندِنہ لگ لچھمنس زو جان پادَن
ہنومان رامُو وَن تم درای ساری
وبھیشن فوج ہیت ٹک وارہ وارہ
مُقابلہ وَراوَنس ڈیشت سو پانہ
ژِہ پانی پان پانس بارٔ کھارت
کرنہ لگ یُدا کس اک تبرلاین

اَنگد سُگریو سیپِٹھ چھترہ بردار
کمان ہیت وُٹھہ نہ اَشرن ہیول گاٹِھ
مِنس مُر چھلہ کرنہ لگ گنڈ مادَن
کُرک تِھتھو یُدکِنِن گو خون جاری
تہ ڈیشت راوَنس گی پارہ پارہ
وَنہ لگ لس کڈت وُنِ تانہ تانہ
ژِہ پاپی چُھک مہارتہ میون ہارِتھ
ژلن راکھس گلن شمشیر وایِن

جنگ کرٕن میگنادٕن لچھمن جوٗس سیت بیہ سرف تراوٕن میگنادٕ سُند تیٖر و بدلہ بیہ گرڈ جوٗن یُن تہٕ سرف نِگلِن

R.C.Wantoo

سپُن سر پرام کرُ و دی تیر ترا وُن
بجلدِی مند چھِ ہُت بیہِ ٹھد وٹھت گو
تلُن استر تہٕ واندر مارہٕ سپُن !!
کرَن پٕژ کال تامت زُور واری
کنوہی زُن بلہٕ سُوگو گانڈٕ اَندر کاو
سنگر پٹ سیر یہٕ یوسُس اَنہٕ گٹ گوس
طبل وایک اراَن پٹ یُدُس دراو
سَمی سُوٗرہی وٕلُن پالس قبارَن
کمان کرُ و دَچ کِمنداز کاَم لاجن
رَتھا لُو بک لدُن رَزہٕ پٹ اَہنکار
وٕلُن جبہٕ جامہٕ رِش کھنڈ رُوژن کھوڈ
وَدُن ہُت راتِ یلہٕ بدذات ڈیٹھُن
پکَن یلہٕ گوٚ وچھُن سارِس جہالس
کمان کرو دَچ بِجُن یام لایتھی تیر
تہٕ ڈلیشت پنزتہٕ واندر آسی لارِن
شرن سپُن پرَن نارایِنس پے
ونہٕ لگ تس چھو راوُن دِہ دارِت
مہاراجا دَیا کر چھُک نرا ین
یہٕ مرتبہٕ راوُن منگمت تہٕ دِک زِہی
سمندر چھُک زہٕ اَس چھِ پایان فراہ زن
ٹکَن وُتھ راوَنس سیتی زہٕ کرزٕ ملا
نرا ینہٕ گنڈ کاسِت ہا وتم گاشس

پھر پاوُن نہٕ پٹ ہُت راژ ساوُن
سپُن رسوا سٹھا ژاپنہٕ لگ زٕنو
ہرِت گی کِنہٕ تہٕ کِنہٕ اَوارہ سپن
دِپُن کھمہٕ دِہ اَسرگی مارہ ساری
گیبس ہَن لیٖنکا رِہ دِن سپَن ناو
بدَن آٹک اما پولادِ ہٹ گوس
ہرَن پٕژ اش پکَن دِریا وَدریاو
ترِہ مچھہٕ آکاش وُتھو پر تھوی نِشبُن
سپر مایا یہٕ سیت سختی سنباجن
ٹکَن گو ہیوٗٹ سُو رس تل کھٹ نار
رتمس یِم لگ لمنہٕ تم غم کھون ہوٗد
سپنس رَس دپُن ہُت ہا وہ کس کُن
گنُوہی راوُن تہٕ پتُرن ہیوٗس پالس
دَپان تامت اَچھن تس ہٹ اَندہیر
سُو بُزکِن رامچندرَس اوُس ژہارن
وُچھت تس راکھسن پانس لجِس ری
رِتھی ہیتھو سارِنی ژہنہٕ نِنگلاوت
اَچھہٕ اَیہ سارِ ویرگلن خنجل یہٕ سپُن
یہٕ دِلمت چھی یمِس شوٗرِہی تہٕ نک ژہی
ہوا او وتھ ژِہ دعوی پانہٕ سپُن
نرا ینہٕ ہا ورژ رَس کن یلِن وَت
نرا ینہٕ چھُی وَنان لیلا یہٕ پرکاش

نشکلہ نِش کامہ
بجن کر رامہ رامہ

گورہ شند دہیان شُرن
تی گوٗ مان کرُن
گنہ پت چھوڈیڈ وانی
یُسہ چھی مُوج بوانی
اَندرِی اَڑ وانْدر !
تِتھہ اَندر شامہ شُندر
ولِشنہ رِبیہ ہاوِہ درشُن
کرہ یوٗ پوشہ ورشُن
شانت گومنہ شتمُن
واسنا بیہ گلُن
وانی ست بھوانی
بر زہ نت شوی پرانی
گورس میلت ہہ گنوی
ست سرب دراونوی
است زانُن یہ مایا
ٹھرپُن کاس زہ ژہایا
تیز پلہ میلہ تیز رسن
دواسوی پرت مرِیضس
ہیہ گورہ دہیان چونوی
وُندِ یو شُور کرونوی
وُ دیک تھوست وچارس

تتھہ پٹ گرِٹھ ورُن
نراوہان رامہ رامہ
لتس سیت ہتاوژہ زانی
آدِ شکھت رامہ رامہ
تتہ چھوی شیوہ مندر
نِرمل رامہ رامہ
شوبہ اَمرت ورشُن
کھنہ کھنہ رامہ رامہ
شمہ پلہ چھنہ برہمن
ہنہ ہنہ رامہ رامہ
نوٗ نوٗ چھی نوانی!
بزوِ یشہ رامہ رامہ
تت کیا رُوزہ بنوی
شوپر کاشہ رامہ رامہ
مایا بیہ کایا
شوپر کاشہ رامہ رامہ
وَنہ ہان کت چھیرس
ویدہ مُوکھہ رامہ رامہ
شوی ہہ امرت زونوی
ژرن رامہ رامہ
واتک مُوکھہ دارس

میلُن چھو بالہ یارس
چھُس نہ چھُن چھُی شوٗآدہی
معنی سَت زانہ سادہی
مُوگرُڑھ موہہ برمَس !
سانپنی زیادہ تمَس
ہمی و بوٗمی ژہ تہو کَن
شُو لسن چھپِت بی ژہ تھوکَن
زانھی چھُکھ ژہ سَت باد
اَپرَس پٹھ مَہ برچاو
ترُڑھ بُد گینہ انزِ ے
پرزنت شُوی ژہ
نَیس نہ کھِسہ رامہ ریفی
تر یاتیت اُستھے
نام ریف لگُہ دِہَس
امرِت بنہ وہس
مان ہُوزان اَوبان
ترُک چھُک پان وِیرزان
ڈُن یلہ گرُڑھ جامَہ
چھُس نہ کُسِ نہ آرامہ
ترُکھ مَن گرُڑھ بارُن
آباسکِہ ہیرہ کھارُن
شُت زُلہ مَن چھلُن !
پوشِہ باغ ہیہ فولُن

ٹاپھڑہ میانہ رامہ رامہ
نرواد راو پادی !
سَت زُن رامہ رامہ
لیٰ کر شوٗ ہمَس
شُبدہ برہم رامہ رامہ
سَتستس سیت آشرُن مَن
یوگہ تلہ رامہ رامہ
سنتچی کنھِہ کَن بھاو
سَت شوٗ بادہ رامہ رامہ
سَت سور رُوپ زلی ژِہی
منہ کِن رامہ رامہ
نزلیف نز آلیفی !
نامہ زیپہ رامہ رامہ
کام کرُود گرُڑھ بے حِس
لُوب گلیت رامہ رامہ
سُی چھی دِہَس پٹھ مان
بُز اِندر رامہ رامہ
چھُس دِوان لوُک پامہ
لشہ وُن رامہ رامہ
سَت اَسَت وِچارُن
زیرہ زیرہ رامہ رامہ
سوٗہی گوہن گلُن !
سُمہ باوہ رامہ رامہ

پَٹہ پَٹہ فَل ژِرہ ژِلی
شیوہ زاَن ہٖقلہ ہٖقلی
دُوہہ اکہِ دِیہ ژہ تراوک
ٹاٹھن نِٹہ راوک
ممُتا سار تراوُن
ہَردی کمَل فولہ ناوُن
گوتاہ چھُس بُد دِین
گاشِس ہوآمہ لیَن
بالہ باوَہ گُندمہ ہارَن
بجُر آم پتہ لارَن
یِٹُس گودِیہ وَتے
کاٹس لگنہَ اَتھے
سوی چھوُی مُوکھہ داتا
یتس رِٹت کنھِنہ باتا
شوُداہُن کم فولیُ
توتہِ ہتم لوگ کلیُ
مِٹس کرسوُرہ صیقل
وچھن پانہ سوُ رِشکل
پچن گرِژھہ بجہ وَتے
راوِمُت یہ اَتھے
یِٹس ژہٹہِ کمہ نیرِے
رِٹت فل ہٹ شونیرِے
تَس کیاہ گرہ گرم

پَٹِس باو یلہ ژِرہ گلی
شُشُن گلہ رامہ رامہ
پٹہ باوہ پشتاوک
پراوک رامہ رامہ
پَرمہ پَد پر کھٹاوُن
سمسر رامہ رامہ
زَمنَس کانھہ مہ یلین
شوپر کاشہ رامہ رامہ
یاوُن اوُس دوُرِہ پرارَن
چھِتہ کیشہ رامہ رامہ
زِہم ہِم کھوُر رَتھے
رِژرہ زِیوہ رامہ رامہ
ہوُل ہوُج بندَ تہِ جراتا
رَچھِہ ون رامہ رامہ
تِرہ بوَن ہٹ سوُ ژِلیُ
نِٹس بُد رامہ رامہ
آئینہ گرِژھہ نِرہ کَل
لسِنچھل رامہ رامہ
سوُر ہٖقاد گوُر کتھے
پانے رامہ رامہ
اپیا چہ زِیر و زِیرے
ہالہِ ہالہِ رامہ رامہ
زوُن یہ سوُر زَنم

مانت پِی مہ وُنم
مُوگُٹھہ بانبرِ ے
دِہہ ناوکِتھہ دَرِ ے
دَیہِ لوُن پی مہ اوُسم
ژَکَ مُدر ژالُن چھُم
دِہہ دِ پان چھُم مہ آباد
پانژن نان لگُم ناو
واسنا لِنشٹ تہ تمےَ
لتس چھو وُدِین سَتمے
یپہِ ہسم ژِت لیلےٗ
ژُلہِ ہسم کالہ ہیئے
گیا پنچ لِے ژہ کرِ نے
موہہ سندہ کونہ ترِنے
ہہچ ہُ نکلے!
گُلہِ تنہِ موُہہ ملے
شِین زن چھُس بوُ گلن
کالہ بیہ ٹوطہ کلن
لتس کیاہ دِژہ وَنُم
نارہ وَزہ کرورکھنُن
ہاٹنہ کیا ژہ برہمیوک
گورس تِت کونہ ٹمبوک
تم بکھتِ گیتہِ آسن
تِنیا گیت شُور فاسن

سا کہات رامہ رامہ
کال بیہ تن ہرِ ے
گنڈہ رُست رامہ رامہ
پی نوکینہ گوشم
کرہ مہ پھلِہ رامہ رامہ
می منز سوُر پرباو
پنژہ زنہ رامہ رامہ
زانان لتس رتمے
لتہ لِنشٹ رامہ رامہ
شمرنہ چانہ ولیے
زمنہ زمنہ رامہ رامہ
وِگنیانہ بھقت ژہ برِنے
وُٹہ اکہ رامہ رامہ
لِسہ گیہ پُرِ بلے
ژِرت وِیمرش رامہ رامہ
ٹوُ ٹوُ دہہ چھو فولن
بوُلہ وُن رامہ رامہ
ٹمنہ زوُن زیو پلُن
مرکھہ بز رامہ رامہ
سَتنس سیت کونہ شمبوک
بزا لمبان رامہ رامہ
لِشکل بز واسن
لوُب ہٹ رامہ رامہ

ژِتہ نِش ژٲہن وُزِے
وانی درایہ پوٗژِے
شبدُ دٕراو شِنہ منزٕ سی
ست سور لیف سور سنزی
سیتا آیہ سٕیِجے
اَسرِن لار نِچے
رُت پھل بوٗمہ بوَن
آشرِت چھُی ترہ بوَن
مَنہ منز جایے کرٕ سَی
کرہ یو ژٕ امرٕ سِے
دٔریاو پلہ بینوٗم
مان واو مان چھینوم
دیپِس ترہ نت چھ اشت
زالِتَن تہ ژٕلہ وُدمت
چونگ دل بکھنٕ روغن
دیپِس دِلیف چھو توشِن
لارہ ہی پتہ پتہ
وندہی سیپرہ کنٹھہ
جوی وژھ آگری
سنگم گوم بارہ بلی
پُٹ پِٹ کیاہ ہیہ کرُم
زاگمنہ چورُ فرِم
کہہ وچہ نیرہ شونیے

وِیمرسَس کر بوٗژِے
نِت سَت رامہ رامہ
ہمہ ہشیچھ گورہ سنزی
ینِدہ ناوہ رامہ رامہ
آپداہ دورہ ژِجے
دَیتِن ہِہ رامہ رامہ
سَت زَن کونہ توٗن
سَت سوبادہ رامہ رامہ
اچھِن ہیندہ گاشری
دیہ دِلیفہ رامہ رامہ
ساغر ترِلہ نینوٗم
ہینہ ہیند رامہ رامہ
چوٗنگ گیوبیہ شیت
گاشہ چانہ رامہ رامہ
سُویت پران وُراو توشن
گمہ کاس رامہ رامہ
وُچھ ہا چانِہ وَنہ
بوٗزہ دِیہ رامہ رامہ
چھوک لگم آرہ بلی
بوٗل پلیہ رامہ رامہ
دَیہ ناو کوٗنہ شُرُم
کوواسناہیہ رامہ رامہ
سوٗن گاٹن چھوٗتنے

وَست بنہ شوبہ وُنی
مخنہ یلہ جرزہ شولس
تیتھی پاٹھ آمہ دِہس
سُمسار کریڈہ زالی ٢
کینہ رُود آند خوشحال
ہید یلہ روزہ بنوی ١
برہمہ ریف دراو نوی
وچھُم یلہ سمندرُ ہی
شمت آنند برُہی
یوگین چھ کرمہ کلی
یوگ لش دِت چھُودلی
پرزِرہ یلہ یوس شُورس
مُولس یوُزراژرس
سمسار شوُبنہ مایا
وُنیچ چھنہ جایا
سمسار چھُی نہ درُہی
کم نتہ گرہ گرہی
سمسار آوہ لنوہی
بجنہ بادہ تارہ وُونی
ولیتھی تراوُن زہر زِن
دلیس کرژہ پان اُرپن
رِہ پرکین ناوتھش یوم
کریوٹ نی ژالن یوم

رنبہ وُن رامہ رامہ
شوبہ وُن وَست گرُھلش
بیدہ آبید رامہ رامہ
کنیژن وُلنہ نالی
بحال رامہ رامہ
آبید دراو برہسم کنوی
بِہ مایا رامہ رامہ
پکنس کنھہ نہ ٹھرُہی
بیندریو رامہ رامہ
شوہی چھچوی آبرت فلی
دُوبہ پرانہ رامہ رامہ
بیشرن گوس ست گورس
تہاہ سکہمہ رامہ رامہ
پوٗنس پٹ چھہ کایا
یہمہ نیمہ رامہ رامہ
ہوژان ستہ مدرُہی
آدرُس رامہ رامہ
ہمہ لشہ رُوز بنوُہی
لوُہرہ رامہ رامہ
بیھق کرژھہ تراوسرفن
سانتہ رامہ رامہ
نفس گوم گدُ دم
زرہ گوت رامہ رامہ

کمان فٹراونس ٹھٕ پرسرام جلیُن رامچندرس سیت غُصہ کرِن

وِچارچ کرِہی کرہ زِہی

ریندِہی ژھک زندہ مرینے

دیوکیہ زاکھ ننددُن

مُل مَی چوہ تہِ ژنددُن

دیہ ناشُر زِہ رَسے

امرت چیت بو لَسے

بُھگت وُن واتہِ دیون

امر گژھ نارا یُن

آکج بھِتت برہ زے

زِندہ زاآن رامہ رامہ

ہتو لیٔ کلہ وَندُن

دِکہ شدہی رامہ رامہ

بینہ گاکھ بُوزہ ٹھسے

زیوہ زات رامہ رامہ

دِلشنہ پادمنہ سیوَن

شو پر کاشہِ رامہ رامہ

پدن پیٹھِ شیرہ لشہ ترا اُوک عمامہ

ودنہ سیت پان یلہ ناوُک زنگ ار

سپنک ساوِدان ہَن گُلکھ دُشمَن

نوک پرانت تھاوک بدیہ کَت یاد

کُنی کَت بوزہ ہنہ گژھ الیشرس کُن

دپَن یلہ رامچندرن ڈیوٹ راوُن

وَننہ لگ واندرن کُن کیاہ چھوچارہ

ونیو وُنکن کمِس چھوہ راوِن زورہ

دِپَن سارِن تمن سپیِن زبان بند

شُرن سپدُن یرِن بیم رامہ رامہ

پرنہ لگ پنز تہ واندر رامہ رامہ

شرن گی الیشرس تراوُک اہنکار

شُمت بیٹھ وارہ سنتوشس ژرگ تن

رگلی راکھس تہ اَدہ سارِہی ژلی ویاد

پرُن اَدِ ہیا سیچ ہاوی شُودرشُن

یموٗ تُھکو وچھہ تمن تھکو اُوس بادَن

اَشُر ڈیشت گژہن بٹ راژ پارہ

ایندو تس کلہ ژٹ شیمس گرِد دور

ہُمنہ لگ پان ہیتھ اگنس ہمن قند

چھ اَسہ چانی دیاتری رامہ رامہ

ژترہ بُزہ ولشنہ ریپہ ژراژرو

آسنی ژہی سُون جے جے کار

آدِہ شُخنہ ہنہ ہے آدے کارو | یمہ بُوہ ستہ منزہ آسہ دِوتار

سمسارہ ساغرہ منز چھکڑہ سارد
پانژ پران سان چھی ژی گارانو
شامہ ریپہ رامہ جوہ بڈہ بھگوانو
ہلمت لدراوس اشش ہارانو
دہن ہندیول چھک گالا نو
یت زگتس منز چھکڑہ شوبانو
شوڈشی کلایہ سیت بجے بھگوانو
وچھتن یہ سمسار پرانی وینسے
ییتھ اندہ کارہ لشہ رچھنہ نارانو
ہر ہماہ سَوبھانہ بایایہ سیتی
بایاژی لشہ گوڈ وپد انو
آپد اکونہ چھک اسہ کاسانو
باسان ویادگن چھک کاسانو
اوم کار شبد چون منہ زپانو
تژہ زگت دیو چھی ژی سیت آنشہ
ہیہ کرشنہ ہیہ رامہ ہیہ بارگوراہو
چانہ ناوہ سیت سور زگت ہو کلانو
سنگریو انگد چھی ژی ژہارانو
اندہ کارہ لشہ چھک بن والانو
آسارہ سمسارہ لش ون ہوکلاو
کامہ کرود لوبہ لشہ رچھو بھگوانو!
سوری زگت ژی نمنے آمت
بایایہ اندکارہ سیت چھنہ زانانو

آسنی ژی سون بجے بجے کار
تاران ژی چھک نارانو
آسنے ژی سون بجے بجے کار
بھاران راونہ اندہ کارہ سیت
آسنی ژی سون بجے بجے کار
شو بایہ سیت چھک ژہ بڈ بھگوانو
آسنی ژی سون بجے بجے کار
پرژہ ناوان چھنہ کابھہ کینسے
آسنی ژی سون بجے بجے کار
کابایہ لشہ چھنہ کانژاہ دور
آسنی ژی سون بجے بجے کار
باسان ژی چھک ہر دیش منز
آسنی ژی سون بجے بجے کار
اونکی شبد تارہ تارانو
آسنی ژی سون جی جی کار
دوکھ کرودہ لش رچھتہ صبح وشاہو
آسنی ژی سون بجے بجے کار
راونہ ہوہہ لش نمتہ بھارانو
آسنی ژی سون بجے بجے کار
پننے آنہ گرہہ سیتن وت ہاو
آسنے ژی سون بجے بجے کار
زانت یت دوکھ گرہ سی منز
آسنی ژی سون جی جی کار

کیتاہ آی کیت گے پکا نوٗ
کیتاہ ویت چانہٕ اَتھہٕ مرانوٗ
بکھتن ہیتھہٕ چھک پرسند رُوزانوٗ
پرمہہ باوہ تم پھچھی زٔڑی زرانا نوٗ
پرکاشہ پنٕنہٕ سیتَ چھکھ گٹہ کاسانٕ

کیتاہ موٗد کنُہ رُوزہ وُنِ نہ کانہہ
آسنے ژٔڑی سوٗن جے جے کار
سوٗری چھک تمن منز باسا نوٗ
آسنے ژٔڑی سوٗن جے جے کار
باسان تمن چھک منز ہر دیس

اَنہِ گٹہٕ منز چھک گاشس ہاوانوٗ
آسنے ژٔڑی سوٗن جے جے کار

رامچندر جی نہٕ اَتھہٕ راونٕ مرُن رامچندر جیُن فتحیاب سپدُن
بیہ بِبھیشنس لنکایہ ہُند راج میلُن

دپن یلہ رامچندرن پوٗز یہ لیلا
پکان گو پانہ دیتن لگ گرینہ ڈاس
ژٔٹنہِ لگ کلہ دہ لش نیرہ سیتی
سوکاہم کلہِ ژٔٹنہ لگ لش سو ھگوان
ژٔٹیت دہ کلہ بدلش گے برابر
پرباتن نِت دُشمان پوٗزا گران اوٗس
دُوہہ اکیہ پانہ شیوہ جی لش پرسند گو
تمی ورٕہ اوٗس مہا کال تتہ گمت دوٗ
دپن یلہ رامچندرن دُچھو یہ احوال
شرن ساینن بین پرھو گھوڑ پانہ
ژٔٹنہِ لش کلہ دہ لگ بیہ دوٗ بارہ
پیہ کاہم کلہِ ژٔٹنہ یلہ لگ تمس یہ

دُوریہِ دِچھو ہیت اتھس کت اک ترشلا
تہ یلہ وُچھو راونَن بیہ برونٹھکن اَس
تمی تیرہ سیتَ ادہ کیتَ دیت موٗدی
دپن سوٗی کلہِ لش ما اوٗس کینہ ان
تیتھی اوُس ساپن دشمت تمس در
ژٔٹیت دہ کلہ شیوہ پوٗزا پران اوٗس
ژٔٹنہِ لگ کلہ کاہم وُنِس ہیتی تھو
گیس دِسرِٹ بُداوہ اَتش سانینس سوٗد
وٕنٕنہ لگ راونس کتھہ پاٹ بیتر گال
وُچھک وُنِ راونس گیا گنڈہ وکانہ
ژٔٹیت بن بن تراونس وارہ وارہ
دپان تان راونٕ ہاونس پنن دیہ

تِنھی آدِہ آو نارُو گُلِ گنڈِن لَس
چھُو اَمرِت نٹ اَمِس ہردِیس ہنر باگ
تِمی شیوہ وَرچھنہ زاہ کینہہ فیرِن
کرِد تُوہ دِیان شیوہ سُند پانہ تُہر تو
تِنھی لَس آو شیوہ جی پانہ لارِن
شرِن سینیپُن پرَن تار اہنِس پیو
تِمی وِزِہ راوِلَس گو ناشِس پانہ
مقابلہ دراوِلس سیتِن سُو پانہ
ژِہ پانے پانِ پانَس بُور کھارِت
سپُن شرِ یام کرُدِی تیر تراون
بجلدی منہ چھ ہُت بَلہ تھد وتھت گو
تُلن اَستِرہ داندر مارِہ سینیپُن
تہ دلیشت رامہ جوٗ وُبھر گوگُس لاران
دَیا کرِ رامچندرَن یام تمِن ہٹ
تُجن کرُدِچ کمان لَس راوِلَس کُن
دِچارِچ دَت وُچھت دِتَس بگران
برہمہ اَستِرہ سیدِت وَہ سرِ تَمِس پے
دَین آکاشہ ہٹ وا اَکُس لفتارہ
تِنھِس رِیس بنیوکیا حالِ بجال
وُچھو بَلہ رامچندرَن ہُور راوُن
ژِہ گرشہ لِنشہ راوِلَس تامَت وُلِس پی
دَیان تامَت سُو لچھمن لَس لِنشہ گو
تِنھی تامَت تمِس شیرِس کھست گو

دُپُن لَسِ رامچندرَس بَس یتھوی لَس
پرَسند روز نیر ہٹ اَمسی اَتی زاگ
تِمی وِرَہ کراَمِس چھی پران نیرِن
صلاح زانولتسند ورَتھہ دَریہ لگ
وُچھن بھگوان تمُسند دَیان دارِن
سِٹھا خوش گو تَبہ رخصت ہِنہ گو
کرُن اوُسُس تہ تمِ کرِنس بہانہ
وَنِنہ لگ لَس کدِت یُو تانہ تانہ
ژِہ پانے چھک سِٹھا مہارَت تہ کھارَت
ہیتھر پادِن تہ ہٹ بُت راژ سادُن
سِٹھا رسُوا سپُن ژاپنہ لگ زو
ہَرت گے کینہہ تہ کینہہ آوارہ سینیپُن
سِپرلاجن تمِس لائینہ لگ کان
تِنھی وِھتُو راوِلَس تامَت کھچس نٹ
نِتالَس پانیس ہٹ تیر نراوُن
رَلتس سیدِت ہیول تِتھہ ہیوشہ راوِن
ژِچس وُہ نرہ شرِ یامَن لَبن ذِے
سپُن تمِ نیزِتہ واندر زِندہ دوبارہ
نتہ چھی گرشہ دیس ہَت زِوپُن گال
دَیان تامَت وِلوَن لَسِ لچھمنَس کُن
ژِہ ما مہاراج کنہ اَبلاشِس اوسُوی
دِپُن تامَت تُوگس کمرہ ہیتہ آلَو
وَنِنہ لگ گنت چھہ چانی ہی سدا شیو

وَشہ راوَنُن بُہ سُوزُس راچندرَن
تہٕ ماہ مہاراج کِنہٕ اوسوی اَبلاشِس
مُدا تریہ لُٹہٕ وَننِس یِ کُنِس تَل
دِین تَم تورہٕ فیرِت گُنہٕ نہٕ وُننِس
گنڈِت گُل تَم دِین تِی راچندرَس
دَلِیس تَم تورہٕ فیرِت راچندرَن
دِلِیس تَم تورہٕ شیٖرَس کُن بُہ گوسِس
بہ سَرِ گُردی تَم تیٖتھے تامت دِلیس یِے
پرَن ہیت وَشہ راوِنس لگ وَنِنہٕ زَم
مُدا گرہ پرَن ہیت یلہ وُدُن
گژھت خوش راوَنس فیرِت وَنیالِس
دِلِیس تَم تورہٕ تری آسَم مہ آبہٕ لاسِس
کران گانژاہ پرکھیہ ژُہ ہُم نگین زَف
بہان تَم زَف کرہٕ برہمن پنڈِت رَن
دُویم اوسُم بُہ آکاشس تان لدٕرن ہیر
تریم اوسُم سُوزُنس کرہ ہشک جان
تیٖتھو ای مشکاہ سونَس ہیتھ تازہ یِ گوٗن
آماکیاہ گرو کرُن ڈلیس یہ خوش آہ
ہتُن رُخصت نَمِس لَشنہٕ آدٕ لارن
تیٖتھی وُنہ لَس پیرُ دِنتو گیاہ یہ بنے
تیٖتھے وُدُت راچندرَس لَشنہ پران پیٖچ
تیٖتھے وُننِس پچھہٕ گُسہ گت گیاہ بنے
گنِد بوز کھتہٕ راوُن اوشِس بخشی

دُوٗنم گژھ تہٕ راوُن نشِ یہ گت وَن
گژھس شیتھ ہیت چھوکیا سوی پانہٕ اکاشس
وَنو مہاراج مہٕ گو ژیر چھُم گژھُن جل
تیٖتھی فیرِت سُوآدٕ وشہ راچندرَس
دَلِیس تَم تورہٕ کتھہ پاٹھُن تہٕ دِنتھس
خبر کِنہٕ چھےٚ نہٕ کُنس اوس وشہ راوَن
مُدا تَم تورہٕ کُنہٕ وُنُم نہٕ داس
ترہٕ یرکہ مہ دِت گنڈِت گُل یہ دِلیس یے
گناہ بخشتم تو کیا چھس ژٕ گرفتار
سیٹھا خوش گو نَمِس پیٹھ وشہ اوُن
وَننہٕ لگ تِی دَہان یِی برونٹھ دُنیاس
گوڈن یِی اگنہ راژس دِہ گرن ناشس
اَنان سنبرِت تُمُک چیز وارہ بوزِک
دیکہ زورہ پرژھا آخش نکیان چھوس
یُگی گاہِہ شُر کہ کوس کھسیہ چون شیر
بیچھی پاٹھن گلن چھی وُنشک آسان
تتہ نکیان کیا سَرتَل تہٕ بیہ سُن
بُو کیا کرہ ہا مہ کیاگو مندِنن شام
پکان اوس وتہ منگن اُدس عبرت
یہ تَم وُنُم تہٕ ازتان کرہ نہ گمنے
پرَن آپو لحال حالی اکرنہ کن پید
دیگ یِی بہنہ بخشنیہ سیت سنے
گران پُورزا شُمیرس پیٹھ آسوسے

ژٹان دہ گلہ لاگان اُوس شیٚوس
گرت پُوزا دِپان یلہ اُدس ہُو گلن
یہ کتھ پُوزت سُو لچھمن آچھرس گو
وُچھو راوُن دھارت کیچھو ملا دیہ
ژہ کر دیہ دیہ پدس داتک لیکست
دپن پیت تام چھوٗتا بان سر یہ چندرم
سیٚن یلہ لنکیہ پٹ امرن یہ سمہار
رٹت یلہ تم اسر تتہ ہُو د ساری
وندرچ سر دی وُچھت ہند ریو بلبل
تہ مار اتُن ہرد اژنی گلالن
بر ژھیپت کھٹت روزت ینبرزل
گل توسم تہ ہی وتہ ٹھیپٹ تہ نل دوٗر
سمت ساری بہارک گل بدنیحال
گمان گولس وندن ماکمر گلن نوٗٹ
ہنس ہاگو تمس سیتا یہ کرتان
بوٗنے نیرک چھہ تارک پان زان
سیٹھا اوسُس گمت تیزک آہنکار
ونُس منز وددری ماتا یہ یعنے
یہ کتھ ودگیہ ہہ گو مالنہ تراوت

دوٗہے پُوزا کران اُدس پیٹ ضمیرس
گلہ دہ بیہ برابر اٗسس سیٚپن
ونُس اُپدیشس شریر امن ژلتس پیو
مرن اوسُس تہ کت گوٚن سیٚنپن زیر
رنگ نیتہ زنٹ ترا دک سیٚچ وت
کرن راحت بہ لنکا کیچھنہ تس غم
دپان فیرت پکان گوراہہ اوتار
سیٚپن تم پینزتہ داندر زندہ ساری
نوٚے گل ژہرنس تم کرلعنافل
وندسس یا نارہ سیٚتن چشمہ نیالن
رتھی ییچھہ پاٹ سبزی کو لہ ہیٹن تل
ژلن پانس زمستانس لدن بور
وندک بوزن کھٹت روزن بہ پاتال
رتھی وُچھ دھرم نوکن زنم چھی کرپوٹ
بچھس رالتس ژودش چندرمہ پرزلان
ستیرس ساریسی چھم سر یہ ژہاران
مہ پٹ دیوانہ گومت رامہ اوتار
ژہ ونتم کیا ہہ اُوسم کرمہ لانے
یہ کیاہ رژش خندہ کرنت گوا مندہ چھاوِ

*

دیہ نا درشن تہ ییہ ناسُون
کرہ سیٚ پُوشہ ورشا نوٚے

تا یہ سیت شین زان تن چھم گلن
کرنم گلن نہ کیاہ چھو میوٗن پانے

ہاژَن لوگنم کاژہ نزونہٕ گرُون
کمہِ شاٹھہِ لاجنٕس کتوٗہی گوٗم ترادِت
پایہِ رژھہ زوٗلتم تاپہٕ تالیَن
شاہ پتہِ ند خاوندِ خشکندہٕ ہیے گرُتم
شُنبرِت وٗندہ ہس مالِن لگہِ گرون
ماہ ذرہ لاجنٕس ناہ ناہ گجِہم
رِکیاہ سناٸیو کھنتم ڈکہِ کرتہٕ لون
پرکاشس پرِت جایہِ کیتہ ژہارُون
زلہِ وُن بتھاوُنم نار لَلہِ وُون
کرہ سے پُشہِ درشانوٗئے

کرہ سے پُشہِ ورشانوٗئے
کسّ بکہِ وینیسے حال باوِت
کرہ سے پُشہِ ورشانوٗئے
ونہ ہس وُندہ منزہ وارِو گراو
کرہ سے پُشہِ ورشانوٗئے
نراہ ندِنے زِت گُنہِ اُدشُتم قرار
کرہ سے پُشہِ ورشانوٗئے
صُبحک سِرِیہ زِنبہ دانوٗئے

دِپن تمہِ نُولہِ سیتِن دُپ تمِس کُن
توٗرے بابت ژہ لاجت نارہ وزِنل
کوٗرے بابت ژہ لاگت عشقہ پیچان
کوٗرے بابت ینبر زلہِ پرہ کرتھم
کوٗرے بابت ژہ نیلے یم گوزل نم
کوٗرے بابت وُدن جھنگ فحتہ ہاران
کمی دِپوٗنے لکُٹ آوارہ سینپن
کمی دِپوٗنے منہ کرہ کُنہ جایہ آرام
یہ بوز مس ہی نیم نوٗنہ ناگراۓ
بوٗنے وُلِ چون غم کھنو یِت ژاۓ

یتھے پاٹھن زنم سارِن جھو نوگن
کھیت جندرہ بتھاوُت تارکُن تل
متی ودنم کنھے کھارُت زِنہ پان
ہرُت رَت واریاہ بب نارہ برتھم
کھوَن جھک غم گرتھی اہہ سبت کیاہ کم
کوٗرے شوسَن گرُت وُون گل آثارن
کمی دُپ راوُنس ہیہ مال فحو ون
کمی دِپوٗنے ژہ گژھنی مندِنن شام
یہ کم ژھنم زندے گژ صنو جدائی
ییم سیتن یہی کرہ لسُن حواۓ
وُدن مندو دھری گبہ یژ دِنن زار
وُوٗن تنھنو پتھہ نہ ہ نرگس ژھتہِ گوتار

نارائینہ ژھِک ژِری رنہ اکاری
پادَن لگے پارِ پارِ ہیے

نِنزِ بیہ کُو لُک راجہ ژِری ماجہ زامُت
بَرَت رازہ آمُت شنکھ چکرہ داری
وُچھہ ہیَت ہر دِکہ کُو چہ رِکِن ینیرہ ا
دَرشُن ہا دُتُم ژٕلِہ ہیم خواری
گُگریو پادشاہ ژِری کرِہ نادھن
جان پان وَندِ ہے چھم زیوہ داری
دَشرَت رازہ بیہ کُوسلِیا ماتا
پریم چُرِن اُوسُک وَرنھک یارِی
وٲلِی وُچھتن کیاہ اُوس ییدان
گُمھت گو رامچندر رِنہ تیرہ سیتی
بَرشبَس کھنت ژِری ژھِک آیہ وُن
ژِری ژھِک آسہ وُن گرڈا سواری
پادان بِنِن تِل رَچھہ بھگوانو
ژِری ژھِک شنکھ چکر گداداری
لچھمَن ژِری سیت چھی آسہ وُن
درشنہ چانہ سیت گمھت گرُنھن ساری
مایایہ لِنشس ژِ رِپا یا چھی ژِرِم
بیمہ بُوزہ سنَرہ ہنزہ تارِنھک ساری
آسہ تار بِنِنی آنہ گریہ سیتی
چانس وَرشنس ساری لاری
وسدیو رازنہ باوہ نایہ پاری

لچھمَن شتھر گُن ہیت آمُت
پادَن لگے پارِ پارِ ہیے
قیرہ ہا چنچل مَن شیرہ ہا
پادَن لگے پارِ پارِ ہیے
مَنہِ ناو نھن تارا ماتا
پادن لگے پارِ پارِ ہیے
ناوچُون سُران ہر سا تہ
پادن لگے پارِ پارِ ہیے
راوُن لَتس لُشہ اُوس گرزان
پادن لگے پارِ پارِ ہیے
کاسان ژِری ژھِک پاپن پاپ
پادَن لگے پارِ پارِ ہیے
نادان سانِن تُرکِن وارِتو
پادَن لگے پارِ پارِ ہیے
لچھمی سُنت سانہ بھگوانو
پادن لگے پارِ پارِ ہیے
یم ورشنہ بِنِہ سیت وَرنھک
پادن لگے پارِ پارِ ہیے
رُکیتی آرِت گبمِت چھی
پادن لگے پارِ پارِ ہیے
بیہ آک گرشنہ جوا اُوتاری

جنگ کرُن کھر دیوُن وَغیرہ ہُند راجہ رامچندر جیس سیتٕ

R.C. Wantoo

کمہ سر تتوت گو سمہاری
کمہ کار نہ گوک سیتا زہ ترا وِ
زِی آسنی چھک نہ رہ اچاری
ہیت اُوسی چُپان وِنواہس گرُھن
بھگوان توے آک راہہ اوتاری
رنگہ رنگہ کرِتھم رنگہ رنگہ دِہ زِی
ترِیہ لوگک دِیوتا زِی سین ساری
زِی پتہ سیتا ہِت بُودراس
زِی چھک کرِشنہ جُوہ بڑاوِہ کاری
تاژ لہ سیتا گوہ گوک ترا وِت
بوزن یمہ کتھہ دن پامہ ساری
امہ خونتہ مار تم چھسے کلہ دارِت
دونہ وِی ماجہ کورہ چھی گران زاری
نار گنڈتھم چھم ہن تن دزان
یمہ دونہ تھتہ گے اگنہ کنڈ ساری
عالِنہ ترادھس پتھہ فیر نکرِس
ہرہ ہرہ گونہ تمہ دِت پانہ ناری
سوکھ نہ دُوکھ وَنہ ہے ہنہ کن زرتم
ہو سیلین نند چھک ترا کاری
ترِیہ گوکیہ ہٹ کنسہ متہ بکن
تمہ خونتہ جان چھس تکن یم داری
نش منش گژہ امہاس مہن جان
یمیس کورہ برتھا چھک زہ اوتاری

پادن لگے پار پار سے
یم داد کرِ ہکہ للہ ناوِت
پادن لگے پار پار سے
مول اوس بول رکھن گا لن
پادن لگے پار پار سے
رنگہ رنگہ درسنس آسمی زِی
پادن لگے پار پار سے
یم دیو کونہ چھی یوان دارس
پادن لگے پار پار سے
یم دوکھہ ون ہکہ کس بادِت
پادن لگے پار پار سے
سیتا ترا وِن بو ما توزنے
پادن لگے پار پار سے
ہیچھہ پاٹھ اگن راژ دزان چھی
پادن لگے پار پار سے
امہ کتھہ سیتا یہ ہول چھم جگرس
پادن لگے پار پار سے
یمہ کتھہ تھاوِت ہتہ فِرہ نے
پادن لگے پار پار سے
گوڈ کنسہ فیرت زاہ ہمہ ین
پادن لگے پار پار سے
ییتن منش آسہ کورستان
پادن لگے پار پار سے

کرِپچ ہان کو نہ چھک کا سیانی
ژیِ چھک آسہٕ وُن ژ سہم اَوتاری
ہان کاسہِ وُن چھکُ ژہٕ بھگوان نہ
زارہ پارہ ہیوُن بوزہ وراہ اَوتاری
زارہ پارہ کرہ ہے رُو نتم ژہ سپاتھا
چھکنا ژہٕ آسہ وُن کرمہ اَوتاری
دیاوان ژیِ چھک آسہ وُن بھگوان
بھگوان بُدھ چھک ژہ اَوتاری
منہٕ کِن کرہ ہے لیلا تہ ویلا
نژھہِ مایہ سیتہٕ اَک وامنہ اَوتاری
وُن آک ژ و ترہ بزو شنہ رپیتِ دارِت
آہم دیاوان رامہ اَوتاری
ہی کرِشنہ شامہِ رنیہ پیرشن ہاوتم
بوزتم وِلہٕ ناٰبدہ اَوتاری
لیلا کران آسی اَش آس ہاران
راتہٕ لتس آس کران بیداری
پرکاشہ پننہٕ سیتہ آندکار کاسنم
درشن دِتہٕ چھوُن چھیم بخت واری

اَسہِ وُن ژیِ چھک ہی سامی
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
ژانئے نہٕ کنہہ کمہ کتھہ بادے
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
پادَن دُوُن ہن وَندہ ہی ژہ
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
رگہِ پان وَندہ ہے پادَن تُوئے
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
گنگا دھر چھی سیت ژرہ شیلا
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
اَسہِ پاپن گژِھ پاپ ہارِت
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
گاش آو چانہٕ ژولچہ وِیرے
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
چانِن درشنس آس پراران
پادَن لگے پارِ پارِ ئے
گاش ہاوُتم پننہٕ پرکاشہِ سیتۍ
پادَن لگے پارِ پارِ ئے

پرہٕ یوژولہ پژھ رامہ رامہ
ہوُ رُوشش شامہ سُندرُو

پرہ یو ژولہ ہسکی پیالہ
پرِ یوُ ژولہ پژہِ رامہ رامہ

چھتو رامہ چند رُو
ہوُ رُوشش شامہ سُندرُو

یہ چھچوونہ رات ژِہ چھوہس ہَب
یہ چھچوتن ژِہ چھوہہ سُگوجامہ
ژِہ چھچوکھوہہہ اندرک دانہ
کرِہ کیاہ برہ کرہتم خامہ
ژِہ چھکوہیہ یہ چھچیو زون
عمہ چانہ گوس ہندِن شامہ
ژِہ چھکھو ماجہ ہند ننِدہ ووُن
لانہ آدُسس یی مہ نیک پورا مہ
دَنشہ راون گوم بہانہ
کوہ زانہ دَیس خوش کیاہ آمہ
یہ چھچیو ماجہ ہنز شیرِ خوارہ
وُنِدہ چھچم دُود چوان دا قمہ
آسُس لانہ در ایم کرانہ
دُچھم لتس یی ہیہ لتیچھامہ
گنجیمس کن ژھنیا ہم کلہ
شُہرہ لتھن کنِہ کنہ گامہ
ازلکِہ باگہ آیی لانہ
پاس کرِ پترنہ دن ما پامہ
ہاران آیہ آشنی جوبہ
خوش یوَنہ رامہ خوش اندامہ
ڈنڈگ وَن منز راون آسہ
ہتِ گوس گنبہ بے آرامہ
روان ہُن نتس بلہ تُوسہ

مودِس دَب ڈنگہ سنی مار
موروشِس شامہ شندرو
یہ چھچیو پانہ بنیبہ زل
موروشِس شامہ شندرو
دُورر چون چھچوچھکس نُون
موروشِس شامہ شندرو
یہ چھچیو جانہ مبراجان
موروشِس شامہ شندرو
بو آشِس پانہ پری ذات
موروشِس شامہ شندرو
آوارہ کرِ تھم پا لبنی
موروشِس شامہ شندرو
گرمہ لان لکھنم یی
موروشِس شامہ شندرو
دِہیوم زُلہ پیپس نا
موروشِس شامہ شندرو
زِہی پترِ لاگہ ژُونز تہ داس
موروشِس شامہ شندرو
لاران سِیت سیناہت
موروشِس شامہ شندرو
ژھلِہ رت ژورہ نبین درباغ
موروشِس شامہ شندرو
پرہ کانس گوس آرنہ رنگ

موٗروٗس شامہ سندرو	مَن گوٗس سنگ تن تس ئہ امہ

نامہ لگہ شامہ ریپہ نوٗل آم چوٗن
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرو

ژہاران ژہاراں نوٗسیم ہہ یاد
نن گامہ نیرہ یارہ چارہ نوہرہ زون
اکہ وہ اک موٗدی دوٗیم گوٗچھہ چایئے
چوٗرم چوا اوٗپر چھک ژہ اشتہ وٗن
پینژم یہ پران میان پران جہی
شت شتم سوباو چوٗن چھم کہ مہ توٗن
کرشٹ کماسہ اشٹہ پر وکرہ رکھہ پال
نوہ کوٗنہ نوہ کوٗنہ حید سنواسہ پردن
دہ ولیشہ منز باگ شدرہ دوٗ نوٗ
باہ گربہ منز باگ باغ چھپا دہ بیوٗن
ترٗیوہ دشہ سربہ دوٗن ابہ مان ہر کر
پوٗنم ہندہ رامہ چینڈرہ کا ستم گروٗن
راوٗن چھوکیمہ نوبہ بیابہ ہہ راد
رادہ یلہ ہاوہ کیاہ نیعہ مندہ چھوٗن
تھاوے مشکہ سیت تن ناوت
رادی ژہ پژ کال از بوزنہ بیوٗن
کیکی کوٗ نوٗم اوٗرہ موج چھیو
زوٗشہ دلہ کرہ یوٗ پوٗشہ وتھروٗن
ہلمتہ یلہ دیرہ یو گر وُ لوٗ

وَنہ وَنہ سن دگن دوان ژہی ناد
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرود
ترٗی ترہ گنہ تریہ ہند کرژہ اوپاہی
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرود
شیوہ شیوہ شیہ ریہ ژہاران چھی
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرو
نوٗدار ترٗپرت دیانہ دیپ زال
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرود
دہ تہ اک ایکادشہ لدرہ ولوٗ
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرود
چوٗدش زونہ سیتا یہ ہانمہ کر
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرو
رامہ رامہ رامو منش کت ژہ نھام
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرود
باوے سیر سینہ مژہ راوت
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرو
یت یت گژھک تنن سینہ لاریو
بیہ وُلہ سوٗن رامہ چینڈرو
لوکہ چارہ بازگارہ دابنہ لوٗ

وسہ دایہ چھم گران ہیتہ مہ نون
ژِ چھک پرکاش ژِ چھک رو

بیہ وُلہ سُون رامہ چندرُو
ژِ چھوک زل اگن تہ ژِ چھک گیو

ژِ چھک بھگوان کیہ دُود نہ دُون
بیہ وُلہ سُون رامہ چندرُو

سیتاچیہ ساکھی دِنہ خیطرہ راجہ دشرتُن راجہ اندرُن نہ وغیرہ دیوتاون ہندیُن بیہ سیتاجی نارہ منزہ کڈِن

مُدا مند و دھری سیتا یہ ہیت گیے
وَدُن وارا تہ وَنُنس میون کریایی
کرس تم لولہ سیت لیلا تہ بُوزن
دِپُن سیتا یہ کُن پی رامہ چندرن
گُوڈِن تم راکھسن درد دِل کری جایے
دُویم اُو سُئی گمت تیز کُن آہنکار
تریم تری درنہ آسکھ یہ لنکا
یہ چوژم چون بُتھ ڈیشت مرِ ڈُل مَن
پریمیس سُور گو سورُم تمنا
دِپُن لَس کُن ستیح ساکھی آسنے وَن
وُچھِن اکاش کُن وڈہ تورہ آیِ
پرژھن سرسیں تہ تم وارا ہ قسم ہاو
دپُن ہندرس پژی ناران نمِتہ وَن
قسم ہندراژہ ہاوان تا بدیں حال
وَدَن سیتا یہ دُپنس چھک ژہ آوتا

وَدِنہ لِچ رامہ اوتارس پرنہ پیے
دلپُن تم چھے ژہ وکو نمھس اندر جایے
دلاسا دِت تِمھی لنکا یہ سوژن
ژہ کُن وُچھ وُچھہ مہ کوتاہ من چھو نہ دِرن
ژہ ہِٹو مَن نِمِک ماچھی ژہ پروایے
مہ ہیٹ دِیوانہ گومُت رامہ اوتار
دِپُن سارِی کُنی زن آس سیتا
پژ ویی بُوزک بوزی گوکو برم کُن
تہ بُوزت لِچ وَدنہ کوتاہ سہ سیتا
ژہ کوٹی دِیوتا سارِی آئی وَدِن
چھِہ پاپُنش جدا این لعل کانی
ژہ چھک زل اگنِ وُرژن پیا ناد
مہ مازاہ را مچندرس رُشت ڈل مَن
کنک سیتا مہ چھُم ساکھات مہاکال
قسم چھُم پی ژہ پتہ گژہ نندِ بدار

ژٕہ رَسٕتھوٗی یُد وچھِم پانی ترٕ دٕگارَن
فتسِم چھُمُ ژٕہ رَسٕتھوٗی کاہنہٕ خوش آمَم
وَدَن یِژٕ گوٗش دِشِرٕت رازہٕ پیدا
دِیُش تمَ رامہٕ چندَرَن رٔٹ یہ کِتابَد
انِت یلہٕ کَدن سَتیچ ساکھی دِتنٕ لاف
سیٹھاہ ژرٕت وُن صرافَس کُن سُنٕر توٗز
ژٕہ اَژھ نارَس آندرٕ یُد چھُکھ رَژھِکَن
شمع گَر دَن گیَس ہیج لیج وَڈٕنے
مُنادِی دراییہ یی نوشور لَدتان
وَدِن سیتا جمع گے پنٕرٕ دانْدرٕ
مُدامشَخص سیٔن سیتا یہ دِنٕ نار
دِپَن کِنہٕ نارہٕ دَزہٕ وِن پانِرٕس تَن
دِپَن کِنہٕ ژایہ سوٗر گِچھ حوٗرٕ نارَس
دِپَن کِنہٕ اسہٕ سَدہٕ پٔژہ گوٗش پیٹھو حال
دِپَن کِنہٕ کیاسَنا کیٛتھو سینٕس رَنگ
۲ دِپَن کِنہِ لَسِ چھُوٗ لیس پاپ اَسُن
یکِن گیِہ پانہٕ ایِرَن آیہ سیتا
کراں شورٕ چھلِہ آیس نارہٕ پیٹھٕرٕ رہٕ
رِگَن ہندہٕ گولہٕ رَتہٕ سیتن چھلی کھوٗر
دَنِت گوٗ لَش ڈٕچھِت سوٗزی چندَرن کاٹے
سوغیرت نار ڈیشِت پت گُداز نوٗر
رَوان سیتا یِوان لَسِ سٹِ اَنگِل کِنِی

یمَن رَاتَس دوہس ساری چھُہ پارن
سہاآسُم ژٕہ وُنِ کاشُم پَرٕز پامَم
دِپَن گَبرُس پَزٕ وٕی نِرٕل چھہٕ سیتا
وَنے وُن پُزٕ توٕے سارِی ژٕلی وِیاد
ژٕہ اژھ نارَس اَندرٕ شوٗری ژٕلی پاف
نِنی سوٗن نارہٕ نیرِت یارہٕ خوش روٗز
تِتی معلوٗم گژھہٕ سَتِل چھہٕ پاسُن
تہٕ زانگ اَیِس نہٕ گوٗلِس کیاہ سِینے
یکِن پانارہٕ زالُن لَش چھُوٗتی جان
اَگِن شتلیتھ کرُ وہِن نانگ برابر
وَنِہ لگ کِنہٕ گژھہٕ ما اَتِ آندرٕ خار
دِپَن کِنہٕ اَتسہِ پرٕزلِن وُن شمع زن
دِپَن کِنہٕ وانٕہ پانے شور گِہ وارس
دِپَن کِنہٕ پریہ اژ درماوِلِس نال
دِپَن کِنہٕ ڈورہٕ پیٹھو دُنیا گژھِس تنگ
دِپَن کِنہٕ کاہنہٕ کرٕ میچ ہان کاسن
نِتھِس نارِس اندرٕ زن وٕژھ بدریا
کَرِ وُگنہٕ رُت وُندسے ساتھا بِتِ بہ
شَرِیکہٕ شیرٕ پیٹھٕرِ یِت تراوتم پوٗرٕ
سَہ تَیزِچ رہٕ ڈٕچھت دہٕ ژرٕل دودان لاٹے
گیس کِنہٕ ژٕنہِ گیژٕس لسِم گوٗ شوٗر
ژٕتان گل زن ژٕتان گوسَم اَتھو سیت

دزت بلہ نارگو تاچارہ دہ[۱۴] دوز
نتھی ماکیت چندر این چھہ دارن
اچھن لج زون وچھہ وچھہ چندرس کن
سیٹھ چندرمہ زن شامن نمودار
وچھک تس گرو دگو مٹ ڈکہ لنتہ دو
ولیت وستر شک بلہ دراپہ سیتا
وندک ژل غصہ غم سینٹھ سوکھس تل
ژلیت گوشین ژھپ دیت رود کرو
رٹیت تس ارتھس دت نیوبزار
ونگ بی ٹیکہ بٹنو گلہ ٹورو
استہ لگ پانہ وان وڈہ فٹ زاندور
لڈر پوشس انارن کر گلن ٹوٹ
آسن قوسم کیمسان زو ہندہ پوشن
چھمپوشس ونان ہی آسمانی
بزلاران تہ ہیت غیر جنس
دپن اچھہ پوشس شش برگس زگلزا
سمیٹ ون نارہ بیت سنز پیان بارو
بہارک گل نہ قل تن دراے ساری
زہمو پوشو ستن بلہ سبز گدگل
رہات نغم کھیت سیٹھا ماتا کوسلیا

ژودس چندرمہ سینٹھن ماہ دلسوز
امی سیتن گژھن چھک ناشن پان
ونہ لگ کمہ سنگرہ سیٹھہ ہادہ درشن
وچھت تس کن ژنگ سارن اندہ کا
دیگ لچھمی چھہ ماہ برہما جون گور
شوراہ ساما نہ تم ساری سراپا
گلابس ہیچ ہیہ باغچ نیرزل !!
زمستان سور سونتن آی رشادوہ
ارن لوشس ہیہ بال بزراہ
وچھو تس سوستنس دراشفقت زود
ژلن پانے زمستانس لدن بور
دنن کنھس ہیہ اسہ کینہ باڈیونٹ
رشن زنبق وڈن مسول چھہ پوشن
مہ سیت کینژاہ ھقون گژہ بازانی
مشکہ سیتن ژھنڈت سمار ہیو ہین
تہموڈ لیشت لیشت تنہ لوگ بیمار
کھٹیت رودزو دیگ ادہ ہارہ نارو
سمیٹ سیتا یہ بادن لگہ پاری
گگس ہٹ ژہالہ مارنہ لگ سوبلبل
دنن تس رامچندرس کن یہ لیلا

تن گجم کن نادن دیتم
پان وندے درشن دیتم

لنکایہ ژالت ہنومان جِین وُٹھ لاین کشکندیا میں

گوک یتہ پیٹھہ ٹُبرزہ گنڈت
شاخ کیٛ شمشادن یتیم
تُوشہ کت رُوشیہ گوہم نیرت
پوشہ کت لانِ وعدن ہیتم
آو میہ وندہ دسنتھاہ فٹیت
ہاو درشُن میہ گوم سیتم
کیتھ گلان چھی چانہ دیرے
سیت سیدن تہ سادن یتیم
ژاد والنجہ اندر کرولنی
ہاو موکھ تھاو لادن یتیم
رازہ ہمس لگم یتہ نالہ
دِتہ درشن فیرت یتیم
چھُوم میہ ارمان والنجہ اندر
یادکرتم تہ میہ ناد دِتم
چانہ ژرھ میہ شونُرم اچھن گاش
سیت سیتا ہیت بُوریتم
دستہ گرہ بو گلاب پوشن
نُول چھُم ہُول گومُت یتم
چُون دودرہ کیہ نوزرت
جان جگر وندہے یتم
بادرھنم ملک زھنڈان
چھُنک زہ گومُت گرکُن یتیم
دوکھ تہ دُود چھُم سنتھا گمت

اک تیتہ گونہ کوہ بال زھنڈِت
پان وندے درشن دِتم
ہوشہ دِچھ آیم نہ فیرت
پان وندے درشن دِتم
ژراو ملالہ یم پردہ زنیت
پان وندے درشن دِتم
کیتھ بلان تمنا نیرے
پان وندے درشن دِتم
بادگم غنچہ گوی کیا میونوی
پان وندے درشن دِتم
بوزتم کس بو کرھس حوالہ
پان وندے درشن دِتم
برہ گرھس بوشاہ میہ سننُد
پان وندے درشن دِتم
چانہ پنج آئمنہ کینہ اشکیں
پان وندے درشن دِتم
گرِ ڈھت زہ رُودہم ژھہ یہ انگُن
پان وندے درشن دِتم
میتہ گرھتم جُدا ہی کرت
پان وندے درشن دِتم
علہ ادسیٛم ڈود دلہ حیران
پان وندے درشن دِتم
گولہ ژھٹے چھُم ڈودلہ پھمپت

چانہِ خوتہ نہ یُن چھُم ییتم
ہرِدہ چھس زِن پوٗرہ پن ہرانِ
سروِ قدِ شاخ شمشادہ ییتم
سر یہ پرکاشن رودہم زرہ کھٹِت

پان وَندی درشن دِتم
منہٕ کِن چھس رامہ رامہ سرانِ
پان وندی درشن بہ دِتم
نیر بنبر لچھہ ہرِدہ زٹِت

مول پرارن چھُی تریشہ ییتم
پان وندی درشن بہ دِتم

آغاز اوتر کانڈ راجہ رامچندرن لچھمن جون تہ سیتا جیٔن لنکایہ پیٹھ فوج ہتھ اجد یایُن۔ بیہ بھرت شترگھن تہ راجہ رامچندرُن ماجہ ہند ملاقاتہ تہ استقبالہ خیطرہ برونٹھ نیرن

وچھت آکاش گے بر تخت روان
سہ ہترا آیہ دیپس غوصہ دراوی
تندی بیہ سیت گوانہ گٹ دور
پکان نٔت ووت بیہ تس آسنا موج
سہ ہترا آیہ اندہ اندہ گرا یہ ہارن
بہت غم کھیت سستھا مانا کوشلیا
گنزریس آسہ تس ہیور اومت لال

پکان ہندرس تھکان نٔت واتِ شادان
شوٗر لمت رامہ جوٗاز بوٗر آوی
تندی بیہ سیت گاشن آو چھم پوٗر
شوٗوانت واتِ لچھمن بیت ہتِ فوج
لجک پن پن وَندے چشمہ پادن
اسان آئیس وَنہ تس لج سہ ہترا
لبن یلہ کیا گزہن تت کرن وچھتِ حال

ہارئیے بوزِ پوشہ نولن باشے
آسئے رسِتن تہ گاش سے آد

دام چھوی دینا کھٹت والہ واشے
رامہ جوٗ پہا چھ ہی لرایہ اندہ آسئے

زالہ لگہ رازہ ہنس کنھن کِن بقاد
آسئے رسِتن تہ گاش ہے آد

کن تہاو کتھن بوزن گو شورا شے
دُمی ہچھنہ کنھہ گژہن خندہ باشے
برونٹھم آش چھے نندرے ناشے
نندرے وزنس کرتلا سے
لَلہَ وُن لالہ پھُل ہَہ کرشُتر باشے
مُولہ وُن گژہو اَس فولہ وُن گاشے
پاتالہ کھُت کنہ و تھہ آکا سے

اَن بر ونٹ قدم ہیور مَن تَن ناو
آشے رسِتن تہ گاش ہےآو
سندرے تھم سُون آنگن ژاو
آشے رسِتن تہ گاش ہےآو
شُولہَ وُن سُلہَ وِت حال لَس باو
آشے رسِتن تہ گاش ہےآو
پر کاشہ تھندِ ہ سیت اسہِ گاش آو

ناوچھس ازلہ پٹھہ ابدہ نقاشے
آشے رسِتن تہ گاش ہےآو

وُتھی وِنہ ناوسی والنجہ شردوری
نہ یام بوزُن نمتس کردانہ اش رُود
دِپن سارِن ژلِت گودی ہہ وَنتو
ہہ وُنمت نم چھو یلہ وچھہن تتہ درشن
نمتس وَنہ ہاہہ کم کم دو کھہ تبنا یم
تتھی نمتہ دادِن گژہنس بلاہی دور
دِپن لوکن سوژلمت یار انتوم

سُوژلمت رامہ جو سیتا یہ ہت اوی
وسِت ہیہ ژَن سُودنشرت رازہ تِل ہود
لَبَن کنھہ پاٹِ نمشندِی ہہ دِنتو
ژمی وِنہ ناودِزہ ادہ دشرتس کُن
سُوژ ہانڈان کمہ کنہ کھورن سَینایم
نہ بوز سپنہ لگ سترس سُور
سُوژلمت رامہ جولس رارونتوم

مُوژِرہ زمینہ ہیہ رو ژاو
بہار آوِتے وَنہ ناوِتوس

رامہ رامہ پران جاہی وُنیم
ہمنا منس پانہ بھگوان اوس
لُوسہ ناولس بو کیاہ غوصہ ہت لم

ہیہ ہم نزہ آم تمنامہ درام
بہار آوِتے وَنہ ناوِتوس
توسہ ہنبورہی تہ بھاوِنم داغ

بوٗتہ دمیس پادَن غوصہ ما گوس
کوہ گوم تراوِت بوزِ ہ پان باری
دَزہ دَزہ چھُم وندس تزہ ونتوس
زنمُکُ ولیف اَسہ دیہہ مُگ گاش
اَسہِ لی کرمُک کھرکینہ گوٗس
دِمہ سوکھہ نادو کھہ چھُم گمُت
سوٗنہ چاہہ گنڈِت راتہ جوٗہیدہ گوس
دَزہ دَزہ کاستم کالہ شُندرے
پیٖرَن ہس سندرو تنہ کیتہ اوُس
اَنہ گِٹہ گاشن آو پرکاش ہاوِتم
رُوپہ تنہ پوٗرتھم رُوس کچہ پیوس

بہار آوِتے وَنہ ناوِ توٗس
نزہ پزہ ونیٖ وِن پتم گراو
بہار آوِتے وَنہ ناوِ توٗس
ہرمُک نگین اَسہ راتہ شُندناو
بہار آوِتے وَنہ ناوِ توٗس
یمہ سٖچھ وَنہِ ہس بُلبُل تہ کاو
بہار آوِتے وَنہ ناوِ توٗس
اَزچھم خاصہ سُن پوشن تہ کراو
بہار آوِتے وَنہ ناوِ توٗس
تراوتم ہلالہ چھکتہ دریاو

بہار آوِتے وَنہ ناوِ توٗس

کرک یلہ نالہ مُت دُونہ وِی وَسِت پی
گبُر لیس اَسہ را وُمت لتہ ہیوِ لال
رُمن نالہ سیٖٹھن پیٚز کال تیہوش
وَدُن تیھو تیھو اچھن رُ ودسنہ کِینہ گاش
وَدنہ سیتَن بدَن دُ دنہ وِن اوُنِے یک
رُوماہ رُو زِت سپٖن بیدار ما تا
سہ متر آیہ اَندِ اَندِ ژہایہ مارن

انکُ پیٖزِ زُور توٗلَن بے خبر گے
لَبَن یلہ کیاہ گرِ ہس لتہ کُن وچھِت حال
گماں پی گوک کرُون زہر ہلال نوش
اچھو ڈیٖٹھُن گبُر کرآس لتہ اَتش
بندن پٹ بند مسطر زن سَنی یک
ٹِکَن کھڈ گیہ وچھِت آیس سہ مترا
پکَن ہی زَن چھکَن نبہ کِن ستارن

ودنہ لج لولہ سیتھ اَدہ سہ مترا
کرنہ لج راتہ آوتارس یہ لیلا!

رامہ چندرہ ہرہ نارانہ
لاگے دانہ دانہ ہی

مَنس ہاکِنھ ژہ رُٹھتھم غصہ
لچھمنہ سیتِ چھکھ نارانہ
کھتو ہم پورہ سرِیہ رِیتَہ
ژہی چھکھ میانہ ژوکہ چانہ
ژہی چھکھ آنہ ژہی چھکھ دَنہ
ژہ کیاہ وَنہ یوکیاہ ز آنہ
مُوختہ ہار ژہی چھکھ ہٹہ
وچھنی چانہ وُگنیم شانہ
ژہی چھکھ زامُت راجہ
ژہی چھکھ پانہ دیا وانہ
ژہی چھکھ لشہ ژہی چھکھ دُورہ
یہ چھکھ ژہ سوری ژہی چھکھ پانہ
ژہی چھکھ ہیرہ ژہی چھکھ بونہ
ویشنہ رِیتَہ شری بھگوانہ
ژہی چھکھ ہیہ اندرکہ دانہ
رمی ژُل وندہ لشہ اَرمانہ

نگیو توُسہ پوُ بنورے
لاگے دانہ دانہ تلسی
ژلم ہوُرہ آلہ رُن
لاگے دانہ دانہ ہی
ژہی چھکھ مَنہ منزک سیر
لاگے دانہ دانہ ہی
چھسی مَٹہ پا لانی
لاگے دانہ دانہ ہی
ژہی چھکھ واجہ نگینا
لاگے دانہ دانہ ہی
ژہی چھکھ پوُرہ کِنہ کُگاش
لاگے دانہ دانہ ہی
دِپیام مَنہ وُچھہ ہت بوُ
لاگے دانہ دانہ ہی
ژہی چھکھ جانہ میراجان
لاگے دانہ دانہ ہی

دِتُھم تاج لو گتھم شیرِہ
لاگیٖ دانہ دانہ ہی
پژھی لسِنہ سُوی جیرانہ
ہتھل ناگہ راُدووِے

وُندک نیرہ تمنّا
درشنہ چانہِ رحم گٹہ
لاگے دانہ دانہ ہی
گیم اَزمہ برت بانہ

کھتم پاف ہنتم طعنہ
گند یو ترٹ تہ بالہ بوُ
پرکاشہ چانہ ژلم داغ
لاگے دانہ دانہ ہی

ختم سُندرامہ اوتار چرت — شروع لوکُش چرت

مہاراجہ رامچندر جلین اجدیاکس تختِ سلطنتس پٹھ بہہن

ہمِس سیتایہ بیہ دُون راجہ زادَن
کوٹھس پیٹ کلہ ہیت تِم للہ ناوِن
سَپِن بیدار ریلہ وَنک سِٹھا زار
شِتھر گژھن بھرت بیہ لوکھ آیی سارِی
تلک مُرچھلہ کرِ کرِ لوگھس تاج
تپیشور رِشِ تہ یُوگی جوگ برہمن
اَنِن گنجینہ یژہ راوِن خزانہ
سپُن خوشدِل سَمی از عدل درداد
سپُن مشہور ریلہ یژھ حکمرانی
کرن یژ کال تامت پادشاہی
کرن یژ کال تامت پادشاہی
وَنَن یی آسِ الشیر ویاد کاہِن
تہ ناگنز رگ چھوا سند تیز شُورِی
ہمِن وَن باگہ یم بَب موج گارن
شُو ناسنتان گوین روزنہ زان
ہمِس گُبرس بَرَن کاتراہ دِپرلول
بیٹھی چھی یوگین سنتان آسَن
دوہہ اَکہ رامہ چندرس بِہ تلتس پیو
اَنِن رِشِ نادِت وننک پین جال
وششٹن ہتھو کرن تام جگ اسمید
بہارِک دوہ زین آسن عفرانی

لجک بُن بُن وندنہ ہِمِہ چشمہ یادن
دِلاسادِت سنبالن سُلہ ناوتُن
جمع گونگر سارِی گی جنبدُرار
لگینہ لگ رامچندرس پارِ پارِی
زمیندارن کرک موقوف بن باج
سِٹھاہ گی ساوِدان تس کن ہِمت مَن
دِتن دُرمَس عزیزن پان پانہ
وَنن چھینہ کنہِ زمیندار گی آباد
سو امرِت چت لوکو لبِ زندگانی
ہمِس ساری گران آسی یہ آہی
مَرن موقوف سپن درجوانی
لَسن اَیہ رانہ ہ رازس تیز آسن
اما تلہ دان شُوی یم مول گوری
کتھن یم ناجہ نالِس آتھ دارن
مورکھ تُر آسہ نالِس ناجہ بارن
وَدَن یَس موج آسی بیہ زندہ مول
ہمی یم ناجہ نالِس کھر چھہ کاسَن
بَبَن دُپنس گُبرشند عم ہمِ کھیو
دُوپن گرژھہ دون اچھن اُش تریم لال
دنگ سیہ تایہ امرت چن برت وید
ابرِنیپان تلن تام نعِل کانی

راجہ رامچندرِ جیٖن لنکاہس کُن نہ وَت لبِتھ سمندرس سیٹھہٕ غوصہ کرُن ۔ بیہ راجہ سمندرُن رانہ ہیت راجہ رامچندر جیٖس لُنشِ پن شرن کرنہ

دِژن یلہ تن رِٹن ہانگِنہ اندر جاے
دیو گت وچھتہ پاٹس سِیتن لال
سِہہنتا ہس پُچھ ب ادہ آونا دس
وچھو باقی تہ فاضل اوس پانہ
ہتن باقی کڈن یلہ جمع کھارُن
نیس سیتا یہ ما آسس لوکٹ زام
سڈھاہ اوس گمت سیتا یہ ہنُد وِیر
رِننک ہانس وچھو سِیہ کیاہ پتہٕ ونس
ژہ ما چھکھ اہ تہ کاماہ میان لوُزن
پر زہی پزکن گز ہم لیکھت سہ اوِن
سہ آسنا لس لِتھ واراغر ضمند
تریم روز کنہ ونس کنہتہ وارہ
کمِس سیتا یہ ما لوُز نہ پزِی آو
ژورم کت شوکھس مالس ژ ررگو
ننہ پانژم ہن لس پی مُدا اوس
نیم شِتنا کرن لوکن قدم زام
ایما ستم پیر ز ہانس رامچندرن
دُلیس کمتہ چھم گمژ دن پی ہنس راے
نوم لتِس واتھے ٹیکا یہ درالیس
یہ کاہم کت کِنی کر کیاہ چھولارن

دِیَن وُچھ ہانگِن ہانگِنہ سِتِن بیاے
کمی گووُن تہ تامت گونہ پڑ کال
ہتن فرُدفرن دن لگ فسادس
کرن چھُس پانہ ژہاران کم بہانہ
ہتن بحراین گرہ رچھ کھارن
کمی کیاہ کوٚمتس برہندین شام
لبن یلہ وسننگہ پوٚلتس کھٹھِن پیر
پرنگس کھارن تہ تل کن چاہ کھنس
پتن آست وندان چھک چھم یہ دشمن
لصبورت اوس کنہ ہیو دشراوُن
دُویم زانُن نہ کُنھ ما آمہ کرم فند
کرن آوارہ سیتا بیہ دوبارہ
دویم زانُن نہ ہُن سوی سیلن ٹمس واو
اہنکارس کران پی چھی سداشو
گوبرِ ہارت گژ ہن گرہ زیر ماگوش
ستم ست رامچندرس ڈب دِژن پام
وُنم ونکن ژہ ما چھی کنہ منگن من
گزہت تم رِش بوُ وچھ ہا یہ ہینز جاے
دیہم دیو یہ سیتا ورنہ آیس
کھٹت یہ ون رِٹت بھگوان ژہاران

ننہ بوزک سوکھس مالس ژ رر گو
اہنکارس کران چھی پی سداشو

ماربھس مدنو بھاوبھم لادن
پادن وندیو زوتے جان

ماتا کوسلیا آیہ بروٗنٹھ لاران
سومترا اچھہ لاران وندس وپادن
ماتا یلہ ڈیٹھم رامہ جوون
کیکیہ زوووند رامہ جوس پادن
نادِ دِتھ اوس وسشٹھ مہاریوش
ساری پرن پے لسیدین پادن
بروٗنٹھ تہ شترگن آو بروٗنٹھ لاران
مور چھلہ تاج دِتھ وندے زوپادن
خوش گونگر ڈیوٹھک یلہ رازہ
خوش گو رامہ جو بوزنک پانئے
زنم ہیوے ہیون راونہ بابت
توے ون واس گوکھ زہ پانئے
ون واس ہیوٹھم ڈنڈک ونئے
شُرد پنکھ دِہ کرآیہ توت لاران
پپچھہ رِتھ یلہ گولی لسندس وعدس
تلبہ لیو راون لاریو پانئے
سنیاس لاگتھ گوس یلہ دہانس
برم کتھ دیوتن تتھس بھگوانس
گئے یلہ خبر لس بھگوانس
پارہ پارہ کرون سونہ سندِن جامن
واتِ یلہ نیر یر ڈیٹھک لم واندر

رامہ جو رٹہ ہن نالہ متہ بو
پادن وندیو زوتے جان
رامہ جو پرن ہیوس بیٹھ پادن
پادن وندیو زوتے جان
وچھ بانچتر راج دموس
پادن وندیو زوتے جان
رامہ جوس پرن پے پادن بیٹھ
پادن وندیو زوتے جان !
ساری دہرم دان لگ کرنے
پادن ویدیو زوتے جان
رہتا دشرتھ رازہ نے
پادن وندیو زوتے جان
آشرم رُٹتھ ولس منز
پادن وندیو زوتے جان
شرد پنکھ سنتھ کورتس راولس
پادن وندیو زوتے جان
زُدرہ آو سیتا ہتھ پانس
پادن وندیو زوتے جان
بوزن زہ سیتا ہیتھ گورادن
پادن وندیو زوتے جان
نالہ نل ہمو کم سنا چھہ

رامہ جویلہِ ڈیوٹھ ملمتِ پاسنے
زارمیانِ بوزِ نوشری بھگوانو
راوَنس مارنہ آکھ بھگوانو
دوہہ اکہ دپ ہس ہہ کراپرادیے
سیِتائے ہیتھ آکھ ڈنڈک ونئے

پادَن وندیوزوتے جان
پادَن وندیوزوتے جان
راوُن ہی زانانئ اُوس
پادن وندیوزوتے جان
توئے رامہ جو مارنہ آوے

زارہ پارہ لس کرچھوئی اَوتارو
پادَن وندیوزو تے جان

راجہ رامچندر جئن لکھمن جی لس جانکی جی بنباس سپدنہ خیبطرہ حکمدیُن تہ سیِتا جی ہندوالمیک رشنس مکانس پیٹھ وانُن

مُدالمہِ لیچھہ صورت تس دِین ڈیشن
اِنِن کمہ تت تھی بابس سہ ہادن
دِیُن لس کن یہ وچھہ بابو یہ کیا چھُی
ہہ ہمیس چورہِ آسہ پتہ پان یارن
تہ بوزِت رامہ جو بیتاب سپیُن
ونن لکھمن جو سیِتا ژھین وَن
تہ بوزِت سیت گوس لکھمنس صاف
اماادسُس نہ تس لیشہ نہ کرُن وار
دِلیُس تم لکھمنَن رودِینہ الضاف
سرِ یانس زارہ پارہ بوزلس نہ دانہ
سپس لاچار لکھمن حکم مانُن

چھوراوُن نرکہ واسی وۄں کھوان ڈیشن
وچھوکتھ پاٹ سیِتا پارہ ناوَن
دوہی سیِتا وچھت یت کُن تلان ہی
ودَن ہتر وچھہ نتر وخون ہارن
اُنن لکھمن ونن سوری کمس کُن
ننہ مارُن تتی یتہ لوکھ نہ بوزِن
دُپولس کیا سنا سیِتا یہ کھتِ پاف
گنڈولس جگرس یکبارگی نار
ستی سیِتا چھہ ونم کیا کھتس پاف
کرُن چھس یانہ کم ژھانڈن پہنچ
کڈن سیِتا تہ کڈنس نہ چارہ زانُن

کڈت سیتاؤنس کُن نِتِ ژھنن دوٗر
ڈپِن واراہ سُو لکھمن جو ددان اوس
وڈنہ سیٖت گوس غش گنڈُن دِلس نار
وِدان سیٖتایہ ونس وارہ وارہ
لتن ہندرِ رَت وَتھ لار یوم کیا گوم
دلس لکھمن جون ساتاہ تیٖت بہ
یہ کت بوزِت ہتھر سیتاوِت پی
اَچھن گوس گاش کم نچ دِنہ کُن فنش
سو گو پانس اَن ہم پان دوٗرِ رے
ہندرہ ہیرِرن ہتھر تھکن ہیٖر آس
وُچھن ہلیہ شنچھرن بر ہما جون گور
بھڈن پان لوٹہ آو ہزان کلس کُن
تھکی فیرِت سو لکھمن آو ربون
وڈنہ سیتن ہتھر تھکن پوان اوس
دیاکرِتم چھپارِت کنہ ہیرت ہران
دُ مادیوی کھماکرہ یم کھستم پاف
ہہ کر طاقت ژہ کُن وچھس دوبارہ
ژہ بیہ تراوِت اچھن تھپ دِت بوکٹ آسی
ہہ کر گُرھ رامچندرن حُکم بوزُن
ننہ نِت کوتہ مار یولس بہ شمشیر
نتی ماتا ژہ آسوہی کرہہ لاینے
یکس گوتت سو چندرمہ رنبہ وُن رُو
سپن بیدار سیتا پانُ فرو سیت

مَنس ذاتو کڈت ژھین سُر گرنہ خور
پکن پت کُن نظر فیرِت دِوان اوس
وُچھان اوس ساتہ ساتہ دِدہ بیس عار
ژہ ونتم کم کرس کیوٗل اوارہ
بوٗچھس زانن یہ ڈپدیش ما کروٗم زوم
بوٗ مارہ پان ون گندیم دلس رہ
کھڑس یم زالہ لس پانس الحین ری
دُپن لس تراوتم گودہ چاو تم ترلس
وُچھن سُہ گچھ ہندرِ لس پرِیہ جوٗرِ رے
ہتھر پٹے پوشہ بھرزن بربہ گمراس
غنیمت زوٗن تم لس لش ژلن دوٗر
ہتن تان لس ہتھس پٹ پان لیچھی
ہیتھی کانژاہ رژٹ مارِ نہ نیون
تہ بالنندِن ہیٖدِن رخصت ہوان اوس
بلنیا لس لیں ہہ ہیو سمجھہ آسہ سنتان
مہ چھم والنجہ چھک آمت ژہ چھی صاف
ہمی رخصت ہیٖدِن تل پان مارہ
ستُرن چھس ماج گبرس پٹ کمن یاس
بوکرِنس ؤانہ ہایت کا ہہ سوٗزن
بخواری ہلیہ حکم کرتم ژہ سیت ہیر
ارِت یت پی چھوڑ ہارن کیا ہیو معنی
نمسکار اہ کرت شہرس اندر گو
گمو گرموستن دستر و ہمیت

وچھُن لِکھمَن شُوگوہنت لَتس زِش دُور
دِپُن کیاہ گوم کِم سرفن وُلمُن نال
وَدنہ سیتن اَچھن لَتس گاشس کِم گوس
رِیوان ڈیو ٹھن یوان زِن پالسی کُن
وننِس پان پالس کُن شُندر نال
توہی ماچھُم ہِہ لِکھمَن دریٹھ ایوان
رُماہ رُوزِت سومازاش گرہ گوم
وننِس داد سِر وُنِ چاک سینین
وَدنہ سیت جالوارن آو سیلاب
گلوبلہ وچھُو لسُند بُتھہ زَن پیک ہاے
تِن تنہا رِسیتا کیاہ کُنِی زَن
اک پُڑھہ نازک بدن بیہ تُرِھ گرانبار
یہ جُورم جوُرِہ زِن ہندو دِری راے
اَچھو کِن اُش اَتھو کھُورو ہُران خُون
وَدنِس زیوگیس کِج دادِہ لِج پِن
وَن ہنزِ پی وَنَن گرتہنی کُنَن بوز
خبر کِنھ چھِمنہ کرِ فرٹھ کمِتِس ہَن !!!!
خبر کِنھ چھِمنہ کمہ دوہہ لَتس کرُم واد
خبر کِنھ چھِمنہ کرِ گیو لَم اَتِس تن
خبر کِنھ چھِمنہ کرِ گیو لَم کِمِس تان
خبر کِنھ چھِمنہ کس سیتن کرُوم نیاے
خبر کِنھ چھِمنہ کم کا پچھان مہِ اسی
خبر کِنھ چھِمنہ کس بادم ہِن سیر

گلینِس پُڑ اَلینِس داوِہ سیت ہُور
ہیِنم ماونہ وَنِ ماکھیم شال
شُوبلہ لِکھمَن کِمِس تراو ترلان اُوس
رُماہ رُوزِت نظرہ تلہ غیب سپُن
وَدنہ سیتن زہینم یادُون اَچھن لال
بہت لِج پکِنہ کُن صداہن تھُون کَن
ہِہ تراوت زُورہ کرِس جورہ کیا گوم
بیِن شھرن کِنِن زَن چاک سینین
وُنِس لشہ مَن ڈلِک زال وات پنجاب
کھتکَ زرِ واوہ سیت تُرہِ تَل رٹک جاے
کُنڈِن کاٹھن سَتن یکسان سپن
ترِیم ترِیہ ورنہ ترِ بھارُست آدار
زِنکھہ راز سِن ہیَن یگنس سٹھا آسی
پیون وَسِ وَسِ ستھر چشمن لچس زُون
وَنس کُن زِج گیس ہِج انز گردن
چھوسَت وَپدلش کِت تِت کھُورِیت روز
توہی ماتاپہ سیتَن گچھِمہ ہَن ہَن
کُنڈو سیتن ہِہ پنیلیم وزِل یاد
توہی دُپہم زِہ لیے پرِتیت سپن
بہار سُس ہِہ توہی کرُم زمستان
توہی شُرگچھِہ ہیہ پُڑھ مائیم ہاہی
توہی دُپہم کمتو سیپن وُداسی
توہی دِتھُم برِت والینِہ متھِہ نیر

خبر کنھہ چھمنہ کس سبتن دِتم لاف
وَونہٕ لج گو سوکھٕت یم نارہٕ زاجس
شوکھٕت گو یم کرس تمہٕ نارہٕ منزٕ شن
شوکھٕت گو یم کرس وَنکن اوارَہ
شوکھٕت گو تس یہ ژٕنت تام سیت وٕنتم
بوکس آسس کُنی اُدسک ژہٕ ہیوتو
کمِس لدٕ راہ پنٕن پی لانہ اُوشم
اباکیاہ کرٕہ گیس دَن ژٕ آوارہ
پکن گیہ رَت چھکن کوتاہ سیٖتا

توٕ ہی لتھہ گوم ننہ یتھہ گیا کھتم باف
سُوکھٕت گو یم بوکر بکِہ شاٹھ لاجس
شوکھٕت گو یم برت بکسان دِ دوٗن
شوکھٕت گو یم برت دٕزلس بونارہ
بوٗزاجش یژٕ جگر کنھہ نارہ برہم
گیم زولہ پایہ سیت شوٗل نو ہزٕ انوہی
ننہ چھیمُ بوگن تہ کرُون کینہ کاشم
وَونہ سیتن بَندن گیم پارہ پارہ
وَنیہٕ لج راہہ اَوتارس یہ لیلا

گوم تراوِت دِل چھُم یہ دَزن
چھم نہ وَزن سیتارہ نئے

یارہ ہیانیو ژہ بوٗزوارہ
بلہ صبحن سہ درایہ دَزن
یارہ بلہ پٹ تن آیہ ناوِت
آگرہ رشت کول دہ کرچھہ گرزن
لبخہ کرن سنبلہ باغس
کھنجہ گژہنہ تس کنھہ پزٕن
شہرہ لیشہ بلہ گیہ آوارہ
لیشہ گنجم تس شچھ لزن
دَیہ سنزی گت واتہ بانن
ڈودر خاص تہ کمخواب کرُن
سریہ پر کاشہ کرہم وٕپایے

چھیِ یہ گژہان والبجہ پارہ
چھمنہ وَزن سیتارہ نئے
نگرہ لیشہ ژہن ہتھ ژہ تراوِت
چھمنہ وَزِن سیتارہ نئے
کھنجہ لاجن گلالہ داغس
چھمنہ وزن سیتارہ نئے
آس ہاران اُتش دارہ وارہ
چھمنہ وَزن سیتارہ نئے
گژھہ تہمت بن بن زانُن
چھمنہ وَزن سیتارہ نئے
لای وُٹھہ یمہ ترِہ تیلہ کرائے

پشہ پنی زٹ زٹ چھہ ییرن
چھمنہ ؤزن سیتارہ نئے

ژہ بوزن کونہ چھکھ چھپاوان عار
ژہ آسک ستندس ہیٹھ ستہ خوشی سان
کھسم کیا پاپ ؤن رچھتم پیرن تل
ؤنن آسم زنک رازن کماری
وچھن چھکھنا گمژ کیا چھس آوارہ
وچھن چھکھنا اچھو رت چھین بوہارن
ژہ وتھمنا ژہ چھکھ نازک گل اندام
ژہ وتھمنا ژہ چھکھ چندرمہ پرزلون
ژہ وتھمنا ژہ چھکھ یزل ؤنتام
ژہ وتھمنا ژہ چھکھ نازک ہیہ تن
ژہ وتھمنا ژہ چھکھ سارن اچھن گواش
ژہ وتھمنا ژہ کوسلیا رچھی جان
ژہ وتھمنا ژہ ؤن کنہ چھینہ گانگل
ژہ وتھمنا ژہ گرژھہ باغچ ببر لاگ
سکنی آسس کنوی اوسک ژمیونوی
کمس لدہ راہ پنن پی لانہ اوشم
اما چھم پی طمع کرہ نا کھا ؤن
نشی یدوی پریم وچھ کیاہ گیم رائے
بوبیت تامت کڈن ازتن یہ جامہ
نشمنا تل گژھہم یلہ سارسی شور

ہیہ کیا کرمی بوکر بقس یژ گرفتار
بوشو بایتہ کنڈن پٹھ حال حیران
گیس آدارہ وارہ کن تہ کیول
وچھم ڈکن کرم ماکینسہ یاری
وونہ سیتن بدن گوم پارہ پارہ
یہ وت رادم تہ ون ماکو ہتہ ہاون
وچھن چھکھنا یہ ڈکن کیا بنت آم
وچھن چھکھنا یکن کیا چھس کمی زن
وچھن چھکھنا یہ سیتن ہندن ستام
وچھن چھکھنا یہ ڈلیث کنڈ چھہ کہوژن
وچھن چھکھنا یہ ماون کینہ ہنز آتش
وچھن چھکھنا یمس ما آو انسان
وچھن چھکھنا گژھان کیا چھم کنڈن تل
وچھن چھکھنا دلس کیا چھم گژھان تراگ
گیم زولہ پایہ سیت ؤن ہول ہیہ زونوی
یہ چھم بوگن تہ ماون کینہ کوشم
مشن بھاوم تہ ہشر ادم یہ زاہ ؤن
بو ہشر اوت تہ ترایت چھمنہ کنھ پایے
پران آسی بو تت تام رامہ رامہ
نرک دور رچھو لتس سورگچ درس حور

دبا سپدِن سُگریوِن والیس سیت بیہ راجہ رامچندر جیئن آلقہ والی شُندُمُرن

پہ لِ یلہ سپنم تلہ تن بوناوی
پہ لِ تل پل پہن تن نارہ زالہ
ژہ چھک آکاش ژرہ واتیاکرن زور
تہ پوزیس پاپ کھٹ اُتھ واتہہن پران
ہہ پاپور ستوی کرتہم ستنیز ہ
تہ ماونمی ہہ ما مارم ہیم رت
تہ ماگنز رت ہہ ماند چھپنہ ہیم ناو
ونم کاہنہ کت زمینس چھمی مکانہ
ونم ون ہزہ کیاہ دن چھمی ون ناو
ونم ادہ کیا زہ چھک اُتھ یوت ہارن
ونم آدہ کنہ گژہی آسن بہن جائے
نتی بوزن یہ دی ہیہ کاتھہ بوزن
سحطارت ون ہمود اُنوترو پی
دِشا مترس ببس ونہم چھواوتار
تہ ماآسس خبرسیتیا یہ تراوم !!!
تہ ماگنزرن یہ ماددھہ شُرہ راجہ
ونن گی پی ستان کھورن کھموری
پہون وِس وِس گژہن زدہ زدہ گلائن
پکان گیہ رت چھکان قوسم اکھوسیت
ولس ہنز باگ وچھن اک رتس مکانا
اکھو کھورو اچھو لارن پکن گے
سودالمیکی رکھیشورتس بال ستد گور
نرا آشایژ گژہت یلہ تس نش آہی

ژرہ رت سینہ ہم سوراخ ہاوی
گیس تُت تام ونس کرِک حوالہ
یہ ماگنزرت ہہ ستان پٹ کھسم بور
اتا پزہ ترہ ترِن پٹ پژھ کرِن ہان
ہنم توہ خوتہ کرتم ریزہ ریزہ
ژہ یاکر ہتھم کمہا کنہ چھکنہ طینت
ونن مالوک یہ کمندہ تریہ بنت آو
دپس بوتھہ کِن ہیس ونِ آسمانہ
ونپس سارِن گژھن روزِ نہ کس آو
دپس چھس اُتھ ہرن کنہ مختہ ہارن
دپس سارِن گژہن تت جایہ یتہ آہی
ہمن ہیرن ہہ لنہ توہ پردہ ژوزن
پرنہ پوژھ سوپنا نوی جبعہ فورڑی
ژہ دِس نیتھر کری رت رت یوتر کار
سہ سیتا ست ژنم مامندہ چھاوم
امی برسیت زگہ ہند ماسوراجہ
نیچ لج تاوہ ترہ زن لاوہ ہوری
اکھو سیت تھپ کران آس کرِ یدہ النن
کنن سوراخ گی تہند وکھو سیت
کرت برزک سو ہقاوت تا پہ دانا
رشاہ اک پرزہ ناون زن لبن دی
جہانس فیرہ ون واتان چواپور
رچھن کرنس اچھن ہنز باگ تم جای

کرن سیوا رِشس مَنہ کِن کرُن با و
دوہس رائتس ہمس راہس شرن اوس

شرن آس ساتہ ساتہ رامہ سُندناو
وچھو کیتہ الیشرن لس انہ گٹ کوس

لۄتہ کشن نہ زینگ بیان

صبح فل گژھ سورت گاشس بیہ آو
براہر آیہ ناسیتایہ نوناسں
لگن وَن تتش بیہ تری آس گروار
لکھن پی لگنہ کِن کتھری وَرن دراو
وَرنہ دِیوہ ذات تیتس گژھ تریم تری
اکھن لیکھت اچھر گرہ پربتس تُور
لتسُند ہوکھ ڈیشہ وُن کھٹ ہوکھ پربان
سری چندر مہ بُود کیندرس ستھا جان
پرہاتن بلہ پرزلون سریہ ہوزاو
ہمس ہوکھ تھو چھو یتھواڈہ فل وزل پوش
منس وچھنس ہمس سنکاہ کھٹ آس
وچھن لس نست المسیح قلمتر اش
ہمن دون کس لڈت تفاوت کمانن
شوبدو ی کش کڈھی تت اک اچھر وال
زہ اچھ باد امہ خوتہ آسہ زیبا
شوبت ڈلیت سپن مسول گلالن
خبر بلگی رِشن دِینس وَدو چھوی
گنڈن ذاتک دِین لچھی زہ کن فیر
دِتی بُد چھس لکر چندرس گمرجاے

پرزلون سریہ پربت تل نبر دراو
مہاریپیٹ سنتا نامتس زاسں
ستھاوَنہ سست ہیتن ہاتھ سِند خریدار
مہاوِیرن یَین مار نہ ما آو
مرن یم الیشرس تم زندہ کرن پی
پدرن بیہ پادہ رکھ گوڈہ زینہ لاہور
سری سیتایہ زن کھٹ اردہ راتن
سپنہ ہمہ منشہ لوکس پٹ بہ سنتان
زچس گژھ دُون اچھن لس گاشن زن آو
دہہ لنشہ وبڈہ تفاوت کھٹت روز
وندچ سردی وچھت تھاون وٹت آس
مہاویرن وچھت تسچ زہنگ آش
سکارس پٹ تفاوت کتھنہ زاس ہہ
مرن سگریوتنہ بونہ ساسہ بدبال
نہ ڈلیت روس لچھ گیہ نانسکیبا
توی دزرات کُت زہپ آفتابن
سند اشیو ڈھنی وَن آسنی جی
سری دِن اوُدی زمین پٹ بلادیر
ستاہ دیہ مارشترن چھسنہ پیرداے

نہ تی ہیو ہٹس شنچر توبنہ پٹ کیت
شنکر چھس ہینہ پٹ کیندرس سٹھاجان
پت ہیش اٹھم جای کاہِل
چھس شتھر گلہ ڈن وریشہ پٹ بوم
خوش کنہ آسہ آئیت کرہ دھرم دان
نہ بوزت ہن ہمِس سیتایہ خوش گو
وَنن سیتا انن ژہارت وپل ہاک
وتھت ریش الشرس سیتن گنڈِت ہن
گنزرسیتایہ پتہ آسم یہ ژہارن
دوہہ اکہ گیہ ہمِس ہت للہ ہنر باگ
بعادت بلہ نہ کنھہ بوزن سدا تم
گمان تس پی سپن ہنو جانوارن
ودن ہشند دپن بکہ ہا نہ ژالیت
منجن آہی ونہ لگ پی سدا شیو
تھون تم زورہ پاٹھن وارہ ساو
سیہ سیتا آیہ فیرت ہت وپل ہاک
اچھن لج فش کرنہ ہل چھم اچھر وال
رشس آسنا ہنس ننِس پن شینک
ائن دپنس وچھن گرژھہ دیہ شند کار
سپن خوش ہنہ کن ژی گش کرس ناو
رچھن تم دونوی ہتھ چھی رچھن لال
رشس ڈیشت پتس کن سپنک خوی
نہ کھنہ سیتن گلابن گی لڈر پوش

بَبس پٹ بدسٹھاہ مشرب کرن ہیت
یون خوش سارِنی زن سریہ تابان
سٹاہ خوش آس آسان تس ورزل
گرہس رازس چکرو رتس سپن کوم
دپن وانِت ببس پٹ گالہ زوجان
دپس تم رازہ پوترس ناوکر لو
تھون گبرس رشس نشہ آسن بیباک
گرہن خوش بلہ تھون باشن ہمِس کن
رشس ماودنہ سیت چیچل گرژہم ہن
کرن رشِس اوس نالش ہو شِکن ژاگ
نظر تراون کرون افسوس ہیو کم
ییم سیتانہ آسم پان مارن
تجن اک دربہ کاناہ تام سنبالِت
گرہن یت دربہ بالک پرزلون یدہ سپن
دپن تام آیہ سیتا پان ناوِت
وچھن بلہ بالکاہ تنتر لج ونہ واک
اکِس اچھ پیدہ کنھہ پاٹ گوم دویم لال
نظر تراون وچھن تتہ واجہ پٹ گرینک
یمن دون ما تفاوت وچھ ژرہ ژنار
دگوگت وچھتہ سیرچ کت ہنس تھاو
پرزلون لو نہ تگش بلہ گوسٹھاکال
صفت چھی صحبتس پوشس پن بوی
نہ یام وچھہ رشس تہ لوئن شردلتس خوش

کمرن ہارنج گاسوٗ دَر بہ ہند کان
دِتُن تم واک پتس پٹ بہ پہند تیر
تتو ہی بوزِت شکارن آس ہیرن
گرزِہن لارن تمن سارن شکارن
سِہن لارِن ترِہن کروہن کسن لرٗ
تمَن وچھ کرنِچ سوکھہ تہ آنند
تمَن وچھ وچھ سہ سیتا شاد سپدُن

دِتن پرپر تمن وچھتو سو گورچان
تمس ہرت وانہ ید وسے آسہ ٹنڈ دیر
پوَن تس ہر دِنٹھ تس بیوایہ مارن
گلُن تہ سنبلن منز باگ فیرن
شکارن کھل کرن اڈجن گنڈک وار
وچھن گاٹل تہ زور آوار فرزند
دوبارہ لینک زن آباد سپدُن

راجہ رامچندرس اُشمید جگ کرنہ خیطرہ وشِشٹ منی پن آگنیا دِن
بیہ بھرتن شترگنن فوج اکھ اشمید گرس سیت سفر کرُن تہ وتہ منز لوَ تہ
کُشس سیت جنگ سپدُن

دِتِن یلہ رامچندرس نش جدا گی
کرِن تم رامچندرن چاک جامن
وتِہ لگ گیاہ سنا سیتا یہ کیاہ گو
وَنِت کسن ز انہ یم کرٗ پانہ تتھ کار
ہربہ لگ دانہ اُش آرامہ نش رُود
خبر سپن وشِشٹس آو لاران
دپُس تم وَدنہ سیت ون کیا چھوپرہ
سہی چھُی بازگر بہ م دت یہ بازار
دوکاندارا لوکن بر داشت کھارن
تتھی ہُرن ترٗاوِت دِتُن اوج
پتو شطرنج تہ شاہ رخ چھ ہاوَن

سہ سیتا نا امیدی ہت رٹُن دی
ژٹُن زن گل گریبان تا بدامن
زندہ آسیا سنا کینہ کھیہ بتا لو
بوڈس یت سِندہ ون کتھ پالبس تار
پتوادہ چرخ دِن کیا چھس نفع سُود
چھُو کس کت لتن اوشہ ہت آولارن
ژنت ترٗاوت یہی کتھ ون دوبارہ
بلا ویرن دون بل ہت بل آزار
قرض گبرن ادہ لٹ ہت چھولارن
دِہن سارن یہی ہا ب تہ بیہ موج
اکابیرن ونہ ہن مارہ ناوَن

کرن ساری ہیتھی پاٹھن اَوارہ
خبر چھا کُس شکست بیہ اوِی اِدبار
خبر چھا مِتر کُس کاہہ نشتر ماوُس
مَنس خُھمی دوکھہ وَنی ات کیاہ دوچھُمی
ژہ ژلنی پاپ ساری روز چالاک
ژہ ژلہ نی پاپ ساری گرٹکن پَنِ
ونوک یلہ تم انکُ گرُ کھیلہ ناوُن
بھرت رازن ہیَن لشکر سٹھاہ سیت
بھرت رازس ستن گو بیہ شتر گن
گمان تس کس سہ سیت آسن جنگ تاب
وچھو یلہ تس گرِس آیس ہتم دوہ
تھُی نایت گوہس پٹ لوتہ کتش اوس
بہت تتہ کتش کُنی زٔن لوگمت وَن
کُتشَس دیوٹھن تشوناہ شور بوزن
تمو یلہ وچھ سَہ لشکر ژل کھٹِ رُودِ
کُتشن گرُ ڈیٹ تس گرُ آس ژٹاٹِ
رٹن ہھٹپ دِیت ہتھن تتہ چرخہ فیرن
وچھو آشچر یہ پان فرزٹ یہ دریا
کُتشس گو خوش گراہ دیٹھن سٹھا جان
رٹن لاقم گرِس ہتھ دِت کُمن بند
گراہ تُھتھ ہتھنہ واوس گُن دُون تن
یہ یلہ وچھ سالیو شرمندہ سینین
وچھو کیاہ واو ہیو لارن گرُس آد

ژہ یلہ گرٔنک ہیَن ہُند کیاہ چھو چارٔ
اَیزٔ وُنی ہتھس ہنیس ژٹھن نار
ژہ کیاہ وُنی تہ پانس ماغضب گوس
کرُن اشمید جگ تت ہیُ رواچھی
گژھک تتھ پاپہ ورزِت ماجہ تتھ ژاک
سُمر سامانہ مَن ہتھاوالیشرس کُن
دژن لشکر ستن تس اتھہ تراون
لچھس ہند لچھہ سوارہ پیادہ گی گیت
ژہندِت سمسار شوُرِی آی ہن ہس
رِسی کُش لتس وچھت کوہن سپنہ آب
بیاباَنن ژہندِت لاریو سو برکوہ
پکن گو پانن پانی کیاہ غضب گوس
ہَن رِش بالکن سیت ژہال بارن
پرژہنہ لگ تان ہادن بالکن کن
ہٹھن بیرن کنڈن تل رود زن مود
گرِس لاریو پادر سہنہ سندی پاٹِ
سپاہو ڈیوٹ ہتنک پران نیرن
نرِ بہ وَن زل شمتِ کمہ شاٹھ لچ ناو
سُونک سازاہ کرِت زن سیر تابان
ونہ لگ تم کُتشن گژھ آپس قند
وچھو کتھہ پاٹِ رُٹ تم شیر خوارن
اسنہ لگِ تس وچھِت تم گوہ ن ہن
سٹھاہ شاباش چھس تس ماجہ ہیں زاد

ونہِ لگِ یوتادی ویادکاس
شری جیندرمہ چھاکنہ نوچھ اوتار
اسان دہس ہسہ کرکنہ گرس سیت
دیکھ تم گوڈہ مہ پش یش ندہ روزو
یہ وبراون ونت ہرن سوترکش
ستاہ یلہ یارتم پت فیرلشکر
تسند درشن وچھت بچین بھرت گو
کمس لشہ زاو کس لشہ کرد بو معلوم
تمس دیشت منس بھربھتس بناگوس
تہ ما آسس خبر کنہہ چھم یہ فرزند
تمنا گوس نکھ وچھہ ہس گلابس
بہرن چھس لول لولک لگ رنہ باگ
تہ ماند اُن امس لشہ چھم نہ کنہ بات
تہ ماندون یہ ماسیتا یہ زامت
تہ مازون دودستہ یم دلاوار
بھرت لت لت پکان تام تس نش گو
خبر چھیناڑہ بھرتھس کنہہ بلا ویر !
سپن بیہوش یلہ تھکن وسیت پیو
بتھن تل آسنارتن شر وچھان چال
تہ بوزت گو تمس سیتا یہ بیداد
ودن لج تام تتی پیدا سپن لو
دپن تت تام گتن بیہ دم سنبالن
دوا استھفس تہ شربت دامہ چادن

یہ زامت یس تمس ون باگہ آسن
مہاویرس تس بوینس تمسکار
دیکھ تم پت ٹرلونتہ بیہ ترد کیت
شواد ہ میان بیہ یم دستار تورزو
کرن کنہ کھش تکرتیشران کرلن کھش
بھرت لاریو باپترس برابر
ونہ لگ چھاکنہ رنہ ون رد
ییتھی اوس رامہ جو یلہ اوس معصوم
ونہ لگ کیا سنا گراہ ییتھی اوس
امی دعوایہ بابت گرو کرن بند
ترگن دک رہی نجس پرت ہو یہ والس
دپن گرڑہ ہن رٹت والنجہ ہنز باگ
کرم یامرد بندق نند شہ بات
چھوما اسہ سارِ نی مارنہ آمت
سہ دستہ بازما گرڑہ رنگ نادار
گتن دیت تیز رتھ لشہ ڈل ست وپیو
سنبالن دم گتنس لاین ڈکس تیر
رتھس پٹ تل سو برتھن ست تمس گو
گریہت سیتا یہ دہس کھٹ گوی لال
کرن فریاد گرس لج سہ دینہ ناد
گتن بوزت قتولس پٹ پکن گو
بھرت رازن تمس اسیند زالن
گنڈھس پٹ کلہ ہت تم للہ ناون

لون آلو کرس ات روز ویره
اہس سیتن ژه گوه پرژهه ویراو سوی
شیرن سیت پاپو گژهیو کرن نیاے
ووت تیتهہ یتهہ لشہ لونک تمک پھل
بھرت رازن نظر دژ تام شود تھن
ونہ لگ کس سناونہ کس تھوم کن
سوگوات فکره لوگو لاینس تیر
اچھن لگ فش کرنہ من ماگیم ریش
کشن لب ت ژلت بالیس نشن آو
لون تاہت کشس کن ہیت وناتوی
لون دپنس گژہو گره کن خوشی سان
گشس گر خوش گمت ڈولہ گن ہتن دل
کشس گر خوش گمت ترلگ لدنی
خبر کر کینهہ ژه چھی کیاه چھگ گراه جان
ہہ رحمت اوس ہیم ہیوم سوبارن !
بھرت تنبلت ودنہ وتھہ حال بونن
گژہو پالس ہتو بخبو یہ ہودن

لسمہ گژه برتن امہ چانہ تیره
اکوی گژهہ ناگژہن کونوژ جی دی
شہی کینهہ تیر دن فیری نہ کینهہ مای
ہہ دمی پور پژیا روز یار ژل
وچھنہ لگ ساتہ ساتہ لس گشس کن
اکس ڈیشان ژه چھس کیاه ہاوم برش
ژہن تراوت بتھریٹ تتھہ بلا دیر
اکس ڈیشان ژه چھس کیاه ہاوم برش
برن شادی ستھارن ماجہ لوزاو
وبھقوون ہوگژہو اس گره پیانوی
وداں تتہ موج ماران آسہ مایان
دپن لس کرہہ خالی گره ہیم ین
بتھریٹ پان تراوت لگ ودنی
سونک سازاه کرت زن سیریہ تابان
ڈمک گردن ژٹک پیادن سوارن
ونہ لگ حال بوزت لس گشس کن
کڈ ٹو تیر دت ون مولہ گردن

لونہ گشس نہ اتھہ بھرتن تہ شتر گن مارہ گژہن ـ بیہ
لکھمن جون بدلہ ہنہ خیطره میدانہ جنگس منز ین

لون پان بوز دتنس تیر دارت	ژہن تمہ تیره سیتن بھرت مارت

میگنادنہ اَتھہ لچھمن جُوِن زخمی گژھُن ـ بیہ لنکایہ حکیمہ سُند علاجہ خیطرٕ یُن +

نوَن یانِ بوزِتھ اوُن ترِتھ لَس کنُن
کھرُس ژٕک جہلہ سیت لشکرِ گرُن ڈاس
گنُش دِتُھ تیر تَم مارُن شتر گنُن
تسندی ہیمہ سیتِن ساسہ بَدِ ہُودِ
ہرمیت کھو سپاہو ژورہ تَم چلِ
وَدَن گیِ رامچندرس لنِش وِنکٕ زار
شتر گنُن بھرت رانہ مارہ سیتُن
اَسان وُن رامچندرَن یِم وَنِن کیاہ
اَسنہِ لگُھ رانہ جُویا مَت یہ تُوزِ نا
ژہ وُچھ بھد گرِتھ ٹکن کرِ پانہ معلوم
وَدَنہ ہیَت لکھمن فبرِت بہ وُنِس
ہیہ تِل وُنمُت ژہ یلہ سیتا کرِت خوار
وُچھِن تَم سارچی رُم راٹ گالَن
ژہ بی پرِود اَدیا چھُک چھُی برابر
یہ وُبراوُن وِنتِ لشکرِ ستن گو
وچھِن یِم رامچندرنہِ مَترہ ہِندلال
وَنِنہ لگُھ کیاہ سَنایم کَمِ سَنا چھم
اَلنِہ لگُھ تَر ژٕلنہ لگُھ دُور پانی
وَنِنہ لگُھ کیاہ سَنا لُس ماچہ کیاہ گو
وِنِنہ لگُھ کیاہ سَنا تمہ ماوِنکٕ میُون
تُمَن وُچھ وُچھ انان چھُس لول تَر جوش
تُمَن وُچھ وُچھ وِزان تَرِ لولہ سیتن
غمَن اُن زودِ رُس لگُھ دِنہ وُٹھن فیِتش

مَندِ بِنِ سِرِ یہ تُمسُند اَست سیتُن
گنِتھاہ چھِنہ کیت مارِن سا بَدِ ساس
تِہنُفی مَرِت پِوُتر یومیدان گیِ سُوُن
ژٕلتِ گیِ زندہ بُدوی پانژدہ رُودِ
ژٕلتِ لنِشہ رامچندرس وات بَلِ بَلِ
دُوبورِش بالکو کیاہ کرُ مِتِھی کار
مَرِت تَم سار لشکر خوار سیتِن
دِپِن لکھمن جُوُس کنُن گوُ یِمن کیاہ
کَرَن کَت سَرہ لکھمن جلد سُوُرُن
وَدَن تَم لکھمنِن وُن تَم ژہ معصوم
وُدُن واراہ بَتھر پیو ضعف اُننس
سَنہ تَن ژالتِ شکمہ لنِشہ ترادِہ تِتھِ نار
کَرَن تِتھ جُوش سَٹ دریاو ژالَن
ہی نَی ژکھ بیہ سیت یک چارہ کِنہ کر
وَنَس منز باگ ڈیٹھُن کُش تَہ بیہ لو
ژٕلس بیہ پُوس لَس سیتا یہ ہِندحال
اَلنِہ لگُھ لگُھ وَنِنہ چھِم لولہ پِتِ یم
گلنہ لگُھ تَر ژٕلنہ لگُھ سُور پانی
یِمس سیتُن وُدی یِم رَنبہ وِن رَو
ژٕہنم یلہ گرہ کڈِت درہ زونہ لگ گرون
پوَن سیتا ژٕلس روِنن نہ کنہ ہوش
پیوِن سیتا ژٕلس گلُ ہولہ سیتن
سمتھا دودلُس جگر ادہ لگُ منگنہ ژٕلِش

وَنِہ آکاشس لگ لس لکھمنس پی
مَشنک کھِنھ موج چاوتھ چھِی ہمو تریش
لوَن یلہ دِژ نظر ڈیٹھُن یوان فوج
اوَن یلہ دِژ نظر ڈیٹھُن یوان یم
گُشو خوش روز بیہ کمتام چھہ لاران
گُشو خوش روزواراہ لوک چھہ لارن

ہہ وَد باپوتر پراران تریش ہیت ہا چھی
پیِنہ معاوضہ دِنی کرمُت ہی پیش
اَسِن بالیس ڈیُن وچھ باتمن موج
اَسِن بالیس ڈیُن وچھ باچھ کَم یم
خوشی کر آسِن اَسِن ہیت جایہ پراران
پِنہ اتھ سیت پمُن مرت ہو چھہ ہارن

لوَتہ گُشنہ اَتھِ لکھمن جُن مارہ گژھُن . بیہ راجہ
رامچندر جُون میدانہ جنگس منز بدلہ ہنہ خیطرہ یُن !

ژُمن تام تیر دِژ تم لکھمنَن تن
کُڈنہ لگ زورہ لایِنہ تیر لَس لوَ
سیٹھا یلہ مارِ تم لشکر ژلنہ لگ
سیُن کنہ مارہ کنہ ما ژورہ یلہ گی !
ہر کمت کھوسپا ہو گیہ ازہ کار
نہ بوزت رامہ جو سنبھلن وست پیو
وَدنہ لگ لکھمنس ویرس نہ کیاہ گو
ودنہ وُنھو درای لَس سیت تم پہلوان
پرنہ لگ تراہیہ تراہسے اُش ہرن دراو
تلکہ خوش ہیہ چندان فوج ہیت گس
وچھو دیہ گت یہ منزل زیوٹ گیا اَس
انگدو نھہ کیاہ ون یم لوگ ف نہ
نہ بوزنہ سیت کرو دی سر یہ سپُن

دیُن مارِم ژلِم پاپو شہ ہمِن
وَدُن چھی لکھمنس ویرس تہ کیاہ گو
لسندی ہمیہ سیت موُرنسن النرلچ
ژلِت لَس رامچندرس پٹ پرَن ہپے
وَدُن گی رامہ اوتارس وَنکِ زار
وَنِہ لگ لکھمنس ویرس تہ کیاہ گو
وَسِت آکاشہ مادر تھیہ پٹ پیو
انگد، سگریو، زاموون، ہنومان
پکُن لشکر ستِن دریا و دریاو
کرُن نایلہ گژھت لنکایہ تم ڈاس
کلاہ ڈلیِٹ وست پیو کوہِ گیلاس
کڈک وُنِ یم زِ بالک تا نہ تا نہ
زِلَس ہنز بوَنہ سپتِن ہتو نہ کانپُن

جھل اُننس ستھاہ لارن پدس آین
وُچھنہ سنگر پولگُ ڈیشھن انگُد تھُود
لوُن دپ کس سنا واندرُ چھوُزاگن
یہ وُچھوزامُو ونن اگاش دژ ژہال
گیس لارن تموُ تل کن دتُس تیر
تُلک تیر وسیتن اگاشس ژرکال
نتوی نام ووُٹ ہمت رنگ ڈیونھُن
گرُن تدبیریت کیاہ ژن چھُو چارہ
صلاح کرُ تم دِنک ترُبت بودارت
تیتھی پت فیورُ ل تم سخت بالا
دپان برو نیتھی تموُ ژونک سوگتُ گو
تُن تم بال تھُد دونہ وی کرک تل
جھلہ سیت تیرلاین یتی گلن دوُن
تہ حسرت رامچندرن ڈیونٹھ پانہ
کمان بج تم دپن ژن کُشس توُ بارن
ودنہ لگ دادہ سیت ژٹ تم پین پان
وُچھن بالگ پین آدارہ ڈینھن
پنن ڈیشھن گمت تتہ شانت ساری
مرت گوہت تمس شوُری قبیلہ
گمت تم مال سندہ شفقت نشہ دُور
ونس منز باگ مادر زاد فنرن
گژھن گوُدی یدچہ زندہ آس اٹن
ژننن تم ضرب توُ اک پان پانس

گُشن دِت تیرتس لٹ کن فٹت دراس
گلاہ اک ہوُرہ ہت زاگنہ لنس ژود
دیتوُس تم تیر شولنس تت ستن تن
کرک تل ژونہ ونے وُچھتولتند حال
تمس پت پنہ کن ہوُرکُن گیس زیر
پتھر پیو تل بدلن بلہ گوُس عزبال
تہ ڈیشت ترام اَسمت سنگ سینپن
ڈوپو رِش بالکو اَس کر آدارہ
ژھنک تت تربس تل یم زِہ ۲ بارت
کرُورہ پدکھار زن اک ہوُیہ والا
نتوی لُت لُت پتی اوُسس گمت تو
وُچھو تم معصوُمن نام کیاہ گرُس ژہل
تمیس تل دپان تر اہس سپون شوُن
سپن گرُ ودی ہرن اُشس دانہ دانہ
اسنہ لگُ کیاہ سنایت اوُس کارن
آباد ادِس دو اتہ ہانڈن چھُو آسان
اچھن منز منہ قل زن وارہ ڈیشھن
کنڈ وپٹ آس فِران ننہ واری
دلیس رستوُی تمن ما کا نہ دسیلہ
گران ژھیہ ژھب ونس منز باگ نن ژور
تہ ڈیشت تس ببس زن پران نیرن
بر بمیں کن وُچھان والنجہ یپہ اٹن
گرُن پانے نہ پترن پوس الس

دِپُن سنتان چھم پادن دِیک ہیوٹ
دِنہٕ لگ یم مہ ژون سنتان پانن
گبور سَس کنڈ یدِ کھور سَس اَتھ ن چھی
گبرِ یدِ وی وَدان اُش قطرہ تراوان
دِسپونک تو مہ پکتو ننہ واری
یِہ نہ پیادن سوارن سیت کھیلن
پتھر پیٹ تہٕ واری پدِ مہ تھوتو
رتھکس میانس کھست لڈتو مہ سیتن
نون دُپنس ژہ چھک یمہ بازہ ہاون
شترہ سندہ ندیہ لنہ کرتریش گرہ چھن
شتری چھک ژہ سیت کیا اوس ہن ژون
ژہ کیا اسہ سیت اوسوی باگراون
ہدری تسنری چھہ لیس پالس نشن ژاس
ہدری تسنری چھہ لیس تنہ برژہ چھم نال
ژہ نش یمہ سیت بود مہ تنگہ بہ لاف
بوچھس پیوت ژہ کہ استادہ تھاو
ونن چھس لاف دِت یوی بہ چھم ماج
وَنی وُن لاف دِت ژہ چھمی پنن مال
سُوتیرن سیت ہورازد گیی گوم
ژہ گنز رت لنکہ ہند رکھس چھہ مارن
ونتہ وُن رتھ رتھہ انچ شرو اچھم
لدم نے سیر یہ تیرو سیت زاکن
دِپن سیرلس پدِک سانانہ سوُرم

نہ مازانن پکن منزل مہ چھم کر لوٹ
تہ بازونن مہ نادستارہ والن
اچھو سیت ہب اتھس سُوی کنڈ کڈن چھی
تسند ہب چھی گلس ادہ کنہ چھاون
تہ مازانن یمی مارن مہ ساری
یہ گونبت رہ اتھ پیٹ آکاش ہیلن
پدک سانانہ چھوپیتو تہ نیتو
ہاچھو کیاہ دشمنت کرتو مہ سیتن
ژہ زانت ہب شتر توی چھک تنہ لاون
پنہ شترس نہ لادن شترہ سنز ہین
گژہ ہاپھتہ فوج ہت مارنہ اَسہ چھن
کمن گژہ رازہ آیہ تھکہ نادن
کر یہ لشکرہ تہ شہرس ساریسی داتس
کرتاون شانت تیت ژہ چھمی پنن مال
چھونے گدہت مہ یمہ ماتایہ کینہ پاپ
مہ پانی دریہ چھہ کرون زندہ تراوت
اکی رہ اکنہ سیت سُوری دزی فوج
سرف مارس اندر دن ایرہ نے آل
پلنہ آمژ چھیو کنہ گوندہ چھے اوم
ژہ مارنہ آی زمنس آیں نہ بارن
بوسیرلس ہنگہ ونیت وتنا دم
انت ژی لنشہ دن اکاشہ والن
مہ چھم بنہ پدِ گرن ژہ مہ دور ردم

ژٕرک سامانہ سیرِن لُدسہِ شُوٗری
کمان شیرِن سیٖن اَستادہ جنگ
پرزلنہِ لگِ تہ تِم بارِن اَسن آسِ
کھرِٕرک ژٕرک جھلہ اَسیتِن ژُوٗنیکان
سِلاح شُوٗری تِمَن پیٹھ سُوٗرہ نادِن
دٕپان بلہ ہل فلس نشہ ہُل نبر دراد
چھُپنا ببَ گبرٕ سندہ مژٕہ پان گالن
وُچھکھ بلہِ تُسین ہیٚو گومت وزل گل

یہ اَنہ گُٹ گونہ گبرٕو مول ہُوٗری
وُچھو سمسار شُوٗری دیوِیہ رنگ
گلس پیٹھ کٔن ٹھوٗن ہل زن کھسن آسِ
تِمن گنہِ آک نہ زخمی گوٗس پیٚن پان
سیٖن کمزور ساری زور ہاوِن
سیٖن خالی سوہل تت بول لگ ناد
گبرٕ بیٚرن ہکس دستار والن
سبز فوجا تِمن سیٖت اوٚس پیٹھ ژٕل

راجہ رامچندرٕ جوٗن بیٚیہ ہنٛومان جوٗن تہ بیٚیہ لشکرٕ لَدنہ گُژھ نہ اتھہ مارٕہ گرٕژھن

سمٕت آسَن تہ دِتُھس زووہ تِتھہ کان
سیٖن خوشدل وژھک اکاشہِ وابی
تہ تُوٗرٕت خوٗش سٹھاہ سیٖن زہ بارِن
اَنِک شُبرٕت تِمَن سارِن کروٗک بار
ونِنہ لگ ماجہ اِس ہی نُوٗژہ زانے
دٕپُک تِمہ ماجہ لگنوٗ ژہیہ رِشن آی
اَنِک تِم بوٚچھِ لٕتس نشہ مژٕہ راوِک
وُچھِت سیتایہ بلہِ تِم یرزہ نادِن
ژٕلت بن بن لِبک ہادنہ گبوٗرِن
یہ موٗرٕ وسوی لوٚیم مارس گنٛنس زن
یہ موٗرٕ وسوی تُمہ سیٖت پیٚش اوس آمت
یہ موٗرٕ ویم گنٛنہ تُوٗکِت گرٕہن آوارہ

وَست پیٚو برزین ناران ناران
تِمس سیتایہ ژٕج ڈُنڈہ نِش گرانی
ہیٚک اَتھٕ زنَن ہند تاج زہارِن
اَسان گے ماجہ نشہِ آسک گمرٕ خوار
اَمارٕت جان جیزاہ ہیٚن ژٕہ آیے
اَنیو ہاویٚوم کیا چھوٚہ ژھیہ کرٕ ماے
ٹِلک تِم تاج اَبن بُن ماجہ ہاوِک
سیٖن دیوانہ سَت سامانہ ترادِن
لِبک تِم سیر تل باونہ گبوٗرِن
بچھس تِم بالہِ پانے گالہِ سیرفن
یہ موٗرٕ وسوی تِمس سیٖت پیٚش چھُوٗ آمت
یہ موٗرٕ ویم شرمٕنہ لنکا نہ اج نارہ

یہ مۆرو سۆی دوبارہ لینکہ یم ناش
یہ مۆرو یم سۆوالی مارہ نادُن
پکو ہاو یومہ تُہ کنہ کیاہ کرو گوم
تتھی وُتھہ پتھہ اچھس چھی دیار راون
پکن گے تم زہ بارن پان مارن
وچھنہ لگ ماجہ کُن شرمندہ سینین
سۆ گرُیس شینہ زنگہ ویتھٹ نفس چھوی
غنیمت زان وُنکن زان سوزان
گرتھی بُدیلہ وُلشن کھیلہ ناوی
پتولاکن آنی پلہ زان ہندُ جوش
دپن سیتا یہ پلہ وُچھنی یہ حسرت
تمُو پلہ وُچھ تُلک پژ نالہ فریاد
پکن گے تم زہ بارن ماجہ سیت دیای
نینک تتُ مۆج ہمتہ پلہ وچھو سۆ حسرت
کرُون لیلا شرن سینین دِلس کُن
کرنہ لگ نالہ مت لش لگ وننہ زا
سنہ سیتا راچندرس اکس ژھارن

یہ مۆرُوی سۆی پکن لُس اوس آگاش
کرو کیاہ کار زنمس کرگژھ ہُو پن
بُوزا لُس پان تس سینن درس اوم
ازان اولاد مالس ماجہ بارن
پتولاکن ازانی ہندہ چھاون
ہرت رت اُش سِتھاہ درماندہ سینین
مہ نزراوس سر اَمس ہن درہنس چھوی
پگاہ آسکنہ مالس نش لشیمان
بتس پننس پارستن ادہ ہیلہ ناوی
وسرشینس گژھی رُوزی نہ کنہہ ہوش
سپن بہوش اچھو تُہ تُس پکُن رت
دپن وُچھتو پتو آس ناخلف زاد
وننہ لگ الشرس کُن ون تہ کربای
وچھت سیتا یہ نزوکن ہرن رت
نرائینہ ہاو درشُن کاس اندہ کار
ہہ کیاہ کرُمی تہ کرہقس ون سِتھا خوار
اچھو کُن اُش ڈزِت رت آس ہارن

اشہ گنہ جوبہ رت چھس دہاران
سیتا راچندرہ پراران چھے

لگنہ نارگنڈ بھم پو اشہ باران
چارہ کرہ تارہ تر پچندرن نہ تارن

پنشر کُنہ ہن ہن نار نار گے
سیتا راچندرہ پراران چھے

نرائینہ بجیز چھی اکس وِنن نار
نرائینہ ہاو درشُن ہاو اندہ کار

ژِہی ژھک آرِہ رُست وَالنجہ سار
ژِہی زِندِہ کران ژِہی ژھک ہارن
وَتہِ چانہِ اُچھان ییتہ لارن
دَزِہ نالُولہ نارِہ رَزہ پان لمہان
تن نارِہ دَزان مَنہِ کن چھہ ژہارن
ژھنہِ گیم جگرس وُنہ چھکن یُو ٹھارن
پرکاشہِ اَنہِ شراکہ بٹ چھکن لُو دارن
زِلُوٹ نزان سمسار مَنزِ سرن ناران

ژِہی چھی پران میان گا لیچ پری
سیتا رامچندرہ پراداں چھے
لَسہِ نِک تہ مَرِہ نُک ترادِ بے
سیتا رامچندرہ پراران چھے
وَنہِ کس سنہِ گوم پرزہان چوُن پے
سیتا رامچندرہ پراران چھے
گرُوٹ گژھ تُلن بار مُٹوٹ آسہِ مے
سیتا رامچندرہ پرارہ آن چھے

مار ژھس مَدنُو وُنہ چھُی آدن
پادَن وَندِہ یُو زُو تے جان

کَن تھاوسنہ کن یمن سمواَدن
نِی بلہ وُکھن وَکمَن اُستادَن
دُنہِ پرژھ پنن دُون راجہ زادن
کیاہ سناوَن نُو کِ یمن ادلادَن
پرژ سوم سارنی سیدن تہ سادَن
کتھہ کرہ مدنُو وُنہ چھُی آدن
سَروقد لگیوُ شاخ شمشادن
یمبرزَل وَندہ یُو دُون پوشہ بادن
کنہ تہ نُو چارہ تگہ لانہ نن وادن
کُن تھاوتنہ منہ یمن فریادن

بلبل تہ بہ گل نالان چھی
پادَن وَندِہ یُو زُو تہ جان
ہم درای چانہِ خوتہ بڈ پہلوان
پادن وندہ یُو زُو تے جان
کیاہ سنا ژلمنا وندک ارمان۔
پادان وندہ یُو زُو تے جان
رُوپہ تنہ سنی ماتھڈ تُل پاد
اُتھہ رُٹ گژم چھم سِٹھا اربان
پادن وندہ یُو زُو تے جان
ہمشہ بادہ پرٹ کینہ پاچھو گندان

زالہِ وُل جانور سمبہ صیادن
پادَن وَندِہ یُو زُو تے جان

پرکاشہ چارہ نولانہ زن فادن   یم زول اگنیان تم گوکل پان
ژان نوم امرت چھکے سمودن
یادن وندہ یو زوتے جان

وچھن یلہ راہہ جہ دوہ سینس رات
لبن یلہ دورِ رک یژ تول لس ادس
لبن تتھہ یتھہ لبن چھوی راومت دی
تہ ژانن سیت وچھہ کیا چھت زل نول
ندیہ سیت میچ یامت ژینہ کمز جوی
یون تت تو نہ گش دونہ دی دون باک
ونان وانی تہ لونک پی ودک بیول
ثنی بونگ شوسوری ادس یانہ
دلاکرہ ہوش وچھن گرژھ دیہ کارن
ژھک یدوے گژھم اسن ہہ رات
کرک یتھہ ازیس ینس استن کارہ
ژھنن یم اچھہ وٹ اچھہ سرفہ آلن
دلا دتھہ ماجہ مالس ہٹ جگر گال
ژہ یدوے وارہ چھک الماس گرد ن
ژہ یدوے پا پوب ماج مانک
مہ ونمے خوش گژھی یتھہ بول تتھہ وو
سداشیوسوی دِ دن لیش زندگانی
بنن کیاہ کرکمی گژنک ژہ بیدا

سپن یژہ ژھ ہہ آسن زاہ منش رات
دوہ تراوت ژھنن یکسان نِل گوس
زرن تمہ زندگی زینت کرن گے
تپن یلہ نان پاکس بون زن مول
گرزنہ لشہ شانت سینپن یلہ رٹن جوجی
ودن وارانہ سینس سینن چاک
کھسن ینگہ ینگہ شالس چھی کھسن شول
تھون ییتہ یا پہن کٹ پی نشانہ
گبہ مالس تہ گبرس مول مارن
گبہ چھک گال زوینس ینس یت
سنرک تتھہ پانہ ید اسک ژہ ادبار
لبن تم لعل یم تب موج پالن
سدن آسی سہا روزی مہاکال
بدرگاہ پدر جاروب سینپن
سداشیو بیہ اوما ادہ گرژھ نہ انگ
یگاہ چھی پھل تمک لونک سینہ نو
اوماسی لیہ کھاکرہ کرو دجانی
ژہ ماآسی پنن گنہ کنھہ امیدا

اوماسی یمہ ژہ کرنے درشکم جاے
ژہ وچھہ ون پا پیو فیری نہ کنہہ ماے

سیپ نکھا راوُن بنہ ہندراجہ رامچندر جیس نش یِن تہٕ لکھمن چون اَتھہ تمسنز نس ژٹن

غلط ئوزت خلاف اوسک نردراک
اوماپایارت وچھنہ لیج چوٗن احوال
ٹلِت ٹھذ کو چھہ کت یلہ للہ ناوک
اچھن ہند گاش سو ژھنک وھوماے
خبر چھا کیاہ تمس ہ ذرس ژہ لشہ اَش
دوہن ہنز کت چھہ کیا دو یہ تُرہ ژہ چھاو
قسم چھم یُدسہ تلہ ژہنہ ہی ژہ تراوت
ہی کت ست تمس کراوس معلوم
کھما کرنے ژہ مانس کن وچھت زات
تہند ستہ وچھت رودی نہ کنہ سوش
اوماتایہ رژھنک گگہ منز ے
غنیمت زان ژہ وکن کرتہ رت کا
نگاہ یلہ تم گرژھن نبرت بہ آکاش
گرژنک سکنیاس ید دیوانہ لاگک
نہی راون مرت لبھن ژہ لکا
حتی المقدور از ید چھی ژہ طاقت
دلا خوش رونہ وکن تھذہ تل سور
وچھون ون ترن یوگن شہد رلحہ کت گو
ہیوان ہنگکن دست دونہ وی ون ناد
گرا فریاد تراون نالہ لاین
گرا دونہ وی سمت جامن دوچاک
گرا اژاپان دند دست گل دوان ناد
ودک تتھہ تیھہ ددنہ لگ پانہ اکاش

مٹھی ادہ کھن وچھت یلہ تتھہ نن راک
کھما کرنی دپن لوکن بہ چھم لال
وچھن گرژھ حاصہ دود کیاہ آدم چارک
شکمہ نبرت کرن وانہ اندر جاے
پریم ترنے یُھوی چھم سر یہ پرکاش
یون اچھے وندہ یون چھی وزہ ناوت
کنوادہ پانہ یکہ نک ژہ پاوت
دپن سیوا کرم ونہ چھم یہ معصوم
ژہ رانتس دوہ دوہس نت رادرت رات
لگوگ ژہ دنہ انھن زر دوک زن پوش
ژہ گرنے گوژہ گوژہ دوژہ قلے
اوما دیوی نہ شیوہ جی چھی خریدار
یہ ومی ہند روزہی نہ ہیلنیج اتش
تہجھن ہرن گوفن نل پانہ ترا گک
لشند ذرشن وچھت روزہی ژہ تنکا
گرک خدمت غنیمت چھی غنیمت
پتن دم چھی پزوی وتھی پزوی ونہ
ودنہ لگ زان پانہ تس تہ بیہ نو
ہتین ادہ راہہ جو سیناپیون باد
گرا تم پان پنتوی زرہ تھارن
گرا ادولہ گن دون رویس لدن خاک
دپان وچھتو پنتو اس ناخلف اد
ستین تتھہ تیھہ دونہ وی گیہ نہ اتش

گرنہ فریاد دونہ وہی لگ روانی
رشیس کن لگ دونوی نالہ دِنے

بالمیکِ ریشن امرتک رود والتھ راجہ رامچندرنہ لچھمن جی وغیرہ فوج زندہ کرن بتہ راجہ رامچندرن سیتاجیہ سیت کتھ کرنہ

شو والمیک ریش گمت گرہ اوس نیرت
وچھن تم رت پکن دریاو دریاو
پکن تت ووت بلہ ڈیٹھن یہ دی کار
یمن پتھ میانہ بختیہ ستن گو
سنگرہ پتھ شین زن تم پان گالن
تیتھن یوگی شرن لگہ نابو پاری
دپن بدوی تنے کاتھ ہو دنت پرون
سپن بلہ زندہ تم ساری دوبارہ
گژھن تت ریش سندس خحرس اندر رائے
د پان چِٹ تام نہ ہیلن نب بہ لوت رات
سیتا بلہ زلتھ گبہ نالہ ترادان
اتھن دون تھپ کرت بلہ ہاونس یم
پکن لگ ہیٹ دن ساری تمن دون
اسان کھیلان گندان فروک ہنادے
پتر با پتر ہیت شہرس اندر گی
رشس لگ پرژہنہ ونس حال سوری
رشس لگ پرژہنہ لس کیاہ غوصہ گوہیون

دپن پتہ کال تمہ دوہہ ووت پھیرت
ونیہ لگ چھا خبر کس کیاہ بنت آو
کرن آہی بلن یم سار بیمار
ودن دارا ونہ لگ ہی سدا شیو
کرن وزملہ امرت رود والن
ہرن امرت تہ تم گی زندہ ساری
سپن شتہ زندہ بلہ تم امرتاہ چون
تمس سیتا بہ ہن گو سنگ خارہ
گرن ترپند وچھتو کیا گبس رائے
پتن بٹ رامچندرس ہاونہ زات
نبن ریش رامچندرس لشہ رہ سنتان
زرن تل پھرادہ پاولس تم
حصوصاً بھرت بیہ لچھمن شترگن
نگرکن گی تمن دون ہیت شادی
ودنہ لگ رازہ لس سیتا زلس پی
خبر چھا تمہ زہنوی مایان ہوری
کرم پی اوس کرسن کار تم زان

پکان لٗس سیت گوٚ وِ گلبوزن قند
اندر سیتا نبر کن رامہ اوتار
دٕپس تم رامچندرس وتھ نبر نیر
ودن سیتایہ وٕنس چھکٕٹ اوتار
سٔمی ڈیٹھم سٔحقاہ ون سیٹھس سیر
بونی نبر ہی ژہ کٔہا ادہ میون جھٗپی غم
گوڈنِ بی بنیہ لیہ ژیرھ آسہِ غمخوار
ترِیم تر نہ وی برادر چھی بلا ویر
پنٔ ہی بوزک لٔسلی گوٚم از جان
دٕیا کرٕ وتھ ژہ کیا چھی ماہی میانی
دوٚنہ وی لولہ نارہ سیت دزن آرس
کرنہ لگ رامہ جوٗلس زارہ پارہ

وچھوک سیتایہ ھٗومت بُرکرت بند
برس ہپٹ ہیوٹ ونس ویلہ تر زار
دلکٕ وکھ وٕن ژٕلی شہرس اندر نیر
وچھن چھکنا جگرس چھٹھم ہوان نار
چھھوٚ آخر گرہ گرٹھن بنٕن گرٹھم زیر
گرٹہی دریادہ منزہ اک پانٕ فرِاہ کم
دویم آسک نراین پانہ اوتار
زمینس سیت سٕون آکاش ازتیر
مدا اوسم ژہ واتن یم زہ سنتان
ژہ گرٹھہ فیرت شٔرن کریار زانی
شٔرگہ منزہ راسہ منڈل زن ونن آس
لگس تمہ کتھ وتہ تلہ وارہ وارہ

رامہ چندرن دٕپ برمٔژہ رے
کرہ آنند پنیہ گرے

کزلہ گیک ازلہ اوسی
دِیاد وِگن دِن شندرے
کم کرک تازہ ہیہ ال ہایہ
ژہایہ روزک کوتاہ زرِے
بوزٕ ونڈک وِگن ژلوی
نیر وچھ ہمہ ہنجرہ ژرے
بار تلن وار یلہ نہ آوی
تار لگہ بہ ژہ منزہ لرے

کسٹ تلکٹ الشرن کوسی
کرہ آنند پنہ گرے
پانہ ژہاران چھی ناگرایہ
کرہ آنند پنیہ گرے
روز پرسند شتھر گلوی
کرہ آنند پنہ گرے
غار ژٹھم تہ تمنا دراوٕی
کرہ آنند پنہ گرے

ہاوہُوکھ باوکیا چھُی غوصہ
تھاوِژ لتس وُی کیاہ کرے
رچھ کرت اچھ منز باگ تھاوت
ترِی زالن پژہ تارہ ترےٗ
چون دوہ برستھاہ دِن بوز
اول آوارہ چھُی لول ہرے
واتہ ہی کر ژہ سامانہ تراوُن
ہول کیا ہول کمس نہ ہری
غارِرتھ تمنزرہ وِیرے
غم کھوان چھکھ ت مازہ ہرے
رامچندرن یا مت یہ وُنتس
لج نہ ژ اپنہ پننہ نرے
شلینہ یاں زن مژرنہ آئی
کمہ ڈیپی ژہ مگرہ درئے
پوشہ گُٹ چھُمنہ پوشن پایا
روشہ دتھم ہوکھ پوشہ تھری
یِ وندس گوکتس ہیہ مالے
رندہ بوزک نہ زندی ہرے
لولہ نارن ، جلاوِ رٹن
یِ ون ون سہ مارہم دری
ماجہ دیویہ کُن گی شرن
زون زن آس لچھ ژدرے
گاش یت ہننہ پرکاش نُن

تراوِ ملالہ یمہ اچھ یہ لُوسہ
کرِہ آنند پننہ گرے
دری ہاوت دری ہاوہ ناوت
کرِہ آنند پننہ گرے
گوُل شتھر شمت خوش روز
کرہ آنند پننہ گرے
سُود کیاہ نیرہ شمود راوُن
کرِہ آنند پننہ گرے
لیُس ہرت گو شوکتہ فیری
کرِہ آنند پننہ گرے
پیہ ویت جلاوِ گنڈنس
کرہ آنند پننہ گرے
تمہ یہ وُنتس پننہ نشائے
کرِہ آنند پننہ گرے
تُوشہ کُت کینہ ڈیٹھمنہ مایا
کرِہ آنند پننہ گرے
تمہ خوتن دورر ژلے
کرہ آنند پننہ گرے
بنیلہ وٹ ماپنُن ژٹُن
کرِہ آنند پننہ گرے
آسہ رالتس لیلا کرُن
کرہ آنند پننہ گرے
لولہ المانہ سیت وندہ کھُن

پچھتہ سیپن من مخنتہ ہرے
گرہ آنند پننہ گرے

مارہ کرنس اَم مارہ ہتی
پارہ وتی کر ہیون چارَہ

ماجہ زالیس نہ ورژیلہ ہورم
لانہ آیس ایس سیتی
زونوی فرمہ جوتش نہ پنڈت
چھم وچھن ہان یم گوم پتی
کولہ ژہنس بوٗ یلہ ماجہ
ننہ مارے لس کونہ تتی
رِل کرِت ڈمبہ وِشامترن
عیب شِپن یمہ ہیتی !
سوی لیُس سندہ اپور تری
ننہ میان پاٹھ لیُس ہرہ پتی
ورِ دلو ولیشہ برزہ گنڈم
دِن گیس کَن گیم رُ ری
لشہ گنجنم نار نہ ژہمٹہ
ہشہ کرنس فوکھہ دِت پتی
ہوش ڈلم ڈیٹھم ہہ وُنا
اوش اوسم ہہ سیت سیتی
یاولس آمہ ہہ گوم تہ ژادت
راونس میان پرہ پاف کھتی

کرانہ دراِیس تمنا سورم
پارہ وتی کر ہیون چارَہ
کولہ ژہن ناوہس کن گنڈٹ
پاروتی کر ہیون چارَہ
وتہ فرم زنکھہ راجہ
پارہ وتی ہیون کرچارہ
کونہ چھم وُن کرنہ لوُن پترِن
پارہ وتی ہیون کرچارہ
لیُس دِن برہ پننہ گرے
پارہ وتی کر ہیون چارہ
کوٹ کھسنہ کینہ کوہ بالہ ژہنڈم
پارہ وتی کر ہیون چارہ
پشہ کوتاہ کرنم گنڈہ
پارہ وتی کر ہیون چارہ
بوش اوسم گومت ہنا
پارہ وتی کر ہیون چارہ
گیاہ ونت ہکہ ناوسندہ چھاوت
پارہ وتی کر ہیون چارہ

ژم نینس تتو تمیہ حالہ
کیاہ ونیت ہکہ لتس چھم سہ ستی
ہنوت ودم سیلاب بنیو
ون ژہ کتہ روزک شرہ دتی
پژ چھوتی یلہ پیغام بوزن
ویادگج دپ ژج ساڈہ ستی
پانہ یتہ آو مارن شوراون
گوسس کیاہ آم تراوت ہریتی
ادہ نینس ازان ماجے
مشکہ کرنم شرن سیتی
شرن سیت کرِنم شربا شی
دیوتا سیت گی آرہ گتی
اننت زونم نہ یت بوسرس
ہیت لدنم ژہ پاف کھنی
لج ودِنہ کورکینہ ہہ ژون
کورزالیس شورگوم ییتی
کورہ گرِژھہ آسن ڈکہ سدت
ون بوژہارت بینہ وی
دیوتا درائے ساکھی دِینے
دری کیاہا وتم دارہ چھتی
کیاہ ونت ہکہ لتس ہرگہ واسس
دیوتا ہت سیتا چھہ ستی
ژوتہ ہنن پرزن پوٗ لن

ماجہ پننہ کرلس حوالہ
پارہ وتی کرمیون چارہ
اشہ سیت سورسمسار ونیو
پارہ وتی کرمیون چارہ
ادہ ملمت لدرسوزن
پارہ وتی کرمیون چارہ
اوس لوکن دماغ ہاون
پارہ وتی کرمیون چارہ
ویلہ ونون تمہ اشکہ گاجی
پارہ وتی کرمیون چارہ
زاجلس لاجلس والہ واشی
پارہ وتی کرمیون چارہ
کیت ژلمنہ ون کیاہ کرس
پاروتی کرمیون چارہ
زوہ یلہ تلہ شوالماس کھین
پارہ وتی کرمیون چارہ
نتہ زت گژہن لتس ہین وت
پارہ وتی کرمیون چارہ
مال بوزس لگ ریونے
پاروتی کرمیون چارہ
پژھہ این عائن تہ خاصن
پارہ وتی کرمیون چارہ
ششیت کروہ ادہ اگن زولن

لنکایہ پیٹھہ موکلِتھ ہنوٗمان چھیٖنۍ راجہ رامچندرس نِشہِ یُن

ژُتھ ہرٕ لیٚ کس چھہ ننیمتی
برٕہ کرِنس بوٗشاہرٕ شُندر
درٕہ لاجبن چھو نیمتی
مالِ ونیالَنَس چھُی وُنہِ آدَن
ژالِ ہمِ نارہ تنگل تیتی
تیٚتہٕ اچھِن درٕژ مرٕ پولادچی
گٹہٕ شٔمی گوٗم آلیس نہٕ ہیتی
گرِہ پننہِ دوہ پنیشہ برٕم
کونہ ولنس کیاہ گوم ہرٕ ستی
گرِہ ژہنس ہنرٕ گڈِت
واک اوسُم وُنِ مرٕہ یتی
معنہِ کیاہ یعنی کس بوزِ الیس
وَن گییس وُنِ بوچھندن لیتی
زُوم کرٕہم ہنج گنتھہ ہنا
یوم لگیم کمَن سیتی
تبرد تنم والبخہِ برِت
اتھِہ سیتِن تہٕ گنتھو سیتی
نارہ تنبر فتبس ہرٕ پیم
رِہ فٹت نیرہ پٹِ ہرٕ ہیٚتی
ژتھہ سَنت تُونہ پت چھنہ پوان
چھُک لگوم شونہ دِن برِہ یتی
مفت بانگی موٗل چھانگن
وانہ ہی گٹ ہیمہِ جا جیتی

پارہ وتی کرمیون چارہ
سرہ کرنس نارسس اندر
پارہ وتی کرمیون چارہ
کالِ راوی تہٕ ھتوھقسنہ زاہ کَن
پارہ وتی کرمیوٗن چارہ
کھٔٹ بو دراليس نہ تمہِ کہوچی
پارہ وتی کرمیون چارہ
صاف ونتم کمہ پاف کرِم
پارہ وتی کرمیون چارہ
شراک دژِنم والبخہ برت
پارہ وتی کرمیون چارہ
زانہ کسٕ لانہِ کمِس بوآلیس
پارہ وتی کرمیون چارہ
گوٗم وُندس اَنژِ ہنا
پارہ وتی کرمیون چارہ
گوم اپارِہ ییور ترِت
پارہ وتی کرمیون چارہ
وچھنہ وُنِ کوت جلادہیم
پارہ وتی کرمیون چارہ
ژوکھہ وٹِت فوکھہ پننوی دَن
پارہ وتی کرمیون چارہ
دُرِدُت ہُوئن ہترن سنگن
پارہ وتی کرمیون چارہ

نالۍ ولینم تہ لوکٹ گجس
حال کیاہ لال گیم ہمہ چھتی
پتس پتژھ جورہ جدائی کرتی
ہندری یم سندرہ ہتی
آیہ کونہ تس بلای اچھن
درایہ تس کونہ زہ وکارہ پتی
سیرِ یہ وانت چھی ہنہ ہے منے
بوزون کیاہ وَنہ سر سوہنی

بال ژجس تہ زالس لجس
پارہ وتی کر میون چارہ
دی ہمتس کونہ وت راوہ رہی
پارہ وتی کر میون چارہ
لایہ تس کونہ کرن اچھن
پارہ وتی کر میون چارہ
وچھتہ پرکاش تس چھی ونے
پارہ وتی کر میون چارہ

ژولہ سیتن اش آس تراون
چھسنہ موٗلے برمژہ راون

رامچندرن دیپنس کھتیم پاپ
کس ژہ چھک وُن یمہ بھاہ ہاون
یم دلیش تورہ کھماژہ کر
کس ژہ چھک یم ہنہ دراوہاون
پاپہ ورزت یوہی ہہ مالیُ
کس چھہ دارِ دوت راوہ راون
یم دلیش تورہ کرخانداری
یتہ بہت کینہ چھسنہ بت ہاون
تم دلیش وھہ گرہ یُن گژہی حان
بیتِ سوٗلچھمن نت ماژ ہنم وُن
یہ ژہ پائس رہ چھم جگرس
چھسنہ معصوم چھک تلنبہ لاون

تمہ دوپنس ردو بنہ الفاف
چھسنہ موٗلے برمژہ راون
تمہ دیپنس مژہ رسے نہ راہ بر
چھسنہ موٗلے برمژہ راون
تاپہ نش یم رچھہ سیون تالیُ
چھسنہ موٗلے برمژہ راون
تمہ دیپنس تراوِم ہرساری
چھسنہ موٗلے برمژہ راون
تمہ دیپنس ونہ چھس لرزان
چھسنہ موٗلے برمژہ راون
خوار چھس کرن کیول تہ سکیس
چھسنہ موٗلی برمژہ راون

وُندہ زَن گوٗلتھ سنگ خارا
مَن چھُوٗ چنچل تَن دِمہ گراوَن
تَمہ دُپنس شوٗرِم خوانی
چھمنہ طاقت تَن نارہ زالَن
ہوش نیوٗمُتھم تہٖ پوشنولہ
کنگہ زاچھنس زَن آمہٕ تاوَن
چھُم تہٖ رسُوٗی کِنہ ما اُمیدا
کھسکہ کوٗہن اچھہ پوشہ چھاوَن
چانہٕ لولک شوٗرِم تمنّا
آزہ ماوِت بہ آز ماوَن
بیش بَسہ ماجہ کرہ نیوت فِداس
پامہ کیاہ چھُک وہ دامہ چھاوَن
کاٹِہ زوٗنی تو گنڈتھم گرانوی
کھن دِرٹھس گنڈتھ نہ نَھاوَن
نادِ دِتُمی دِیتھُم نہ الو
دِیاد منیچ چھُک دِیاد یاوَن
ہیت بو بلہ یِی اَسمس آمرہ
کھِت ژھینس امر آدم کھاوَن
لُب تمنا شوٗرِی ہیہ دراٹھم
وُندہ دُدت کیاہ شہلاوَن
یش کری لولہ سیت دِستہ لوش
آستہ آدہ لستہ رکہ چھُک داوَن
نارہ نہ اچھنس آوارہ کرھس

رامچندرَن دُنیولس دارا
چھسنہ مُولی بَرَ مژہ راوَن
گرتَلِت ہکہ وَن بار چانی
چھسنہ مُولی بر مژہ راوَن
ہانگہ بر گدھتھس مُولہ
چھسنہ ہولی بر مژہ راوَن
لس ژہ گرِ ھتی بچھہ گچھہ پیدا
چھسنہ ہولی بر مژہ راوَن
چھسنہ ژہ تژہ آچھن یوسیتا
چھسنہ ہولی بر مژہ راوَن
لَتن پیادہ بہ کِننہ تِندہ یاس
چھسنہ ہولی بر مژہ راوَن
پورکت رگہ دین ژانوی
چھسنہ مولی بر مژہ راوَن
داد بوزم سِبھہ تہ شالو
چھسنہ ہولی بر مژہ راوَن
تہ نرتیا چھس بو ماجہ زامژ
چھسنہ مولی بر مژہ راوَن
بارہ گنڈِ بلہ کھوتَرن ژاٹھم
چھسنہ مولی بر مژہ راوَن
خستہ گرہین لس چھک روشن
چھسنہ مولی بر مژہ راوَن
خوار کرتھس تہ بوبارہ کرتھس

بیک کس لستی باوَن
جیٹھ سوٗرت منجہور چھوٗم
ویرہ ہند پاٹھ دوورت گیم تن
یم رِشِس تیہ رچھنس بووارہ
وندہس رمن تودون پاون
رات رہتس کرک ہشیاری
آسہ وندک غم غصہ تراون
رات شوٗرت کھجس فلگاش
رِش دپش ونِ بو سنبلاون

چھسنہ مولی برہڑہ راون
پوہ پن زن ساما نہ تراوم
چھسنہ مولی بر ہڑہ راون
اشس ٹیکرِ بو مارہ
چھسنہ مولی برہڑہ راون
کونہ لگہ یک پاون بو پاری
چھسنہ مولی بر ہڑہ راون
نراؤسرن کلیہ پردہ یہ کاش
چھسنہ مولی برہڑہ راوُن

دپس تم رِشن ہڑ رلتن برکھماری
مہ دس ایدا چھو بر بتھا جان چیزا
تیین سیواکرن گرٹھ بربھتن کین
ترین ہند پاٹھ پزرا و دھرم تی ا
مہ کر غفلت ہڑ برچھس سٹھا ول
یہ کمہ ونہ چھی ژلتس برلتس گرٹ بند
دپش تمہ تورہ رِش بایہ ہوون
زخم اسندین بر دن دوا چھی
یہ چھوی ہت گرٹش جانی ہردی چھم
تیتھی چھس من مہ خوتن کانہ تہ ماجان
تیتھی چھی دول یام گنہ کنہ چھوپوزن
تیتھی نابد وچھت دودہ شہر منزاجہ
تیتھی دودہ شہر صفت نابد فلن سیت

کھما کرتس کران بربھتا چھوزاری
گرس سیوا نرہ گنزرادی عزیزا
دل ومن پاف چھل کن تھوتھل بن
وندن گرٹھ بربھتس پننس پنن پان
گوبرگو تاہ ژہ آخرِ پان پنن تول
ژہ تتن پٹ کیاہ بجر وانس نہ ماند
امس نشس چھی برابر دوست تہ دشمن
اکس بامس اکس وہ لچھ ہوا چھی
امس کہ چھی جنگت جایہ تری چھم
کتن کت چھس گرٹھ فن اسہ لاران
مولی ادہ چھینہ رِش بابویہ روزن
نہ نابد کھت کرن ور بقیہ راجہ
تہ نابد کھت کرن آدارِ کونہ کیت

اَشِنْد چھُنہٕ کینہ اَسُنْد اوشنْد چھُوُرہارٕن
سِتھا غم تِھت مۍ ینہ آرام اَتھرٕ آم
اَمِس لَنِشہ اَسۍ نت کالِس یِم نِہ کُنِہہ ووُ
اَمِس لَنِشہ یِم نہٕ کینہہ گُنہٕ رٕن تِھمی کھو
اَمِس لَنِشہ زَہر اَکھن چھیی لُول تھاوِن
یہ کینہہ ژٕم اَڈجہ رِگہ رَتَ مازٕ اوسُم
کرُس خدمت گژھی بیٛنہ تِھنہ سِتھا شاد
وَنی لبس یہ اچھندرس پیٹ نگم پان
گژھن نزدیک لَس نارس انارٕ رَتن
ژیٛنک یَد ہمسری لَس سیتَ گژھنک خوار
سِیِن سیِتا کھٹِت یہ ووُن رَٹِت غم
رَشُو یَد وَسے ژیٛھک راجَن کھٹِت رُوزٕ
ژٕہ گژھہ والنج تاپکہ تاوہ گالُن
مہ کینہ وَن چھُمنہ رامِنہ ناوہ رَستوی
فُٹِت فانوس ٹھیکیا ژونگ وادس
نہٕ رُوزِم تَن تہٕ نہٕ مَن وٕ اَستاوُن
رَشُو یَد وَسے ژیٛھک آنند یِزِ بوزٕ
گیا نک گیو ہیتھت نارس اندر پھو
لژن ادہ داد کِس دِگلِس لگن جوش
تیچ تیزی وُچھت گب رٕٹ کھٹت یہ
اَژِک اَمرٕت تلک وہ کھن دُوبارٕ
شُوکھس وانَن شُوکھس بوینس نمسکار
نیہم پانس سیتَن کینژاہ دِیمِ گاٹ

پرووی زَن نہٕ شُوکھس والنجہ دوکھ دِن
خودی خود رام چھس سیِتا مہ چھُم پانَس
ہردا اژہ نی تمس داوی گُوڈن تو
رَنت لُس چھُی منگن لَس چھی ژٹن زٕد
اَمِس لَنِشہ چھی اکُوی ژرِہن تہٕ رُوُن
تہٕ رومِم زالتن زِنگا یہ کوسُم
بگردن پاف خدمت لَس چھہ یہ باد
شُو اسی میان پاٹھن حال حیران
وُچھن گلزارس نشہ دُور رُوزن
ژٕہ یَد سیِتا تہٕ برھا راہ اَوتار
اَنی لارن شُوی پانے دَمادم
عمچ یہ گوپھہ رَٹِت وانی شُوی بوزٕ
پرَ یہ مکہ تُو یہ تُو لکہ نا یہ نہ الُن
دَرزٕن دیپ نِرمل ناوہ رَستوی
گرن آلچ بُوونِدہ زُو رامہ ناوس
یہ کینہہ سوری تہٕ کینہہ شوُی پان سادن
کُو نزچ گب ٹِنت ژھیدت کھٹِت رُوزٕ
یہ لُوبک لیف دِنہ یعنی شوُلِس زٕد
شمک دِس ہٹانہ صبرک دِس ژٕہ سپرُش
پرِیم شُوُرِی تہٕ ادہ ہوری نہ راہ تہٕ
تلک پاٹھن اَمِس لَس گژھہ اَدار
دُوکھس پٹ واتنادِم چار لاچار
سکرم سیتاہ فرم ادہ چھمنہ کینہ بات

زُلمہ تراوِت بوٗنٕری کٔت شبابہ زُنارن
سوٗ گٔھس پیٹھ دوٗکھ وُچھن شمشیر لارن
اَمِنٕ گرد نہ رٔٹ رُوزِس کھٔشتی پان
تُسند غم کھٔت دوٗہس یَلہ سِینِس آنٹ
نہ بوٗزِت راہہ جوگہ بڑ آوارہ
بڑہا آس ایشرس بوزنہ کیاہ آم
وُچھِس تمہ رٔشہ ژٔہ چھکہ اوتار نہ
سَتیٖ سیتا چھِہ زٕمِس بُدم آمٕژ
سٔھاہ زاری کرٔن ژٔری کٔن گنڈٕتھ سُخ
بِہِنِت تراوِت ژٔہ تشراوِت آس پاے
ژٔہ گژھ نٔگرس اندر غم غوصہ وَن ژٔہ
ژٔہ پتہ زاری کرِت اَنٔت واتناوُن
دوہس راتس وٕنس کم کم بہا نہ

توٗ کی بوی زٔلہ آسم پتہ لارن
پرمِیس رَزٕ وُتھن والنجہ پرا ٹن
نہ زانن سیت یلہ ون زان سیتہ زانان
مولی کُھہیب تلم دروازہ پیٹھ زات
ونِنہ لٔگ لٔس رٔنگسِیت کیاہ چھو چارہ
لگس دردا ناحق گوس بدنام
کرُن اُوسُی اُلکن ۂنند گو بہا نہ
زنکھہ رازس یہ ہرژہ تِلہ آس درز
وندن دن رات ژری زوجان پارن
تہ ماگنر رٔت وِنس ہنز کیاہ آسہس پاے
تیاری کر جگٔک سامانہ سنبر اوٕ
مدارا وارہ وارہ ہنر نادن
اَمِن سیتن بہس نٔت تام بو پانہ

راجہ رامچندرہ جوٗن اشمید جگ کرُن۔ بیہ سیتا جیہ ہند زمینہ منز غیب گژھُن

یہ شیجہ بوزِت پکان سُن پھٔکان دری
کران شادی مُنادی در ایہ بازر
کرک جایاہ مقرر بیٹھ برہمن
دپن بونہ پورہ کنہ تتہ بوٹ سُنا
دکھنہ کنہ بوٹ اک اگنت نار دمنشر
ہٕن طرفن بہت آتھمہ گیا نی

رِشن رخصت تٔمن اُجدیا یہ ہنز ژای
سمٔت رِش آی یگنس پیٹھ چوا پور
کرنہ لگ زِف گنڈت وِشن سِتن ہین
پھِچھکن اک وِشِشٹ دھارش تہ بیہ یاں
وُنِزرن سادہ سمارک رکھیشر
گنیان ہاوَن تہ ہاوَن پارزانی

سمن آمت تپیشر سد تہ بہ ساد
اکن نہ الت تگن زن دھیان واران
ونہ لگ رامچندرس کن بیک پا
ستیچ ساکھی چھپئی تری سیت آتن
دھرم تولن پزوتی یامت یہ بوزن
حکم بوزن سوگوتت دوت لاران
پران پیولتس نہ ونس سارکارن
دیا کرو تھم سیتا منہ ناون
تہ بوزت گوشورش لتس کرنہ زاری
پتھم غم غوصہ تہن تراوت بنز بنز
ستی سیتا یہ بوزت تراو تھدہ بانگ
دپن کتھہ بات گژہ تت اجد بائی
منشن چھم ون لنش ہوگوم بیدا
اما کیا کرہ یہ رشس چھم استادہ
تہ وبرادن ونت تام تس ستن درائے
جگس ولمیکہ یامت دوت لارن
یوان نیلہ ڈیٹ سیتا رامہ چندرن
پرن پیہ رامچندرس لیج ونہ زارہ
ونم کیاہ چھم حکم ونگن گوسالس
دلیش تم لوڑہ نزل کرپنن یان
تہ بوزت لیج ونہ ناراینس کن
گیس آوارہ پتہ ایشورہ بنز بنز
دزن پتہ چھس زرن گیاہ پان گھارہ

کرک آنند تلک یکبار سمواد
فرن سنبرن پرن ناران ناران
بگنہ منڈلس تہ ستن شوبہ سینا
سین اشمید سوپھل ہیہ ویاد کاسن
شتر گن انہ تس سیتا یہ سوزن
رشاہ ڈیٹھن پر کھٹ زن پانہ ناران
ستی سینا یہ چھپی تشریام تہاہرن
تہ پس ستن تمس تش داتناون
غمک تل تل تہ چھک نزل گماری
گرس کن نگرہ وان پنیس شرس فیر
ودینہ لیج بنھہ گنن سینہ لگ چاک
کڈت تہنز دپن ون پانہ آئی
پتش چھس پتہ ہشن کیا باوہ زود داد
دیم ما شاف گژہ ما خوار زیادہ
شتر گن سیت ہت اجد یا یہ نیزرائے
تمس پننہ پانہ سیتا آس لارن
جگس پٹ وار منہ کن آس ہشن
پریم برولس سٹھاہ گرس نمسکار
فرس پانس کرم کیاہ جاجہ نہ ایس
رشن منز ہا وو ری سوری تلی ہال
نراینہ کیاہ ہٹ زوداد سینین
ادرہ شمارہ لنشرون سینیس سیر
تہ دم ساکھی ہنن تن نارہ نالہ

چھسی نر کل ہیت دَرشانٹ ہاوم
سہ سیتائی ونن وتھ آس فیشن
نرائن گوس بوزت اوس رُت سات
پھِکھِت گیہ ٹُوم تس سیتایہ الیس
سِٹھاہ ٹھُلُت اسفر راون ژہ گالت
پکن وتھ ونان پکن کھس پیٹ پیمانس

یتی آمژ تو چھس تُت وتہنادوم
لیشن تِم رِشِن نتہ یامت آس ولیشن
خُدا سیتین کتھی ونزہ پانہ بت رت
ودِنہ لج چارہ چھُنہ کنہ لانہ نیالِس
ستی رُوزک نہ ڈھرمک وعدہ پالت
پنیچ کے تھاد ولہ پنیس ہکالس

نرائنہ ولیشنہ رِیپہ پشر پرامے
پرم دامے بوینے رچے

گو بندہ پرمانندہ ریپہ شامے
وامنہ واسدیوہ سہسترہ نامے
ییت کالہ الیشرس راج منجامے
زِنکھہ رانزنہ زنم دارامے
ہنر ہانِہ تنہ پیرم بُوزہ جامے
ہنہ منزہ ونہ آم انزدامے
نوہ پتہ الیشرن راج لزامے
ونواس گرتو ہنہ لتس آمے
نرا وسا مانہ پراوہ بلہ ادہ بزرہ جامے
بیتہ پتہ دراو سنہر نہ انامے
جنگلس منز تت سنگ بُوزامے
شرونہ بوز بوز یژہ ہہ کن شروژامے
ونہ منزہ راکھشن درینٹ آیامے
نخمن جو پیتہ نور سوُنز امے

نِرا کا رچھِک نِرامے
پرم دامے بوینے رچے
راون گا لیج آسم پرے
پرم دامے بوینے رچے
ونہ ونہ فیران ون دمتی
پرم دامے بوینے رچے
کیلیہ داسنا فیرت نگے
پرم دامے بوینے رچے
نخمن کسیت ہت نیرت غمے
پرم دامے بوینے رچے
کم کم وید کم کم نرنے
پرم دامے بوینے رچے
لارنس لتس پتہ ونت کرنے
پرم دامے بوینے رچے

راوُن آم ژٔدٕ وہہ کرٕ دٕہ کرٕ امے
راجبنس تہٕ گا جبنس لاجبنس دامے
دم دِی دِی تم برٕم وژامے
دھرمس پتہٕ مَن ہیہ درٕ تھاوامے
راکھس راچھ اندا اندِ ژُور امے
نِت صبح وَ شامہ رامہ رامہ زبامے
گدہ گدہ وانیو پیژہ وَژامے
ہمت آو آنُ تم پچغامے
دُپنم پانہ پتہٕ واتہ شہرٕ امے
تمسندہ دَنہ سیت بہ ژُورٕ امے
اکھہ بلہ لنکا پتہٕ بوزامے
سیت تیہ تھکس تہٕ غم غوصہٕ درامے
گرٕہ دانتِ نگرک بروٹھہ درابامے
بھرتٕ راژہ نیرتٕ آدنندہ گامی
دوہ پنیشہ گے کیاہ پاف کھرامے
پرٕہ ترا دھتس برٕہ کر بھتس جامے
سنتاف ترادِت شوکھ پرادامے
پننِ تہ پرٕد وژ ہم پاسامے
لچھمن جو بہ مزٕ رنہ آسامے
ترادِت گوم گوم مندنِ شامے
جنگلس منز فریاد وژ امے
نادکینسہ بوزم نہ یاد ولہ رامے
باک باک دِی دِی چاک گیلامے

لنکایہ شنس ہا دنم سپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
کرمس کیاہ کرہ بوزٕنم سپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
سیت کیا او سم کیو لِ دَپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
کیا اسنا بوزہ ناچو نوی پے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
دُورِ ہند دوہ پٔدرِی سپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
گژلتٕ راوُن گرتھس کھپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
نگرس سارِسی شہرت سپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
کوہ زانہ کم کو نہ کیاہ ونہ نپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
کیاہ اکرٕہ مرٕہ مرٕہ چھم مرسپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
وَلس نیہ لس ڈیشام سپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بجے
ویاد کیاہ اسم پپے درسپے
پرٕم دامے بوٗ پینے بخے
نوچھم نہ فیرتٕ زندگی سگے

راجہ رامچندرنس فوجس سیت کُنبہ کرنُن جنگ کرُن کُنبہ کرنُن مارہ گژھُن

گنیا نہ وگنیا نہ وِچار آمے
رات دُوہ الیشرَس پِیٔ ہنجامے
چاک گییم جگرَس اَک نُن درامے
والیمک رِیش تُوزت تُورہ درامے
زان ہاوتھم نہ او مان پراوامے
دُوہہ اکہ پرسیٚنٛدِت وُدیس آمے
غُوصہ درام سُوٗری تو تہٕ گُش زامے
دوکھ مشراوِت سُوکھ پراوامے
بیہ تراوِت وارہ پاٹھ یِژلے
وُنِکن پادَن تَل نِماسے
آوارہ کر تھَس شہرہ تہ گامے
تِتھہ سیٚنٛدِت تو تہٕ دَرتھم پامے
وِتھتھم تیر وَنٛھ تھکن درامے
کوہِ نا تہٕ الیشرَن کیا ییٚچھامے
دُنِ وَسہ بوہہ تَل بوم گژہ ترامے
پرکاشہ ہا وتھم سَ لگرامے

پرم دامے بُو بینے بجے
ہیٚ دیہ آسنم چانی پرسے
پرم دامے بو بینے بجے
گرہ بِنٛکس تہٕ گیمہ دھرمچ پرسے
پرم دامے بو بینے بجے
اَردِ اے راتک اُوس سمیسے
پرم دامے بُو بینے بجے
بمہ وِرِزہ یم زہ بارن تھنہ یے
پرم دامے بُو بینے بجے
پانہ چُھک آسہ وُن زِت نیندرے
پرم دامے بُو بینے بجے
شرِلازہ رازہ کو نہ مشان چھے
پرم دامے بو بینے بجے
چُونُوای دُورِ ر گر بُو زرسے
پرم دامے بو بینے بجے
دِیوہ دارن دَن وَن دِتمے

مَنہ رُوشتم تو شتم شرامے
پرم دامے بو بینے بجے

تہٕ وُبراوُن ونت تان دارہ کن درامے
وِننہ لگ کھرِ بدنگس وِژہ بوہہ منز ناگ
رِتِنی پیٹھہ از دُوہس تام تم ترہ کان
دِسن پاتال اکۓ ہارن بہ آکاش

رِشن ساکھی منجن تانِ بوہہ منز چامے
وسِت گیہ رامچندرُن ہت دِلس داغ
دِدن وَنِ سَن وُگن تَرِت جایہ ژہارن
ترِیم سمئیس وُچھان پرت جایہ پرکاش

سمت اگاشہ دیوآی وُچھنہ درشن
رِشِمس پرِ زِٹھ آدہ تِمو کھرٛشکمہ گامہ
دُپک تمہ ڈوٗرہ شنکہ پورہ منز ماگ
کروہاک اُدس تِتھ نام ازکرِی گام
وچھِم تِتھ ڈوٗرہ منزہ اک ناگراداہ
دِیُم کماتا ستی سیتا نبر نبر
تِتھی تِتھ ناگرادس وُنِھ تلاطم
چھپی شرٛہ گرٛشہ وُچھن ہادی درشن
وُنے گیاہ ازازلی تا ابدرام
ودنہ لگ گیاہ مہ کر سیتایہ تِمہِ حال
رِشو یلہ بوز کرٛنمس نہ ارٛہ پارٛہ
رِشو تہ مت کرٛنگ تس دم دلاسہ
دِنہِ لگ لُتس گوڈن کرٛہتھن شرٛہ مارٛہ
ستی شرٛہ آس نِرِل پان ہاون
پتو لاکن پروی نُن پیس یہ لیکھن
نیچ آمژ تتو فی گیہ چھُسنہ کنہ باف
تمہ پاہت یہ وُنہس ادہ سونتس
ژھئن دروازہ وُنِھ تمہ برنٹ خراس
ارا وارہ وارہ منہ نا وُک
سووالمیک رِشِ گیان لُتس لوزہ ناون
یگن مو گلت تمو پام کھیوک لوٗزن
رِشِن جوگن دِشن گُن محنتہ جاری
سِتن خوش جوگ برہمن گوت ویمانس

کرنہ سیتایہ لگ تمہ پوشہ ورشن
ہرن اُتس یلہ پرن گیہ رامہ رامہ
وست گیہ بومہ تل سیتنِن تتی ناگ
وست یلہ گیہ سہ تلہ لُوزنہ آم
ہنتم سیتایہ گُن لاین مہ ناداہ
چھو پیاران رامہ جوگرٛتس سٹھا زیر
تہ بوزت شورہ سیتی کا ہنتم زم زم
پی ادہ بومہ پٹ تلہ سونہ ورشن
شرٛی لِپس سانہ تس چھو آرام
ہرت رت نژہ رلت گیہ زیر پاتال
یدان چھپہس تہ وُلہس خاص ظاسہ
ستی سیتا پر گھٹ بومہ کا آسہ
گرٛنت شرٛ لاتہ گرٛہ کرٛہتھن ادارہ
سپن شیتل تہ پالس ہان والن
گرٛن لتس پی چھو زمس ادہ تہ بوگن
یگن سماف کروِن نرا وتنتاف
کرنہ لگ نالہ مت تنتے اگنہ جوشس
عزیزن تہ انا ہتھن دِتنہ دانس
گیاہ تک ثبدِت لُتس کرد کوسک
پتو سما رچھوی برہم بازہ ہاون
بھرت لچھمن انن تمہ راچندرن
منگنہ آہیہ لگ یزہ اکرنہ زاری
یگن گے وات تمہ پننس مکانس

شُوگو فارغ اَنِن تِم ماٹ فرزند
یَسِہ توٗرہ وَنِ مَنز چھوٗہ زوجانہ خورتہ ماٹ
تمِس سیتا بِہ ہُند دُوکھ دور تراوِو
ہُمو کتہ گنڈ تنگ کلس گژھنو بلائی دِدَ
کرِنہ لگ پادشاہی غوصہ تراوِک
اناتھَن نِژ کرِن بخششس زرو مال
پران اوسس رامہ رامہ سوٗر عالم
دِیَن بوٗ نہ راچندرن وچھُو یہ ست فالی
کرِوُن چھُم آشرِت خوشدِل بوٗ رونِرے
ژہ بوزن گژھ حکُم ہیونوی سیرابر
وَنِم کیا چھُم حکم چھُس ایستادہ
دِیو ڈنڈورہ شہرس منز رَوارِد
سپِن آئینہ بندی کوچہ بازار
گرن منز سارِوی کرِن شادیانہ

ہرنہ نَٹ اُتِھ کرِنہ لگ یِی تمِن سند
حکمرانی گرِو بند رازہ سِند پاٹ
غمگ تل ژٔل شوکھس منز پالن ناوِو
کشتس کانشی نوس تِم وَنتہ لاہور
غرِیبن برہمنن دھرم ارتھہ تھاوِک
کرِن تِم پادشاہی آتِس ژِہ کال
بڑک آنند تراوِک سارِ کوی ہنم
انِن لچھمن وَنِن سارِوی تمِس حال
مکالس منز بہرت از سوز بوٗنِرے
دلِس لچھمن حٔون چھُنا یوچھاکر
دَلِس تِم راچندرن نی چھُو دعدہ
دیو دان برہمنن ٹوٹھیو سندا شیو
کرِن شادی خلایق آسِ لسیاک
قدرہ موجب اناتھن دِتو کھہ دانہ

راجہ رامچندر جُون اجودھیا پور ہیٹھ جنتس منز گژھن

رِمی وِزہ نار دِن پیغام بوزن
دِیِن تِمہ وقتہ برہما جو شُنگتی اوس
دَلِس برہما جوٗرن کِنہ گوک پیدا
پرستند روزو و نود کیا چھو گمُت کس
تلِن تِم وآیا گنشِ چان دری چھم
تِھتھی بوزِت شو برہماگو سِتھاہ شاد
ژہ گژھ اَجد یا یہ منزہ اَسِ ونُن زار

تِھتھی برہما جوس نِش نارہ سوزِن
نِندرہ وَنِزہ وُن تہ پادن تل پرن ہوکر
گمُت چھُک آرِہ کرانتوی وُن گژھی کیا
دَلِس تِم رامچندرُن راج کرِتِس
ژلِت سیتا گیِس مژہ تل رٹِت غم
رِمی وِزہ تِم ہماکالس دِتِن ناد
دَلِس برہما جوٗن لدِسنے نمسکار

دپُس وَتھ یِک ژِہ کھسَو ن پٮ۪ٹ ویمارِ
تھیٔ بوزِتھ وَرَان بدلِتھ نبر دراو
دِپن شرِ ہیرام دُوہہ اکِہ اوس دلِ شاد
عمرِ سینِپن برابر گرِنہ کِہ ”ساس
وُچھتھ برہمن وتھت گوہوس پادن
پرِ سند رُوزِو وَنوِ گتہ چھوسن جاے
دلپُس تمہ مختصرُ دِتھ گژِہ دربار
نہ یان بوزِن گرِن ہمو ہوف ہُپن دِن
یہ کنہہ وُنِس تھی تمہ یانہ بورُس
دِپم تمہ میانہ زوہ کرِ زِس نمسکارہ
نتی اچھی بوز رُوزن اسہ مہ لَدبور
عمر سانپن برابر تل ژکن پدر
کرِتھ دریتھ دِتن سون مختہ دلس
نہ بوزِتھ آرِہ وَل زَن لِس ہُمو کھس گو
نراین پانہ آمُت لِس نہ گو کرِ بوٹ
کرِن رخصت تمِس نگرس خبر گے
ولِتھ تنہ پاٹھ وستر ہ امہ جُو دراو
اسن تمہ درای ساری گے نہ شوحن
فرے کیاہ شور وُتھ سارِن جہانس
پوزی گوُ زِک نہ سوری چھوی شوبانہ
پرنھا یِدُ چھے ژِہ گژھ نیری نمنتا
دِپن لِس برہمنس کُن چھک پرُوجھن
نہ بوزِتھ رلیف تان تمہ برہمنن ہاو

خُوشی کرِو ن ژِہ کھسِن ہِنِس مکانس
رشاہ لاگِتھ دِپن اُجد یایہ منز ژاو
پرکھٹ سِنِپن نمِس وتکو نتھ بیٹِھ ناو
دِپن یمراہ لاگِتھ برہمناہ آس
ونہ منگ لِس ژِہ کنتھہ تھو تھمیہ لادن
کنِک ماچھم حکم ییہ ہَن کھیو گرا ای
وَنے کنہ کنتھہ ادِہ سنگ خبردار
نجلوتھ پاٹھ گو لِس سیتِ کُن زن
دپُن برہما جُون ژی لِنہ سورس
نرنجن بوہہ بیٹھ آمُت چھو اوتار
زِیس وراتھ دپُس بٹھ مالِدو بور
ہہ دم رخصت پکِن منزل مہ چھم دُور
دیاکرِ و ن ژِہ کھسِ ہِنس مکانس
سپُون بانبرِہ سو کھس تراوتھ وو کھسِ ہیو
وچھو سمارِ سارِن کیاہ لگن میوٹ
سمِتھ تمہ درای تراوتھ سارچی برے
برتن لچھمن شترگن سیتِ سیتھ آو
پکِنہ لگ لِس ستن کھتِ سرگہ لوکس
کھسِتھ پکِہ رامہ جُو گو بیٹھ ویمانس
گرِن پی چھِس کران زہ رُن بہانہ
شرن گژھتھ نتھ بیھی کن گیہ سوستا
دپس تمہ بوز تو توہ دار نو گن
لسند نتھ ڈلِشنہ سامانہ تمہ تراو

دِین لَس کُنْ تِہٕ گرٕھ شادی کَرن نیر
تہٕ بوزِت برہمنن تان گرِ نمسکار
دِنْ بَر برہما جُوس سورُے سُو کارن
دلیپُن یِیٔ دارہ پاٹ و یمان شیرو
تِتھی یمرازہ لارٕن گو برزُودی
تِرہ گرٕھ اجدیا یہ منز و یمان گو زن
تِتھی اندرن کَرن جَلدی نیر دراو
تمس دُلیشت سیدُن ستر برہم بنیاب
دیونک رازہ راہن جِھکم تو رزو
تمی وِزہ تخۂ بیٹھ وُتھہ رامہ اوتار
دِیُن لس لچمنس شنکھا نکین وٕ ای
بجلدی آی ساری نالہ دِیوان
دیونک رازہ راہن کرُود ترادو
کَرو بنْ بنْ سُتھا شادی جہانس
دِیَن ساری خلائق دیو و انسان
دِتِن اندرس تتھو مُحی دُن رازہ اہَن
اُتھن تم دراہی ساری گیہ شُو کس
شترگن بھرت لچمن نالہ رٹ تم
نکین گو وادہیو و یمان آگاش
تتھی بوزِت وبیشن آو لارن
کرن دیوانگی داراہ متھُن خاک
وننہ لگٔ رازہ راہس کُن وبیشن
ہتم درشن دِہ تم کیاہ گوی ملالہ

ہمہ سیتن پدپنگ داراگرٕھی چیر
ہنُن رُخصت تہٕ لارن گو بیکبار
دلیپس برہما جُون اندرس گرٕہت ون
لنتہ لس راچندرس ہیت سو دُورو
دِیُن اندرس وَنی برہما جُون یِیٔ
حکم تتہٕ راچندرُن وانہ بوزُن
گنڈِت ویمان وبِتِت اجدیا یہ منز ڈاو
تِتھی نیتھ ساہنہن برزچھو سیماب
شرگ نوکس اندر ستر باڑ سُوزو
شترگن بھرت ساری دراے یکبار
دِیَن تم شنکھ وایُن دُکھ تتہٕ آی
وُچھک اندرس سیتن آس کیت ویمان
کُو بایت بُڈن کھوبن آندچھو
خوشی سیتین کھسو نکن ویمانس
ویمانس پٹ بہت رُودی خوشی بان
گنڈو ویمان نکنس کُن دیوتن
کھیت بلہ رامہ جو گو وَلینہ نوکس
ویمانس پٹ بہت ساری کران تم
شرگہ نوکس اندر تم لگِ کرنہ عیش
نکن برت جایہ گو کشر رام رُتھارن
ستھا غمناک گو جائن دِتِن چاک
کو کھنڈ ڑمیانہ سیتن کوہ کھٹت من
جگرس سُور گوم رُتہ ہیت بُونالہ

R.C.Wantoo

دَدِن چھُس تُولہِ دالنجہ شراکِ دِتھم
وَنے کیاہ انز ازل بڈ تا ابد رام
تُرے بابت پرن چھُس رامہ رامہ
نرائینہ ریہ چھُک چھُی رامہِ جُو ناو
نرائینہ راتھ رَاتس چھُس وَنان زُ آ

کھڈِت رود ہمہ نہ داراہ دِل گترتھم
سُورس پُس سانہ سانہ لتس چھوا آرام
دَیا کرتم ژہ تُو کھتم شری رامہ
نرائینہ کر کر پادُن درشنِی ہاو
نرائینہ ہاو درشن کاس اندہ کار

خاتمہ

دِلس سینی گترہ لیئے ہموہ تُوب تیِ تراو
شُوشرہ پھیری وُندک نرِی تمن
نرہ نیدوَے تُو نتہِ گُش چھُی بھاو نہنز آتش

مَرن سارن تہِ وُچھہ رُوزنہ کُس آو
شَرن گرٔھ رامہ چندرس لاگ رہ پینا
گورس ادہِ باوسوہا وِی سوریہ کاش

نامہ لیکھ شیامہ رُوپہ تُول آم چُون
بیہ وَلُوسُون رامہ چندرُد

گامہ گامہ ژہاران تُوسم مے پاد
نِن گیم بیہ یارہ چارہ نُو مے زُون
ادکرہ نہ اکھ دوے دویم کس چھ جائے
ژُورم ژُوا پور ژری اَسہ وُون ندکو
شبوہ شبوہ شایہ شایہ رہاران چھی
گشت کاس اشٹہ ہورتہ کرمہ کھہ پال
نوہ گونہ یہ شوا اسہ پانہ خونہ پردن ندکو
دہ اکھ ایکادشہ تُو در ولو
تریو دشہ سورہ رُوپہ اپہ مان ہرکر
پونم ہنڈرہ رامہ چندرہ کاتم مہ گرُون ندکو
باوا یو سر سینہ مُوزرہ راوتھ

وَنہ وَنہ وَن دیوان دزامے ناد
بیہ دَلُوسُون رامہ چندرُد
ترئے تراگن تریہ ہونڈ کہ ژہ او پاے
پانژم پانژ پران میان پران چھی
سَتِیم سُوبا دُچون چھم کرمہ تُون ندکور
نوہ دوار تروپرتھ دیانہ دیپہ ال
دہ دشہ منزہ دِک پالہ لالہ لو
باہ برچہ منز باگ باگ چاو میُون مذکور
ژود یوش زُونہ سینا یہ ہان ہوکہ
ھُودہ یو تُوشکہ سینی تِن ناوتھ
رود س تُوپُر کال انہ بورتہ میون ندکور

رُومُت بَلِہ لوُب لوٗبہٕ لُباب باوُ
راوِہ بَلِہ ہاوِ کیاہ ہیٚیہٕ مَندِہ چھانُن
دَشرتھ چندر چھُوی ترأوِ زین بہٕ زات
تَم ترِہ بائے دٔلِش چھہ چان ترِہ گوٗن ندکوٗ
راکھس چھہ ہیتہٕ ژٕمہ رٕمہ مَران
یوت تُوت گژھاک توٗت لوٗ لاریوٗ
دُناک وندونہ منزہ ژھاران چھی
رُوشہ وُلاگریو پُشہ وَرشُون
پامہ چھم دوان دلیہ داسہ ولو
دلیسہ داسہ چھم کَرن نیٚریہٕ توٗن
آدِہ انتہ واسہ نا داسَن تان ہنی
اَنتھِ واس نوُدژِہ عُمرِہ وینیہٕ گژھی
تنبہ لاوِی سور تیتھہ کعبہ قبلہ کرانو
ہترہ شیترہ باو گژھ دُوری گرُن
شیترہ روسنت شہر چھُی ہن ہیوٗن
دُولہ وَلِ ژٕلہ رُو ہیچھنہ بوز میوٗن
نوہ دوار سوست شرٗ ژگرہ ٹھووئے
شوبہٕ رُوپہ ساوِی سانہٕ ہندورہ بہ
ژھنہ گژھ نہ زہ توکہ چارہٕ لوُن سوُرنا
ہلمتہ بلاویرہ لوُر ـ دَ توٗ

راہ راہ تراو ہُو وُندس گنھ زیٖہ ہاو
ببہٕ وٕ نُو شُون راہ چندر رُو
راہ راہ چھُوئی وٕشُن دُوہ تہٕ رات
دِیانہٕ چانہ دِیو تاچھ زِندہ گژھان
کیکی کوگُمہٕ ووِرہ ہُرج چھیوٗ
ونہ یو ووندہ ویادہ واسہ نا یہ پیٚموٗن
ووندہ کہ باغہ پھُولہ ہنیر زَل تہٕ ہی
ببہٕ وٕ نُو سوُن راہ چندر رُو
راأزہ ورنہ حو گیہ ستنیا سُو لوٗ
سیتی سیی آس اَنتھہ واس تَنی
کیٚچھہ کاسہ لس لُس وُچھی رُوپ چوٗن
شروب نکھہ شیچھ ہیتھہ کینسہ توٗ گژھی
دُون شوٗنہ سنگ ہنہ ژُورہ پاچھ گرُن
شرباشہ تراوُن گھرتہ زال ہمہ دُون
سَت شُوکھہٕ چھُی لچھمن پنُوٗن
لچھہ نادِہ گچھ گٹھ وہر دوسے
ہرہ ہووُن دوبارہ دیہ کر ہیوٗن
لُوبہ راوہ نتہ گندِہ لنکا یہ رہ
ببہٕ وٕ نُو شُون راہ چندر رُو
توکہ چارہ بازی گارِہ ہاداتبلو

ییو کھہ ہا وَلِ ہوہ کر ـ وَن گرُون
ببہٕ وٕ نُو شون راہ چندر رُو
ختم شد

کاشر زبان ہند مولل جواہر

ہری ہر کلیان
یعنی شیولگن ۶ر

نبی حجازی
۲ر

کاشر بھگوت گیتا
از پنڈت بسمل (زیر طبع)

کلام مہجور
فی حصہ ار

پیام مہجور
فی حصہ ار

آئینہ مجاز
از رسول میر شاہ آبادی
ار

فغان بسمل
از پنڈت بسمل ار

ساز و سوز
از شانہ ساز ار

ترانۂ عاشق
از صمد میر ار

پوشہ پھٹ
از احمد شیخ ار

بیاض احمد بٹواری
ار

بیاض عزیز شیخ
ار

ملنے کا پتہ

علی محمد تاجر کتب خیر زال مرچنٹ حبہ کدل سرینگر کشمیر

مدرسن ہنزہ

بیہ

پرتھ قسمچ

کتابہ

رجسٹر یہ بہی کھاتہ - روزنامچہ میل - قلم - کاغذ - دوات - پنسل پٹ

وغیرہ - بیہ وارہ قسمچ منار سٹرن ہند سامانہ مثلاً

سٹریپ - پن - بٹن وغیرہ - بیہ موزہ - بنیان - شیونگ

سامانہ وغیرہ گژھن سہر گس مولس یمہ وانہ ہیون -

علی محمد تاجر کتب خبر لام ٹھیٹ جبہ کدل سرینگر

کشمیر

(علی محمد تاجر کتب جبہ کدل سرینگر کشمیر نے [illegible] پریس [illegible] حافظ محمد عالم [illegible] چھپوا کر شائع کیا)